



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	17. 03	20 26 GOD.
BR. PRIJEDLOGA:	08-1/26-3	
VEZA:		
EPK:	945 XXVIII	
SKLADNOST:	PRILOG:	

Br: 11-011/26-868/4

13. mart 2026. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. marta 2026. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NIK GJELOSHAJ, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

**ZAKON
O ZAŠTITI KONKURENCIJE**

I. OSNOVNE ODREDBE

**Predmet
Član 1**

Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije.

U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima.

**Teritorijalna primjena
Član 2**

Ovaj zakon primjenjuje se na akte i radnje učinjene na teritoriji Crne Gore, odnosno na akte i radnje koji su nastali kao posljedica akata ili radnji učinjenih van njene teritorije koji imaju za cilj ili posljedicu narušavanje konkurencije na teritoriji Crne Gore.

**Personalna primjena
Član 3**

Ovaj zakon primjenjuje se na pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u proizvodnji i prometu roba, odnosno usluga na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: učesnici na tržištu), i to:

- 1) privredna društva i druge oblike obavljanja privredne djelatnosti, nezavisno od sjedišta i fizička lica, nezavisno od državljanstva i prebivališta;
- 2) druge subjekte koji neposredno ili posredno, stalno, povremeno ili jednokratno obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u prometu roba, odnosno usluga, nezavisno od državljanstva, sjedišta ili prebivališta (sindikati, poslovna udruženja, sportske organizacije, ustanove, zadruge, nosioci prava intelektualne svojine i dr.);
- 3) državne organe, organe državne uprave, organe lokalne uprave i lokalne samouprave kada, neposredno ili posredno, obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u prometu roba, odnosno usluga.

**Povezani učesnici
Član 4**

Ovaj zakon primjenjuje se na povezane učesnike na tržištu.

Povezanim učesnicima na tržištu, u smislu ovog zakona, smatraju se dva ili više učesnika koji su povezani na način da jedan učesnik kontroliše drugog ili više učesnika.

Kontrola iz stava 2 ovog člana postoji u slučaju kada jedan učesnik na tržištu u drugom učesniku na tržištu ima:

- 1) više od polovine akcija ili udjela, ili
- 2) više od polovine glasačkih prava, ili
- 3) pravo na izbor većine članova organa upravljanja ili lica koja su ovlašćena za zastupanje u skladu sa zakonom, ili

4) odlučujući uticaj na upravljanje i vođenje poslova privrednog društva.

Povezani učesnici na tržištu, u smislu ovog zakona, smatraju se jednim učesnikom na tržištu.

Djelatnost od javnog interesa

Član 5

Ovaj zakon primjenjuje se i na učesnike na tržištu koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, odnosno kojima je aktom nadležnog državnog organa dato pravo obavljanja određene djelatnosti, osim ukoliko bi se primjenom ovog zakona u značajnoj mjeri, stvarno ili pravno spriječilo obavljanje tih djelatnosti.

Teret dokazivanja da primjena ovog zakona može u značajnoj mjeri, stvarno ili pravno da spriječi obavljanje djelatnosti iz stava 1 ovog člana je na učesniku na tržištu koji obavlja tu djelatnost.

Relevantno tržište

Član 6

Relevantno tržište, u smislu ovog zakona, je tržište koje obuhvata relevantno tržište proizvoda na relevantnom geografskom tržištu.

Relevantno tržište proizvoda čine robe, odnosno usluge koje su zbog karakteristika tih roba i usluga, cijena i uobičajene upotrebe zamjenjive.

Relevantno geografsko tržište predstavlja područje na kojem učesnici na tržištu učestvuju u ponudi i tražnji pod istim ili sličnim uslovima konkurencije, a koji se bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim područjima.

Postojanje, stepen i intenzitet konkurencije roba i usluga ocjenjuje se u odnosu na određeno relevantno tržište.

Kriterijume i način utvrđivanja relevantnog tržišta propisuje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. POVREDE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU

1. Povrede

Akti ili radnje

Član 7

Akti ili radnje kojima se vrši povreda konkurencije na tržištu, u smislu ovog zakona, su:

- 1) sporazumi kojima se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija;
- 2) zloupotreba dominantnog položaja;
- 3) koncentracije kojima se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija ili slobodan razvoj otvorene tržišne ekonomije, a naročito stvaranje, odnosno jačanje dominantnog položaja na tržištu.

2. Sporazumi

Sporazumi koji sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju konkurenciju

Član 8

Zabranjeni su i ništavi akti koji za cilj ili posljedicu imaju ili mogu imati sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu, i to pisani ili usmeni dogovori, sporazumi, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašena praksa, kao i odluke udruženja učesnika na tržištu (u daljem tekstu: sporazumi), kojima se:

- 1) direktno ili indirektno određuju kupovne ili prodajne cijene ili drugi uslovi trgovine;
- 2) ograničava ili kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije;
- 3) vrši podjela tržišta ili izvora nabavke;
- 4) primjenjuju različiti uslovi na poslove iste vrste sa različitim učesnicima na istom tržištu kojima se dovode u konkurentno nepovoljniji položaj;
- 5) uslovljava zaključenje sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza druge ugovorne strane, koje po svojoj prirodi ili poslovnoj svrsi nijesu u vezi sa predmetom sporazuma.

Usaglašenom praksom iz stava 1 ovog člana smatra se saradnja između učesnika na tržištu bez zaključenja formalnog ili neformalnog sporazuma, koja ima za cilj usaglašavanje poslovnih aktivnosti konkurenata na relevantnom tržištu, a koja se može ostvariti neposrednim ili posrednim kontaktom između učesnika na tržištu i koja nije posljedica redovne ekonomske aktivnosti i nezavisnog poslovanja učesnika na tržištu.

Teret dokazivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu ovog člana je na Agenciji.

Uslovi za izuzimanje od zabrane

Član 9

Sporazumi iz člana 8 ovog zakona mogu biti izuzeti od zabrane ako doprinose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije roba ili usluga, odnosno unaprjeđenju tehničkog ili privrednog razvoja, istovremeno omogućavajući potrošačima srazmjernu korist koja iz njih proističe na relevantnom tržištu pod uslovom da:

- nameću samo ograničenja koja su neophodna za ostvarivanje ciljeva sporazuma;
- ne omogućavaju učesnicima isključivanje konkurencije na relevantnom tržištu ili njegovom značajnom dijelu.

Horizontalni i vertikalni sporazumi

Član 10

Sporazumi koji imaju za cilj ili posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije mogu biti horizontalni i vertikalni.

Horizontalni sporazumi su sporazumi između postojećih i/ili potencijalnih učesnika na tržištu koji posluju na istom nivou proizvodnog lanca ili lanca isporuke.

Vertikalni sporazumi su sporazumi o uslovima nabavke, kupovine, prodaje ili preprodaje između postojećih i/ili potencijalnih učesnika na tržištu koji posluju na različitom nivou proizvodnog lanca ili lanca isporuke.

Grupna izuzeća

Član 11

Uslovi, postupak i kriterijumi izuzeća po vrstama sporazuma (u daljem tekstu: grupna izuzeća), u skladu sa čl. 9 i 10 ovog zakona, utvrđuju se propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Propisom iz stava 1 ovog člana određuju se naročito:

- 1) vrste sporazuma koji mogu biti izuzeti;
- 2) ograničenja i uslovi koje sporazumi iz stava 1 ovog člana ne smiju sadržati;
- 3) drugi uslovi koje ugovorne strane moraju ispuniti i sa kojima sporazumi moraju biti usaglašeni, a naročito vrijeme važenja sporazuma i izuzeća.

Za sporazume koji ispunjavaju uslove propisane za grupno izuzeće nije potrebno odobrenje organa nadležnog za poslove konkurencije (u daljem tekstu: Agencija).

U slučaju pokretanja postupka protiv učesnika u sporazumu, teret dokazivanja da sporazum ispunjava propisane uslove grupnog izuzeća je na učesniku sporazuma.

Pojedinačna izuzeća

Član 12

Za sporazume koji ispunjavaju uslove za pojedinačno izuzeće od zabrane iz člana 9 ovog zakona nije potrebno odobrenje Agencije.

U slučaju pokretanja ispitnog postupka protiv učesnika u sporazumu, teret dokazivanja da sporazum ispunjava uslove za pojedinačno izuzeće od zabrane je na učesniku sporazuma.

Sporazumi male vrijednosti

Član 13

Sporazum male vrijednosti je sporazum između učesnika na tržištu čiji ukupni tržišni udio na relevantnom tržištu proizvoda i usluga nije veći od:

- 1) 10% tržišnog udjela, kada se sporazum zaključuje između učesnika na tržištu koji posluju na istom nivou proizvodnje ili trgovine (horizontalni sporazumi);
- 2) 15% tržišnog udjela, kada se sporazum zaključuje između učesnika na tržištu koji posluju na različitim nivoima proizvodnje ili trgovine (vertikalni sporazumi);
- 3) 10% udjela na relevantnom tržištu za sporazume u kojima nije jasno definisano da li su horizontalni ili vertikalni.

Sporazum iz stava 1 ovog člana je dozvoljen, osim ako sadrži uslove iz člana 8 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona.

3. Dominantan položaj

Pojam

Član 14

Dominantan položaj na relevantnom tržištu ima učesnik koji nema konkurenciju ili ima značajnu tržišnu snagu koja mu omogućava da ograniči ili spriječi razvoj efikasne konkurencije na tržištu Crne Gore ili njenom dijelu, odnosno koji ima značajno bolji položaj u odnosu na konkurente koji mu omogućava da u značajnoj mjeri preduzima poslovne aktivnosti nezavisno od svojih konkurenata, snabdjevača, kupaca ili krajnjih korisnika, naročito uzimajući u obzir:

- 1) tržišni udio i tržišnu snagu;
- 2) stepen koncentrisanosti tržišta, tržišne udjele i tržišnu snagu konkurenata;
- 3) dinamičnost tržišta u proteklom periodu;
- 4) finansijsku snagu;
- 5) snagu kupaca;
- 6) pristup izvorima ponude i potražnje;
- 7) veze sa drugim učesnicima na relevantnom i povezanim tržištima;
- 8) pravne ili druge barijere za ulazak drugih učesnika na tržište;

9) sposobnost učesnika na tržištu da diktira tržišne uslove s obzirom na njegovu ponudu i potražnju.

Pretpostavlja se da učesnik na tržištu ima dominantan položaj na tržištu proizvoda (roba ili usluga) ako je njegov udio na relevantnom tržištu veći od 50%.

Pretpostavlja se da dva ili više učesnika na tržištu imaju dominantan položaj na tržištu roba i usluga ako između njih ne postoji značajna konkurencija i ako je njihov ukupni udio na relevantnom tržištu veći od 60% (kolektivna dominacija).

Teret dokazivanja da dominantan položaj na tržištu može imati i učesnik čiji je udio na relevantnom tržištu niži od 50%, odnosno niži od 60% u slučaju kolektivne dominacije je na Agenciji.

Zloupotreba dominantnog položaja

Član 15

Zloupotreba dominantnog položaja na relevantnom tržištu zabranjena je.

Zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu smatra se naročito:

1) neposredno ili posredno nametanje neopravdanih kupovnih ili prodajnih cijena ili drugih neopravdanih uslova poslovanja;

2) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača;

3) primjena različitih uslova na poslove iste vrste sa drugim učesnicima na tržištu, čime se oni stavljaju u konkurentno nepovoljniji položaj;

4) uslovljavanje zaključenja sporazuma uz prihvatanje dodatnih obaveza koje, po svojoj prirodi ili poslovnoj svrsi, nijesu u vezi sa predmetom takvih sporazuma.

Teret dokazivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu ovog člana je na Agenciji.

4. Koncentracija učesnika na tržištu

Pojam koncentracije

Član 16

Koncentracijom učesnika na tržištu smatra se:

1) spajanje dva ili više nezavisnih učesnika ili njihovih djelova;

2) kada jedno ili više fizičkih lica koja već kontrolišu najmanje jednog učesnika na tržištu ili jedan ili više učesnika na tržištu steknu posrednu ili neposrednu kontrolu nad drugim učesnikom na tržištu ili njegovim dijelom;

3) kada dva ili više nezavisnih učesnika na tržištu osnivaju novog učesnika na tržištu ili kada stiču zajedničku kontrolu nad postojećim učesnikom na tržištu koji samostalno posluje na dugoročnoj osnovi i ima sve funkcije nezavisnog učesnika na tržištu (u daljem tekstu: zajedničko ulaganje).

Kontrolom iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana smatra se mogućnost zajedničkog uticaja na poslovanje učesnika na tržištu, zasnovanog na pravnom ili činjeničnom stanju iz člana 4 stav 3 ovog zakona.

Postojanje kontrole iz stava 2 ovog člana Agencija procjenjuje na osnovu odgovarajućih pravnih akata i drugih dokaza, ali ne i namjera zainteresovanih strana.

Dvije ili više transakcija (sticanje akcija ili udjela) između istih učesnika na tržištu, u skladu sa stavom 1 tačka 2 ovog člana, izvršenih u vremenskom periodu kraćem od dvije godine smatraće se kao jedna koncentracija.

Sticanje kontrole koja se ne smatra koncentracijom

Član 17

Sticanje kontrole ne smatra se koncentracijom učesnika na tržištu kada:

1) banka, druga finansijska institucija ili investicioni fond radi dalje prodaje privremeno stekne akcije ili druge hartije od vrijednosti određenog učesnika i pod uslovom da ih proda najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sticanja i ako u periodu u kojem raspolaže tim hartijama od vrijednosti pravo svojine nije iskorišćeno za uticaj na poslovne odluke učesnika koje se odnose na njegovo ponašanje prema konkurentima ili je iskorišćeno isključivo sa namjerom da se pripremi prodaja tih hartija od vrijednosti ili imovine učesnika na tržištu;

2) dođe do sticanja kontrole nad učesnikom na tržištu od lica koje obavlja funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ili likvidacija;

3) zajedničko ulaganje za cilj ili posljedicu ima koordinaciju tržišnih aktivnosti između dva ili više učesnika koji zadržavaju svoju nezavisnost, pri čemu će takvo zajedničko ulaganje biti procjenjivano u skladu sa članom 9 ovog zakona.

Na zahtjev zainteresovane banke, druge finansijske institucije ili investicionog fonda koji dokaže da prodaja hartija od vrijednosti nije razumno bila moguća u roku iz stava 1 tačka 1 ovog člana, Agencija taj rok može produžiti do šest mjeseci.

Zabranjene koncentracije

Član 18

Zabranjene su koncentracije kojima se stvara novi ili jača dominantan položaj jednog ili više učesnika, pojedinačno ili zajednički, koji može značajno uticati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje efikasne konkurencije na relevantnom tržištu, osim u slučaju ako učesnici koncentracije dokažu da će koncentracija biti u korist potrošača i da će efekti te koncentracije biti značajniji od negativnih efekata stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

III. AGENCIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Status i nadležnosti Agencije

Član 19

Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove:

- 1) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora;
- 2) utvrđuje metode istraživanja konkurencije;
- 3) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom;
- 4) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače;
- 5) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije;
- 6) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;

- 7) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade;
- 8) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima;
- 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;
- 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju;
- 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona;
- 12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije;
- 13) donosi godišnji program rada;
- 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu;
- 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu;
- 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama;
- 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem;
- 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.

Položaj Agencije

Član 20

Agencija za svoj rad odgovara Vladi.

Sjedište Agencije je u Podgorici.

Agencija se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata.

Agencija ima statut kojim se uređuju osnovi unutrašnje organizacije, bliže nadležnosti i djelokrug rada organa Agencije, način i postupak odlučivanja, donošenje i objavljivanje opštih akata i druga pitanja koja su od značaja za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Organi Agencije

Član 21

Organi Agencije su Savjet i direktor Agencije.

Savjet Agencije

Član 22

Savjet ima predsjednika i dva člana.

Članove i predsjednika Savjeta imenuje Vlada, na osnovu postupka sprovedenog po javnom konkursu, vodeći računa o rodnoj ravnopravnosti.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Predsjednik i članovi Savjeta svoju funkciju u Agenciji obavljaju profesionalno.

Predsjednik i članovi Savjeta ne mogu da vrše poslaničku i drugu javnu funkciju ili profesionalno obavljaju drugu djelatnost.

Uslovi i postupak za imenovanje predsjednika i članova Savjeta

Član 23

Za predsjednika i člana Savjeta može biti imenovano lice koje je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori koji, pored opštih, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

1) ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti prava ili ekonomije;

2) uživa lični i profesionalni ugled;

3) ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti prava ili ekonomije.

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova Savjeta objavljuje komisija koju imenuje Vlada (u daljem tekstu: Komisija), najkasnije 90 dana prije isteka mandata članu Savjeta, odnosno odmah po razrješenju člana Savjeta u skladu sa članom 25 ovog zakona.

Javni konkurs objavljuje se u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

Javni konkurs naročito sadrži uslove i kriterijume za imenovanje predsjednika i člana Savjeta, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi za potrebe javnog konkursa.

Uz dokumentaciju iz stava 4 ovog člana, kandidat obavezno dostavlja i pisanu izjavu o nepostojanju ograničenja za imenovanje u smislu člana 24 ovog zakona.

Komisija provjerava da li kandidati za predsjednika i članove Savjeta ispunjavaju uslove za imenovanje, obavlja intervju sa kandidatima koji te uslove ispunjavaju i dostavlja Vladi rang listu kandidata za imenovanje predsjednika i članova Savjeta.

Ako svi prijavljeni kandidati za predsjednika, odnosno članove Savjeta ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, prilikom utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za članove Savjeta, Komisija uzima u obzir sljedeće kriterijume:

1) dužinu i radno iskustvo kandidata;

2) relevantno iskustvo kandidata iz oblasti zaštite konkurencije i/ili kontrole državne pomoći.

Komisija je dužna da u roku od 60 dana od dana isteka javnog konkursa dostavi Vladi obrazloženi predlog rang liste kandidata za predsjednika i članove Savjeta Agencije.

Ograničenja za imenovanje predsjednika i članova Savjeta

Član 24

Za predsjednika i člana Savjeta ne može biti imenovano lice koje je:

- 1) u posljednjih deset godina obavljalo ili obavlja funkcije:
 - a) poslanika ili odbornika;
 - b) člana Vlade;
 - c) u političkom subjektu (predsjednik partije, član predsjedništva, njihovi zamjenici, član izvršnog i glavnog odbora i drugi funkcioner u političkoj partiji u skladu sa statutom partije);
- 2) pravosnažno osuđeno za krivično djelo zbog zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare ili drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije na koju se imenuje.

Prestanak mandata i razrješenje predsjednika i člana Savjeta

Član 25

Predsjedniku i članu Savjeta mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan i razrješenjem.

Vlada će razriješiti predsjednika, odnosno člana Savjeta, ako:

- 1) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;
- 2) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost;
- 3) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
- 4) je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
- 5) nastupi jedan od razloga iz člana 24 ovog zakona;
- 6) utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za imenovanje predsjednika ili člana Savjeta dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje; ili
- 7) na lični zahtjev.

Predsjednik ili član Savjeta zahtjev za razrješenje podnosi Vladi.

Predsjednik ili član Savjeta dužan je da o podnošenju zahtjeva za razrješenje obavijesti Savjet, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Razlozi za razrješenje predsjednika i članova Savjeta posebno se obrazlažu.

Odluka o razrješenju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Protiv odluke o razrješenju može se pokrenuti upravni spor.

Nadležnost Savjeta

Član 26

Savjet:

- 1) donosi statut;
- 2) donosi godišnji program rada i finansijski plan;
- 3) podnosi izvještaj o radu za prethodnu godinu i finansijski izvještaj;
- 4) imenuje i razrješava direktora i zamjenika direktora Agencije;
- 5) donosi upravne akte iz nadležnosti Agencije;
- 6) donosi pravila Agencije;
- 7) donosi poslovnik o radu Savjeta;
- 8) utvrđuje godišnji plan rada u oblasti državne pomoći u skladu sa zakonom o državnoj pomoći i godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći;

- 9) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu;
- 10) daje mišljenja i smjernice o primjeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 11) daje mišljenja na zahtjev organa državne uprave, nadležnog organa lokalne samouprave i pravnog lica koje upravlja i raspolaže sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom u skladu sa zakonom u pripremi propisa i drugih akata kojima se uređuju pitanja vezana za dodjeljivanje državne pomoći, kao i u postupku njihovog donošenja;
- 12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Odlučivanje Savjeta

Član 27

Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Član Savjeta ne može biti uzdržan prilikom odlučivanja.

Sazivanje sjednica Savjeta, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Savjeta uređuju se statutom Agencije.

Dužnosti predsjednika Savjeta

Član 28

Predsjednik Savjeta obavlja sljedeće poslove:

- 1) predsjedava sjednicama Savjeta;
- 2) potpisuje odluke i druge akte Savjeta;
- 3) predlaže mjere za poboljšanje rada Savjeta, i
- 4) i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Rukovođenje Agencijom

Član 29

Agencijom rukovodi direktor Agencije.

Direktor Agencije i zamjenik direktora Agencije za svoj rad odgovara Savjetu.

Direktor Agencije ima zamjenika.

Direktora Agencije i zamjenika direktora Agencije imenuje Savjet, na period od pet godina, na osnovu javnog konkursa i mogu biti ponovo imenovani.

Savjet je dužan da raspiše javni konkurs najmanje 90 dana prije isteka mandata direktora i/ili zamjenika direktora, odnosno neposredno po razrješenju direktora i/ili zamjenika direktora.

Uslovi za imenovanje direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije

Član 30

Direktor Agencije, odnosno zamjenik direktora Agencije, može biti lice koje, pored opštih uslova utvrđenih propisima o radu, ispunjava i sljedeće uslove:

- 1) da je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- 2) da ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti prava ili ekonomije;
- 3) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, koji će omogućiti obavljanje poslova u skladu sa ovim zakonom.

Ograničenja za imenovanje direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije

Član 31

Za direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije ne može biti imenovano lice iz člana 24 stav 1 ovog zakona.

Direktor Agencije odnosno zamjenik direktora Agencije ne može da vrši poslaničku niti drugu javnu funkciju ili profesionalno obavlja drugu djelatnost.

Kandidat za direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije je dužan da Savjetu dostavi pisanu izjavu da ne postoje smetnje za imenovanje utvrđene ovim zakonom.

Ovlašćenja direktora

Član 32

Direktor Agencije je ovlašćen da:

- 1) zastupa i predstavlja Agenciju;
- 2) odgovara za poslovanje, zakonitost i kvalitet rada Agencije;
- 3) organizuje i rukovodi poslovanjem Agencije;
- 4) predlaže Savjetu upravne akte iz nadležnosti Agencije i stara se o izvršenju odluka Savjeta;
- 4a) predlaže statut Agencije;
- 4b) predlaže godišnji program rada i finansijski plan;
- 5) predlaže Savjetu izvještaj o radu za prethodnu godinu i finansijski izvještaj;
- 6) dostavlja Savjetu godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći;
- 7) dostavlja Savjetu predlog mišljenja o primjeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 8) predlaže Savjetu mišljenja na nacрте i predloge propisa kojima se uređuju pitanja vezana za dodjeljivanje državne pomoći;
- 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu i/ili izdaje prekršajne naloge;
- 10) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji;
- 11) donosi odluke o upravljanju prihodima i rashodima Agencije u skladu sa finansijskim planom;
- 11a) stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Agencije;
- 11b) utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;
- 12) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom Agencije i odlukama Savjeta.

Direktora Agencije u odsustvu zamjenjuje zamjenik direktora Agencije.

Zamjenik direktora Agencije vrši i druge poslove po nalogu direktora Agencije.

Razrješenje direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije

Član 33

Direktoru Agencije, odnosno zamjeniku direktora Agencije mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan ili razrješenjem.

Direktor Agencije, odnosno zamjenik direktora Agencije može biti razriješen:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti;
- 3) kada ne postupa u skladu sa zakonom, nestručno i nesavjesno obavlja dužnost;

- 4) kada svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
 - 5) ako trajno izgubi sposobnost za vršenje dužnosti;
 - 6) ako bude izabran ili počne da obavlja drugu funkciju iz člana 24 stav 1 tačka 1 ovog zakona, odnosno djelatnost nespojivu sa dužnošću u Agenciji.
- Razlozi za razrješenje iz stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana posebno se obrazlažu.
Protiv odluke o razrješenju može se pokrenuti upravni spor.

Prava i obaveze zaposlenih u Agenciji

Član 34

Na prava, obaveze i odgovornosti predsjednika, članova Savjeta, direktora, zamjenika direktora i drugih zaposlenih u Agenciji primjenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, kao i opšti akti Agencije.

Na zarade lica iz stava 1 ovog člana primjenjuje se zakon kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, kao i opšti akti Agencije.

Koeficijent složenosti poslova predsjednika i članova Savjeta, direktora Agencije, odnosno zamjenika direktora Agencije, kao i drugih zaposlenih u Agenciji utvrdiće se aktom Savjeta Agencije na predlog direktora Agencije.

Prava po prestanku funkcije

Član 35

Predsjednik i članovi Savjeta, direktor i zamjenik direktora Agencije kojima je prestao mandat, zbog isteka ili na lični zahtjev u skladu sa ovim zakonom mogu se, uz njihovu saglasnost, rasporediti u Agenciji na radno mjesto koje odgovara njihovom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima.

Predsjednik, član Savjeta, direktor i zamjenik direktora Agencije koji ne bude raspoređen u skladu sa stavom 1 ovog člana, ima pravo na naknadu u visini zarade koju je primao posljednjeg mjeseca vršenja funkcije.

Pravo iz stava 2 ovog člana može se ostvarivati 12 mjeseci od dana prestanka mandata.

Naknada iz stava 2 ovog člana ostvaruje se na lični zahtjev, koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana prestanka vršenja funkcije.

Pravo iz stava 2 ovog člana prestaje prije utvrđenog roka, ako njegov korisnik:

- 1) zasnuje radni odnos;
 - 2) bude izabran, imenovan ili postavljen na funkciju po osnovu koje ostvaruje zaradu;
 - 3) ostvari pravo na penziju.
- Rješenje o ostvarivanju prava iz stava 2 ovog člana donosi Savjet Agencije.

Sredstva za rad

Član 36

Sredstva neophodna za rad Agencije u izvršavanju poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć, obezbjeđuju se iz:

- 1) naknada koje se plaćaju Agenciji u skladu sa ovim zakonom;
- 2) budžeta Crne Gore;
- 3) ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Agencija ne smije primati donacije od učesnika na tržištu na koje se primjenjuje ovaj zakon.

U postupku pred Agencijom plaćaju se naknade.

Naknade iz stava 3 ovog člana utvrđuju se tarifnikom naknada koji donosi Agencija, uz saglasnost Vlade.

Tarifnik iz stava 4 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Finansiranje Agencije

Član 37

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Zahtjev za budžetskim sredstvima Agencije utvrđuje Savjet Agencije i dostavlja ga organu državne uprave nadležnom za poslove finansija.

Godišnji program rada i izvještaj o radu

Član 38

Agencija najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu donosi godišnji program rada koji sadrži podatke o ciljevima, indikatorima uspješnosti, aktivnostima koje su potrebne za realizaciju ciljeva i licima odgovornim za realizaciju.

Agencija je dužna da do kraja prvog kvartala tekuće godine, podnese Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu koji sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, podatke o realizaciji ciljeva iz programa rada državne agencije, ocjenu stanja i mjera koje su preduzete za unaprjeđenje stanja i finansijski izvještaj.

Tajnost podataka i zaštita povjerljivih informacija

Član 39

Predsjednik Savjeta, član Savjeta, direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije, zaposleni u Agenciji, kao i lica koja sarađuju sa Agencijom u obavljanju poslova iz ovog zakona dužni su da sa tajnim podacima, podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i podacima o ličnosti za koje saznaju u vršenju funkcija, odnosno poslova postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita poslovne tajne i zaštita podataka o ličnosti.

Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon prestanka funkcije, odnosno radnog odnosa i drugog oblika angažovanja na osnovu kojeg lice sarađuje sa Agencijom u obavljanju poslova iz ovog zakona.

IV. POSTUPAK PRED AGENCIJOM

1. Vođenje postupka

Stranke u postupku

Član 40

Stranka u postupku pred Agencijom je:

1) učesnik na tržištu koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije;

2) učesnik na tržištu protiv koga je pokrenut ispitni postupak.

Svojstvo stranke iz stava 1 ovog člana nemaju podnosioci inicijative za ispitivanje povrede konkurencije, davaoci informacija, dokumenata, podataka, stručna i druga

zainteresovana lica, organizacije čije se analize koriste u postupku, kao ni državni organi i organizacije koje sarađuju sa Agencijom u toku postupka.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Član 41

Agencija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i kada na osnovu podnijetih inicijativa, informacija, dokumenata i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije.

O pokretanju postupka direktor Agencije donosi rješenje.

Postupak se smatra pokrenutim danom dostavljanja rješenja o pokretanju postupka stranci.

Rješenje o pokretanju postupka sadrži:

- 1) opis radnji ili akata koji mogu predstavljati povredu konkurencije;
- 2) razloge i pravni osnov za pokretanje postupka;
- 3) poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave Agenciji podatke, dokumenta ili informacije koji mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku.

Rješenje iz stava 2 ovog člana može se objaviti u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Pokretanje postupka po zahtjevu stranke

Član 42

Postupak za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije pokreće se na zahtjev stranke.

Skraćeni postupak

Član 43

Agencija može, bez sprovođenja ispitnog postupka, donijeti rješenje neposredno, ako je stranka u zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije navela činjenice ili podnijela dokaze na osnovu kojih se može utvrditi da prijavljena koncentracija ispunjava sve uslove dozvoljenosti na osnovu kriterijuma iz člana 65 ovog zakona ili ako se to stanje može utvrditi na osnovu opštepoznatih činjenica ili činjenica koje su Agenciji poznate, osim ako se utvrde ili steknu uslovi za vođenje postupka ispitivanja koncentracije po službenoj dužnosti.

Ispitni postupak

Član 44

U ispitnom postupku se preduzimaju potrebne dokazne radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a naročito se uzimaju izjave stranaka, svjedoka, obavlja se vještačenje, pribavljaju se podaci, isprave i stvari, vrši prikupljanje podataka neposrednim uvidom i privremeno oduzimanje stvari.

Ispitni postupak vode ovlašćena lica Agencije, koja određuje direktor Agencije za svaki pojedinačni slučaj.

Prikupljanje podataka neposrednim uvidom

Član 45

Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida.

U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da:

1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona;

2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi);

3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu;

4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje;

5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena;

6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja.

Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku.

Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.

Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.

Uvid u poslovne knjige i zapise van službenih prostorija

Član 46

Ako postoji osnovana sumnja da se knjige ili druga dokumentacija vezana za poslovanje i predmet postupka, koji mogu biti relevantni za utvrđivanje povrede iz čl. 8 i 15 ovog zakona, čuvaju u prostorijama, na zemljištu ili u sredstvima prevoza ili u poslovnim prostorijama koje nijesu poslovne prostorije učesnika na tržištu ili udruženja učesnika na tržištu, uključujući i privatne objekte, sredstva prevoza ili zemljište direktora, članova organa upravljanja i zaposlenih, Agencija može izvršiti neposredni uvid u takve prostorije, zemljišta i sredstva prevoza.

Neposredni uvid iz stava 1 ovog člana može se vršiti samo na osnovu prethodnog rješenja Upravnog suda Crne Gore, donijetog na zahtjev Agencije.

Upravni sud Crne Gore je dužan da u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva Agencije iz stava 2 ovog člana, donese rješenje o vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana.

Rješenje iz stava 3 ovog člana sadrži:

- 1) oznaku predmeta iz stava 1 ovog člana;
- 2) pravni osnov za vršenje neposrednog uvida;
- 3) rok za vršenje neposrednog uvida.

Na pitanja u vezi sa vršenjem neposrednog uvida koja nijesu uređena ovim članom, shodno se primjenjuju odredbe u vezi sa vršenjem neposrednog uvida iz člana 45 ovog zakona.

Službena legitimacija

Član 47

Ovlašćena lica Agencije za sprovođenje radnji u ispitnom postupku imaju službenu legitimaciju, dok se ostala lica u postupku prikupljanja dokaza legitimišu posebnim ovlašćenjem za vršenje uvida.

Službenu legitimaciju i ovlašćenje iz stava 1 ovog člana izdaje direktor Agencije.

Oblik i sadržinu službene legitimacije i posebnog ovlašćenja iz stava 1 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove javne uprave.

Privilegovana komunikacija

Član 48

Razmjena dokumenata, informacija, podataka i drugih oblika komunikacije između stranke protiv koje se vodi postupak i njenih punomoćnika koji nijesu zaposleni kod stranke, koja se neposredno odnosi na postupak pred Agencijom, dozvoljena je (u daljem tekstu: privilegovana komunikacija).

Komunikacija iz stava 1 ovog člana povjerljiva je i ne može se koristiti kao dokazno sredstvo u postupku.

U slučaju sumnje o postojanju zloupotrebe privilegovane komunikacije, Agencija može da preispita njen sadržaj, odnosno donese rješenje o nepriznavanju komunikacije kao privilegovane u odnosu na pojedine njene oblike.

Obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku

Član 49

Agencija je dužna da, prije donošenja rješenja, svim strankama protiv kojih je pokrenut postupak ili po čijem zahtjevu se vodi ispitni postupak dostavi pisano obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku.

Stranka protiv koje je pokrenut postupak ima pravo prigovora na obavještenje iz stava 1 ovog člana, koji se podnosi u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

Prigovorom iz stava 2 ovog člana stranka može predložiti saslušanje dodatnih svjedoka i izvođenje dodatnih dokaza.

Na zahtjev podnosioca inicijative, Agencija može dostaviti obavještenje iz stava 1 ovog člana koje ne sadrži zaštićene podatke, sa poukom da ima pravo da u roku od

osam dana od dana prijema obavještenja u pisanoj formi dostavi svoje primjedbe Agenciji.

Obavještenje iz stava 4 ovog člana Agencija može dostaviti trećem licu na njegov zahtjev, ako dokaže da se u postupku pred Agencijom odlučuje o njegovim pravima ili pravnim interesima.

Agencija neće cijeniti prigovor koji nije dostavljen u roku iz stava 2 ovog člana.

Usmena rasprava

Član 50

Agencija odlučuje bez održavanja usmene rasprave, osim ako učesnik na tržištu koji je stranka u postupku zatraži usmenu raspravu ili po sopstvenoj procjeni u toku postupka utvrdi da je potrebno da se usmena rasprava održi.

Ukoliko je potrebno za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica i okolnosti u postupku, Agencija može pozvati bilo koje drugo lice da se pisanim putem izjasni i da prisustvuje usmenoj raspravi.

U postupcima pred Agencijom u kojima se održava usmena rasprava, radi zaštite službene i poslovne tajne, isključena je javnost.

Pod poslovnom tajnom smatraju se naročito poslovne informacije koje imaju stvarnu ili potencijalnu tržišnu vrijednost, a čije bi otkrivanje ili upotreba mogla rezultirati ekonomskom prednošću za druge učesnike na tržištu.

Saradnja sa Agencijom

Član 51

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, organi lokalne samouprave i druga pravna lica koja obavljaju javna ovlašćenja, dužni su da, na zahtjev Agencije, bez naknade, obezbijede sve podatke neophodne u postupku odlučivanja Agencije u skladu sa ovim zakonom, uključujući podatke koji mogu predstavljati poslovnu tajnu, kao i druge povjerljive podatke, u roku do 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Sa podacima iz stava 1 ovog člana Agencija je dužna da postupa u skladu sa propisima kojima je uređena tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka.

U slučaju uskraćivanja, neblagovremene ili nepotpune dostave podataka iz stava 1 ovog člana, Agencija može da obavijesti organ koji vrši nadzor nad radom organa iz stava 1 ovog člana, odnosno da zahtijeva preduzimanje potrebnih mjera u cilju prikupljanja traženih podataka.

Zaštićeni podaci

Član 52

Na zahtjev stranke u postupku, lica koje je podnosilac inicijative za ispitivanje povrede konkurencije ili trećeg lica koje je dostavilo, odnosno stavilo na uvid tražene podatke u postupku, Agencija može odrediti mjeru zaštite izvora podataka ili određenih podataka (u daljem tekstu: zaštićeni podaci), ako ocijeni da je zahtjev podnosioca opravdan i značajniji od potrebe obavješćavanja javnosti povodom predmeta tog zahtjeva.

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da učini vjerovatnim mogućnost nastanka štete zbog otkrivanja izvora podataka, odnosno sadržine podataka na koje se zahtjev odnosi.

Agencija može odrediti mjeru iz stava 1 ovog člana i po službenoj dužnosti ako u konsultaciji sa licem iz stava 1 ovog člana ocijeni da je zaštita podataka neophodna radi zaštite interesa tog lica i da je ta zaštita značajnija od potrebe obavješćavanja javnosti.

Rješenje o zaštiti izvora podataka i zaštiti podataka donosi direktor Agencije.

Zaštićeni podaci nemaju svojstvo informacije od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Pristup podacima koji se odnose na zahtjeve za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne u skladu sa odredbama ovog zakona može biti omogućen isključivo strankama obuhvaćenim odgovarajućim ispitnim postupkom i isključivo u svrhu ostvarivanja njihovog prava na odbranu.

Stranka u postupku pred Agencijom koja je dobila uvid u spise predmeta može upotrebljavati informacije iz izjava učesnika na tržištu koji se odnose na zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne samo ako je to potrebno za ostvarivanje njenih prava na odbranu u sudskim postupcima koji su direktno povezani s postupkom za koji je pristup odobren, i to samo ako se ti postupci odnose na:

1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili

2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona.

Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke:

1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica;

2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i

3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana.

Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije

Član 53

Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u razumnom roku, koji odredi Agencija, dostave podatke i dokumentaciju i/ili, na poziv Agencije, daju usmene izjave od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije.

Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži obavješćenje da će se o davanju izjave sačiniti zapisnik.

Lice kome je podniet zahtjev nema pravo da se poziva na poslovnu tajnu radi odbijanja saopštavanja određenog podatka ili davanja dokumentacije.

Sektorske analize

Član 54

Agencija može izvršiti analizu stanja konkurencije u određenoj grani privrede ili analizirati određene kategorije sporazuma u različitim granama privrede (u daljem tekstu: sektorske analize), u slučaju kada kretanje cijena ili druge okolnosti ukazuju na mogućnost sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije.

U cilju sprovođenja sektorskih analiza iz stava 1 ovog člana Agencija može zahtijevati od učesnika na tržištu da dostave sve neophodne podatke i/ili dokumenta i može sprovoditi sva neophodna istraživanja.

Agencija može da zahtijeva od učesnika na tržištu da dostave sve sporazume, odluke, obavještenja ili podatke u cilju utvrđivanja postojanja usaglašene prakse.

Zahtjev iz st. 2 i 3 ovog člana, naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije.

Tokom sektorske analize koju sprovodi u skladu sa ovim zakonom, Agencija može da vrši neposredne uvide u skladu sa članom 45 ovog zakona.

Izveštaj o sprovedenim sektorskim analizama Agencija može objaviti na svojoj internet stranici.

Dostavljanje

Član 55

U postupku protiv učesnika na tržištu koji se smatraju povezanim učesnicima na tržištu, u skladu sa članom 4 ovog zakona, dostava jednom učesniku na tržištu smatra se dostavom svim povezanim učesnicima na tržištu.

2. Akti Agencije

Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma

Član 56

Kada Agencija utvrdi da se sporazumom sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu, u smislu člana 8 ovog zakona, rješenjem može da zabrani sprovođenje tog sporazuma.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana Agencija će naložiti strankama u postupku ispunjenje određenih uslova ili preduzimanje određenih mjera iz člana 70 ovog zakona, koje su srazmjerne učinjenoj povredi i neophodne da se povreda efikasno otkloni, radi otklanja štetnih posljedica i uspostavljanja efikasne konkurencije na tržištu, kao i rokove za njihovo izvršenje.

Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona ili kada utvrdi da sporazum ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak.

Rješenje o zloupotrebi dominantnog položaja

Član 57

Kada Agencija utvrdi zloupotrebu dominantnog položaja iz čl. 14 i 15 ovog zakona rješenjem može da:

1) utvrđuje dominantan položaj učesnika na relevantnom tržištu i radnju učesnika na tržištu kojom se zloupotrebljava dominantan položaj i sprječava, ograničava ili narušava tržišna konkurencija, kao i period trajanja zloupotrebe;

2) zabranjuje strankama u postupku radnje i postupanja kojima se zloupotrebljava dominantan položaj;

3) nalaže mjere iz člana 70 ovog zakona i rokove za njihovo izvršenje.

Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 15 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak.

Privremene mjere

Član 58

Ako od radnji ili akata koji su predmet postupka postoji opasnost od nastupanja nenadoknadive štete za lica na koja se te radnje i akti neposredno odnose, Agencija može da naloži privremenu mjeru prestanka vršenja tih radnji ili primjene akata, odnosno obavezu preduzimanja radnji ili uzdržavanja od preduzimanja radnji kojima se sprječavaju ili otklanjaju njihove štetne posljedice.

Privremenu mjeru iz stava 1 ovog člana direktor Agencije nalaže rješenjem.

Rješenjem iz stava 2 ovog člana utvrđuje se trajanje privremene mjere iz stava 1 ovog člana, pri čemu ista mjera može trajati najduže do donošenja odluke Agencije u tom postupku.

Agencija može produžiti trajanje privremene mjere u mjeri u kojoj je to neophodno i opravdano, a najduže do okončanja postupka.

Prihvatanje ispunjenja obaveza

Član 59

Nakon pokretanja ispitnog postupka u smislu ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o utvrđenim činjenicama okolnostima i zaključcima u postupku, stranka u postupku može Agenciji predložiti mjere, uslove i rokove kojima će otkloniti negativne efekte njenog postupanja ili propuštanja postupanja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može u izuzetnim okolnostima da prihvati predlog mjera, uslova i rokova i nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, a prije donošenja odluke.

Agencija će na svojoj internet stranici objaviti obavještenje o podnošenju predloga stranke iz stava 1 ovog člana, koje sadrži sažeti opis predloga i bitne elemente predmeta, uz poziv svim zainteresovanim licima da u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obavještenja dostave pisane komentare i mišljenja.

Ako Agencija utvrdi da su predložene mjere, uslovi i rokovi iz stava 1 ovog člana dovoljni za ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti sprovođenje predloženih mjera, kao i uslove i rokove za njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak.

Rješenjem iz stava 4 ovog člana Agencija će odrediti i rok u kojem je stranka dužna da dostavi dokaze da su naložene mjere i uslovi sprovedeni u rokovima utvrđenim rješenjem.

Mjere, uslove i rokove iz stava 1 ovoga člana Agencija može prihvatiti pod uslovom da:

- 1) je povreda konkurencije trajala kratko vrijeme;
- 2) stranka u postupku u potpunosti sarađuje sa Agencijom i

3) se obezbjeđuje ekonomičnost postupka.

Agencija može da ponovo pokrene postupak utvrđivanja povrede, ako kontrolom utvrdi da se mjere iz st. 4 i 5 ovog člana ne sprovode na način i u roku koji je utvrđen rješenjem iz stava 4 ovog člana ili ako je došlo do znatne izmjene okolnosti na osnovu kojih je donijeto rješenje, odnosno ako je rješenje donijeto na osnovu netačnih, nepotpunih ili neistinitih podataka.

3. Postupak kod izuzeća

Procjena grupnog izuzeća

Član 60

Agencija može pokrenuti postupak za procjenu pojedinačnog sporazuma koji ispunjava uslove za izuzeće iz člana 11 ovog zakona kada efekti tog sporazuma, pojedinačno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na relevantnom tržištu, ne ispunjavaju uslove utvrđene u članu 9 ovog zakona.

Ako se u postupku procjene pojedinačnog sporazuma utvrdi da sporazum ima efekte koji su suprotni uslovima utvrđenim u članu 9 ovog zakona, Agencija će rješenjem ukinuti grupno izuzeće za taj sporazum.

4. Procjena koncentracija

Koncentracija, obavješćavanje, obaveza prijave i obračun prometa

Član 61

Koncentracija iz člana 16 ovog zakona sprovodi se samo na osnovu odobrenja koje, na zahtjev učesnika na tržištu, izdaje Agencija.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se pod uslovom da je:

1) zajednički ukupni godišnji prihod od prodaje roba i/ili pružanja usluga najmanje dva učesnika u koncentraciji ostvaren na tržištu Crne Gore veći od pet miliona eura u prethodnoj finansijskoj godini;

2) zajednički ukupni godišnji prihod od prodaje roba i/ili pružanja usluga učesnika u koncentraciji ostvaren na svjetskom tržištu u prethodnoj finansijskoj godini veći od 20 miliona eura, ako je najmanje jedan od učesnika koncentracije u tom periodu ostvario milion eura prihoda na teritoriji Crne Gore.

Agencija može, po saznanju za sprovedenu koncentraciju, naložiti učesnicima u koncentraciji da podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, ako njihov zajednički tržišni udio na relevantnom tržištu Crne Gore iznosi više od 60%.

Teret dokazivanja zajedničkog tržišnog udjela učesnika u koncentraciji je na Agenciji.

Prihod ostvaren unutar grupe učesnika u koncentraciji ne uzima se u obzir prilikom obračuna zajedničkog ukupnog godišnjeg prihoda iz stava 2 ovog člana.

Obračun zbira prihoda banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija

Član 62

U postupku procjene koncentracija koje obuhvataju banke, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije kao učesnike u koncentracijama, zbir prihoda iz člana 61 stav 2 ovog zakona obračunava se na osnovu ukupnog prihoda iz njihovog redovnog poslovanja u finansijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se sprovodi koncentracija, na sljedeći način:

1) za banke i druge finansijske institucije, nakon odbitka direktnih poreza koji se odnose na njih, uzima se zbir sljedećih prihoda:

- a) prihod od kamatnih stopa i slični prihod;
- b) prihod od hartija od vrijednosti koji obuhvata:
 - prihod od akcija i drugih hartija od vrijednosti sa promjenjivim prinosom,
 - prihod od udjela u privrednim subjektima,
 - prihod od akcija u povezanim privrednim subjektima;
- c) provizija;
- d) neto dobit po osnovu finansijskih poslovanja;
- e) drugi prihodi iz redovnog poslovanja;

2) za osiguravajuća društva koja obavljaju poslove osiguranja ili reosiguranja ukupna vrijednost bruto premije, nakon odbitka poreza i parafiskalnih doprinosa koji se naplaćuju po pozivu na iznose individualnih premija ili u vezi sa ukupnim obimom premija.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije

Član 63

Postupak za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije pokreće se na osnovu zahtjeva učesnika u koncentraciji koji se podnosi Agenciji.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se nakon izvršenja prve od sljedećih radnji:

- 1) zaključenja sporazuma ili ugovora;
- 2) objavljivanja javnog poziva, odnosno ponude ili zatvaranja javne ponude;
- 3) sticanja kontrole.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti i kada učesnici na tržištu iskažu ozbiljnu namjeru za zaključenje ugovora, potpisivanjem pisma o namjeri, objavljivanjem namjere da učine ponudu ili na drugi način koji prethodi radnji iz stava 1 ovog člana.

Kada kontrolu nad cijelim ili nad djelovima jednog ili više učesnika na tržištu stiče drugi učesnik na tržištu, zahtjev podnosi učesnik na tržištu koji stiče kontrolu, a u slučaju zajedničkog ulaganja zahtjev podnose svi učesnici zajedno.

Učesnici na tržištu koji daju javnu ponudu u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, u slučaju sticanja kontrole iz člana 4 stav 3 ovog zakona, dužni su da o javnoj ponudi obavijeste Agenciju.

Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije propisuje Ministarstvo.

Objavljivanje zahtjeva za koncentraciju

Član 64

Agencija je dužna da objavi podatke iz zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije u "Službenom listu Crne Gore", a naročito:

- 1) naziv, odnosno imena učesnika u koncentraciji;

- 2) prirodu i način koncentracije;
- 3) privredni sektor u okviru kojeg se koncentracija vrši.

Kriterijumi za procjenu koncentracije

Član 65

Agencija odlučuje o odobravanju koncentracije procjenom posljedica koncentracije na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje efikasne konkurencije na tržištu Crne Gore, a naročito na stvaranje ili jačanje dominantnog položaja.

Procjena iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- 1) strukture i koncentrisanosti relevantnog tržišta;
- 2) stvarnih i potencijalnih konkurenata;
- 3) položaja na tržištu učesnika u koncentraciji i njihove ekonomske i finansijske moći;
- 4) mogućnosti izbora dobavljača i korisnika;
- 5) pristupa dobavljača ili korisnika nabavci ili tržištima;
- 6) pravnih i drugih prepreka za ulazak na relevantno tržište;
- 7) stepena unutrašnje i međunarodne konkurentnosti učesnika u koncentraciji;
- 8) kretanja ponude i potražnje relevantne robe, odnosno usluge;
- 9) kretanja tehničkog i ekonomskog razvoja;
- 10) interesa potrošača.

Učesnici u koncentraciji, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, dostavljaju Agenciji, kao dio svojih obavještenja, dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje činjenica iz st. 1 i 2 ovog člana.

Početak postupka kod procjene koncentracije

Član 66

Postupak procjene koncentracije počinje danom prijema urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije.

U postupku procjene koncentracije primenjuju se odredbe čl. 41 st. 2, 3 i 4 i čl. 42 do 55 ovog zakona.

Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije

Član 67

U postupku po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije Agencija će:

- 1) odbiti zahtjev za odobrenje koncentracije ako nijesu ispunjeni uslovi iz člana 61 ovog zakona;
- 2) obustaviti postupak ako podnosilac zahtjeva odustane od zahtjeva;
- 3) odobriti koncentraciju kada se procjenom efekata na osnovu kriterijuma iz člana 65 ovog zakona utvrdi da se tom koncentracijom značajno ne sprječava, ograničava ili narušava efikasna konkurencija, prvenstveno stvaranjem, odnosno jačanjem dominantnog položaja na tržištu.
- 4) odobriti koncentraciju uz nalažanje dodatnih mjera, uslova i obaveza koje učesnici u koncentraciji moraju da izvrše prije ili nakon sprovođenja koncentracije;
- 5) odbiti zahtjev kada se procjenom efekata na osnovu kriterijuma iz člana 65 ovog zakona utvrdi da bi se koncentracijom značajno ograničila efikasna tržišna

konkurencija na relevantnom tržištu, a naročito stvaranjem novog ili jačanjem postojećeg dominantnog položaja.

Ako se u postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana osnovano može pretpostaviti da koncentracija predstavlja zabranjenu koncentraciju iz člana 18 ovog zakona, Agencija će rješenjem pokrenuti ispitni postupak za ocjenu koncentracije.

Učenik na tržištu koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije je dužan da dostavi tačne i istinite podatke i činjenice.

Učesnici u koncentraciji su dužni da prekinu sprovođenje koncentracije do donošenja rješenja Agencije kojim se namjeravana koncentracija odobrava ili do isteka rokova iz člana 74 stav 3 ovog zakona.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, učesnici u koncentraciji mogu da nastave realizaciju javne prodaje u skladu sa zakonom, pod uslovom da preuzimalac, odnosno sticalac kontrole ne vrši glasačka prava po upisu akcija ili udjela ili to čini isključivo sa ciljem zaštite vrijednosti preuzetog privrednog društva do izdavanja rješenja Agencije.

Agencija može, na obrazloženi prijedlog preuzimaoca, radi zaštite njegovih prava ili imovine preuzetog društva iz stava 5 ovog člana, po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije riješiti po hitnom postupku.

Agencija će poništiti rješenje kojim se koncentracija odobrava ako je rješenje donijeto na osnovu netačnih ili neistinitih podataka i činjenica.

Uslovno odobrenje koncentracije

Član 68

Ako Agencija procijeni da bi se sprovođenjem koncentracije spriječila, ograničila ili narušila konkurencija obavijestiće podnosioca zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije o bitnim činjenicama, okolnostima i zaključcima na kojima će zasnovati rješenje, radi izjašnjenja.

Podnosilac zahtjeva može u izjašnjenju iz stava 1 ovog člana predložiti mjere koje će sprovesti shodno članu 67 stav 1 tačka 4 ovog zakona, sa ciljem da sprovođenje koncentracije ne spriječi, ograniči ili naruši konkurenciju.

Ako Agencija utvrdi da se predloženim mjerama ne sprječava, ograničava ili narušava konkurencija donijeće rješenje kojim odobrava koncentraciju i naložiti sprovođenje mjera i rokove za njihovo sprovođenje, kao i način kontrole izvršavanja mjera.

Agencija će ukinuti rješenje kojim se koncentracija uslovno odobrava ako učesnici u koncentraciji ne sprovedu mjere iz stava 3 ovog člana.

Mjere za otklanjanje posljedica zabranjene koncentracije

Član 69

U slučaju sprovođenja koncentracije bez odobrenja Agencije iz člana 61 stav 1 ovog zakona ili koncentracije sprovedene suprotno odobrenju Agencije iz člana 68 stav 3 ovog zakona ili suprotno rješenju o odbijanju zahtjeva iz člana 67 stav 1 tačka 5 ovog zakona, Agencija može rješenjem utvrditi neophodne mjere i odrediti rokove za sprovođenje tih mjera.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana, a u skladu sa članom 70 ovog zakona, Agencija može naročito:

- 1) naložiti otuđenje stečenih akcija ili udjela u društvu;

2) zabraniti ili ograničiti vršenje glasačkih prava koja daju akcije ili udjeli u upravljanju privrednim subjektima učesnicima u koncentraciji i naložiti prestanak kontrole nad zajedničkim ulaganjem ili drugih oblika sticanja kontrole iz člana 16 ovog zakona koji su doveli do zabranjene koncentracije i kako bi se ponovo uspostavilo stanje prije sprovođenja koncentracije.

Mjere ponašanja i strukturne mjere

Član 70

Rješenjem o utvrđivanju povrede konkurencije Agencija može da naloži mjere za otklanjanje utvrđene povrede konkurencije, odnosno sprječavanje njenog nastanka ili slične povrede i preduzimanje određene radnje ili zabranu preduzimanja određene radnje (mjere ponašanja).

Mjere iz stava 1 ovog člana moraju biti srazmjerne težini utvrđene povrede konkurencije, neophodne za njeno efikasno otklanjanje i u neposrednoj vezi sa aktima ili radnjama koje su izazvale povredu.

Ako se utvrdi postojanje povrede konkurencije i značajne opasnosti od ponavljanja iste ili slične povrede kao neposredne posljedice strukture učesnika na tržištu, Agencija može da odredi mjeru koja ima za cilj promjenu u strukturi učesnika na tržištu radi otklanjanja te opasnosti (strukturne mjere), odnosno vraćanja na strukturu koja je postojala prije nastupanja utvrđene povrede.

Strukturna mjera se određuje samo ako nema mogućnosti za određivanje jednako ili približno efikasne mjere ponašanja ili ako bi određivanje mjere ponašanja predstavljalo veći teret za učesnika na tržištu nego konkretna strukturna mjera, odnosno ako ranije izrečena mjera ponašanja povodom iste povrede konkurencije nije sprovedena u cjelini.

Strukturne mjere iz stava 3 ovog člana mogu biti mjere: prodaje (prenosa ili otuđenja) postojećeg privrednog društva, njegovog dijela ili grupe društava drugim licima koja nijesu povezana sa učesnikom na tržištu na koga se ove mjere odnose; raskid ugovora o zajedničkom ulaganju i osnivanju privrednog društva; ukidanje personalne povezanosti (upravni organi i organi odlučivanja u društvu), kao i druge mjere u skladu sa zakonom.

5. Procesne novčane kazne

Periodične novčane kazne

Član 71

Agencija može učesnika na tržištu koji nije ispunio obaveze naložene rješenjem kazniti periodičnom novčanom kaznom za svaki dan neispunjenja naložene obaveze, ako:

1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv

Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona;

2) označi kao privilegovanu komunikaciju podatke ili dokumentaciju suprotno članu 48 ovog zakona;

3) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 45 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije;

4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona.

Visinu periodične novčane kazne i rok za plaćanje Agencija određuje rješenjem.

Agencija rješenjem iz stava 2 ovog člana periodičnu novčanu kaznu određuje tako da se ukupni prihod učesnika na tržištu koji je ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji podijeli sa brojem dana u finansijskoj godini (prosječni dnevni prihod u prethodnoj finansijskoj godini), pa se procenat tako dobijenog iznosa za jedan dan pomnoži sa brojem dana, računajući od dana neispunjavanja obaveze naložene rješenjem Agencije do dana kada je učesnik na tržištu u cijelosti postupio po istom rješenju.

Najviša periodična novčana kazna ne može biti viša od 5% vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj finansijskoj godini, za svaki dan neispunjavanja naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana, izračunatog od dana navedenog u tom rješenju.

Agencija će donijeti rješenje iz stava 2 ovog člana kada ocijeni da je periodična novčana kazna srazmjerna težini i trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, posljedicama za druge učesnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, pa je stoga donošenje rješenja iz stava 2 ovog člana cjelishodno i ima odvrćajući efekat.

Prilikom određivanja iznosa periodične novčane kazne u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana.

U slučaju donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, a u vezi sa stavom 1 ovog člana, smatra se da periodična novčana kazna zamjenjuje novčanu kaznu za prekršaj iz člana 90 stav 1 tačka 4 ovog zakona i člana 91 stav 1 tač. 1 do 3, Agencija u tom slučaju neće podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odnosno neće izdati prekršajni nalog za isti prekršaj.

Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni

Član 72

Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne, odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona.

U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano.

Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom.

Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče.

Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda.

Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda.

Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne.

Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.

6. Rješenja Agencije

Objavljivanje rješenja Agencije

Član 73

Rješenja iz čl. 56 i 57, člana 67 stav 1 tačka 5 i člana 69 ovog zakona objavljuju se na internet stranici Agencije, a dispozitiv tih rješenja u „Službenom listu Crne Gore“.

Prije objavljivanja rješenja iz stava 1 ovog člana stranke i zainteresovana lica u postupcima pred Agencijom dužni su da po prijemu rješenja, bez odlaganja, obavijeste Agenciju koji podaci iz rješenja treba da budu obuhvaćeni obavezom čuvanja poslovne tajne.

Rokovi za donošenje rješenja

Član 74

Rješenja iz čl. 56 i 57 ovog zakona Agencija donosi u roku od 24 mjeseca od dana dostavljanja rješenja o pokretanju postupka.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti najviše za 24 mjeseca ako iz opravdanih razloga nije donijeto rješenje u roku iz stava 1 ovog člana.

Agencija odlučuje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije iz člana 67 stav 1 ovog zakona u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva navedenog u potvrdi o urednosti zahtjeva.

Agencija je dužna da izda potvrdu o urednosti zahtjeva koja sadrži datum od kojeg se zahtjev smatra urednim.

Ako se u toku postupka pojavi sumnja da bi koncentracija mogla imati negativan uticaj na stanje konkurencije, Agencija je dužna da o zahtjevu odluči u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Ako Agencija ne donese rješenje u roku iz st. 1 i 2 ovog člana, postupak se obustavlja.

Ako Agencija ne donese rješenje u rokovima iz stava 3 ovog člana, smatraće se da je zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije odobren.

Kontrola nad izvršenjem rješenja

Član 75

Agencija može od učesnika na tržištu da zahtijeva dostavljanje izvještaja o ispunjavanju obaveza, mjera, uslova i rokova koji su određeni rješenjem donijetim na osnovu ovog zakona.

V. PRAVNA ZAŠTITA

Tužba u upravnom sporu

Član 76

Protiv rješenja koje donosi Agencija u postupcima koji se vode po ovom zakonu može se pokrenuti upravni spor.

U upravnom sporu iz stava 1 ovog člana, nadležni sud će obavezno uzeti u obzir potrebu hitnog odlučivanja.

Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne

Član 77

Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako:

- 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona;
- 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i
- 3) prvi podnese dokaze:

- na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu;

- koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom.

Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu.

Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi.

Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne.

Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva.

Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava.

Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo:

- 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili
- 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobodjenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne također primilo zahtjev za oslobodjenje od novčane kazne ili za umanjeње novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio.

Bliže kriterijume za oslobodjenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.

Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice.

Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne.

Umanjenje novčane kazne

Član 78

Učesniku na tržištu, koji ne ispunjava uslove za oslobađanje od novčane kazne, može se odobriti umanjeње novčane kazne.

Odredba stava 1 ovog člana, ne utiče na mogućnost da se umanjeње novčane kazne odobri učesniku na tržištu za povrede konkurencije koje nijesu u vezi sa zabranjenim horizontalnim sporazumom ili učesniku na tržištu koji je fizičko lice.

Umanjenje novčane kazne odobrava se samo ako podnosilac zahtjeva:

- 1) ispunjava opšte uslove utvrđene članom 79 ovog zakona;
- 2) otkriva svoje učešće u horizontalnom zabranjenom sporazumu; i
- 3) dostavi dokaze o navodnom zabranjenom sporazumu koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost u cilju dokazivanja relevantnog kršenja, u odnosu na dokaze sa kojima je Agencija već raspolagala u trenutku podnošenja zahtjeva.

Ako podnosilac zahtjeva za umanjeње novčane kazne dostavi uvjerljive dokaze koji mogu da se iskoriste za utvrđivanje dodatnih činjenica koje dovode do povećanja kazni koje bi bile izrečene učesnicima horizontalnog zabranjenog sporazuma, te dodatne činjenice se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja kazne koja se izriče podnosiocu zahtjeva koji je dostavio te dokaze.

Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne

Član 79

Učesnik na tržištu koji je učesnik horizontalnog sporazuma može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ili mu se ta kazna može umanjiti ako:

- 1) najkasnije odmah po podnošenju zahtjeva za oslobodjenje od plaćanja kazne okončao svoje učešće u navedenom zabranjenom sporazumu, osim radnji koje su, prema ocjeni Agencije, razumno neophodne za potrebe očuvanja integriteta ispitnog postupka;

2) da od trenutka podnošenja zahtjeva pa sve do okončanja postupka pred Agencijom, istinski, u potpunosti, kontinuirano i bez odlaganja sarađuje sa Agencijom, sve dok Agencija ne okonča postupak protiv svih učesnika obuhvaćenih ispitnim postupkom donošenjem odluke ili na drugi način ne obustavi postupak, pri čemu ta saradnja obuhvata:

a) dostavljanje Agenciji bez odlaganja sve relevantne informacije i dokaze koji se odnose na navodni horizontalni zabranjeni sporazum, a koji dođu u njegov posjed ili su mu dostupni, uključujući posebno:

- ime i prezime učesnika na tržištu;
- imena svih privrednih subjekata koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom horizontalnom zabranjenom sporazumu;
- proizvode na koje se sporazum odnosi, obuhvaćena tržišta, trajanje i priroda ponašanja;
- informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i organe trećih država, u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom;

3) je na raspolaganju Agenciji kako bi bez odlaganja odgovorio na svaki zahtjev koji može doprinijeti utvrđivanju relevantnih činjenica;

4) obezbijedi, odnosno ulaže razumne napore za dostupnost direktora, drugih ovlašćenih lica i zaposlenih za intervju sa Agencijom;

5) se uzdržava od uništavanja, falsifikovanja ili skrivanja relevantnih informacija ili dokaza, uključujući uzdržavanje od otkrivanja činjenice da je podnio zahtjev za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni uključujući i sadržinu tog zahtjeva prije odlučivanja po zahtjevu, osim ako nije drugačije dogovoreno sa Agencijom;

6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobađanje ili umanjenje novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji.

Odobrenje mjesta u redu za zahtjev

Član 80

Učesniku na tržištu koji namjerava da podnese zahtjev za oslobađanje od ili umanjenje novčanih kazni, može se odobriti mjesto u redu za podnošenje zahtjeva na period koji određuje Agencija prema sopstvenoj procjeni za svaki pojedinačni slučaj, kako bi se omogućilo tom podnosiocu zahtjeva pribavljanje informacija i dokaza neophodnih za ispunjavanje uslova za oslobađanje od novčanih kazni.

Učesnik na tržištu uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja sljedeće informacije:

- a) ime i adresu podnosioca zahtjeva;
- b) razloge za zabrinutost koji su doveli do podnošenja zahtjeva;
- c) imena svih drugih učesnika na tržištu koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom zabranjenom sporazumu;
- d) zahvaćene proizvode i teritorije;
- e) trajanje i vrstu navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma;

f) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobođenje ili umanjenje kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i tijela trećih država, u vezi sa istim navodnim zabranjenim horizontalnim sporazumom.

Sve informacije i dokaze koje podnositelj zahtjeva prikupi tokom perioda za koji mu je dodijeljeno mjesto u redu, smatraju se podnesenim u trenutku kada je podnijet zahtjev za određivanje tog mjesta u redu.

Skraćeni zahtjev

Član 81

Skraćeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni podnosioca zahtjeva koji je podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni Evropskoj komisiji ili podnošenjem zahtjeva za određivanje mjesta u redu ili podnošenjem zahtjeva u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, može se prihvatiti pod uslovom da se takav zahtjev odnosi na ponašanje koje utiče na više od tri države članice.

Skraćeni zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) ime i adresu podnosioca zahtjeva;
- 2) imena drugih učesnika u navodnom horizontalnom zabranjenom sporazumu;
- 3) proizvode i teritorije na koje se sporazum odnosi;
- 4) trajanje i prirodu navodnog horizontalnog zabranjenog sporazuma;
- 5) državu članicu ili države članice u kojima se vjerovatno nalaze dokazi u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom; i
- 6) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni podnijetim drugim organima za konkurenciju, uključujući i organe trećih država, u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, Evropska komisija ostvaruje komunikaciju sa podnosiocem zahtjeva dok ne utvrdi da li namjerava da vodi slučaj u cjelosti ili djelimično, uključujući i u svrhu davanja uputstava u vezi sa bilo kojim daljim internim istragama.

Prije zahtijevanja podnošenja potpunog zahtjeva, Agencija može od podnosioca zahtjeva tražiti samo pojašnjenja koja se odnose na informacije iz stava 2 ovog člana.

Tokom perioda iz stava 3 ovog člana, Agencija može tražiti informacije od Evropske komisije u vezi sa stanjem postupka.

Po prijemu skraćenog zahtjeva, Agencija će provjeriti da li je već primila zahtjev od drugog podnosioca u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, i ako utvrdi da takav zahtjev nije primljen, Agencija će obavijestiti podnosioca zahtjeva ako njegov zahtjev ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.

Ako Evropska komisija obavijesti Agenciju da ne namjerava da vodi slučaj, u cijelosti ili djelimično, podnosiocu zahtjeva će biti pružena mogućnost da podnese puni zahtjev Agenciji.

Samo u izuzetnim okolnostima, kada je to potrebno radi razgraničenja ili dodjele predmeta, Agencija može od podnosioca zahtjeva da zatraži da podnese puni zahtjev prije obavještenja Evropske komisije iz stava 7 ovog člana, u kom slučaju Agencija određuje razuman rok podnosiocu zahtjeva za podnošenje potpunog zahtjeva sa

odgovarajućim dokazima i informacijama, čime se ne dovodi u pitanje njegovo pravo da i ranije dobrovoljno podnese potpuni zahtjev.

Ako podnosilac zahtjeva podnese potpuni zahtjev u skladu sa stavom 8 ovog člana u roku koji odredi Agencija, smatraće se da je taj zahtjev podnjet u trenutku podnošenja skraćenog zahtjeva, pod uslovom da se odnosi na iste proizvode i oblasti i jednako trajanje navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma, kao i zahtjev koji je podnjet Komisiji, koji je eventualno ažuriran.

Naknada štete

Član 82

Naknada štete koja je prouzrokovana aktima i radnjama koje predstavljaju povredu konkurencije u skladu sa ovim zakonom ostvaruje se u parničnom postupku pred nadležnim sudom u skladu sa zakonima kojim se uređuje parnični postupak i postupci naknade štete zbog povrede konkurencije na tržištu.

VI. SARADNJA SA EVROPSKOM KOMISIJOM I ORGANIMA DRUGIH DRŽAVA

ČLANICA

Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije

Član 83

U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU.

Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku.

Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku.

Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda.

Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju.

Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku.

Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju.

Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije.

Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku.

Međusobna pomoć

Član 84

Ovlašćena lica Agencije mogu, bez donošenja rješenja o pokretanju postupka od strane Agencije, da:

1) sprovode ispitne postupke, dostavljaju zahtjeve za informacijama, uzimaju usmene izjave i prikupljaju informacije na osnovu zahtjeva Evropske komisije ili organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice u skladu sa ovim zakonom,

2) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 20 Regulative (EU) br. 1/2003, u obimu određenom stavom 2 tog člana,

3) na osnovu zahtjeva nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, utvrđuju da li se učesnici na tržištu pridržavaju istražnih radnji i odluka tog organa koje se odnose na ispitni postupak, zahtjev za dostavljanje podataka, prikupljanje informacija, prekid povrede konkurencije, privremene mjere ili utvrđene obaveze,

4) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 13 Regulative (EU) br. 139/2004, u obimu određenom stavom 2 tog člana.

Kada Agencija obavlja istražne radnje u ime i za račun drugog nadležnog organa za zaštitu konkurencije države članice u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1/2003, omogućiće službenim licima tog nadležnog organa, da učestvuju i aktivno pomažu ovlašćenim licima Agencije u sprovođenju ispitnih postupaka, posebno prilikom neposrednog uvida, davanja usmenih izjava ili prikupljanja informacija, pod nadzorom ovlašćenih službenika Agencije i u skladu sa ovlašćenjima koja Agencija koristi u skladu sa ovim zakonom.

Agencija i Evropska komisija, odnosno organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice, koji je zatražio pomoć Agencije, mogu razmjenjivati informacije i koristiti ih kao dokazno sredstvo, u skladu sa ograničenjima iz člana 12 Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003.

Prilikom sprovođenja radnji u skladu sa odredbama st. 1, 2, 3 i 5 do 8 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije dužan je da pruži pomoć ovlašćenim licima Agencije i drugim ovlašćenim licima.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji da dostavi izjavu podnosioca

zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne, bez obzira na formu tog zahtjeva, i to:

1) na osnovu saglasnosti podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne; ili

2) kada je isto lice za istu povredu konkurencije podnijelo zahtjev za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne Agenciji i organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice kome se izjava dostavlja ili Evropskoj komisiji, i u trenutku njenog dostavljanja, podnosilac zahtjeva ne može da povuče informacije iz zahtjeva koje je dostavio organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji.

Agencija dostavlja izjavu i zahtjev iz stava 5 ovog člana i nadležnom sudu radi odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, ako je to primjenjivo.

Agencija dostavlja organima nadležnim za zaštitu konkurencije drugih država članica podatke neophodne za sprovođenje ovog zakona.

Odredbe st. 1 do 7 ovog člana primjenjuju se na *mutatis mutandis* na saradnju i koordinaciju Agencije sa Evropskom komisijom u postupcima koji se vode u skladu sa Uredbom 2022/1925/EU i na međusobnu pomoć sa nadležnim organima drugih država, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru.

Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne

Član 85

Agencija će na zahtjev nadležnog organa druge države članice za izvršenje pravosnažne odluke kojom je utvrđena novčana kazna ili periodična novčana kazna, postupiti u skladu sa članom 86 stav 2 ovog zakona, samo ako je taj organ razumnim naporima utvrdio da učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema dovoljno imovine u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva za naplatu novčane kazne.

Agencija može postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i kada učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema poslovno sjedište u državi članici Evropske unije nadležnog organa koji je podnio zahtjev za izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne.

Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana.

Nadležni organ iz stava 1 ovog člana može da zahtijeva isključivo izvršenje pravosnažne odluke.

Na rokove zastare za izvršenje novčanih kazni primjenjuje se pravo države članice Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva.

Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinственог instrumenta

Član 86

Agencija postupa po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona u skladu sa zakonom.

Zahtjevi iz člana 85 ovog zakona izvršavaju se bez odlaganja putem obrasca „Jedinствени instrument“, uz koji se prilaže kopija odluke koja je predmet izvršenja.

Jedinstveni instrument iz stava 2 ovog člana sadrži sljedeće podatke:

- 1) ime i prezime, odnosno naziv i adresu učesnika na tržištu ili druge podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet učesnika na tržištu,
- 2) sažet prikaz relevantnih činjenica i okolnosti,
- 3) rezime priložene kopije odluke koja je predmet izvršenja ili obavještanja,
- 4) naziv, adresu i druge kontakt podatke Agencije,
- 5) rok za sprovođenje izvršenja (zakonski rokovi, rokovi zastare i slično),
- 6) podatke o odluci kojom se omogućava izvršenje u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva,
- 7) datum pravosnažnosti odluke,
- 8) iznos novčane kazne, i
- 9) informacije koje potvrđuju da je nadležni organ druge države članice podnosilac zahtjeva preduzeo razumne napore za izvršenje svoje pravosnažne odluke na svom području.

Jedinstveni instrument dostavlja se na crnogorskom jeziku, osim ako Agencija, nadležni organ druge države članice i podnosilac zahtjeva ne dogovore drugačije.

Jedinstveni instrument predstavlja osnov za izvršenje, ako sadrži podatke iz stava 3 ovog člana, i ne podliježe priznavanju, dopuni ili zamjeni u Crnoj Gori.

Agencija preduzima sve potrebne mjere radi postupanja po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona, osim ako:

- 1) zahtjev nije u skladu sa uslovima iz ovog člana, ili
- 2) se utvrdi postojanje opravdanih razloga iz kojih bi izvršenje zahtjeva bilo u suprotnosti sa pravnim poretom Crne Gore.

Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva.

Na zahtjev Agencije, nadležni organ koji je podnio zahtjev snosiće u cjelosti sve razumno nastale dodatne troškove, uključujući troškove prevođenja, rada i administracije, u vezi sa radnjama iz čl. 84 i 85 ovog zakona.

Agencija može da naplati cjelokupne troškove nastale u vezi sa radnjama iz člana 85 ovog zakona iz izrečenih novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni koje je prikupila u ime nadležnog organa koji je podnio zahtjev, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove.

Ako izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne ne bude realizovano, Agencija može naknadu navedenih troškova nastalih u vezi sa preduzetim mjerama u smislu člana 85 ovog zakona da zatraži od nadležnog organa države članice podnosioca zahtjeva.

Troškovi iz stava 10 ovog člana mogu se naplatiti od učesnika na tržištu protiv kog se novčana kazna izvršava.

Agencija će, ukoliko je to potrebno, novčane kazne ili periodične kazne koje nijesu izražene u eurima, izvršiti njihovu konverziju u eure po kursu koji važi na dan kada su novčane kazne ili periodične kazne izrečene.

Mjerodavno pravo

Član 87

U slučaju spora koji se odnosi na nezakonitost odluke koja se dostavlja ili koja se izvršava, kao i zahtjeva za dostavljanje ili izvršenje primjenjuje se pravo države članice u kojoj je sjedište nadležnog organa podnosioca zahtjeva.

U slučaju spora koji se odnosi na mjere izvršenja koje je donio nadležni organ države članice u kojoj se izvršava zahtjev ili spora u vezi sa valjanošću radnje koju je izvršio taj organ, nadležan je organ te države članice.

Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za obavješćavanje o prigovorima i drugim dokumentima

Član 88

Na zahtjev organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice, Agencija će, u ime tog organa koji podnosi zahtjev, obavijestiti adresata o:

1) svakoj izjavi o primjedbama u vezi sa navodnim povredama konkurencije i svakoj odluci kojom se primjenjuju pravila konkurencije;

2) svakom drugom aktu usvojenom u postupku izvršenja koji, prema važećem zakonu koji primjenjuje organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice koji podnosi zahtjev, mora biti dostavljen adresatu; i

3) svim drugim relevantnim dokumentima koji se odnose na primjenu pravila konkurencije, uključujući dokumenta koja se odnose na izvršenje odluka kojima se izriču novčane kazne ili periodične kazne.

VII. NADZOR

Član 89

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

VIII. KAZNE NE ODREDBE

Prekršaji

Član 90

Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako:

1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1);

2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15);

3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18);

4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70).

Kada se prekršaj iz stava 1 ovog člana kojeg učini udruženje učesnika na tržištu odnosi na aktivnosti njegovih članova, maksimalni iznos novčane kazne izrečene udruženju ne može biti manji od 10% zbira ukupnog svjetskog prihoda svakog člana koji je aktivan na tržištu na koje utiče povreda koju je učinilo to udruženje.

Finansijska odgovornost svakog učesnika na tržištu iz stava 2 ovog člana ne smije da prelazi maksimalni iznos novčane kazne utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Ako se novčana kazna za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana izrekne udurženju učesnika na tržištu u skladu sa stavom 2 ovog člana, a udruženje učesnika na tržištu nije solventno, isto je dužno da od učesnika na tržištu koji su članovi udruženja učesnika na tržištu zatraži njihove doprinose radi plaćanja novčane kazne.

Ako doprinosi iz stava 4 ovog člana nijesu u potpunosti uplaćeni udruženju učesnika na tržištu u roku koji je odredio nadležni sud koji je izrekao novčanu kaznu, nadležni sud može naložiti plaćanje novčane kazne neposredno od bilo kojeg učesnika na tržištu koji je član udruženja učesnika na tržištu, a čiji su predstavnici bili članovi organa nadležnih za donošenje odluka tog udruženja učesnika na tržištu. Ako je to potrebno kako bi se osiguralo plaćanje novčane kazne u punom iznosu, nakon što nadležni sud tim učesnicima na tržištu naloži plaćanje novčane kazne, nadležni sud može takođe naložiti plaćanje preostalog iznosa novčane kazne od svakog od članova udruženja učesnika na tržištu, koji su djelovali na tržištu na kojem je došlo do prekršaja. Međutim, plaćanje na osnovu ovog stava ne zahtijeva se od učesnika na tržištu koji dokažu da nijesu sproveli odluku udruženja učesnika na tržištu koja predstavlja prekršaj i koji nijesu bili u saznanju da takva odluka postoji ili su se od takve odluke aktivno ogradili prije pokretanja prekršajnog postupka.

Član 91

Novčanom kaznom u visini u visini do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako:

- 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45);
- 2) zloupotrijebi privilegovanu komunikaciju (član 48);
- 3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75);
- 4) u zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ne dostavi tačne i istinite podatke i činjenice (član 67 stav 2);
- 5) ne prekine sprovođenje koncentracije do donošenja rješenja Agencije kojim se namjeravana koncentracija odobrava (član 67 stav 4).

Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka

Član 92

Postupak za utvrđivanje povrede konkurencije iz čl. 90 i 91 ovog zakona ne može se pokrenuti, ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj izvršen.

Zastarjelost gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za usklađivanje akata

Član 93

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12, 13/18 i 145/21) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu.

Statut Agencije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija će uskladiti opšta akta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Status organa Agencije

Član 94

Predsjednik, članovi Savjeta, direktor i zamjenik direktora imenovani na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12, 13/18 i 145/21) nastavljaju da obavljaju funkciju do isteka mandata.

Status zaposlenih u Agenciji

Član 95

Zaposleni u Agenciji nastavljaju sa radom na radna mjesta koja odgovaraju njihovom nivou kvalifikacije obrazovanja i za koja ispunjavaju druge propisane uslove.

Sa zaposlenima iz stava 1 ovog člana koji su zasnovali radni odnos u Agenciji na neodređeno vrijeme, direktor će zaključiti ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

Ugovori o radu iz stava 2 ovog člana će se zaključiti u roku od 30 dana od usklađivanja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Postupci popune radnih mjesta započeti prije stupanja na snagu ovog zakona u skladu sa propisima kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika okončaće se u skladu sa propisima koji su važili u vrijeme njihovog započinjanja.

Započeti postupci

Član 96

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po zakonu po kojem su započeti.

Rok za donošenje podzakonskog akta

Član 97

Podzakonski akt iz člana 7 stav 3 i 77 stav 8 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odložena primjena

Član 98

Odredba člana 34 stav 3 ovog zakona primjenivaće se od dana stupanja na snagu usaglašenog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Odredbe člana 52 st. 6, 7 i 8, člana 77 st. 5 i 7, člana 81 i čl. 83 do 88 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja

Član 99

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti konkurencije ("Službeni list CG", br. 44/12, 13/18 i 145/21).

Stupanje na snagu

Član 100

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona predstavlja član 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list CG“ br. 1/2007), kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja koja su od interesa za Crnu Goru.

Članom 140 Ustava Crne Gore zabranjeno je narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije i podsticanje neravnopravnog, monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Oblast zaštite konkurencije predstavlja jedno od ključnih područja ekonomskog sistema, koje ima neposredan uticaj na razvoj privrede, podsticanje investicione aktivnosti, unapređenje kvaliteta roba i usluga, kao i stvaranje uslova za efikasno funkcionisanje tržišta i niže cijene za potrošače. Efikasna zaštita konkurencije doprinosi stvaranju moderne, otvorene tržišne ekonomije i predstavlja važan preduslov za integraciju Crne Gore u jedinstveno tržište Evropske unije i šire međunarodne tržišne tokove.

Prvi Zakon o zaštiti konkurencije u Crnoj Gori („Službeni list RCG“, br. 69/2005 i 37/2007) predstavljao je važan korak u uspostavljanju sistema zaštite konkurencije, kojim je osnovana Uprava za zaštitu konkurencije kao funkcionalno nezavisno tijelo nadležno za primjenu pravila konkurencije. Dalji razvoj zakonodavnog okvira nastavljen je donošenjem novog Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12, 13/18 i 145/21), kojim je institucionalni okvir dodatno unaprijeđen i uspostavljena Agencija za zaštitu konkurencije kao samostalno i nezavisno pravno lice.

Međutim, praksa primjene postojećeg zakonskog okvira, kao i razvoj pravne tekovine Evropske unije u oblasti konkurencije, ukazali su na potrebu daljeg unapređenja normativnog i institucionalnog okvira. Posebno je uočena potreba za preciznijim uređenjem pojedinih instituta, jačanjem istražnih i izvršnih ovlašćenja Agencije, unapređenjem procesnih pravila postupka pred Agencijom, kao i jasnijim uređivanjem sistema sankcija za povrede konkurencije.

Donošenje novog zakona ima za cilj dalju harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite konkurencije, naročito sa **Direktivom (EU) 2019/1** o ovlašćenjima organa država članica nadležnih za zaštitu konkurencije kako bi bili efikasniji u sprovođenju pravila konkurencije i o obezbjeđivanju pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta (**ECN+ Direktiva**), kao i sa pravilima utvrđenim u **Regulativi Savjeta (EZ) br. 1/2003** o sprovođenju pravila konkurencije iz članova 101 i 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

ECN+ Direktiva posebno naglašava potrebu da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije raspolažu adekvatnim ovlašćenjima, institucionalnom nezavisnošću i dovoljnim finansijskim, ljudskim i tehničkim resursima kako bi mogla efikasno

primjenjivati pravila konkurencije. U tom smislu, novim zakonom dodatno se jačaju nadležnosti Agencije, unapređuju istražna ovlaštenja, uređuje sistem procesnih garancija u postupku pred Agencijom, kao i mehanizmi saradnje sa Evropskom komisijom i organima za zaštitu konkurencije država članica Evropske unije. Istovremeno, zakonom se preciznije uređuje sistem sankcija za povrede konkurencije, uključujući mogućnost izricanja novčanih kazni do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda učesnika na tržištu, čime se nacionalni sistem sankcionisanja dodatno usklađuje sa standardima prava Evropske unije.

Unapređenje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti ima poseban značaj u kontekstu evropskih integracija Crne Gore, budući da je politika konkurencije jedan od ključnih elemenata funkcionisanja unutrašnjeg tržišta Evropske unije.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog Zakona o zaštiti konkurencije usklađen je sa sljedećim izvorima prava EU:

- Direktiva (EU) 2019/1 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2018. godine o ovlaštenjima organa država članica nadležnih za zaštitu konkurencije kako bi bili efikasniji u sprovođenju pravila konkurencije i o obezbjeđivanju pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta;
- Uredbom Savjeta (EZ) br.1/2003 od 16. decembra 2002. godine o implementaciji pravila konkurencije postavljenih u članovima 81 i 82 Sporazuma
- Uredba Vijeća (EZ-a) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između preduzetnika
- Uredba Komisije (EZ) br. 773/2004 od 07. aprila 2004.god. u vezi sa vođenjem postupka od strane Komisije u skladu sa članovima 81 i 82 Sporazuma o Evropskoj Zajednici

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U GLAVI I. (član 1 do 6) uređuju se osnovne odredbe. Tako se članom 1 definiše da se ovim zakonom uređuje zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. Pored toga, izričito se uvodi pravilo da se u postupcima po ovom zakonu primjenjuju opšta načela prava Evropske unije i Povelja EU o osnovnim pravima. Time se u sam temelj zakona ugrađuje obaveza da se ovlaštenja Agencije (uvid, zahtjevi za informacije, privremene mjere i sankcije) sprovode u okviru standarda procesne pravičnosti, prava na odbranu i djelotvorne sudske zaštite, što je naročito važno imajući u vidu da se kasnijim odredbama proširuju i preciziraju istražni i prinudni mehanizmi.

Teritorijalna i personalna primjena definisani su članovima 2 i 3 Predloga zakona pa je propisano da je u pogledu teritorijalne primjene, ovaj zakon mjerodavan u pogledu akata i radnji učinjenih na teritoriji Crne Gore, ali i u odnosu na akte i radnje učinjene van njene teritorije, čije posljedice utiču ili bi mogle uticati na konkurenciju na tržištu Crne Gore. U dijelu personalne primjene, propisuje se da se zakon primjenjuje na sva pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u proizvodnji i prometu roba, odnosno usluga na teritoriji Crne Gore, bez obzira na njihovo sjedište, državljanstvo ili prebivalište. Pored privrednih društava i drugih oblika obavljanja privredne djelatnosti, zakon se primjenjuje i na druge subjekte koji neposredno ili posredno učestvuju u tržišnim aktivnostima, uključujući poslovna udruženja, sindikate, sportske organizacije, ustanove, zadruge, kao i nosioce prava intelektualne svojine, ukoliko svojim djelovanjem utiču na konkurenciju na tržištu. Takođe, propisuje se da se zakon primjenjuje i na državne organe, organe državne uprave i organe lokalne samouprave kada obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u prometu roba ili usluga, čime se obezbjeđuje da svi subjekti koji djeluju na tržištu budu podvrgnuti pravilima konkurencije pod jednakim uslovima. Na ovaj način osigurava se širok obuhvat primjene zakona, u skladu sa savremenim standardima prava konkurencije.

S tim u vezi, članom 4 uređuje se primjena zakona na povezane učesnike na tržištu, odnosno definiše pojam kontrole između učesnika na tržištu. Propisuje se da se dva ili više učesnika na tržištu smatraju povezanim kada jedan učesnik ima kontrolu nad drugim ili nad više učesnika. Kontrola postoji u slučajevima kada jedan učesnik ima većinski vlasnički udio ili većinu glasačkih prava u drugom učesniku, pravo da imenuje većinu članova organa upravljanja ili ovlašćenih zastupnika, ili kada na drugi način ostvaruje odlučujući uticaj na upravljanje i vođenje poslova tog učesnika. U cilju pravilne primjene pravila konkurencije, zakon propisuje da se povezani učesnici na tržištu smatraju jednim učesnikom na tržištu.

Članom 5 propisuje se da se odredbe zakona primjenjuju i na učesnike na tržištu koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa ili kojima je aktom nadležnog organa povjereno obavljanje određene djelatnosti. Na taj način se obezbjeđuje da pravila zaštite konkurencije važe i za subjekte koji pružaju javne usluge ili obavljaju djelatnosti od posebnog značaja za društvo, kada djeluju na tržištu. Istovremeno, predviđen je izuzetak u slučajevima kada bi primjena ovog zakona u značajnoj mjeri, stvarno ili pravno, spriječila obavljanje tih djelatnosti. Ovakvo rješenje omogućava balans između zaštite konkurencije i potrebe da se obezbijedi nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Radi pravne sigurnosti i pravilne primjene zakona, propisano je da je teret dokazivanja postojanja takvih okolnosti na učesniku na tržištu koji obavlja djelatnost od javnog interesa i koji se poziva na ovo izuzeće.

Članom 6 definiše se pojam relevantnog tržišta. U tom smislu, relevantno tržište proizvoda čine robe, odnosno usluge koje su međusobno zamjenjive s obzirom na njihove karakteristike, cijenu i uobičajenu upotrebu, dok relevantno geografsko tržište predstavlja područje na kojem učesnici na tržištu djeluju pod istim ili sličnim uslovima konkurencije. Takođe se propisuje da se postojanje, stepen i intenzitet konkurencije ocjenjuju u odnosu na određeno relevantno tržište, dok kriterijume i način njegovog utvrđivanja bliže propisuje Ministarstvo.

U GLAVI II. (član 7 do 18) uređuju se povrede konkurencije na tržištu.

Članom 7 definišu se povrede konkurencije i to kao *akti ili radnje, koje za cilj ili posljedicu, imaju ili mogu imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprječavanje konkurencije*. Kao oblici povrede konkurencije definisani su sporazumi kojima se sprječava, narušava ili ograničava konkurencija i zloupotreba dominantnog položaja.

Takođe se propisuje da se pravni akti Evropske unije koji nijesu preneseni u ovaj zakon ili podzakonske akte mogu koristiti kao bliži kriterijumi i metodološki okvir za tumačenje i primjenu odredaba zakona u postupcima zaštite konkurencije. Radi obezbjeđivanja pravne sigurnosti i transparentnosti, predviđeno je da se lista tih pravnih akata utvrđuje propisom Vlade, uz objavljivanje njihovog prevoda na crnogorski jezik.

Predlogom zakona se navode *vrste sporazuma*, kao svi oblici ugovora, dijelova ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke udruženja učesnika na tržištu, koje za cilj ili posljedicu imaju značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na teritoriji Crne Gore (član 8). Teret dokazivanja postojanja zabranjenog sporazuma je na Agenciji.

Izuzeci od zabranjene vrste sporazuma: odredbom člana 9 Predloga zakona propisani su opšti uslovi koje svi oblici izuzetaka od zabrane navedenih sporazuma moraju da ispune: doprinos unapređenju proizvodnje i prometa ili podsticaj tehničkom ili ekonomskom napretku, ako istovremeno obezbjeđuju pravičan dio koristi za potrošače, kao i ako ne nameću drugim učesnicima na tržištu ograničenja koja nisu neophodna za postizanje cilja sporazuma, odnosno ne omogućavaju uklanjanje konkurencije na relevantnom tržištu ili njegovom dijelu. Članom 10 definišu se vertikalni i horizontalni sporazumi dok se članom 11 Za određene kategorije sporazuma, koji mogu sadržati elemente restriktivnosti, predviđena je *mogućnost* izuzeća na osnovu posebnih uredbi Vlade, kojima se propisuje koje su kategorije tih sporazuma, i pod kojim posebnim uslovima, pored opštih uslova iz člana 9 Predloga zakona, se može vršiti njihovo izuzeće.

Članom 12 Predloga zakona ukida se potreba za odobrenjem Agencije za pojedinačno izuzeće i uvodi se sistem samoprocjene, dok se u slučaju ispitnog postupka teret dokazivanja da su uslovi izuzeća ispunjeni stavlja na učesnika sporazuma. Time se zakon funkcionalno usklađuje sa modernim pristupom primjene pravila konkurencije: sporazumi se ne "certifikuju" unaprijed, već se ocjena izuzeća vrši kada je to procesno relevantno, a učesnik koji izuzeće ističe mora ga potkrijepiti.

U članu 13 Predloga zakona propisana je posebna kategorija restriktivnih sporazuma - *sporazumi male vrijednosti*, na koje se, takođe, ne primjenjuje zabrana iz člana 8 Predloga zakona. Naime, ovi sporazumi su, u skladu sa principom „*de minimis*”, sporazumi malog značaja i kao takvi ne mogu da ugroze slobodnu konkurenciju na tržištu i stoga se izuzimaju od obaveze prijavljivanja i podnošenja zahtjeva za pojedinačno izuzeće.

Dominantan položaj i zloupotreba dominantnog položaja: Pojam dominantnog položaja na tržištu (član 14) obuhvata dvije moguće situacije u kojima se može utvrditi da određeni učesnik na tržištu ima status dominantnog učesnika:

- ako nema konkurenciju na relevantnom tržištu ili je ista beznačajna;
- ako ima značajno bolji ekonomski položaj u odnosu na konkurente, uzimajući u obzir: tržišne udjele, ekonomsku i finansijsku snagu, pristup tržištima snabdjevanja i distribucije, kao i pravne i činjenične prepreke za pristup drugih učesnika na isto tržište i dr.

Predlogom zakona utvrđena je pretpostavka postojanja dominantnog položaja u slučaju tržišnog udjela od 50% i više, odnosno 60% i više kod kolektivne dominacije. Posebno je potrebno napomenuti, da tržišni udio predstavlja pomoćni kriterijum i da nikako ne predstavlja neoborivu pretpostavku. Agencija će morati kod definicije dominantnog položaja u svakom slučaju prije svega provjeriti postojanje svih potencijalnih elemenata iz stava 1 člana 14.

Dominantan položaj ne predstavlja povredu konkurencije, ali zloupotreba istog jeste, i kao takva zabranjena je odredbom člana 15 Predloga zakona. Ova zabrana je izuzetno široko postavljena i može obuhvatiti sve oblike ponašanja učesnika na tržištu, za kojeg je prethodno utvrđeno postojanje dominantnog položaja, a koji potpadaju pod opšte uslove povrede konkurencije. Na taj način uvedena je nova definicija dominantnog položaja, tako da je dominantan položaj definisan prema novoj analizi Significant Impediment of Effective Competition ("SIEC-test"-u). Naposljetku, ovim članom je propisano da je teret dokazivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja na Agenciji.

Pojam koncentracije: svi oblici spajanja dva ili više učesnika na tržištu, statusnog, ugovornog, zajedničkog ulaganja, putem sticanja imovine ili imovinskih prava, prava iz hartija od vrijednosti, spadaju u pojam koncentracije tih učesnika, pod uslovom da jedan ili više učesnika stiče kontrolu nad drugim učesnikom ili učesnicima. Kontrola je odlučujuća okolnost za nastupanje koncentracije, a ona se utvrđuje pod istim uslovima koji se primenjuju kao kriterijum za povezana lica iz člana 4 Predloga zakona.

Izuzeci: Propisuju se izuzeci u kojim slučajevima se smatra da nije nastala koncentracija, i odnosi se na situacije u kojima finansijske i investicione organizacije stiču udjele bez korišćenja tih prava na upravljanje poslovanjem zavisnog učesnika na tržištu, kao i na posebne uslove u vezi sa tim.

Odredbe člana 18 Predloga zakona na području koncentracija nesumnjivo omogućavaju primjenu važećeg SIEC testa (*Significant Impediment of Effective Competition – značajno narušavanje efikasne konkurencije*), koji je na snazi od reforme prava i politike konkurencije u Evropskoj Uniji od 1.5.2004 i koji je zamijenio do tada primjenjivan „*test dominantnog učesnika*“. Za razliku od prethodno primjenjivanog testa, zabranjene su one koncentracije, koje značajno narušavaju

konkurenciju, bez obzira na to, da li stvaraju ili jačaju već postojeći dominantan položaj.

U GLAVI III *Agencija za zaštitu konkurencije* (član 19 do 39) uređuje se položaj, nadležnost i organi Agencije za zaštitu konkurencije. Agencija se definiše kao samostalno i nezavisno pravno lice, detaljno se nabrajaju poslovi, uvodi se ovlašćenje određivanja prioriteta u primjeni ključnih materijalnih odredbi (čl. 8 i 15), i izričito se propisuje zabrana traženja ili primanja uputstava. Ovim se obezbjeđuje da Agencija djeluje profesionalno, nepristrasno i usmjereno na javni interes zaštite konkurencije, uz istovremeno jačanje upravljačkog kapaciteta.

Odredbom člana 19 se taksativno utvrđuju poslovi Agencije, koji obuhvataju praćenje i analizu uslova konkurencije na tržištu, odlučivanje o koncentracijama, preduzimanje mjera u slučaju povrede konkurencije, vođenje upravnih postupaka, davanje mišljenja i stručnih osnova za izradu propisa, kao i saradnju sa međunarodnim i nacionalnim institucijama u ovoj oblasti. Takođe se uređuju i poslovi u vezi sa pokretanjem prekršajnih postupaka, vođenjem evidencija i statističkih podataka, kao i izvještavanjem Vlade i Skupštine o radu Agencije.

Propisuje se i ovlašćenje Agencije da određuje prioritete u svom radu radi efikasnijeg sprovođenja postupaka u vezi sa zabranjenim sporazumima i zloupotrebom dominantnog položaja, te da na osnovu utvrđenih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti.

Radi obezbjeđivanja institucionalne nezavisnosti, propisano je da predsjednik i članovi Savjeta Agencije, direktor, zamjenik direktora i zaposleni u Agenciji ne smiju tražiti niti primati uputstva od državnih organa, organa lokalne samouprave, pravnih lica ili drugih subjekata prilikom obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. Na taj način obezbjeđuje se nepristrasno i profesionalno sprovođenje pravila zaštite konkurencije.

Nadalje, odredbama čl. 20–39 uređuju se pravni položaj, organizacija, način rada, upravljanje i finansiranje Agencije za zaštitu konkurencije, kao i druga pitanja od značaja za njen rad i funkcionisanje.

Tako se članom 20 uređuje pravni položaj Agencije, propisujući da Agencija za svoj rad odgovara Vladi, da ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Podgorici i da se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata. Takođe se propisuje donošenje statuta kao osnovnog opšteg akta kojim se bliže uređuju unutrašnja organizacija, nadležnosti organa i način rada Agencije. Članom 21 propisuje se da su organi Agencije Savjet i direktor Agencije, čime se uspostavlja dvostepena struktura upravljanja Agencijom.

Čl. 22–28 uređuju sastav, način imenovanja, mandat, ograničenja, prestanak mandata i nadležnosti Savjeta Agencije, kao i način njegovog odlučivanja i dužnosti predsjednika Savjeta. Ovim odredbama uređuje se postupak imenovanja predsjednika i članova Savjeta putem javnog konkursa, utvrđuju se uslovi i kriterijumi za njihovo imenovanje, kao i ograničenja koja imaju za cilj obezbjeđivanje njihove profesionalne i političke nezavisnosti. Takođe se uređuju razlozi i postupak za prestanak mandata i razrješenje, nadležnosti Savjeta u donošenju ključnih akata i odluka Agencije, način

odlučivanja Savjeta, kao i dužnosti predsjednika Savjeta u organizovanju i vođenju rada ovog organa.

Čl. 29–33 uređuju rukovođenje Agencijom i položaj direktora i zamjenika direktora Agencije. Propisuje se da Agencijom rukovodi direktor, koji ima zamjenika, kao i način njihovog imenovanja putem javnog konkursa, trajanje mandata, uslovi i ograničenja za imenovanje, njihova ovlašćenja, kao i razlozi i postupak za razrješenje. Ovim odredbama utvrđuju se i ključna ovlašćenja direktora koja se odnose na zastupanje Agencije, organizovanje i rukovođenje njenim radom, predlaganje akata Savjetu i staranje o izvršenju odluka Savjeta.

Članom 34 uređuju se prava i obaveze predsjednika i članova Savjeta, direktora, zamjenika direktora i drugih zaposlenih u Agenciji, uključujući pitanja radnog statusa i zarada. Članom 35 propisuju se prava predsjednika i članova Savjeta, direktora i zamjenika direktora po prestanku funkcije, uključujući mogućnost raspoređivanja u Agenciji ili ostvarivanja prava na naknadu pod propisanim uslovima.

Čl. 36 i 37 uređuju se izvori sredstava i način finansiranja rada Agencije, uključujući sredstva iz budžeta Crne Gore, naknade koje se plaćaju u postupcima pred Agencijom i druge izvore u skladu sa zakonom, kao i postupak utvrđivanja i odobravanja tih sredstava.

Članom 38 propisuje se obaveza Agencije da donosi godišnji program rada, kao i da podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu, čime se obezbjeđuje transparentnost i odgovornost u radu Agencije. Članom 39 uređuju se obaveze u vezi sa zaštitom tajnih i povjerljivih podataka u radu Agencije, uključujući obavezu čuvanja tajnosti podataka i nakon prestanka funkcije ili radnog odnosa.

Na ovaj način obezbjeđuje se cjelovito normativno uređenje organizacije, nadležnosti i funkcionisanja Agencije, kao centralnog tijela nadležnog za sprovođenje politike zaštite konkurencije.

U GLAVI IV (član 40 do 75) uređuje se postupak pred Agencijom

Primjena upravnog i prekršajnog postupka: u postupku pred Agencijom, predviđena je supsidijarna i dopunska primjena pravila opšteg upravnog i prekršajnog postupka, kada nije drugačije propisano Predlogom zakona.

Stranka u postupku pred Agencijom: Predlogom Zakona je predviđeno da samo učesnik na tržištu čiji su akti i radnje predmet postupka, ima svojstvo stranke u postupku. Ovakva odredba je u funkciji ekonomičnosti postupka, ali i specifične prirode stvari koje su predmet ispitivanja pred Agencijom, koje po pravilu uključuju podatke o načinu i uslovima poslovanja, ostvarenim rezultatima, poslovnim vezama, gdje bi neposredan uvid u te podatke od strane lica sa suprotnim, ekonomskim interesima, moglo da izazove značajne štetne posljedice za stranku čije se poslovanje ispituje, bez obzira na ishod postupka.

Pokretanje postupka: postupci ispitivanja povrede konkurencije, pokreću se po službenoj dužnosti. Inicijativu za pokretanje tog postupka mogu uputiti Agenciji sva lica i državni organi, koji raspolažu informacijama o indicijama povrede konkurencije.

Postupak se pokreće rješenjem koji donosi direktor Agencije koje se može objaviti u „Službenom listu Crne Gore“ i na internet stranici Agencije. Postupak za odobrenje koncentracije pokreće se po zahtjevu stranke i to za odobrenje koncentracije (član 42).

Skraćeni postupak: ovom odredbom propisano je ovlašćenje neposrednog odlučivanja nadležnog organa, u ovom slučaju direktora Agencije, bez sprovođenja ispitnog postupka, odnosno na osnovu navedenih činjenica i podnijetih dokaza, ili činjenica poznatih Agenciji (na osnovu evidencija i analiza kojima raspolaže Agencija, odnosno podataka poznatih u javnosti i time dostupnih i Agenciji).

Ispitni postupak: ovim odredbama se dopunjuju pravila opšteg upravnog postupka, u pogledu izvođenja dokaza. Posebno je predviđena nadležnost direktora Agencije za donošenje zaključka o izvođenju neposrednog uvida.

Članom 45 propisuje se da direktor Agencije može donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida kada je to neophodno radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom. Ovom odredbom uređuju se i ovlašćenja ovlašćenih lica Agencije prilikom sprovođenja neposrednog uvida, koja obuhvataju ulazak i pregled poslovnih prostorija, vozila, zemljišta i drugih prostora u kojima učesnik na tržištu obavlja djelatnost, pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije bez obzira na medijum na kojem su sačuvani, kopiranje ili privremeno oduzimanje dokumentacije, uzimanje izjava od odgovornih i zaposlenih lica, kao i preduzimanje drugih radnji potrebnih za sprovođenje postupka. Takođe se uređuje mogućnost zapečaćivanja poslovnih prostorija i dokumentacije tokom trajanja neposrednog uvida, kao i ovlašćenje da se od učesnika na tržištu zahtijeva dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Radi efikasnog sprovođenja postupka, predviđena je i obaveza organa nadležnog za policijske poslove da, na zahtjev Agencije, pruži pomoć u sprovođenju pojedinih radnji u postupku, naročito u slučaju ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica Agencije.

Članom 46 uređuje se mogućnost vršenja neposrednog uvida i u prostorijama, na zemljištu ili u sredstvima prevoza koji nijesu poslovne prostorije učesnika na tržištu ili udruženja učesnika na tržištu, uključujući i privatne objekte, sredstva prevoza ili zemljište direktora, članova organa upravljanja i zaposlenih, ukoliko postoji osnovana sumnja da se u tim prostorijama nalazi dokumentacija relevantna za utvrđivanje povrede konkurencije iz čl. 8 i 15 ovog zakona. U cilju zaštite prava i zakonitosti postupanja, propisano je da se takav neposredni uvid može sprovesti samo na osnovu prethodnog rješenja Upravnog suda Crne Gore, donijetog na zahtjev Agencije, pri čemu je sud dužan da o tom zahtjevu odluči u kratkom roku. Takođe se propisuje sadržaj rješenja kojim se odobrava vršenje neposrednog uvida, kao i shodna primjena odredaba koje uređuju neposredni uvid u poslovnim prostorijama učesnika na tržištu.

Privilegovana komunikacija: predviđeno je da sva komunikacija između stranke i njenog punomoćnika, koja se neposredno odnosi na postupak, ima svojstvo privilegovane komunikacije. Prije donošenja odluke o povredi konkurencije, Agencija je dužna da obavijesti stranku o bitnim činjenicama, dokazima i elementima na kojima će zasnovati rješenje, dok stranka ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana

prijema obavještenja, pri čemu je posljednjim stavom ovog člana propisano da Agencija neće razmatrati neblagovremene prigovore.

Po pravilu, Agencija odlučuje bez održavanja usmene rasprave, osim ako učesnik na tržištu koji je stranka u postupku ne zatraži usmenu raspravu ili Agencija po sopstvenoj procjeni u toku postupka utvrdi da je potrebno da se usmena rasprava održi. pritom, Agencija može pozvati na usmenu raspravu ili tražiti pismeno izjašnjenje od bilo kog drugog lica, ako je to potrebno za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica i okolnosti u postupku.

Saradnja Agencije: propisana je obaveza saradnje državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne uprave i lokalne samouprave i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja sa Agencijom. Izvođenje dokaza i adekvatna i blagovremena saradnja sa drugim državnim organima ima naročito veliki značaj za ishod postupaka pred Agencijom, te stoga i za ostvarivanje kontrolne funkcije Agencije. Polazeći od toga posebno je predviđena obaveza pružanja podataka kojima raspolažu drugi državni organi i organizacije.

Članom 52 uređuje se institut zaštite izvora podataka i određenih podataka koji su dostavljeni Agenciji u postupku, kada bi njihovo otkrivanje moglo prouzrokovati štetu licu koje ih je dostavilo. Propisuje se da Agencija može, na zahtjev stranke u postupku, podnosioca inicijative ili trećeg lica koje je dostavilo podatke, odrediti mjeru zaštite takvih podataka ukoliko ocijeni da je zahtjev opravdan i da je potreba zaštite tih podataka značajnija od interesa javnosti za obavješćavanje. Takođe se propisuje da Agencija može odrediti zaštitu podataka i po službenoj dužnosti, kao i da zaštićeni podaci nemaju svojstvo informacija od javnog značaja. Posebno se uređuje pristup informacijama koje se odnose na zahtjeve za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne, u cilju zaštite efikasnosti instituta oslobođenja od kazne i prava stranaka na odbranu u postupku.

Članom 53 uređuje se obaveza učesnika na tržištu i drugih pravnih i fizičkih lica da, na zahtjev Agencije, dostave podatke, dokumentaciju i druge informacije od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom, kao i da daju usmene izjave na poziv Agencije. Takođe se propisuje sadržaj zahtjeva za dostavljanje podataka i dokumentacije, kao i obaveza da zahtjev sadrži upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka. Ovom odredbom dodatno se propisuje da se lice kojem je upućen zahtjev ne može pozivati na poslovnu tajnu kao razlog za odbijanje dostavljanja podataka ili dokumentacije, čime se obezbjeđuje efikasno sprovođenje postupaka zaštite konkurencije.

Sektorske analize mogu se pokrenuti u slučajevima kada kretanje cijena ili druge okolnosti ukazuju na mogućnost sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije. U cilju sprovođenja sektorskih analiza, Agenciji se daje ovlašćenje da od učesnika na tržištu zahtijeva dostavljanje podataka, dokumentacije, sporazuma, odluka i drugih informacija relevantnih za utvrđivanje stanja konkurencije, kao i da sprovodi odgovarajuća istraživanja. Takođe se propisuje sadržaj zahtjeva za dostavljanje podataka i dokumentacije, kako bi se obezbijedila pravna sigurnost i transparentnost

postupanja Agencije. Odredbom se dodatno propisuje mogućnost da Agencija, tokom sprovođenja sektorske analize, vrši neposredni uvid u skladu sa članom 45 ovog zakona, čime se obezbjeđuju adekvatni mehanizmi za prikupljanje relevantnih informacija. Na kraju, predviđa se mogućnost objavljivanja izvještaja o sprovedenim sektorskim analizama na internet stranici Agencije, čime se doprinosi transparentnosti rada Agencije i informisanju javnosti o stanju konkurencije na tržištu.

Akti Agencije: Agencija donosi odluke o povredi konkurencije, odnosno o pojedinačnom izuzeći i odobrenju ili zabrani koncentracije, u obliku rješenja. Tako se članom 56 uređuje postupanje Agencije u slučajevima kada utvrdi postojanje zabranjenog sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona. U tom slučaju Agencija rješenjem može zabraniti sprovođenje takvog sporazuma i naložiti strankama preduzimanje odgovarajućih mjera radi otklanjanja povrede konkurencije i uspostavljanja efikasne konkurencije na tržištu. Takođe se propisuje da Agencija može obustaviti ispitni postupak kada utvrdi da ne postoje zakonski uslovi za njegovo dalje vođenje ili da sporazum ispunjava uslove za izuzeće. Članom 57 se propisuje da Agencija rješenjem može utvrditi postojanje dominantnog položaja i radnje kojima se on zloupotrebljava, zabraniti takvo postupanje i naložiti odgovarajuće mjere radi otklanjanja povrede konkurencije. Takođe se propisuje mogućnost obustavljanja ispitnog postupka ukoliko Agencija utvrdi da ne postoje zakonski uslovi za njegovo dalje vođenje.

Privremene mjere: uređuje se ovlašćenje Agencije da tokom trajanja postupka ispitivanja povrede konkurencije odredi privremene mjere, ako se utvrdi da postoji opasnost od nastupanja nenadoknadle štete, kao posljedice radnji ili akata koje su predmet ispitivanja u tom postupku. Tako se propisuje da Agencija može rješenjem naložiti prestanak spornih radnji ili primjene akata, odnosno obavezu preduzimanja određenih radnji ili uzdržavanja od njihovog preduzimanja, radi sprječavanja ili otklanjanja štetnih posljedica. Takođe se uređuje trajanje privremenih mjera, koje može trajati do donošenja konačne odluke u postupku, uz mogućnost njihovog produženja ako je to neophodno i opravdano.

Članom 59 uređuje se mogućnost prihvatanja obaveza koje predloži stranka u postupku radi otklanjanja negativnih efekata njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržištu. Ukoliko Agencija ocijeni da predložene mjere mogu obezbijediti ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak. Takođe se propisuje mogućnost ponovnog pokretanja postupka ukoliko se utvrdi da mjere nijesu sprovedene ili su okolnosti na osnovu kojih je rješenje donijeto bitno izmijenjene.

Postupak kod izuzeća: Članom 60 uređuje se ovlašćenje Agencije da izvrši procjenu sporazuma koji je obuhvaćen grupnim izuzećem, ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju da efekti tog sporazuma, pojedinačno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na relevantnom tržištu, ne ispunjavaju uslove za izuzeće propisane ovim zakonom.

U slučaju da Agencija u postupku procjene utvrdi da takav sporazum proizvodi efekte koji su suprotni uslovima za izuzeće, propisuje se da Agencija rješenjem može ukinuti

primjenu grupnog izuzeća za taj sporazum. Na taj način obezbjeđuje se kontrola primjene grupnih izuzeća i sprječava mogućnost da sporazumi koji imaju negativne efekte na konkurenciju ostanu izuzeti od primjene pravila zaštite konkurencije.

Procjena koncentracije: odredba koja uređuje uslove pod kojima se određena koncentracija, u smislu promjene kontrole, mora prijaviti Agenciji i dobiti odobrenje za sprovođenje. Naime, postavljena su dva alternativna praga, od kojih je prvi „međunarodnog“, a drugi „nacionalnog“ karaktera. Prvi predviđen uslov za obaveznu prijavu koncentracije je ukupan godišnji prihod od prodaje roba i/ili pružanja usluga svih učesnika na svjetskom tržištu, veći od 20 miliona evra, ako u koncentraciji učestvuje najmanje jedan učesnik sa prisustvom na tržištu Crne Gore, sa prihodom većim od 1 miliona. Drugi alternativni uslov propisuje visinu ukupnog iznosa godišnjeg prihoga učesnika u koncentraciji na domaćem tržištu na 5 miliona evra, i uveden dopunski, kumulativni kriterijum, koji se odnosi na najmanji iznos godišnjeg prometa najmanje dva učesnika u koncentraciji. Na ovaj način se značajno smanjuju nepotrebne administrativne prepreke na unutrašnjem tržištu kapitala, odnosno povećava fleksibilnost u strukturi i poslovanju učesnika na tržištu. Članom 62 Predloga zakona uređuje se način obračuna zbira prihoda u postupku procjene koncentracija kada su učesnici u koncentraciji banke, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije. Propisuje se da se zbir prihoda utvrđuje na osnovu ukupnih prihoda iz redovnog poslovanja u finansijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se koncentracija sprovodi.

Prijava koncentracije: uređuje se način i rok prijave koncentracije (notifikacija), i to 15 dana od dana prve radnje kojom se sprovodi koncentracija. Članom 63 propisuje se način pokretanja postupka za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, koji se pokreće podnošenjem zahtjeva Agenciji od strane učesnika u koncentraciji. Takođe se uređuju situacije u kojima se zahtjev podnosi, uključujući zaključenje sporazuma ili ugovora, objavljivanje javne ponude ili sticanje kontrole, kao i mogućnost podnošenja zahtjeva u ranijoj fazi kada postoji ozbiljna namjera za sprovođenje koncentracije. Ovim članom se dodatno propisuje koji učesnik podnosi zahtjev u zavisnosti od vrste koncentracije, kao i obaveza obavještanja Agencije u slučaju javne ponude, dok se bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva uređuju podzakonskim aktom Ministarstva.

Članom 64 propisuje se obaveza Agencije da objavi osnovne podatke iz zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije u „Službenom listu Crne Gore“, čime se obezbjeđuje transparentnost postupka i informisanje javnosti o koncentracijama koje mogu imati uticaj na konkurenciju na tržištu.

Članom 65 utvrđuju se kriterijumi na osnovu kojih Agencija procjenjuje koncentraciju, odnosno njene moguće posljedice na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje efikasne konkurencije na tržištu Crne Gore, naročito u pogledu stvaranja ili jačanja dominantnog položaja. U tom smislu propisuju se relevantni ekonomski i tržišni kriterijumi koje Agencija uzima u obzir prilikom procjene koncentracije, kao i obaveza učesnika u koncentraciji da dostave dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje tih činjenica.

Članom 66 uređuje se početak postupka procjene koncentracije, propisujući da postupak počinje danom prijema urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, kao i shodna primjena drugih odredaba ovog zakona koje se odnose na vođenje postupka pred Agencijom.

Odredbama čl. 67–70 uređuje se odlučivanje Agencije u postupku procjene koncentracija, kao i mjere koje se mogu preduzeti radi zaštite konkurencije na tržištu. Članom 67 propisuju se vrste odluka koje Agencija može donijeti u postupku po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije. Predviđeno je da Agencija može odbiti zahtjev kada nijesu ispunjeni zakonom propisani uslovi, obustaviti postupak ukoliko podnosilac odustane od zahtjeva, odobriti koncentraciju kada se utvrdi da ona ne narušava efikasnu konkurenciju na tržištu ili je odobriti uz određene mjere, uslove i obaveze koje učesnici u koncentraciji moraju sprovesti. Takođe se propisuje mogućnost pokretanja ispitnog postupka ukoliko postoje indicije da koncentracija predstavlja zabranjenu koncentraciju, kao i obaveza učesnika u koncentraciji da dostavljaju tačne podatke i da obustave sprovođenje koncentracije do donošenja odluke Agencije.

Uslovno odobrenje koncentracije: ukoliko Agencija utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi za odobrenje koncentracije, obavijestiće podnosioca zahtjeva o bitnim elementima. Na osnovu takvog obavještenja, podnosilac zahtjeva može predložiti mjere koje je spreman da prihvati sa ciljem uklanjanja smetnje. Na ovaj način je predviđen mehanizam prema kojem, isključivo na predlog stranke u postupku ispitivanja koncentracije, postoji mogućnost određivanja posebnih uslova uz odluku o odobrenju koncentracije, ako Agencija procijeni da je dati predlog posebnih uslova u funkciji ispunjenja svih uslova za odobrenje koncentracije.

Mjere otklanjanja povreda konkurencije: Članom 70 uređuju se mjere koje Agencija može izreći radi otklanjanja utvrđene povrede konkurencije. Predviđene su mjere ponašanja, kojima se nalaže ili zabranjuje određeno postupanje učesnika na tržištu, kao i strukturne mjere koje se odnose na promjenu strukture učesnika na tržištu kada je to neophodno za otklanjanje povrede konkurencije ili sprječavanje njenog ponavljanja. Propisuje se da strukturne mjere mogu biti izrečene samo kada mjere ponašanja nijesu dovoljne ili bi predstavljale veći teret za učesnika na tržištu.

Periodične novčane kazne: Članom 71 propisuje se mogućnost izricanja periodične novčane kazne učesniku na tržištu koji ne izvršava obaveze naložene rješenjem Agencije ili ometa sprovođenje postupka. Periodična novčana kazna može se izreći, između ostalog, u slučaju nedostavljanja traženih podataka, dostavljanja netačnih ili nepotpunih informacija, ometanja sprovođenja neposrednog uvida, nepostupanja po mjerama naloženim rješenjem Agencije ili nepoštovanja drugih obaveza propisanih ovim zakonom. Ovim članom se uređuje i način utvrđivanja visine kazne, koja se određuje u odnosu na prosječni dnevni prihod učesnika na tržištu u prethodnoj finansijskoj godini, pri čemu maksimalni iznos ne može prelaziti 5% tog prihoda za svaki dan neispunjavanja obaveze. Članom 72 uređuju se rokovi zastarjelosti za izricanje i izvršenje periodičnih novčanih kazni, pa tako rješenje o

periodičnoj novčanoj kazni ne može biti donijeto nakon isteka tri godine od dana izvršenja radnje ili propuštanja koje predstavlja osnov za njeno izricanje, uz posebna pravila za kontinuirane radnje. Takođe se uređuju rokovi i pravila zastarjelosti za izvršenje periodične novčane kazne, kao i situacije u kojima dolazi do prekida zastare. Na taj način obezbjeđuje se pravna sigurnost i jasnoća u pogledu primjene ovog instituta.

Odredbama čl. 73–75 uređuju se pitanja objavljivanja rješenja Agencije, rokovi za njihovo donošenje i kontrola njihovog izvršenja. Članom 73 propisuje se obaveza objavljivanja određenih rješenja Agencije radi obezbjeđivanja transparentnosti njenog rada i informisanja javnosti o odlukama donijetim u postupcima zaštite konkurencije. Rješenja koja se odnose na povrede konkurencije i zabranjene koncentracije objavljuju se na internet stranici Agencije, dok se njihov dispozitiv objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“, dok se istovremeno propisuje obaveza stranaka i zainteresovanih lica da Agenciju obavijeste o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu prije objavljivanja rješenja. Članom 74 uređuju se rokovi za donošenje rješenja u postupcima pred Agencijom. Propisuje se rok za donošenje rješenja u postupcima utvrđivanja povrede konkurencije (24 mjeseca), kao i rokovi za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije. Takođe se uređuju pravne posljedice propuštanja Agencije da donese rješenje u propisanim rokovima, uključujući obustavljanje postupka ili pretpostavku da je koncentracija odobrena. Članom 75 propisuje se ovlašćenje Agencije da vrši kontrolu nad izvršenjem rješenja donijetih u skladu sa ovim zakonom, tako što može zahtijevati od učesnika na tržištu dostavljanje izvještaja o ispunjavanju obaveza, mjera, uslova i rokova utvrđenih tim rješenjima. Na taj način obezbjeđuje se efikasno sprovođenje odluka Agencije i nadzor nad njihovom primjenom.

U GLAVI V *Pravna zaštita* (čl. 76-82). Odredbama čl. 76–82 uređuju se pravna zaštita u postupcima zaštite konkurencije i uvodi se institut oslobađanja od novčane kazne ili njenog umanjenja (leniency program) za učesnike u zabranjenim horizontalnim sporazumima. Članom 76 propisuje se mogućnost pokretanja upravnog spora protiv rješenja Agencije donijetih u postupcima po ovom zakonu, uz obavezu suda da u takvim sporovima postupa hitno, imajući u vidu značaj efikasne zaštite konkurencije na tržištu.

Čl. 77–81 uvodi se leniency program kojim se učesnicima u horizontalnim zabranjenim sporazumima omogućava oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili njeno umanjenje ukoliko sarađuju sa Agencijom u otkrivanju i dokazivanju takvih sporazuma. Tako član 77 predviđa mogućnost potpunog oslobađanja od novčane kazne za učesnika na tržištu koji prvi otkrije svoje učešće u zabranjenom horizontalnom sporazumu i Agenciji dostavi dokaze koji omogućavaju pokretanje ispitnog postupka ili utvrđivanje povrede konkurencije, pod uslovom da Agencija u tom trenutku već ne raspolaže dovoljnim dokazima za takvo postupanje. Takođe se propisuje da oslobađanje ne može biti odobreno učesniku koji je prisilio druge učesnike na tržištu da pristupe sporazumu ili da u njemu ostanu. Članom 78 uređuje se mogućnost umanjenja novčane kazne za učesnika na tržištu koji ne ispunjava

uslove za potpuno oslobađanje, ali Agenciji dostavi dokaze koji imaju značajnu dodatnu vrijednost za dokazivanje postojanja zabranjenog sporazuma. U tom slučaju Agencija može odobriti smanjenje kazne, u zavisnosti od doprinosa podnosioca zahtjeva utvrđivanju povrede konkurencije.

Članom 79 propisuju se opšti uslovi koje učesnik na tržištu mora ispuniti kako bi ostvario pravo na oslobađanje ili umanjenje novčane kazne. Ti uslovi podrazumijevaju prestanak učešća u zabranjenom sporazumu, potpunu, kontinuiranu i blagovremenu saradnju sa Agencijom tokom postupka, dostavljanje svih relevantnih informacija i dokaza, dostupnost odgovornih lica za saradnju sa Agencijom, kao i uzdržavanje od uništavanja, falsifikovanja ili skrivanja dokaza i od otkrivanja činjenice da je zahtjev podniet. Članom 80 uvodi se institut „mjesta u redu“ za podnošenje zahtjeva za oslobađanje ili umanjenje novčane kazne, kojim se učesniku na tržištu omogućava da privremeno rezerviše prioritet za podnošenje zahtjeva, kako bi u određenom roku prikupio potrebne informacije i dokaze za ispunjavanje uslova za leniency.

Članom 81 uređuje se mogućnost podnošenja skraćenog zahtjeva za oslobađanje ili umanjenje novčane kazne u slučajevima kada je zahtjev već podniet Evropskoj komisiji ili drugim tijelima nadležnim za zaštitu konkurencije u vezi sa istim zabranjenim horizontalnim sporazumom. Ovim rješenjem obezbjeđuje se koordinacija postupaka između nacionalnih tijela i institucija Evropske unije u predmetima koji imaju prekogranični karakter.

Članom 82 propisuje se da se naknada štete prouzrokovane povredom konkurencije ostvaruje u parničnom postupku pred nadležnim sudom, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje naknada štete zbog povrede konkurencije i zakonom o parničnom postupku. Na taj način se obezbjeđuje mogućnost privatnopravne zaštite lica koja su pretrpjela štetu usljed povrede pravila konkurencije.

U GLAVI VI uređuje se saradnja sa Evropskom komisijom i organima drugih država članica. Odredbama čl. 83–88 uređuje se saradnja Agencije sa sudovima, Evropskom komisijom i organima nadležnim za zaštitu konkurencije država članica Evropske unije, kao i uzajamna pravna pomoć u postupcima primjene prava konkurencije Evropske unije. Propisano je da se ove odredbe primjenjuju od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Članom 83 uređuje se saradnja Agencije, nadležnih sudova i Evropske komisije u primjeni članova 101 i 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003. Propisuje se obaveza sudova da obavještavaju Agenciju o postupcima u kojima se primjenjuju pravila konkurencije EU, kao i mogućnost da Evropska komisija i Agencija podnose sudu pisana ili usmena izjašnjenja radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije.

Članom 84 uređuje se međusobna pomoć između Agencije, Evropske komisije i organa nadležnih za zaštitu konkurencije država članica EU u sprovođenju istražnih radnji i postupaka, uključujući razmjenu informacija i pružanje operativne pomoći u sprovođenju ispitnih postupaka, u skladu sa relevantnim uredbama Evropske unije.

Članovima 85 i 86 uređuje se postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčanih kazni i periodičnih novčanih kazni izrečenih u postupcima zaštite konkurencije, kao i način izvršenja tih kazni putem jedinstvenog instrumenta koji predstavlja osnov za izvršenje u drugoj državi članici. Članom 87 uređuje se pitanje mjerodavnog prava u slučaju sporova koji nastanu u vezi sa izvršenjem odluka ili postupaka uzajamne pomoći između nadležnih organa država članica. Članom 88 uređuje se postupanje Agencije po zahtjevu organa nadležnih za zaštitu konkurencije druge države članice radi dostavljanja akata, obavještenja i drugih relevantnih dokumenata učesnicima na tržištu u postupcima primjene pravila konkurencije.

Članom 89 u okviru **Glave VII** propisano je da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

U GLAVI VIII Kaznene odredbe (čl. 90 do 92) uređuju se *prekršaji i zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka*

Prekršaji: Članom 90 propisuju se najteži prekršaji u oblasti zaštite konkurencije, za koje se može izreći novčana kazna do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda učesnika na tržištu ostvarenog u prethodnoj finansijskoj godini. Ova kazna predviđena je za povrede koje imaju najznačajnije negativne efekte na konkurenciju, kao što su zaključivanje ili sprovođenje zabranjenih sporazuma, zloupotreba dominantnog položaja, sprovođenje zabranjene koncentracije i nepostupanje po mjerama i obavezama naloženim rješenjem Agencije. Takođe se uređuje odgovornost udruženja učesnika na tržištu za povrede konkurencije koje proizlaze iz njihovih odluka ili aktivnosti, kao i način naplate novčane kazne od članova udruženja ukoliko udruženje nije solventno.

Članom 91 propisuju se prekršaji procesne prirode za koje se može izreći novčana kazna do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda učesnika na tržištu. Ove sankcije odnose se na ometanje rada Agencije u postupku, uključujući onemogućavanje sprovođenja neposrednog uvida, zloupotrebu privilegovane komunikacije, nedostavljanje traženih podataka ili dostavljanje netačnih informacija, davanje netačnih podataka u postupku prijave koncentracije ili sprovođenje koncentracije prije donošenja odluke Agencije.

Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka (član 92): predviđa rok za pokretanje prekršajnog postupka u roku od tri (3) godine od dana kada je prekršajna radnja učinjena. Zastarjelost gonjenja nastaje kada protekne šest (6) godina od dana kada je prekršaj izvršen.

GLAVA IX – Prelazne i završne odredbe

Odredbama čl. 93–100 uređuju se prelazne i završne odredbe radi obezbjeđivanja nesmetane primjene ovog zakona i kontinuiteta u radu Agencije za zaštitu konkurencije.

Članom 93 propisuju se rokovi za usklađivanje podzakonskih akata i opštih akata Agencije sa odredbama ovog zakona. Predviđeno je da se podzakonski akti doneseni na osnovu važećeg Zakona o zaštiti konkurencije usklade u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, dok se statut i druga opšta akta Agencije usklađuju u posebnim rokovima kako bi se obezbijedilo pravovremeno prilagođavanje novom pravnom okviru.

Članom 94 uređuje se status organa Agencije, tako što se propisuje da predsjednik i članovi Savjeta, direktor i zamjenik direktora imenovani po ranijem zakonu nastavljaju da obavljaju svoje funkcije do isteka mandata na koji su imenovani, čime se obezbjeđuje kontinuitet u radu Agencije. Članom 95 uređuje se status zaposlenih u Agenciji, tako što se propisuje da zaposleni nastavljaju sa radom na odgovarajućim radnim mjestima u skladu sa njihovim kvalifikacijama i da će se ugovori o radu uskladiti sa novim organizacionim aktima Agencije.

Članom 96 propisuje se da će se postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončati prema propisima koji su važili u vrijeme njihovog pokretanja, čime se obezbjeđuje pravna sigurnost i kontinuitet u vođenju postupaka. Članom 97 propisuje se rok od tri mjeseca za donošenje podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom.

Članom 98 uređuje se odložena primjena pojedinih odredaba zakona. Tako će se odredba člana 34 stav 3 primjenjivati od dana stupanja na snagu usaglašenog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, imajući u vidu da se tom odredbom uređuje utvrđivanje koeficijenata složenosti poslova za predsjednika i članove Savjeta, direktora, zamjenika direktora i zaposlene u Agenciji, koji se utvrđuju posebnim aktom Savjeta Agencije. Odredbe člana 52 st. 6, 7 i 8, člana 77 st. 5 i 7, člana 81, i čl. 83 do 88 primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, s obzirom da se odnose na saradnju sa Evropskom komisijom i organima za zaštitu konkurencije država članica, razmjenu informacija i izvršenje odluka u okviru sistema primjene prava konkurencije Evropske unije.

Članom 99 propisuje se prestanak važenja dosadašnjeg Zakona o zaštiti konkurencije, dok se članom 100 uređuje stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore za 2026. godinu.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 151 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predlaže se donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri zbog neposredne potrebe da se uskladi nacionalno zakonodavstvo sa obavezama preuzetim u procesu pregovora sa

Evropskom unijom, imajući u vidu da je donošenje predloženog zakona jedan od uslova za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija, u skladu sa utvrđenim pregovaračkim rokovima.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Naziv propisa	Predlog zakona o zaštiti konkurencije	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	1. Unutrašnja i spoljna trgovina (propisi o prometu roba i usluga, zaštiti konkurencije i sl.)
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	Poglavlje 8 Konkurencija	20.40 Unutrašnje tržište: politika koja se odnosi na preduzeća [13.40]
Ključni termini - eurovok deskriptori	- pravo konkurencije - učesnici na tržištu - politika konkurencije	



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Primljeno:	16.03.2026			
Org. jed.	Jed. za pos.	Regr. broj	Prilog	Vrijednost
04-328/26-1125/4				

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-01-01/26-892/2

Podgorica, 11.03.2026. godine

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, Rimski trg 46, Podgorica

gospodinu, Niku Gjelošhaju, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o zaštiti konkurencije

Veza: Vaš akt br: 07-328/26-1125/3 od 10.03.2026. godine

Poštovani gospodine Gjelošhaju,

Povodom *Predloga zakona o zaštiti konkurencije*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Predloženi zakon ima za cilj unapređenje sistema zaštite konkurencije u Crnoj Gori kroz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti konkurencije, kao i modernizaciju institucionalnog i proceduralnog okvira za primjenu pravila konkurencije.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da primjena predloženog zakona ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, jer se većina aktivnosti predviđenih zakonom sprovodi u okviru postojećih nadležnosti i kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije i drugih nadležnih institucija. Implementacija propisa zasniva se na postojećoj institucionalnoj strukturi i organizacionim kapacitetima, te se očekuje da će se njegovo sprovođenje finansirati iz sredstava koja su već planirana u okviru redovnih budžetskih izdvajanja za rad Agencije.

Eventualni troškovi koji se mogu pojaviti odnose se na jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta, kao i na sprovođenje postupaka i analiza tržišta, ali se očekuje da će oni biti pokriveni kroz redovna budžetska sredstva predviđena za rad Agencije. Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Takođe, u materijalu se navodi da su uvažene sugestije iz mišljenja Ministarstva finansija broj: 05-02-07-430/25-31237/2 od 19.09.2025. godine.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta nema primjedbi na Predlog zakona o Zakona o zaštiti konkurencije.

S poštovanjem,



MINISTAR
mr Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomskog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o zaštiti konkurencije
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
- Predloženi zakon ima za cilj unapređenje sistema zaštite konkurencije u Crnoj Gori kroz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti konkurencije, kao i modernizaciju institucionalnog i proceduralnog okvira za primjenu pravila konkurencije. Prije svega, zakon treba da obezbijedi efikasniju prevenciju i sankcionisanje povreda konkurencije, uključujući zabranjene sporazume između učesnika na tržištu, zloupotrebu dominantnog položaja i koncentracije koje mogu dovesti do ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije. Takođe se unapređuje pravni okvir za procjenu relevantnog tržišta, postupke odobravanja koncentracija i sprovođenje sektorskih analiza. Zakon uvodi i precizniji i savremeniji procesni okvir za postupke pred Agencijom za zaštitu konkurencije, uključujući jasnije definisana ovlašćenja u pogledu prikupljanja dokaza, neposrednog uvida u poslovne prostorije, pribavljanja dokumentacije i drugih istražnih radnji. Istovremeno, jača se institucionalna struktura i nezavisnost Agencije, kroz preciznije uređenje njenog statusa, nadležnosti, organa upravljanja i načina finansiranja. Na taj način se stvara pravni okvir koji omogućava efikasnije funkcionisanje konkurentnog tržišta, veću pravnu sigurnost za učesnike na tržištu i bolju zaštitu ekonomskih interesa potrošača. - Uzroci identifikovanih problema proizlaze iz više međusobno povezanih faktora. Prije svega, postojeći pravni okvir zahtijeva dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite konkurencije, posebno u dijelu koji se odnosi na institucionalni položaj tijela za zaštitu konkurencije, istražna ovlašćenja i procesna pravila za sprovođenje postupaka. Drugi uzrok predstavlja potreba za preciznijim definisanjem pojedinih pravnih instituta i procedura, kao što su definisanje zabranjenih sporazuma, kriterijumi za utvrđivanje dominantnog položaja i pravila za procjenu koncentracija na tržištu. Nedovoljno razrađen normativni okvir može otežati efikasno sprovođenje postupaka i dokazivanje povreda konkurencije. Treći uzrok odnosi se na potrebu jačanja institucionalnih kapaciteta i nezavisnosti Agencije za zaštitu konkurencije, kako bi ona mogla efikasno obavljati svoje funkcije u skladu sa evropskim standardima i praksom. Pored toga, razvoj tržišta i povećana kompleksnost ekonomskih odnosa zahtijevaju savremeniji regulatorni okvir koji omogućava efikasniju kontrolu tržišnih koncentracija i sprječavanje antikonkurentskih praksi. - Nedovoljno razvijen ili neefikasan sistem zaštite konkurencije može imati značajne negativne posljedice na funkcionisanje tržišta. Prije svega, postoji povećan rizik da antikonkurentske prakse ostanu neotkrivene ili nedovoljno sankcionisane, što može dovesti do stvaranja ili jačanja dominantnog položaja pojedinih učesnika na tržištu i ograničavanja tržišne konkurencije. Takve prakse mogu rezultirati višim cijenama proizvoda i usluga, smanjenjem kvaliteta ponude, ograničenim izborom za potrošače i smanjenim inovacijama na tržištu. Posljedice se mogu osjetiti i u poslovnom okruženju, jer preduzeća koja posluju u skladu sa pravilima tržišta mogu biti stavljena u nepovoljan položaj u odnosu na subjekte koji koriste antikonkurentske prakse. Na	

makroekonomskom nivou, nedovoljno efikasan sistem zaštite konkurencije može negativno uticati na razvoj otvorene tržišne ekonomije, privlačenje investicija i ukupnu konkurentnost privrede, kao i na proces evropskih integracija Crne Gore.

- Posljedice nedovoljne zaštite konkurencije najviše pogađaju potrošače, učesnike na tržištu i cjelokupnu ekonomiju. Potrošači mogu biti oštećeni kroz više cijene proizvoda i usluga, manji izbor na tržištu i niži kvalitet ponude, što direktno utiče na njihove ekonomske interese. Učesnici na tržištu, posebno mala i srednja preduzeća, mogu biti dovedeni u nepovoljan položaj ukoliko dominantni učesnici zloupotrebljavaju svoju tržišnu moć ili ukoliko postoje kartelski sporazumi između konkurenata koji narušavaju ravnopravne uslove poslovanja. Na širem nivou, šteta se ogleda i u smanjenoj efikasnosti tržišta i sporijem ekonomskom razvoju, jer antikonkurentne prakse mogu ograničiti inovacije, investicije i ulazak novih učesnika na tržište.
- Ukoliko bi se zadržao postojeći normativni okvir bez donošenja novog zakona, identifikovani problemi bi se nastavili i potencijalno produbljivali. Postojeći sistem bi mogao ostati nedovoljno usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije, što bi usporilo proces harmonizacije zakonodavstva i moglo predstavljati prepreku u okviru pregovaračkog procesa. Istovremeno, ograničena procesna ovlaštenja i nedovoljno precizna pravila mogla bi otežati efikasno sprovođenje postupaka pred Agencijom za zaštitu konkurencije, uključujući otkrivanje i dokazivanje povreda konkurencije. Bez izmjena propisa postoji rizik da bi antikonkurentne prakse ostale nedovoljno sankcionisane, što bi dugoročno moglo dovesti do smanjenja tržišne konkurencije, nepovoljnijeg poslovnog okruženja i negativnih efekata po potrošače i ukupnu privredu.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Predloženim zakonom ostvaruje se više međusobno povezanih ciljeva usmjerenih na unapređenje funkcionisanja tržišne ekonomije i sistema zaštite konkurencije u Crnoj Gori. Prije svega, zakon ima za cilj unapređenje pravnog okvira za zaštitu konkurencije na tržištu, kroz preciznije definisanje i efikasnije sankcionisanje povreda konkurencije, uključujući zabranjene sporazume između učesnika na tržištu, zloupotrebu dominantnog položaja i nedozvoljene koncentracije. Time se obezbjeđuje veći stepen zaštite tržišnog nadmetanja i sprečava narušavanje konkurencije koje može imati negativne posljedice po potrošače i učesnike na tržištu. Drugi važan cilj odnosi se na dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti konkurencije, uključujući primjenu opštih načela prava EU u postupcima pred Agencijom za zaštitu konkurencije. Ovim se obezbjeđuje kompatibilnost domaćeg pravnog sistema sa evropskim pravilima i standardima, što je posebno značajno u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji. Treći cilj je jačanje institucionalnog i operativnog kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, kroz jasnije definisanje njenog statusa, nadležnosti i ovlaštenja u sprovođenju postupaka. Zakon unapređuje procesna pravila za prikupljanje dokaza, sprovođenje istražnih radnji i donošenje odluka, čime se omogućava efikasnije otkrivanje i sankcionisanje povreda konkurencije. Dodatni cilj je povećanje pravne sigurnosti i transparentnosti za učesnike na tržištu, kroz jasnije definisana pravila o relevantnom tržištu, izuzećima od zabrane sporazuma, kao i kriterijumima za procjenu koncentracija i njihovog uticaja na konkurenciju. Sve navedeno doprinosi stvaranju otvorenog, transparentnog i konkurentnog tržišnog okruženja, podsticanju investicija, razvoju privrede i zaštiti ekonomskih interesa potrošača.
- Ciljevi predloženog zakona su u potpunosti usklađeni sa obavezama Crne Gore iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2026-2027, gdje je jasno definisana obaveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti konkurencije sa pravnom tekovinom EU. Dodatno, zakon je u direktnoj vezi sa mjerilima iz pregovaračkog poglavlja 8 (Politika konkurencije), koja zahtijevaju da nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije bude institucionalno i funkcionalno nezavisno, sa adekvatnim resursima i ovlaštenjima, te da se uspostave svi mehanizmi saradnje u okviru

Evropske konkurencijske mreže (ECN). Konačno, predloženi zakon se uklapa u širi kontekst reforme javne uprave i profesionalizacije regulatornih tijela, čime doprinosi opštoj modernizaciji javnog sektora u skladu sa EU standardima. Ciljevi predloženog zakona usklađeni su sa strateškim opredjeljenjem Crne Gore za izgradnju moderne i konkurentne tržišne ekonomije i za punu integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije. Takođe, ciljevi zakona su u skladu sa širim razvojnim i ekonomskim politikama Vlade koje se odnose na jačanje tržišne konkurencije, unapređenje poslovnog ambijenta i podsticanje održivog ekonomskog rasta. Unapređenjem pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu konkurencije stvaraju se preduslovi za transparentnije tržišno poslovanje, povećanje investicione atraktivnosti zemlje i efikasnije funkcionisanje tržišta roba i usluga.
3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju?
- Glavna i neophodna opcija je donošenje Predloga zakona o zaštiti konkurencije. - Donošenjem novog zakona obezbjeđuje se potpuno usklađivanje nacionalnog pravnog okvira sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite konkurencije, kao i uspostavljanje modernijeg i efikasnijeg sistema za sprječavanje i sankcionisanje povreda konkurencije. Regulatorna opcija je preferirana jer jedino ovim putem Crna Gora može ispuniti obaveze iz poglavlja 8 i u potpunosti harmonizovati svoje zakonodavstvo sa Direktivom 2019/1/EU. Takođe, zakon jača institucionalni okvir i operativne kapacitete Agencije za zaštitu konkurencije, kroz jasnije definisana ovlašćenja u sprovođenju postupaka, prikupljanju dokaza i preduzimanju mjera u slučaju povreda konkurencije. Time se omogućava efikasnije sprovođenje pravila konkurencije i uspostavljanje ravnopravnih uslova poslovanja na tržištu. Za razliku od opcije zadržavanja postojećeg stanja ili primjene isključivo neregulatornih mjera, donošenje novog zakona predstavlja najefikasnije i najcjelovitije rješenje, jer omogućava sistemsko unapređenje pravnog i institucionalnog okvira zaštite konkurencije, doprinosi jačanju tržišne ekonomije i ispunjavanju obaveza koje Crna Gora ima u procesu evropskih integracija.
4. Analiza uticaja - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Predložena zakonska rješenja imajuće uticaj prvenstveno na učesnike na tržištu, potrošače, kao i na institucije nadležne za sprovođenje politike zaštite konkurencije, prije svega Agenciju za zaštitu konkurencije. Direktni pozitivni efekti odnose se na unapređenje pravne sigurnosti za privredne subjekte kroz jasnije definisana pravila o zabranjenim sporazumima, zloupotrebi dominantnog položaja i kontroli koncentracija, kao i na efikasnije sprovođenje postupaka pred Agencijom. Time se obezbjeđuju ravnopravniji uslovi poslovanja za sve učesnike na tržištu i smanjuje mogućnost pojave antikonkurentskih praksi. Indirektno, predloženi zakon će imati pozitivan uticaj na potrošače, jer jačanje tržišne konkurencije doprinosi većem izboru proizvoda i usluga, boljem kvalitetu ponude i konkurentnijim cijenama. Takođe, unapređenje sistema zaštite konkurencije može pozitivno uticati na poslovni ambijent, podstaći inovacije i doprinijeti većoj investicionoj atraktivnosti privrede. Ne postoje negativni efekti primjene propisa. - Primjena predloženog zakona neće izazvati direktne troškove za građane, jer se propis odnosi na

uređivanje tržišnog ponašanja privrednih subjekata i institucionalni okvir za zaštitu konkurencije. Nasuprot tome, građani kao potrošači mogu imati indirektnu korist kroz jačanje tržišne konkurencije i smanjenje mogućnosti za zloupotrebu tržišne moći. Za privredu, uključujući i mala i srednja preduzeća (MSP), ne očekuju se značajni troškovi, osim u situacijama kada su učesnici u postupcima koje vodi Agencija. Međutim, ove obaveze su vezane isključivo za učesnike na tržištu koji svojim postupanjem mogu ugroziti konkurenciju. Za većinu MSP-a zakon neće stvoriti dodatno opterećenje, već će im, naprotiv, omogućiti da posluju u zaštićenijem i transparentnijem tržišnom okruženju.

- Pozitivne posljedice donošenja propisa u značajnoj mjeri prevazilaze potencijalne troškove njegove primjene. Unapređenjem pravnog i institucionalnog okvira zaštite konkurencije stvaraju se stabilniji i transparentniji uslovi poslovanja, jača povjerenje učesnika na tržištu i podstiče razvoj zdrave tržišne konkurencije. Dugoročno, to doprinosi efikasnijem funkcionisanju tržišta, povećanju investicija i ukupnom ekonomskom razvoju.
- Predloženi zakon takođe doprinosi stvaranju povoljnijih uslova za ulazak novih privrednih subjekata na tržište, jer efikasniji sistem zaštite konkurencije smanjuje mogućnost zloupotrebe tržišne moći od strane dominantnih učesnika i obezbjeđuje ravnopravne uslove poslovanja. Na taj način se podstiče razvoj tržišne konkurencije i otvara prostor za inovacije i razvoj novih poslovnih inicijativa.
- U pogledu administrativnih opterećenja i biznis barijera, može se zaključiti da predloženi zakon ne uvodi nova administrativna opterećenja za privredu. Obaveze koje proizlaze iz zakona odnose se prvenstveno na situacije u kojima postoji potencijalni uticaj na konkurenciju na tržištu, kao što su koncentracije ili postupci ispitivanja povreda konkurencije. Istovremeno, unapređenje pravnog okvira i jasnije definisanje procedura doprinose smanjenju pravne neizvjesnosti i dugoročno mogu smanjiti regulatorne barijere za poslovanje na tržištu.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Primjena predloženog zakona ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, jer se većina aktivnosti predviđenih zakonom sprovodi u okviru postojećih nadležnosti i kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije i drugih nadležnih institucija. Implementacija propisa zasniva se na postojećoj institucionalnoj strukturi i organizacionim kapacitetima, te se očekuje da će se njegovo sprovođenje finansirati iz sredstava koja su već planirana u okviru redovnih budžetskih izdvajanja za rad Agencije.
- S obzirom na to da se radi o unapređenju postojećeg pravnog okvira i procedura, obezbjeđenje finansijskih sredstava nije jednokratnog karaktera, već se odnosi na redovno finansiranje rada Agencije za zaštitu konkurencije u okviru godišnjeg budžeta. Eventualni troškovi koji se mogu pojaviti odnose se na jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta, kao i na sprovođenje postupaka i analiza tržišta, ali se očekuje da će oni biti pokriveni kroz redovna budžetska sredstva predviđena za rad Agencije.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje zakona obezbjeđuju se u okviru sredstava planiranih u budžetu Crne Gore za tekuću fiskalnu godinu, odnosno kroz redovna budžetska

izdvajanja za rad Agencije za zaštitu konkurencije i drugih nadležnih organa. Takođe, očekuje se da će potrebna sredstva biti planirana i u budžetima za naredne fiskalne godine u okviru redovnog finansiranja rada institucija nadležnih za sprovođenje zakona. - Zakon predviđa donošenje podzakonskih akata u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu, ali se ne očekuje da će iz tih akata proisteci nove, dodatne finansijske obaveze koje nijesu već predviđene samim zakonom. - Implementacijom zakona može se ostvariti određeni prihod za budžet Crne Gore kroz novčane kazne i druge mjere koje se izriču u postupcima utvrđivanja povreda konkurencije, ali se takvi prihodi ne mogu unaprijed precizno planirati, jer zavise od konkretnih slučajeva i rezultata postupaka koje vodi Agencija za zaštitu konkurencije. - Prilikom procjene finansijskih efekata primjene zakona korišćena je kvalitativna metodologija procjene troškova, zasnovana na analizi postojećih institucionalnih kapaciteta i načina finansiranja nadležnih organa. S obzirom na to da zakon ne uvodi nove institucije niti značajno proširuje postojeće nadležnosti, nije bilo potrebe za detaljnim kvantitativnim obračunom dodatnih finansijskih izdataka. - Nisu postojali problemi u obračunu troškova i/ili Prihoda. - Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa. - Obzirom na to da nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa eventualne primjedbe nijesu mogle biti uključene u tekst propisa.	6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- U izradi Predloga zakona o zaštiti konkurencije obezbijeđena je ekspertska podrška kroz projekat »EU Empower ME« koji realizuje Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ). - Sprovedena je javna rasprava u trajanju od 20 dana (6. do 20. februar 2025. godine). Link za javnu raspravu: Javni poziv-Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti konkurencije, kao i za Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi: Izvještaj sa JR- Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti konkurencije - Vidjeti prethodni odgovor.	7: Monitoring i evaluacija - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Potencijalne prepreke za implementaciju predloženog zakona mogu se prije svega odnositi na institucionalne i operativne kapacitete za njegovo sprovođenje, naročito u dijelu koji se odnosi na efikasno otkrivanje i procesuiranje povreda konkurencije. Primjena propisa zahtijeva adekvatne stručne i administrativne kapacitete Agencije za zaštitu konkurencije, kao i kontinuirano unapređenje stručnih znanja u oblasti prava konkurencije i ekonomskih analiza tržišta. Takođe, određene poteškoće mogu se javiti u dijelu prikupljanja dokaza i sprovođenja složenih postupaka koji uključuju ekonomske analize tržišta ili međunarodnu saradnju. Dodatna prepreka može biti i nedovoljna informisanost pojedinih učesnika na tržištu o pravilima konkurencije i obavezama koje proizlaze iz zakona. - U cilju prevazilaženja navedenih izazova i obezbjeđenja efikasne primjene propisa, tokom njegove implementacije biće preduzete mjere koje uključuju jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih, kao i unapređenje saradnje sa drugim nadležnim institucijama. Takođe, planirano je sprovođenje aktivnosti usmjerenih na informisanje i edukaciju privrednih subjekata o pravilima konkurencije,	

kako bi se podstaklo dobrovoljno usklađivanje poslovanja sa zakonom i smanjio broj potencijalnih povreda konkurencije. Poseban značaj imaće i razvoj prakse primjene zakona kroz donošenje smjernica, mišljenja i odluka Agencije, čime će se dodatno unaprijediti pravna sigurnost učesnika na tržištu.

- Ispunjenje ciljeva predloženog zakona pratiće se kroz više ključnih indikatora koji se odnose na efikasnost sprovođenja politike zaštite konkurencije i rezultate inspekcijskog i regulatornog nadzora nad tržištem. Među glavnim indikatorima mogu se izdvojiti broj pokrenutih i okončanih postupaka zbog povreda konkurencije, broj sprovedenih analiza tržišta i kontrola koncentracija, broj donesenih odluka Agencije, kao i iznos izrečenih mjera i sankcija u slučajevima utvrđenih povreda konkurencije. Dodatni indikatori mogu uključivati nivo usklađenosti učesnika na tržištu sa pravilima konkurencije, kao i opšte pokazatelje razvoja konkurencije na tržištu.
- Monitoring i evaluaciju primjene zakona vršiće prije svega Agencija za zaštitu konkurencije, u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti. Agencija će kroz redovne izvještaje o radu pratiti rezultate primjene zakona i informisati Vladu i javnost o stanju konkurencije na tržištu. Pored toga, evaluacija primjene zakona može biti predmet razmatranja i od strane Vlade Crne Gore i nadležnog ministarstva, posebno u kontekstu daljeg unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite konkurencije i ispunjavanja obaveza u procesu evropskih integracija.

Datum i mjesto

10.03.2026. godine, Podgorica



MINISTAR

Nik Gjelošhaj



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-7842/4

12. mart 2026. godine

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
G-din Nik Gjelošhaj, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o zaštiti konkurencije

Veza: Vaš akt broj: 07-328/26-1125/2 od 10. marta 2026. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o zaštiti konkurencije, koji je dostavljen aktom broj: 07-328/26-1125/2 od 10. marta 2026. godine, zaprimljen u ovom ministarstvu dana 11. marta 2026. godine. S tim u vezi, u okviru svoje nadležnosti ukazujemo sljedeće:

Predložene kaznene odredbe nijesu u potpunosti usklađene sa materijalnim odredbama zakona. U značajnom broju slučajeva kaznene norme su postavljene preširoko, neprecizno i pravno-tehnički nedovoljno razrađeno, budući da ne sadrže jasno određenu radnju izvršenja prekršaja.

Pored toga, pojedine kaznene odredbe upućuju na materijalne norme koje ne propisuju izričitu obavezu, zabranu ili dužnost za subjekte na koje se kaznena odgovornost odnosi, već se njima samouređuju ovlašćenja nadležnog organa ili opšti instituti. U takvim slučajevima nije moguće jasno utvrditi koje konkretno ponašanje predstavlja povredu propisa, odnosno kada određena radnja ili propust prelazi u prekršajnu odgovornost.

U dijelu koji se odnosi na uređenje postupka pred sudovima Predloga zakona o zaštiti konkurencije, a koji spada u nadležnost ovog Ministarstva, nemamo primjedbi.



S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović

Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Br: 04/4-907/26-972/2

42.52016	
07 - 328/26 - 1125/3	1125/3

11. mart 2026.

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

ministru Niku Gjelošhaju

Veza: Dopis br: 07-328/26-1125/5

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o zaštiti konkurencije s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 07-328/26-1125/5 od 11. marta 2026. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o zaštiti konkurencije** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 03/12, 31/15, 48/17, 62/18, 121/23, 58/24 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o zaštiti konkurencije s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

Identifikacioni broj Izjave		MER-IU/PZ/26/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o zaštiti konkurencije	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Protection of Competition	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nik Gjelošhaj, ministar, tel. br. kabinet@mer.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jasna Vujović, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju tel. br. 067/063-900, jasna.vujovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja;	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 73, Konkurencija i druge ekonomske odredbe		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
-PPCG za period	2026-2027	
-Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 8 Konkurencija, 1. Planovi i potrebe; 1.1. Zakonodavni okvir, A) Konkurencija	
-Rok za donošenje propisa	I kvartal 2026	
-Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 1, Pravila o konkurenciji, Odsjek 1, Pravila koja se primjenjuju na učesnike na tržištu, članovi 101 i 102 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions of the Union, Part Seven, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 1, Rules on Competition, Section 1, Rules Applying to Undertakings, Articles 101 and 102		
Potpuno usklađeno /Fully harmonised		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

32003R0001

Regulativa Savjeta (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u / Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

Djelimično usklađeno /Partly harmonised

32019L0001

Direktiva (EU) 2019/1 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2018. godine o osnaživanju tijela za zaštitu konkurencije država članica da budu efikasnija u provođenju zakona i da se osigura pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta

Djelimično usklađeno/Partly harmonised

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost s navedenim izvorima prava će se postići donošenjem izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije kao i donošenjem podzakonskih akata.

Rok za postizanje potpune usklađenosti je tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU su prevedeni na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o zaštiti konkurencije je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o zaštiti konkurencije učestvovali su eksperti angažovani preko EU Empower ME - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Potpis / Potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja

Potpis / ministarka evropskih poslova

Datum: 10.03.2026. godine

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MER-TU/PZ/26/09		MER-IU/PZ/26/09		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva (EU) 2019/1 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2018. godine o osnaživanju tijela za zaštitu konkurencije država članica da budu efikasnija u provođenju zakona i da se osigura pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta – 32019L0001				
Regulativa Savjeta (EZ) br. 1/2003 od 16. decembra 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u – 32003R0001				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o zaštiti konkurencije		Proposal for the Law on Protection of Competition		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva (EU) 2019/1				
POGLAVLJE I PREDMET, OPSEG I DEFINICIJE Član 1 Predmet i opseg Ova Direktiva utvrđuje određena pravila kako bi se osiguralo da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju potrebne garancije nezavisnosti, resurse i ovlaštenja za provođenje zakona i izricanje kazni kako bi mogla efikasno primjenjivati članke 101. i 102. UFEU-a, tako da se konkurencija na unutrašnjem tržištu ne	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima.	Potpuno usklađeno		

narušava i da potrošači i preduzeća ne budu stavljeni u nepovoljan položaj zbog nacionalnih zakona i mjera koje sprečavaju nacionalna tijela za zaštitu konkurencije da budu efikasna u provođenju zakona.				
Ova direktiva obuhvata primjenu članova 101 i 102 UFEU i paralelnu primjenu nacionalnog prava konkurencije na isti slučaj. Što se tiče člana 31(3) i (4) ove direktive, ova direktiva također obuhvata primjenu nacionalnog prava konkurencije samostalno.	2. Sporazumi Sporazumi koji sprječavaju, ograničavaju ili narušavaju konkurenciju Član 8 Zabranjeni su i ništavi akti koji za cilj ili posljedicu imaju ili mogu imati sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu, i to pisani ili usmeni dogovori, sporazumi, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašena praksa, kao i odluke udruženja učesnika na tržištu (u daljem tekstu: sporazumi), kojima se: 1) direktno ili indirektno određuju kupovne ili prodajne cijene ili drugi uslovi trgovine; 2) ograničava ili kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije; 3) vrši podjela tržišta ili izvora nabavke; 4) primjenjuju različiti uslovi na poslove iste vrste sa različitim učesnicima na istom tržištu kojima se dovode u konkurentno nepovoljniji položaj; 5) uslovljava zaključenje sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza druge ugovorne strane, koje po svojoj prirodi ili poslovnoj svrsi nijesu u vezi sa predmetom sporazuma. Usaglašenom praksom iz stava 1 ovog člana smatra se saradnja između učesnika na tržištu bez zaključenja formalnog ili neformalnog sporazuma, koja ima za cilj	Potpuno usklađeno		

	usaglašavanje poslovnih aktivnosti konkurenata na relevantnom tržištu, a koja se može ostvariti neposrednim ili posrednim kontaktom između učesnika na tržištu i koja nije posljedica redovne ekonomske aktivnosti i nezavisnog poslovanja učesnika na tržištu. Teret dokazivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu ovog člana je na Agenciji. Zloupotreba dominantnog položaja Član 15 Zloupotreba dominantnog položaja na relevantnom tržištu zabranjena je. Zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu smatra se naročito: 1) neposredno ili posredno nametanje neopravdanih kupovnih ili prodajnih cijena ili drugih neopravdanih uslova poslovanja; 2) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; 3) primjena različitih uslova na poslove iste vrste sa drugim učesnicima na tržištu, čime se oni stavljaju u konkurentno nepovoljniji položaj; 4) uslovljavanje zaključenja sporazuma uz prihvatanje dodatnih obaveza koje, po svojoj prirodi ili poslovnoj svrsi, nijesu u vezi sa predmetom takvih sporazuma. Teret dokazivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu ovog člana je na Agenciji.			
--	---	--	--	--

Ova Direktiva utvrđuje određena pravila o uzajamnoj pomoći radi zaštite nesmetanog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i nesmetanog funkcionisanja sistema bliske saradnje unutar Evropske mreže za konkurenciju.	VI. SARADNJA SA EVROPSKOM KOMISIJOM I ORGANIMA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku. Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku. Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju. Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 45 Zakona o upravnom postupku <u>56/2014</u>, <u>20/2015</u>, <u>40/2016</u> i <u>37/2017</u>.	
---	--	--------------------------	---	--

	Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije. Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku. Međusobna pomoć Član 84 Ovlašćena lica Agencije mogu, bez donošenja rješenja o pokretanju postupka od strane Agencije, da: 1) sprovode ispitne postupke, dostavljaju zahtjeve za informacijama, uzimaju usmene izjave i prikupljaju informacije na osnovu zahtjeva Evropske komisije ili organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice u skladu sa ovim zakonom, 2) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 20 Regulative (EU) br. 1/2003, u obimu određenom stavom 2 tog člana, 3) na osnovu zahtjeva nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, utvrđuju da li se učesnici na tržištu pridržavaju istražnih radnji i odluka tog organa koje se odnose na ispitni postupak, zahtjev za dostavljanje podataka, prikupljanje			
--	---	--	--	--

	informacija, prekid povrede konkurencije, privremene mjere ili utvrđene obaveze, 4) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 13 Regulative (EU) br. 139/2004, u obimu određenom stavom 2 tog člana. Kada Agencija obavlja istražne radnje u ime i za račun drugog nadležnog organa za zaštitu konkurencije države članice u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1/2003, omogućiće službenim licima tog nadležnog organa, da učestvuju i aktivno pomažu ovlašćenim licima Agencije u sprovođenju ispitnih postupaka, posebno prilikom neposrednog uvida, davanja usmenih izjava ili prikupljanja informacija, pod nadzorom ovlašćenih službenika Agencije i u skladu sa ovlašćenjima koja Agencija koristi u skladu sa ovim zakonom. Agencija i Evropska komisija, odnosno organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice, koji je zatražio pomoć Agencije, mogu razmjenjivati informacije i koristiti ih kao dokazno sredstvo, u skladu sa ograničenjima iz člana 12 Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003. Prilikom sprovođenja radnji u skladu sa odredbama st. 1, 2, 3 i 5 do 8 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije dužan je da pruži pomoć ovlašćenim licima Agencije i drugim ovlašćenim licima. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji da dostavi izjavu podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne, bez obzira na formu tog zahtjeva, i to: 1) na osnovu saglasnosti podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne; ili 2) kada je isto lice za istu povredu konkurencije podnijelo zahtjev za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne Agenciji i organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice kome se izjava dostavlja ili Evropskoj komisiji, i u trenutku njenog dostavljanja, podnosilac zahtjeva ne može da povuče informacije iz zahtjeva koje je			
--	--	--	--	--

	dostavio organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji. Agencija dostavlja izjavu i zahtjev iz stava 5 ovog člana i nadležnom sudu radi odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, ako je to primjenjivo. Agencija dostavlja organima nadležnim za zaštitu konkurencije drugih država članica podatke neophodne za sprovođenje ovog zakona. Odredbe st. 1 do 7 ovog člana primjenjuju se na <i>mutatis mutandis</i> na saradnju i koordinaciju Agencije sa Evropskom komisijom u postupcima koji se vode u skladu sa Uredbom 2022/1925/EU i na međusobnu pomoć sa nadležnim organima drugih država, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru. Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 Agencija će na zahtjev nadležnog organa druge države članice za izvršenje pravosnažne odluke kojom je utvrđena novčana kazna ili periodična novčana kazna, postupiti u skladu sa članom 86 stav 2 ovog zakona, samo ako je taj organ razumnim naporima utvrdio da učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema dovoljno imovine u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva za naplatu novčane kazne. Agencija može postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i kada učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema poslovno sjedište u državi članici Evropske unije nadležnog organa koji je podnio zahtjev za izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne. Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana. Nadležni organ iz stava 1 ovog člana može da zahtijeva isključivo izvršenje pravosnažne odluke.			
--	---	--	--	--

	Na rokove zastare za izvršenje novčanih kazni primjenjuje se pravo države članice Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva. Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 Agencija postupa po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona u skladu sa zakonom. Zahtjevi iz člana 85 ovog zakona izvršavaju se bez odlaganja putem obrasca „Jedinstveni instrument“, uz koji se prilaže kopija odluke koja je predmet izvršenja. Jedinstveni instrument iz stava 2 ovog člana sadrži sljedeće podatke: 1) ime i prezime, odnosno naziv i adresu učesnika na tržištu ili druge podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet učesnika na tržištu, 2) sažet prikaz relevantnih činjenica i okolnosti, 3) rezime priložene kopije odluke koja je predmet izvršenja ili obavještanja, 4) naziv, adresu i druge kontakt podatke Agencije, 5) rok za sprovođenje izvršenja (zakonski rokovi, rokovi zastare i slično), 6) podatke o odluci kojom se omogućava izvršenje u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva, 7) datum pravosnažnosti odluke, 8) iznos novčane kazne, i 9) informacije koje potvrđuju da je nadležni organ druge države članice podnosilac zahtjeva preduzeo razumne napore za izvršenje svoje pravosnažne odluke na svom području. Jedinstveni instrument dostavlja se na crnogorskom jeziku, osim ako Agencija, nadležni organ druge države članice i podnosilac zahtjeva ne dogovore drugačije.			
--	--	--	--	--

	Jedinstveni instrument predstavlja osnov za izvršenje, ako sadrži podatke iz stava 3 ovog člana, i ne podliježe priznavanju, dopuni ili zamjeni u Crnoj Gori. Agencija preduzima sve potrebne mjere radi postupanja po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona, osim ako: 1) zahtjev nije u skladu sa uslovima iz ovog člana, ili 2) se utvrdi postojanje opravdanih razloga iz kojih bi izvršenje zahtjeva bilo u suprotnosti sa pravnim poretom Crne Gore. Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva. Na zahtjev Agencije, nadležni organ koji je podnio zahtjev snosiće u cjelosti sve razumno nastale dodatne troškove, uključujući troškove prevođenja, rada i administracije, u vezi sa radnjama iz čl. 84 i 85 ovog zakona. Agencija može da naplati cjelokupne troškove nastale u vezi sa radnjama iz člana 85 ovog zakona iz izrečenih novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni koje je prikupila u ime nadležnog organa koji je podnio zahtjev, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove. Ako izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne ne bude realizovano, Agencija može naknadu navedenih troškova nastalih u vezi sa preduzetim mjerama u smislu člana 85 ovog zakona da zatraži od nadležnog organa države članice podnosioca zahtjeva. Troškovi iz stava 10 ovog člana mogu se naplatiti od učesnika na tržištu protiv kog se novčana kazna izvršava. Agencija će, ukoliko je to potrebno, novčane kazne ili periodične kazne koje nijesu izražene u eurima, izvršiti njihovu konverziju u eure po kursu koji važi na dan kada su novčane kazne ili periodične kazne izrečene. Mjerodavno pravo Član 87			
--	---	--	--	--

	U slučaju spora koji se odnosi na nezakonitost odluke koja se dostavlja ili koja se izvršava, kao i zahtjeva za dostavljanje ili izvršenje primjenjuje se pravo države članice u kojoj je sjedište nadležnog organa podnosioca zahtjeva. U slučaju spora koji se odnosi na mjere izvršenja koje je donio nadležni organ države članice u kojoj se izvršava zahtjev ili spora u vezi sa valjanošću radnje koju je izvršio taj organ, nadležan je organ te države članice.			
Član 2 Definicije Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije: „nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije“ znači tijelo koje je država članica odredila u skladu s članom 35. Uredbe (EZ) br. 1/2003 kao nadležno za primjenu članova 101. i 102. UFEU-a; države članice mogu imenovati jedno ili više administrativnih tijela za zaštitu konkurencije (nacionalna administrativna tijela za zaštitu konkurencije), kao i sudska tijela (nacionalna sudska tijela za zaštitu konkurencije);	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: 1) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora; 2) utvrđuje metode istraživanja konkurencije; 3) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom; 4) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače; 5) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 6) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći; 7) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade; 8) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima; 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za	Potpuno usklađeno		

	izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona; 12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije; 13) donosi godišnji program rada; 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu; 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama; 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć. Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.			
--	---	--	--	--

„nacionalno administrativno tijelo za zaštitu konkurencije“ znači administrativno tijelo koje je odredila država članica za obavljanje svih ili nekih funkcija nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije;	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: 1) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora; 2) utvrđuje metode istraživanja konkurencije; 3) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom; 4) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače; 5) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 6) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći; 7) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade; 8) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima; 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona;	Potpuno usklađeno		
---	---	--------------------------	--	--

	12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije; 13) donosi godišnji program rada; 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu; 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama; 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć. Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.			
„nacionalno sudsko tijelo za zaštitu konkurencije“ znači sudsko tijelo koje je odredila država članica za obavljanje nekih od funkcija nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije;	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje	Potpuno usklađeno		

	novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; Tužba u upravnom sporu Član 76 Protiv rješenja koje donosi Agencija u postupcima koji se vode po ovom zakonu može se pokrenuti upravni spor. U upravnom sporu iz stava 1 ovog člana, nadležni sud će obavezno uzeti u obzir potrebu hitnog odlučivanja.			
„tijelo za zaštitu konkurencije“ označava nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije, Komisiju ili oboje, ovisno o kontekstu;	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: 1) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora; 2) utvrđuje metode istraživanja konkurencije; 3) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom; 4) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače; 5) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 6) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći; 7) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade;	Potpuno usklađeno		

	8) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima; 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona; 12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije; 13) donosi godišnji program rada; 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu; 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama; 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć. Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih			
--	---	--	--	--

	ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.			
„Evropska mreža za konkurenciju“ označava mrežu javnih tijela koju su formirala nacionalna tijela za zaštitu konkurencije i Komisija kako bi se obezbijedio forum za diskusiju i saradnju u vezi s primjenom i provođenjem članova 101 i 102 UFEU;	Rok za usklađivanje akata Član 93 Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12, 13/18 i 145/21) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu. Statut Agencije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Agencija će uskladiti opšta akta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.	potpuno usklađeno		
„nacionalno pravo konkurencije“ znači odredbe nacionalnog prava koje pretežno teže istom cilju kao i članovi 101. i 102. UFEU-a i koje se primjenjuju na isti slučaj i paralelno sa pravom konkurencije Unije u skladu sa članom 3. stavom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2003, kao i odredbe nacionalnog prava koje pretežno teže istom cilju kao i članovi 101. i 102. UFEU-a i koje se primjenjuju samostalno u pogledu člana 31. stavova 3. i 4. ove Direktive, isključujući odredbe nacionalnog prava koje izriču krivične sankcije fizičkim osobama;	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima.	Potpuno usklađeno		
„nacionalni sud“ znači sud ili tribunal države članice u smislu člana 267. UFEU-a;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo	Član 267. UFEU uspostavlja mehanizam za međusudsku saradnju osmišljen da pomogne redovnim sudovima država članica u	

			pravilnom tumačenju i primjeni prava Evropske unije. Ovaj mehanizam dopunjuje, ali ne zamjenjuje, nacionalne sisteme kontrole ustavnosti i zakonitosti. S obzirom na to da Crna Gora nije država članica EU, njeni sudovi nemaju pristup Sudu pravde EU, a predmetna odredba se ne može direktno prenijeti u domaći pravni sistem . S obzirom na dalekosežnu prirodu člana 267. UFEU, svako normativno prilagođavanje njegovih principa ne bi trebalo provoditi putem sektorskog zakonodavstva, kao što je Zakon o zaštiti konkurencije, već putem normativnog okvira šireg institucionalnog i proceduralnog opsega .	
„revizijski sud“ znači nacionalni sud koji je ovlašten redovnim žalbenim sredstvima preispitati odluke nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije ili preispitati presude donesene o tim odlukama, bez obzira na to da li	Tužba u upravnom sporu Član 76	Potpuno usklađeno		

sam taj sud ima ovlaštenje utvrditi kršenje prava konkurencije;	Protiv rješenja koje donosi Agencija u postupcima koji se vode po ovom zakonu može se pokrenuti upravni spor. U upravnom sporu iz stava 1 ovog člana, nadležni sud će obavezno uzeti u obzir potrebu hitnog odlučivanja.			
„postupak za provođenje zakona“ znači postupak pred tijelom za zaštitu konkurencije radi primjene člana 101. ili 102. UFEU-a, sve dok to tijelo za zaštitu konkurencije ne zaključi takav postupak donošenjem odluke iz člana 10., 12. ili 13. ove Direktive u slučaju nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije, ili donošenjem odluke iz člana 7., 9. ili 10. Uredbe (EZ) br. 1/2003 u slučaju Komisije, ili sve dok tijelo za zaštitu konkurencije ne zaključi da nema osnova za daljnje djelovanje s njegove strane;	član 40-73	Potpuno usklađeno		
„poduzeće“ u smislu članova 101 i 102 UFEU-a znači svaki subjekt koji se bavi ekonomskom aktivnošću, bez obzira na njegov pravni status i način finansiranja;	Personalna primjena Član 3 Ovaj zakon primjenjuje se na pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u proizvodnji i prometu roba, odnosno usluga na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: učesnici na tržištu), i to: 1) privredna društva i druge oblike obavljanja privredne djelatnosti, nezavisno od sjedišta i fizička lica, nezavisno od državljanstva i prebivališta; 2) druge subjekte koji neposredno ili posredno, stalno, povremeno ili jednokratno obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u prometu roba, odnosno usluga, nezavisno od državljanstva, sjedišta ili prebivališta (sindikati, poslovna	Potpuno usklađeno		

	udruženja, sportske organizacije, ustanove, zadruge, nosioci prava intelektualne svojine i dr.); 3) državne organe, organe državne uprave, organe lokalne uprave i lokalne samouprave kada, neposredno ili posredno, obavljaju privrednu djelatnost i učestvuju u prometu roba, odnosno usluga.			
„kartel“ znači sporazum ili usklađena praksa između dva ili više konkurenata s ciljem koordinacije njihovog konkurentskog ponašanja na tržištu ili utjecaja na relevantne parametre konkurencije putem praksi kao što su, ali ne ograničavajući se na, određivanje ili koordinacija kupovnih ili prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uvjeta, uključujući i one u vezi s pravima intelektualnog vlasništva, dodjelu proizvodnih ili prodajnih kvota, podjelu tržišta i kupaca, uključujući namještanje ponuda, ograničenja uvoza ili izvoza ili antikonkurentske radnje protiv drugih konkurenata;	nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakon o postupcima za naknadu štete zbog povrede konkurencije na tržištu	
„tajni kartel“ označava kartel čije je postojanje djelimično ili u potpunosti prikriveno;	nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana članom 10 Zakona o postupcima za naknadu štete zbog povrede konkurencije na tržištu Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupcima za naknadu štete zbog	

			povrede konkurencije na tržištu	
„imunitet od kazni“ znači izuzeće od kazni koje bi inače bile izrečene preduzeću zbog njegovog učešća u tajnom kartelu, kako bi se nagradilo njegovo učešće u saradnji sa tijelom za zaštitu konkurencije u okviru programa oslobađanja od kazne;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom.	Potpuno usklađeno		
„smanjenje kazni“ znači smanjenje iznosa kazne koja bi inače bila izrečena preduzeću zbog njegovog učešća u tajnom kartelu, kako bi se nagradilo njegovo saradništvo s tijelom za zaštitu konkurencije u okviru programa oslobađanja od kazne;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobodjenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne.	Potpuno usklađeno		
„blagostanje“ znači i imunitet od kazni i smanjenje kazni;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona;	Potpuno usklađeno		

	2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između			
--	---	--	--	--

	tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne takođe primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne.			
„program oslobađanja od kazne“ znači program koji se odnosi na primjenu člana 101. UFEU-a ili odgovarajuće odredbe nacionalnog prava konkurencije na osnovu kojeg učesnik u tajnom kartelu, nezavisno od drugih preduzeća uključenih u kartel, sarađuje u istrazi tijela za zaštitu konkurencije, dobrovoljnim pružanjem prezentacija o svom znanju i ulozi tog učesnika u kartelu, za šta taj učesnik, odlukom ili obustavom postupka, dobija imunitet od kazni ili smanjenje kazni za svoje učešće u kartelu;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu;	Potpuno usklađeno		

	- koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne također primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo			
--	---	--	--	--

	da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne.			
„izjava o oslobađanju od kazne“ znači usmena ili pismena prezentacija koju je dobrovoljno dalo ili u ime preduzeća ili fizičke osobe tijelu za zaštitu konkurencije ili zapis o tome, u kojoj se opisuje znanje tog preduzeća ili fizičke osobe o kartelu i opisuje njegova uloga u njemu, a koja je sastavljena posebno za podnošenje tijelu za zaštitu konkurencije s ciljem dobijanja imuniteta ili smanjenja kazni u okviru programa oslobađanja od kazne, ne uključujući dokaze koji postoje bez obzira na postupak sprovođenja zakona, bez obzira na to da li se takve informacije nalaze u dosijeu tijela za zaštitu konkurencije, odnosno prethodno postojeće informacije;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži kriterijumi za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne	tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona
„podnesak za nagodbu“ znači dobrovoljno podnošenje od strane ili u ime preduzeća tijelu za zaštitu konkurencije, u kojem se opisuje priznanje preduzeća o svom učešću u kršenju člana 101. ili 102. UFEU-a ili nacionalnog prava konkurencije i njegova odgovornost za to kršenje, a koji je sastavljen posebno kako bi se tijelu za zaštitu konkurencije omogućila primjena pojednostavljenog ili ubrzanog postupka;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa	Potpuno usklađeno		

	utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane			
--	---	--	--	--

	kazne ili umanjeње novčane kazne takođe primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjeње novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne.			
„podnosilac zahtjeva“ znači preduzeće koje podnosi zahtjev za imunitet od kazni ili njihovo smanjenje u okviru programa oslobađanja od kazne;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na	Potpuno usklađeno		

	tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne takođe primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.			
--	---	--	--	--

	Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne. Umanjenje novčane kazne Član 78 Učesniku na tržištu, koji ne ispunjava uslove za oslobađanje od novčane kazne, može se odobriti umanjenje novčane kazne. Odredba stava 1 ovog člana, ne utiče na mogućnost da se umanjenje novčane kazne odobri učesniku na tržištu za povrede konkurencije koje nijesu u vezi sa zabranjenim horizontalnim sporazumom ili učesniku na tržištu koji je fizičko lice. Umanjenje novčane kazne odobrava se samo ako podnosilac zahtjeva: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene članom 79 ovog zakona; 2) otkriva svoje učešće u horizontalnom zabranjenom sporazumu; i 3) dostavi dokaze o navodnom zabranjenom sporazumu koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost u cilju dokazivanja relevantnog kršenja, u odnosu na dokaze sa kojima je Agencija već raspolagala u trenutku podnošenja zahtjeva. Ako podnosilac zahtjeva za umanjenje novčane kazne dostavi uvjerljive dokaze koji mogu da se iskoriste za utvrđivanje dodatnih činjenica koje dovode do povećanja kazni koje bi bile izrečene učesnicima horizontalnog zabranjenog sporazuma, te dodatne činjenice se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja kazne koja se izriče podnosiocu zahtjeva koji je dostavio te dokaze.			
--	---	--	--	--

	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 Učesnik na tržištu koji je učesnik horizontalnog sporazuma može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ili mu se ta kazna može umanjiti ako: 1) najkasnije odmah po podnošenju zahtjeva za oslobađanje od plaćanja kazne okončao svoje učešće u navedenom zabranjenom sporazumu, osim radnji koje su, prema ocjeni Agencije, razumno neophodne za potrebe očuvanja integriteta ispitnog postupka; 2) da od trenutka podnošenja zahtjeva pa sve do okončanja postupka pred Agencijom, istinski, u potpunosti, kontinuirano i bez odlaganja sarađuje sa Agencijom, sve dok Agencija ne okonča postupak protiv svih učesnika obuhvaćenih ispitnim postupkom donošenjem odluke ili na drugi način ne obustavi postupak, pri čemu ta saradnja obuhvata: a) dostavljanje Agenciji bez odlaganja sve relevantne informacije i dokaze koji se odnose na navodni horizontalni zabranjeni sporazum, a koji dođu u njegov posjed ili su mu dostupni, uključujući posebno: - ime i prezime učesnika na tržištu; - imena svih privrednih subjekata koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom horizontalnom zabranjenom sporazumu; - proizvode na koje se sporazum odnosi, obuhvaćena tržišta, trajanje i priroda ponašanja; - informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i organe trećih država, u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom; 3) je na raspolaganju Agenciji kako bi bez odlaganja odgovorio na svaki zahtjev koji može doprinijeti utvrđivanju relevantnih činjenica;			
--	---	--	--	--

	4) obezbijedi, odnosno ulaže razumne napore za dostupnost direktora, drugih ovlašćenih lica i zaposlenih za intervju sa Agencijom; 5) se uzdržava od uništavanja, falsifikovanja ili skrivanja relevantnih informacija ili dokaza, uključujući uzdržavanje od otkrivanja činjenice da je podnio zahtjev za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni uključujući i sadržinu tog zahtjeva prije odlučivanja po zahtjevu, osim ako nije drugačije dogovoreno sa Agencijom; 6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobađanje ili umanjenje novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji. Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 Učesniku na tržištu koji namjerava da podnese zahtjev za oslobađanje od ili umanjenje novčanih kazni, može se odobriti mjesto u redu za podnošenje zahtjeva na period koji određuje Agencija prema sopstvenoj procjeni za svaki pojedinačni slučaj, kako bi se omogućilo tom podnosiocu zahtjeva pribavljanje informacija i dokaza neophodnih za ispunjavanje uslova za oslobađanje od novčanih kazni. Učesnik na tržištu uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja sljedeće informacije: a) ime i adresu podnosioca zahtjeva; b) razloge za zabrinutost koji su doveli do podnošenja zahtjeva; c) imena svih drugih učesnika na tržištu koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom zabranjenom sporazumu; d) zahvaćene proizvode i teritorije; e) trajanje i vrstu navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma; f) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje ili umanjenje kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i			
--	--	--	--	--

	tijela trećih država, u vezi sa istim navodnim zabranjenim horizontalnim sporazumom. Sve informacije i dokaze koje podnosilac zahtjeva prikupi tokom perioda za koji mu je dodijeljeno mjesto u redu, smatraju se podnesenim u trenutku kada je podnijet zahtjev za odredjivanje tog mjesta u redu. Skraćeni zahtjev Član 81 Skraćeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni podnosioca zahtjeva koji je podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni Evropskoj komisiji ili podnošenjem zahtjeva za određivanje mjesta u redu ili podnošenjem zahtjeva u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, može se prihvatiti pod uslovom da se takav zahtjev odnosi na ponašanje koje utiče na više od tri države članice.			
„podnosilac zahtjeva“ znači nacionalni organ za zaštitu konkurencije koji podnosi zahtjev za uzajamnu pomoć kako je navedeno u članu 24, 25, 26, 27 ili 28;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na	Potpuno usklađeno		

	tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne takođe primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.			
--	---	--	--	--

	Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne. Umanjenje novčane kazne Član 78 Učesniku na tržištu, koji ne ispunjava uslove za oslobađanje od novčane kazne, može se odobriti umanjenje novčane kazne. Odredba stava 1 ovog člana, ne utiče na mogućnost da se umanjenje novčane kazne odobri učesniku na tržištu za povrede konkurencije koje nijesu u vezi sa zabranjenim horizontalnim sporazumom ili učesniku na tržištu koji je fizičko lice. Umanjenje novčane kazne odobrava se samo ako podnosilac zahtjeva: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene članom 79 ovog zakona; 2) otkriva svoje učešće u horizontalnom zabranjenom sporazumu; i 3) dostavi dokaze o navodnom zabranjenom sporazumu koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost u cilju dokazivanja relevantnog kršenja, u odnosu na dokaze sa kojima je Agencija već raspolagala u trenutku podnošenja zahtjeva. Ako podnosilac zahtjeva za umanjenje novčane kazne dostavi uvjerljive dokaze koji mogu da se iskoriste za utvrđivanje dodatnih činjenica koje dovode do povećanja kazni koje bi bile izrečene učesnicima horizontalnog zabranjenog sporazuma, te dodatne činjenice se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja kazne koja se izriče podnosiocu zahtjeva koji je dostavio te dokaze.			
--	--	--	--	--

	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 Učesnik na tržištu koji je učesnik horizontalnog sporazuma može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ili mu se ta kazna može umanjiti ako: 1) najkasnije odmah po podnošenju zahtjeva za oslobađanje od plaćanja kazne okončao svoje učešće u navedenom zabranjenom sporazumu, osim radnji koje su, prema ocjeni Agencije, razumno neophodne za potrebe očuvanja integriteta ispitnog postupka; 2) da od trenutka podnošenja zahtjeva pa sve do okončanja postupka pred Agencijom, istinski, u potpunosti, kontinuirano i bez odlaganja sarađuje sa Agencijom, sve dok Agencija ne okonča postupak protiv svih učesnika obuhvaćenih ispitnim postupkom donošenjem odluke ili na drugi način ne obustavi postupak, pri čemu ta saradnja obuhvata: a) dostavljanje Agenciji bez odlaganja sve relevantne informacije i dokaze koji se odnose na navodni horizontalni zabranjeni sporazum, a koji dođu u njegov posjed ili su mu dostupni, uključujući posebno: - ime i prezime učesnika na tržištu; - imena svih privrednih subjekata koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom horizontalnom zabranjenom sporazumu; - proizvode na koje se sporazum odnosi, obuhvaćena tržišta, trajanje i priroda ponašanja; - informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i organe trećih država, u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom; 3) je na raspolaganju Agenciji kako bi bez odlaganja odgovorio na svaki zahtjev koji može doprinijeti utvrđivanju relevantnih činjenica;			
--	--	--	--	--

	4) obezbijedi, odnosno ulaže razumne napore za dostupnost direktora, drugih ovlašćenih lica i zaposlenih za intervju sa Agencijom; 5) se uzdržava od uništavanja, falsifikovanja ili skrivanja relevantnih informacija ili dokaza, uključujući uzdržavanje od otkrivanja činjenice da je podnio zahtjev za oslobođenje od ili smanjenje novčanih kazni uključujući i sadržinu tog zahtjeva prije odlučivanja po zahtjevu, osim ako nije drugačije dogovoreno sa Agencijom; 6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji. Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 Učesniku na tržištu koji namjerava da podnese zahtjev za oslobođenje od ili umanjenje novčanih kazni, može se odobriti mjesto u redu za podnošenje zahtjeva na period koji određuje Agencija prema sopstvenoj procjeni za svaki pojedinačni slučaj, kako bi se omogućilo tom podnosiocu zahtjeva pribavljanje informacija i dokaza neophodnih za ispunjavanje uslova za oslobođenje od novčanih kazni. Učesnik na tržištu uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja sljedeće informacije: a) ime i adresu podnosioca zahtjeva; b) razloge za zabrinutost koji su doveli do podnošenja zahtjeva; c) imena svih drugih učesnika na tržištu koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom zabranjenom sporazumu; d) zahvaćene proizvode i teritorije; e) trajanje i vrstu navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma; f) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobođenje ili umanjenje kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i			
--	--	--	--	--

	tijela trećih država, u vezi sa istim navodnim zabranjenim horizontalnim sporazumom. Sve informacije i dokaze koje podnosilac zahtjeva prikupi tokom perioda za koji mu je dodijeljeno mjesto u redu, smatraju se podnesenim u trenutku kada je podnijet zahtjev za odredjivanje tog mjesta u redu. Skraćeni zahtjev Član 81 Skraćeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni podnosioca zahtjeva koji je podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni Evropskoj komisiji ili podnošenjem zahtjeva za određivanje mjesta u redu ili podnošenjem zahtjeva u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, može se prihvatiti pod uslovom da se takav zahtjev odnosi na ponašanje koje utiče na više od tri države članice.			
„zamoljeni organ“ znači nacionalni organ za zaštitu konkurencije koji prima zahtjev za uzajamnu pomoć, a u slučaju zahtjeva za pomoć iz člana 25, 26, 27 ili 28 znači nadležni javni organ koji ima glavnu odgovornost za sprovođenje takvih odluka u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i administrativnom praksom;	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku. Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku.	Potpuno usklađeno		

	Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju. Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije. Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku. Međusobna pomoć			
--	--	--	--	--

	Član 84 Ovlašćena lica Agencije mogu, bez donošenja rješenja o pokretanju postupka od strane Agencije, da: 1) sprovode ispitne postupke, dostavljaju zahtjeve za informacijama, uzimaju usmene izjave i prikupljaju informacije na osnovu zahtjeva Evropske komisije ili organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice u skladu sa ovim zakonom, 2) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 20 Regulative (EU) br. 1/2003, u obimu određenom stavom 2 tog člana, 3) na osnovu zahtjeva nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, utvrđuju da li se učesnici na tržištu pridržavaju istražnih radnji i odluka tog organa koje se odnose na ispitni postupak, zahtjev za dostavljanje podataka, prikupljanje informacija, prekid povrede konkurencije, privremene mjere ili utvrđene obaveze, 4) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 13 Regulative (EU) br. 139/2004, u obimu određenom stavom 2 tog člana. Kada Agencija obavlja istražne radnje u ime i za račun drugog nadležnog organa za zaštitu konkurencije države članice u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1/2003, omogućiće službenim licima tog nadležnog organa, da učestvuju i aktivno pomažu ovlašćenim licima Agencije u sprovođenju ispitnih postupaka, posebno prilikom neposrednog uvida, davanja usmenih izjava ili prikupljanja informacija, pod nadzorom ovlašćenih službenika Agencije i u skladu sa ovlašćenjima koja Agencija koristi u skladu sa ovim zakonom. Agencija i Evropska komisija, odnosno organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice, koji je zatražio pomoć Agencije, mogu razmjenjivati informacije i koristiti ih kao dokazno sredstvo, u skladu sa ograničenjima iz člana 12 Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003.			
--	---	--	--	--

	Prilikom sprovođenja radnji u skladu sa odredbama st. 1, 2, 3 i 5 do 8 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije dužan je da pruži pomoć ovlašćenim licima Agencije i drugim ovlašćenim licima. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji da dostavi izjavu podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne, bez obzira na formu tog zahtjeva, i to: 1) na osnovu saglasnosti podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne; ili 2) kada je isto lice za istu povredu konkurencije podnijelo zahtjev za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne Agenciji i organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice kome se izjava dostavlja ili Evropskoj komisiji, i u trenutku njenog dostavljanja, podnosilac zahtjeva ne može da povuče informacije iz zahtjeva koje je dostavio organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji. Agencija dostavlja izjavu i zahtjev iz stava 5 ovog člana i nadležnom sudu radi odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, ako je to primjenjivo. Agencija dostavlja organima nadležnim za zaštitu konkurencije drugih država članica podatke neophodne za sprovođenje ovog zakona. Odredbe st. 1 do 7 ovog člana primjenjuju se na <i>mutatis mutandis</i> na saradnju i koordinaciju Agencije sa Evropskom komisijom u postupcima koji se vode u skladu sa Uredbom 2022/1925/EU i na međusobnu pomoć sa nadležnim organima drugih država, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru. Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 Agencija će na zahtjev nadležnog organa druge države članice za izvršenje pravosnažne odluke kojom je utvrđena novčana kazna ili periodična novčana kazna, postupiti u			
--	---	--	--	--

	skladu sa članom 86 stav 2 ovog zakona, samo ako je taj organ razumnim naporima utvrdio da učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema dovoljno imovine u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva za naplatu novčane kazne. Agencija može postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i kada učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema poslovno sjedište u državi članici Evropske unije nadležnog organa koji je podnio zahtjev za izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne. Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana. Nadležni organ iz stava 1 ovog člana može da zahtijeva isključivo izvršenje pravosnažne odluke. Na rokove zastare za izvršenje novčanih kazni primjenjuje se pravo države članice Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva. Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedininstvenog instrumenta Član 86 Agencija postupa po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona u skladu sa zakonom. Zahtjevi iz člana 85 ovog zakona izvršavaju se bez odlaganja putem obrasca „Jedininstveni instrument“, uz koji se prilaže kopija odluke koja je predmet izvršenja. Jedininstveni instrument iz stava 2 ovog člana sadrži sljedeće podatke: 1) ime i prezime, odnosno naziv i adresu učesnika na tržištu ili druge podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet učesnika na tržištu, 2) sažet prikaz relevantnih činjenica i okolnosti, 3) rezime priložene kopije odluke koja je predmet izvršenja ili obavještanja,			
--	--	--	--	--

	4) naziv, adresu i druge kontakt podatke Agencije, 5) rok za sprovođenje izvršenja (zakonski rokovi, rokovi zastare i slično), 6) podatke o odluci kojom se omogućava izvršenje u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva, 7) datum pravosnažnosti odluke, 8) iznos novčane kazne, i 9) informacije koje potvrđuju da je nadležni organ druge države članice podnosilac zahtjeva preduzeo razumne napore za izvršenje svoje pravosnažne odluke na svom području. Jedinstveni instrument dostavlja se na crnogorskom jeziku, osim ako Agencija, nadležni organ druge države članice i podnosilac zahtjeva ne dogovore drugačije. Jedinstveni instrument predstavlja osnov za izvršenje, ako sadrži podatke iz stava 3 ovog člana, i ne podliježe priznavanju, dopuni ili zamjeni u Crnoj Gori. Agencija preduzima sve potrebne mjere radi postupanja po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona, osim ako: 1) zahtjev nije u skladu sa uslovima iz ovog člana, ili 2) se utvrdi postojanje opravdanih razloga iz kojih bi izvršenje zahtjeva bilo u suprotnosti sa pravnim poretom Crne Gore. Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva. Na zahtjev Agencije, nadležni organ koji je podnio zahtjev snosiće u cjelosti sve razumno nastale dodatne troškove, uključujući troškove prevođenja, rada i administracije, u vezi sa radnjama iz čl. 84 i 85 ovog zakona. Agencija može da naplati cjelokupne troškove nastale u vezi sa radnjama iz člana 85 ovog zakona iz izrečenih novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni koje je prikupila u ime nadležnog organa koji je podnio zahtjev, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove.			
--	---	--	--	--

	Ako izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne ne bude realizovano, Agencija može naknadu navedenih troškova nastalih u vezi sa preduzetim mjerama u smislu člana 85 ovog zakona da zatraži od nadležnog organa države članice podnosioca zahtjeva. Troškovi iz stava 10 ovog člana mogu se naplatiti od učesnika na tržištu protiv kog se novčana kazna izvršava. Agencija će, ukoliko je to potrebno, novčane kazne ili periodične kazne koje nijesu izražene u eurima, izvršiti njihovu konverziju u eure po kursu koji važi na dan kada su novčane kazne ili periodične kazne izrečene. Mjerodavno pravo Član 87 U slučaju spora koji se odnosi na nezakonitost odluke koja se dostavlja ili koja se izvršava, kao i zahtjeva za dostavljanje ili izvršenje primjenjuje se pravo države članice u kojoj je sjedište nadležnog organa podnosioca zahtjeva. U slučaju spora koji se odnosi na mjere izvršenja koje je donio nadležni organ države članice u kojoj se izvršava zahtjev ili spora u vezi sa valjanošću radnje koju je izvršio taj organ, nadležan je organ te države članice.			
„konačna odluka“ označava odluku na koju se ne može, ili se više ne može, uložiti žalba redovnim sredstvima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 99.2 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17) i 220.1 Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 57/9, 49/10 i 35/15)	

Sve reference na primjenu ili kršenje članova 101 i 102 UFEU u ovoj Direktivi smatraju se uključujući paralelnu primjenu nacionalnog prava konkurencije na isti slučaj.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		.
POGLAVLJE II OSNOVNA PRAVA Član 3 Zaštitne mjere Postupci koji se odnose na kršenje člana 101. ili 102. UFEU-a, uključujući vršenje ovlaštenja iz ove Direktive od strane nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije, moraju biti u skladu s općim načelima prava Unije i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima. Tužba u upravnom sporu Član 76 ... U upravnom sporu iz stava 1 ovog člana, nadležni sud će obavezno uzeti u obzir potrebu hitnog odlučivanja. Zaštićeni podaci Član 52 ... Pristup podacima koji se odnose na zahtjeve za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne u skladu sa odredbama ovog zakona može biti omogućen isključivo strankama obuhvaćenim odgovarajućim ispitnim postupkom i isključivo u svrhu ostvarivanja njihovog prava na odbranu. Stranka u postupku pred Agencijom koja je dobila uvid u spise predmeta može upotrebljavati informacije iz izjava učesnika na tržištu koji se odnose na zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne samo ako je to potrebno za ostvarivanje njenih prava na odbranu u sudskim postupcima koji su direktno povezani s	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Međunarodni ugovori , br. 9/2003) , članovima 14, 16 i 64 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17), članom 36 Zakona o zaštiti konkurencije ("Službeni list Crne Gore", br. 44/12, 13/18, i 145/21), Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (Međunarodni ugovori , br. 7/2008) i članom 9 Ustava Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 1/2007)	

	postupkom za koji je pristup odobren, i to samo ako se ti postupci odnose na: 1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili 2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona. Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke: 1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica; 2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i 3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana.			
--	--	--	--	--

Države članice će osigurati da vršenje ovlaštenja iz stava 1. podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama u pogledu prava preduzeća na odbranu, uključujući pravo na saslušanje i pravo na efikasan pravni lijek pred sudom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 6.1 i 13 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Međunarodni ugovori , br. 9/2003) i članom 32 i 37 Ustava Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 1/2007)	
---	----------------------------------	--------------------------	--	--

Države članice osiguravaju da se postupci provođenja zakona pred nacionalnim tijelima za zaštitu konkurencije provode u razumnom roku.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 10 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17) i članom 104 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	
Države članice osiguravaju da, prije donošenja odluke u skladu s članom 10. ove Direktive, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije usvoje izjavu o prigovoru.	Obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku Član 49 Agencija je dužna da, prije donošenja rješenja, svim strankama protiv kojih je pokrenut postupak ili po čijem zahtjevu se vodi ispitni postupak dostavi pisano obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku. Stranka protiv koje je pokrenut postupak ima pravo prigovora na obavještenje iz stava 1 ovog člana, koji se podnosi u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja. Prigovorom iz stava 2 ovog člana stranka može predložiti saslušanje dodatnih svjedoka i izvođenje dodatnih dokaza. Na zahtjev podnosioca inicijative, Agencija može dostaviti obavještenje iz stava 1 ovog člana koje ne sadrži zaštićene podatke, sa poukom da ima pravo da u roku od osam dana	Potpuno usklađeno		

	od dana prijema obavještenja u pisanoj formi dostavi svoje primjedbe Agenciji. Obavještenje iz stava 4 ovog člana Agencija može dostaviti trećem licu na njegov zahtjev, ako dokaže da se u postupku pred Agencijom odlučuje o njegovim pravima ili pravnim interesima. Agencija neće cijeniti prigovor koji nije dostavljen u roku iz stava 2 ovog člana.			
POGLAVLJE III NEZAVISNOST I RESURSI Član 4 Nezavisnost Kako bi se garantovala nezavisnost nacionalnih administrativnih tijela za zaštitu konkurencije prilikom primjene članova 101 i 102 UFEU, države članice će osigurati da takva tijela obavljaju svoje dužnosti i vrše svoja ovlaštenja nepristrasno i u interesu efikasne i ujednačene primjene tih odredbi, podložno proporcionalnim zahtjevima odgovornosti i bez dovođenja u pitanje bliske saradnje između tijela za zaštitu konkurencije u Evropskoj mreži za zaštitu konkurencije .	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći. Savjet Agencije Član 22	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članovima 5 i 12 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	

	... Članove i predsjednika Savjeta imenuje Vlada, na osnovu postupka sprovedenog po javnom konkursu, vodeći računa o rodnoj ravnopravnosti. Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; Tužba u upravnom sporu Član 76 Protiv rješenja koje donosi Agencija u postupcima koji se vode po ovom zakonu može se pokrenuti upravni spor.			
Države članice će posebno osigurati da osoblje i osobe koje donose odluke koristeći ovlaštenja iz članova 10. do 13. i člana 16. ove Direktive u nacionalnim upravnim tijelima za zaštitu konkurencije: (a)mogu obavljati svoje dužnosti i koristiti svoja ovlaštenja za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a neovisno od političkog i drugog vanjskog utjecaja;	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.	Potpuno usklađeno		
(b)ne traže niti primaju bilo kakve upute od vlade ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog subjekta prilikom			Materija je regulisana članom 5.1 i 12.1	

obavljanja svojih dužnosti i korištenja svojih ovlaštenja za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a, ne dovodeći u pitanje pravo vlade države članice, gdje je to primjenjivo, da donosi opća pravila politike koja nisu povezana sa sektorskim istragama ili specifičnim postupcima provođenja zakona; i	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.	Potpuno usklađeno	Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	
(c)suzdrže se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje su nespojive s obavljanjem njihovih dužnosti i/ili s korištenjem njihovih ovlaštenja za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a te podliježu postupcima koji osiguravaju da se, u razumnom roku nakon prestanka dužnosti, suzdrže od bavljenja postupcima izvršenja koji bi mogli dovesti do sukoba interesa .	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9.1-2 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 54/24), članom 20f1.6 Zakona o zaštiti konkurencije ("Službeni list Crne Gore", br. 44/12, 13/18, i 145/21) i članom 75.1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19, 8/21, 37/22 i 3/26)	
Osobe koje donose odluke koristeći ovlaštenja iz članova 10 do 13 i člana 16 ove Direktive u nacionalnim upravnim	Prestanak mandata i razrješenje predsjednika i člana Savjeta Član 25	Potpuno usklađeno		

tijelima za zaštitu konkurencije ne smiju biti otpuštene iz tih tijela iz razloga koji se odnose na pravilno obavljanje njihovih dužnosti ili na pravilno korištenje njihovih ovlaštenja za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a, kako je navedeno u članu 5(2) ove Direktive.	Predsjedniku i članu Savjeta mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan i razrješenjem. Vlada će razriješiti predsjednika, odnosno člana Savjeta, ako: 1) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije; 2) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost; 3) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije; 4) je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti; 5) nastupi jedan od razloga iz člana 24 ovog zakona; 6) utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za imenovanje predsjednika ili člana Savjeta dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje; ili 7) na lični zahtjev. Predsjednik ili član Savjeta zahtjev za razrješenje podnosi Vladi. Predsjednik ili član Savjeta dužan je da o podnošenju zahtjeva za razrješenje obavijesti Savjet, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Razlozi za razrješenje predsjednika i članova Savjeta posebno se obrazlažu. Odluka o razrješenju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore". Protiv odluke o razrješenju može se pokrenuti upravni spor.			
Mogu biti otpušteni samo ako više ne ispunjavaju uslove potrebne za obavljanje svojih dužnosti ili ako su proglašeni krivima za ozbiljan prekršaj prema nacionalnom zakonodavstvu.	Prestanak mandata i razrješenje predsjednika i člana Savjeta Član 25 ...	Potpuno usklađeno		

	Vlada će razriješiti predsjednika, odnosno člana Savjeta, ako: 1) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije; 2) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost; 3) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije; 4) je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti; 5) nastupi jedan od razloga iz člana 24 ovog zakona; Prestanak mandata i razrješenje predsjednika i člana Savjeta Član 25 ... Vlada će razriješiti predsjednika, odnosno člana Savjeta, ako: 1) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;			
Uslovi potrebni za obavljanje njihovih dužnosti, kao i šta predstavlja ozbiljan prekršaj, unaprijed se utvrđuju nacionalnim zakonodavstvom, uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem efikasne provedbe.	Uslovi i postupak za imenovanje predsjednika i članova Savjeta Član 23 Za predsjednika i člana Savjeta može biti imenovano lice koje je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori koji, pored opštih, ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1) ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti prava ili ekonomije; 2) uživa lični i profesionalni ugled;	Potpuno usklađeno		

	3) ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti prava ili ekonomije. Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova Savjeta objavljuje komisija koju imenuje Vlada (u daljem tekstu: Komisija), najkasnije 90 dana prije isteka mandata članu Savjeta, odnosno odmah po razrješenju člana Savjeta u skladu sa članom 25 ovog zakona. Javni konkurs objavljuje se u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore. Javni konkurs naročito sadrži uslove i kriterijume za imenovanje predsjednika i člana Savjeta, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi za potrebe javnog konkursa. Uz dokumentaciju iz stava 4 ovog člana, kandidat obavezno dostavlja i pisanu izjavu o nepostojanju ograničenja za imenovanje u smislu člana 24 ovog zakona. Komisija provjerava da li kandidati za predsjednika i članove Savjeta ispunjavaju uslove za imenovanje, obavlja intervju sa kandidatima koji te uslove ispunjavaju i dostavlja Vladi rang listu kandidata za imenovanje predsjednika i članova Savjeta. Ako svi prijavljeni kandidati za predsjednika, odnosno članove Savjeta ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, prilikom utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za članove Savjeta, Komisija uzima u obzir sljedeće kriterijume: 1) dužinu i radno iskustvo kandidata; 2) relevantno iskustvo kandidata iz oblasti zaštite konkurencije i/ili kontrole državne pomoći. Komisija je dužna da u roku od 60 dana od dana isteka javnog konkursa dostavi Vladi obrazloženi predlog rang liste kandidata za predsjednika i članove Savjeta Agencije. Ograničenja za imenovanje predsjednika i članova Savjeta Član 24 Za predsjednika i člana Savjeta ne može biti imenovano lice koje je:			
--	--	--	--	--

	1) u posljednjih deset godina obavljalo ili obavlja funkcije: a) poslanika ili odbornika; b) člana Vlade; c) u političkom subjektu (predsjednik partije, član predsjedništva, njihovi zamjenici, član izvršnog i glavnog odbora i drugi funkcioner u političkoj partiji u skladu sa statutom partije); 2) pravosnažno osuđeno za krivično djelo zbog zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare ili drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije na koju se imenuje. Prestanak mandata i razrješenje predsjednika i člana Savjeta Član 25 Predsjedniku i članu Savjeta mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan i razrješenjem. Vlada će razriješiti predsjednika, odnosno člana Savjeta, ako: 1) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije; 2) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost; 3) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije; 4) je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti; 5) nastupi jedan od razloga iz člana 24 ovog zakona; 6) utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za imenovanje predsjednika ili člana Savjeta dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje; ili 7) na lični zahtjev. Predsjednik ili član Savjeta zahtjev za razrješenje podnosi Vladi.			
--	---	--	--	--

	Predsjednik ili član Savjeta dužan je da o podnošenju zahtjeva za razrješenje obavijesti Savjet, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Razlozi za razrješenje predsjednika i članova Savjeta posebno se obrazlažu. Odluka o razrješenju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore". Protiv odluke o razrješenju može se pokrenuti upravni spor.			
Države članice osiguravaju da se članovi tijela za donošenje odluka nacionalnih upravnih tijela za zaštitu konkurencije biraju, zapošljavaju ili imenuju u skladu s jasnim i transparentnim postupcima unaprijed utvrđenim nacionalnim pravom.	Uslovi i postupak za imenovanje predsjednika i članova Savjeta Član 23 Za predsjednika i člana Savjeta može biti imenovano lice koje je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori koji, pored opštih, ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1) ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti prava ili ekonomije; 2) uživa lični i profesionalni ugled; 3) ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti prava ili ekonomije. Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova Savjeta objavljuje komisija koju imenuje Vlada (u daljem tekstu: Komisija), najkasnije 90 dana prije isteka mandata članu Savjeta, odnosno odmah po razrješenju člana Savjeta u skladu sa članom 25 ovog zakona. Javni konkurs objavljuje se u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore. Javni konkurs naročito sadrži uslove i kriterijume za imenovanje predsjednika i člana Savjeta, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi za potrebe javnog konkursa.	Potpuno usklađeno		

	Uz dokumentaciju iz stava 4 ovog člana, kandidat obavezno dostavlja i pisanu izjavu o nepostojanju ograničenja za imenovanje u smislu člana 24 ovog zakona. Komisija provjerava da li kandidati za predsjednika i članove Savjeta ispunjavaju uslove za imenovanje, obavlja intervju sa kandidatima koji te uslove ispunjavaju i dostavlja Vladi rang listu kandidata za imenovanje predsjednika i članova Savjeta. Ako svi prijavljeni kandidati za predsjednika, odnosno članove Savjeta ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, prilikom utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za članove Savjeta, Komisija uzima u obzir sljedeće kriterijume: 1) dužinu i radno iskustvo kandidata; 2) relevantno iskustvo kandidata iz oblasti zaštite konkurencije i/ili kontrole državne pomoći. Komisija je dužna da u roku od 60 dana od dana isteka javnog konkursa dostavi Vladi obrazloženi predlog rang liste kandidata za predsjednika i članove Savjeta Agencije.			
Države članice osiguravaju da se članovi tijela za donošenje odluka nacionalnih upravnih tijela za zaštitu konkurencije biraju, zapošljavaju ili imenuju u skladu s jasnim i transparentnim postupcima unaprijed utvrđenim nacionalnim pravom.	Uslovi i postupak za imenovanje predsjednika i članova Savjeta Član 23 Za predsjednika i člana Savjeta može biti imenovano lice koje je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori koji, pored opštih, ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1) ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti prava ili ekonomije; 2) uživa lični i profesionalni ugled; 3) ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti prava ili ekonomije. Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova Savjeta objavljuje komisija koju imenuje Vlada (u daljem tekstu: Komisija), najkasnije 90 dana prije isteka mandata	Potpuno usklađeno		

	članu Savjeta, odnosno odmah po razrješenju člana Savjeta u skladu sa članom 25 ovog zakona. Javni konkurs objavljuje se u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore. Javni konkurs naročito sadrži uslove i kriterijume za imenovanje predsjednika i člana Savjeta, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi za potrebe javnog konkursa. Uz dokumentaciju iz stava 4 ovog člana, kandidat obavezno dostavlja i pisanu izjavu o nepostojanju ograničenja za imenovanje u smislu člana 24 ovog zakona. Komisija provjerava da li kandidati za predsjednika i članove Savjeta ispunjavaju uslove za imenovanje, obavlja intervju sa kandidatima koji te uslove ispunjavaju i dostavlja Vladi rang listu kandidata za imenovanje predsjednika i članova Savjeta. Ako svi prijavljeni kandidati za predsjednika, odnosno članove Savjeta ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, prilikom utvrđivanja rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za članove Savjeta, Komisija uzima u obzir sljedeće kriterijume: 1) dužinu i radno iskustvo kandidata; 2) relevantno iskustvo kandidata iz oblasti zaštite konkurencije i/ili kontrole državne pomoći. Komisija je dužna da u roku od 60 dana od dana isteka javnog konkursa dostavi Vladi obrazloženi predlog rang liste kandidata za predsjednika i članove Savjeta Agencije.			
Nacionalna administrativna tijela za zaštitu konkurencije imaju ovlaštenje da odrede svoje prioritete za obavljanje zadataka za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a, kako je navedeno u članu 5(2) ove Direktive.	Status i nadležnosti Agencije Član 19 ... Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju	Potpuno usklađeno		

	ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona.			
U mjeri u kojoj su nacionalni administrativni organi za zaštitu konkurencije obavezni razmatrati formalne pritužbe, ti organi imaju ovlaštenje odbiti takve pritužbe na osnovu toga što ih ne smatraju prioritetom u provođenju zakona.	Pokretanje postupka po službenoj dužnosti Član 41 Agencija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i kada na osnovu podnijetih inicijativa, informacija, dokumenata i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije. O pokretanju postupka direktor Agencije donosi rješenje. Postupak se smatra pokrenutim danom dostavljanja rješenja o pokretanju postupka stranci. Rješenje o pokretanju postupka sadrži: 1) opis radnji ili akata koji mogu predstavljati povredu konkurencije; 2) razloge i pravni osnov za pokretanje postupka; 3) poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave Agenciji podatke, dokumenta ili informacije koji mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku.	Potpuno usklađeno		

	Rješenje iz stava 2 ovog člana može se objaviti u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.			
Ovo ne dovodi u pitanje ovlaštenje nacionalnih administrativnih tijela za zaštitu konkurencije da odbace žalbe iz drugih razloga definiranih nacionalnim pravom.	Pokretanje postupka po službenoj dužnosti Član 41 Agencija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i kada na osnovu podnijetih inicijativa, informacija, dokumenata i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije. O pokretanju postupka direktor Agencije donosi rješenje. Postupak se smatra pokrenutim danom dostavljanja rješenja o pokretanju postupka stranci. Rješenje o pokretanju postupka sadrži: 1) opis radnji ili akata koji mogu predstavljati povredu konkurencije; 2) razloge i pravni osnov za pokretanje postupka; 3) poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave Agenciji podatke, dokumenta ili informacije koji mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku. Rješenje iz stava 2 ovog člana može se objaviti u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.	Potpuno usklađeno		

Član 5 Resursi Države članice će osigurati najmanje da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju dovoljan broj kvalificiranog osoblja i dovoljne finansijske, tehničke i tehnološke resurse koji su potrebni za efikasno obavljanje njihovih dužnosti i za efikasno korištenje njihovih ovlaštenja za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a, kako je utvrđeno u stavu 2 ovog člana.	Finansiranje Agencije Član 37 Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Zahtjev za budžetskim sredstvima Agencije utvrđuje Savjet Agencije i dostavlja ga organu državne uprave nadležnom za poslove finansija.	Potpuno usklađeno		
Za potrebe stava 1, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije moći će, kao minimum, provoditi istrage s ciljem primjene članova 101 i 102 UFEU-a, donositi odluke kojima se primjenjuju te odredbe na osnovu člana 5 Uredbe (EZ) br. 1/2003; i blisko sarađivati u Evropskoj mreži za konkurenciju s ciljem osiguranja efikasne i ujednačene primjene članova 101 i 102 UFEU-a.	Finansiranje Agencije Član 37 Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Zahtjev za budžetskim sredstvima Agencije utvrđuje Savjet Agencije i dostavlja ga organu državne uprave nadležnom za poslove finansija.	Potpuno usklađeno		
U mjeri u kojoj je to predviđeno nacionalnim pravom, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije također će moći savjetovati javne institucije i tijela, gdje je to primjereno, o zakonskim, regulatornim i administrativnim mjerama koje mogu imati utjecaj na konkurenciju na unutarnjem tržištu, kao i promovirati javnu svijest o članovima 101 i 102 UFEU-a.	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... 5) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć.	Potpuno usklađeno		
Bez obzira na nacionalna budžetska pravila i postupke, države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju nezavisnost u trošenju dodijeljenog	Finansiranje Agencije Član 37	Potpuno usklađeno		

budžeta u svrhu obavljanja svojih dužnosti kako je navedeno u stavu 2.	Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Zahtjev za budžetskim sredstvima Agencije utvrđuje Savjet Agencije i dostavlja ga organu državne uprave nadležnom za poslove finansija.			
Države članice će osigurati da nacionalna administrativna tijela za zaštitu konkurencije podnose periodične izvještaje o svojim aktivnostima i resursima vladinom ili parlamentarnom tijelu.	Godišnji program rada i izvještaj o radu Član 38 ... Agencija je dužna da do kraja prvog kvartala tekuće godine, podnese Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu koji sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, podatke o realizaciji ciljeva iz programa rada državne agencije, ocjenu stanja i mjera koje su preduzete za unaprjeđenje stanja i finansijski izvještaj.	Potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da takvi izvještaji uključuju informacije o imenovanjima i razrješenjima članova tijela za donošenje odluka , iznosu resursa koji su dodijeljeni u odgovarajućoj godini i svim promjenama tog iznosa u odnosu na prethodne godine.	Godišnji program rada i izvještaj o radu Član 38 ... Agencija je dužna da do kraja prvog kvartala tekuće godine, podnese Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu koji sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, podatke o realizaciji ciljeva iz programa rada državne agencije, ocjenu stanja i mjera koje su preduzete za unaprjeđenje stanja i finansijski izvještaj.	Potpuno usklađeno		
Takvi izvještaji će biti javno dostupni.	Pojedinačna izuzeća Član 12 Za sporazume koji ispunjavaju uslove za pojedinačno izuzeće od zabrane iz člana 9 ovog zakona nije potrebno odobrenje Agencije. U slučaju pokretanja ispitnog postupka protiv učesnika u sporazumu, teret dokazivanja da sporazum ispunjava uslove za pojedinačno izuzeće od zabrane je na učesniku sporazuma.	Potpuno usklađeno		

POGLAVLJE IV OVLASTI Član 6 Ovlaštenje za pregled poslovnih prostorija Države članice osiguravaju da nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije mogu provoditi sve potrebne nenajavljene inspekcije poduzeća i udruženja poduzeća radi primjene članova 101 i 102 UFEU-a.	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu; 4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog	Potpuno usklađeno		
---	--	--	--	--

	uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena; 6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije. Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.			
Države članice osiguravaju da službenici i druge prateće osobe koje su nacionalna tijela za zaštitu konkurencije ovlastila ili imenovala za provođenje takvih inspekcija budu, kao minimum, ovlašćeni: (a) ulaziti u bilo koje prostorije, zemljište i prevozna sredstva preduzeća i udruženja preduzeća	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida.	Potpuno usklađeno		

	U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu; 4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena; 6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku.			
--	---	--	--	--

	Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlaštenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlaštenja i postupanje policije. Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlaštenja i postupanje policije.			
(b)pregledati knjige i ostale dokumente vezane za poslovanje, bez obzira na medij na kojem su pohranjeni, te imati pravo pristupa svim informacijama kojima je dostupan subjekt koji je predmet inspekcije	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi);	Potpuno usklađeno		
(c)uzimati ili pribavljati, u bilo kojem obliku, kopije ili izvatke iz takvih knjiga ili zapisa i, gdje to smatraju prikladnim, nastaviti s takvim pretraživanjem	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 ...	Potpuno usklađeno		

informacija i odabirom kopija ili izvataka u prostorijama nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije ili u bilo kojim drugim određenim prostorijama	3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu;			
(d)zapečatiti sve poslovne prostorije i knjige ili evidencije za period i u mjeri potrebnoj za inspekciju	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu;	Potpuno usklađeno		

	4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena; 6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlaštenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije. Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.			
(e)tražiti od bilo kojeg predstavnika ili člana osoblja preduzeća ili udruženja preduzeća objašnjenja o	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45	Potpuno usklađeno		

činjenicama ili dokumentima koji se odnose na predmet i svrhu inspekcije i evidentirati odgovore	Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu; 4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena;			
---	--	--	--	--

	6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije. Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.			
Države članice će osigurati da se od preduzeća i udruženja preduzeća zahtijeva da se podvrgnu inspekcijama iz stava 1.	5. Procesne novčane kazne Periodične novčane kazne Član 71 Agencija može učesnika na tržištu koji nije ispunio obaveze naložene rješenjem kazniti periodičnom novčanom kaznom za svaki dan neispunjenja naložene obaveze, ako: 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv	Potpuno usklađeno		

	Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona; 2) označi kao privilegovanu komunikaciju podatke ili dokumentaciju suprotno članu 48 ovog zakona; 3) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 45 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije; 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona. Visinu periodične novčane kazne i rok za plaćanje Agencija određuje rješenjem. Agencija rješenjem iz stava 2 ovog člana periodičnu novčanu kaznu određuje tako da se ukupni prihod učesnika na tržištu koji je ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji podijeli sa brojem dana u finansijskoj godini (prosječni dnevni prihod u prethodnoj finansijskoj godini), pa se procenat tako dobijenog iznosa za jedan dan pomnoži sa brojem dana, računajući od dana neispunjavanja obaveze naložene rješenjem Agencije do dana kada je učesnik na tržištu u cijelosti postupio po istom rješenju. Najviša periodična novčana kazna ne može biti viša od 5% vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj finansijskoj godini, za svaki dan neispunjavanja naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana, izračunatog od dana navedenog u tom rješenju. Agencija će donijeti rješenje iz stava 2 ovog člana kada ocijeni da je periodična novčana kazna srazmjerna težini i			
--	--	--	--	--

	trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, posljedicama za druge učesnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, pa je stoga donošenje rješenja iz stava 2 ovog člana cjelishodno i ima odvrćajući efekat. Prilikom određivanja iznosa periodične novčane kazne u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana. U slučaju donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, a u vezi sa stavom 1 ovog člana, smatra se da periodična novčana kazna zamjenjuje novčanu kaznu za prekršaj iz člana 90 stav 1 tačka 4 ovog zakona i člana 91 stav 1 tač. 1 do 3, Agencija u tom slučaju neće podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odnosno neće izdati prekršajni nalog za isti prekršaj.			
Države članice će također osigurati da, u slučaju da se preduzeće ili udruženje preduzeća protivi inspekciji koju je naložilo nacionalno administrativno tijelo za zaštitu konkurencije i/ili koje je odobrilo nacionalno sudsko tijelo, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu dobiti potrebnu pomoć policije ili ekvivalentnog tijela za provođenje zakona kako bi im se omogućilo provođenje inspekcije. Takva pomoć se može dobiti i kao mjera predostrožnosti.	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 ... Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.	Potpuno usklađeno		
Ovaj članak ne dovodi u pitanje zahtjeve prema nacionalnom zakonodavstvu za prethodno odobrenje	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

takvih inspekcija od strane nacionalnog pravosudnog organa.				
Član 7 Ovlaštenje za pregled drugih prostorija Države članice osiguravaju da, ako postoji razumna sumnja da se knjige ili drugi zapisi koji se odnose na poslovanje i predmet inspekcije, a koji mogu biti relevantni za dokazivanje kršenja člana 101. ili člana 102. UFEU-a, čuvaju u bilo kojim prostorijama, zemljištu ili prijevoznim sredstvima osim onih navedenih u tački (a) člana 6(1) ove Direktive , uključujući domove direktora, menadžera i drugih članova osoblja preduzeća ili udruženja preduzeća, nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije mogu provoditi nenajavljene inspekcije u takvim prostorijama, zemljištu i prijevoznim sredstvima.	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu; 4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog	Potpuno usklađeno		

	uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena; 6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije. Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.			
Takve inspekcije se ne smiju provoditi bez prethodnog odobrenja nacionalnog pravosudnog organa.	Uvid u poslovne knjige i zapise van službenih prostorija Član 46 Ako postoji osnovana sumnja da se knjige ili druga dokumentacija vezana za poslovanje i predmet postupka, koji mogu biti relevantni za utvrđivanje povrede iz čl. 8 i 15 ovog zakona, čuvaju u prostorijama, na zemljištu ili u sredstvima prevoza ili u poslovnim prostorijama koje nijesu poslovne prostorije učesnika na tržištu ili udruženja učesnika na tržištu, uključujući i privatne objekte, sredstva prevoza ili zemljište direktora, članova organa upravljanja i	potpuno usklađeno		

	zaposlenih, Agencija može izvršiti neposredni uvid u takve prostorije, zemljišta i sredstva prevoza. Neposredni uvid iz stava 1 ovog člana može se vršiti samo na osnovu prethodnog rješenja Upravnog suda Crne Gore, donijetog na zahtjev Agencije.			
Države članice osiguravaju da službenici i druge prateće osobe koje su nacionalna tijela za zaštitu konkurencije ovlastila ili imenovala za provođenje inspekcije u skladu sa stavom 1. ovog člana imaju najmanje ovlaštenja utvrđena u tačkama (a), (b) i (c) člana 6(1) i članu 6(2).	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu;	Potpuno usklađeno		

	4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena; 6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije. Bez obzira na stav 4 ovog člana, Agencija može zatražiti od organa nadležnog za policijske poslove da pruži pomoć u preduzimanju određenih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije. Uvid u poslovne knjige i zapise van službenih prostorija Član 46 Ako postoji osnovana sumnja da se knjige ili druga dokumentacija vezana za poslovanje i predmet postupka,			
--	---	--	--	--

	koji mogu biti relevantni za utvrđivanje povrede iz čl. 8 i 15 ovog zakona, čuvaju u prostorijama, na zemljištu ili u sredstvima prevoza ili u poslovnim prostorijama koje nijesu poslovne prostorije učesnika na tržištu ili udruženja učesnika na tržištu, uključujući i privatne objekte, sredstva prevoza ili zemljište direktora, članova organa upravljanja i zaposlenih, Agencija može izvršiti neposredni uvid u takve prostorije, zemljišta i sredstva prevoza. Neposredni uvid iz stava 1 ovog člana može se vršiti samo na osnovu prethodnog rješenja Upravnog suda Crne Gore, donijetog na zahtjev Agencije. Upravni sud Crne Gore je dužan da u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva Agencije iz stava 2 ovog člana, donese rješenje o vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana. Rješenje iz stava 3 ovog člana sadrži: 1) oznaku predmeta iz stava 1 ovog člana; 2) pravni osnov za vršenje neposrednog uvida; 3) rok za vršenje neposrednog uvida. Na pitanja u vezi sa vršenjem neposrednog uvida koja nijesu uređena ovim članom, shodno se primjenjuju odredbe u vezi sa vršenjem neposrednog uvida iz člana 45 ovog zakona.			
Član 8 Zahtjevi za informacijama Države članice osiguravaju da nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije mogu zahtijevati od preduzeća i udruženja preduzeća da dostave sve potrebne informacije za primjenu članova 101 i 102 UFEU u određenom i razumnom roku.	Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije Član 53 Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u razumnom roku, koji odredi Agencija, dostave podatke i dokumentaciju i/ili, na poziv Agencije, daju usmene izjave od značaja za utvrđivanje	Potpuno usklađeno		

	činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom. Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije. Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži obavještenje da će se o davanju izjave sačiniti zapisnik. Lice kome je podniet zahtjev nema pravo da se poziva na poslovnu tajnu radi odbijanja saopštavanja određenog podatka ili davanja dokumentacije.			
Takvi zahtjevi za informacijama moraju biti proporcionalni i ne smiju prisiljavati primaoca zahtjeva da priznaju kršenje članova 101 i 102 UFEU.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	
Obaveza pružanja svih potrebnih informacija obuhvata informacije koje su dostupne takvim preduzećima ili udruženjima preduzeća	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6.2 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	
Nacionalna tijela za zaštitu konkurencije također će biti ovlaštena zahtijevati od bilo kojih drugih fizičkih ili pravnih osoba da dostave informacije koje mogu biti relevantne za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a u određenom i razumnom roku.	Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije Član 53 Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u razumnom roku, koji odredi Agencija, dostave podatke i dokumentaciju i/ili, na poziv	Potpuno usklađeno		

	Agencije, daju usmene izjave od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom. Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije. Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži obavještenje da će se o davanju izjave sačiniti zapisnik. Lice kome je podnjet zahtjev nema pravo da se poziva na poslovnu tajnu radi odbijanja saopštavanja određenog podatka ili davanja dokumentacije.			
Član 9 Intervjui Države članice osiguravaju da nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije imaju barem ovlaštenje pozvati bilo kojeg predstavnika poduzeća ili udruženja poduzeća, bilo kojeg predstavnika drugih pravnih osoba i bilo koje fizičko lice, ako takav predstavnik ili lice može posjedovati informacije relevantne za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a, da se pojave na razgovoru.	Usmena rasprava Član 50 Agencija odlučuje bez održavanja usmene rasprave, osim ako učesnik na tržištu koji je stranka u postupku zatraži usmenu raspravu ili po sopstvenoj procjeni u toku postupka utvrdi da je potrebno da se usmena rasprava održi. Ukoliko je potrebno za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica i okolnosti u postupku, Agencija može pozvati bilo koje drugo lice da se pisanim putem izjasni i da prisustvuje usmenoj raspravi. U postupcima pred Agencijom u kojima se održava usmena rasprava, radi zaštite službene i poslovne tajne, isključena je javnost. Pod poslovnom tajnom smatraju se naročito poslovne informacije koje imaju stvarnu ili potencijalnu tržišnu vrijednost, a čije bi otkrivanje ili upotreba mogla rezultirati ekonomskom prednošću za druge učesnike na tržištu.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 70.1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	

	Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije Član 53 Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u razumnom roku, koji odredi Agencija, dostave podatke i dokumentaciju i/ili, na poziv Agencije, daju usmene izjave od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom. Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije. Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži obavještenje da će se o davanju izjave sačiniti zapisnik. Lice kome je podnijet zahtjev nema pravo da se poziva na poslovnu tajnu radi odbijanja saopštavanja određenog podatka ili davanja dokumentacije.			
Član 10 Utvrđivanje i prekid kršenja Države članice osiguravaju da, kada nacionalna tijela za zaštitu konkurencije utvrde kršenje člana 101. ili 102. UFEU-a, mogu odlukom zahtijevati od dotičnih preduzeća i udruženja preduzeća da prestanu s tim kršenjem.	Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma Član 56 ... Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona ili kada utvrdi da sporazum ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak.	Potpuno usklađeno		
U tu svrhu, oni mogu nametnuti bilo kakve bihevioralne ili strukturne mjere koje su proporcionalne počinjenom kršenju i neophodne za efikasno okončanje kršenja.	Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma Član 56 ... Rješenjem iz stava 1 ovog člana Agencija će naložiti strankama u postupku ispunjenje određenih uslova ili preduzimanje određenih mjera iz člana 70 ovog zakona, koje su srazmjerne učinjenoj povredi i neophodne da se povreda efikasno ukloni, radi otklanja štetnih posljedica i	Potpuno usklađeno		

	uspostavljanja efikasne konkurencije na tržištu, kao i rokove za njihovo izvršenje. Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona ili kada utvrdi da sporazum ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak. Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma Član 56 ... Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona ili kada utvrdi da sporazum ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak.			
Prilikom izbora između dva jednako efikasna pravna sredstva, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije odabrat će pravno sredstvo koje je najmanje opterećujuće za preduzeće, u skladu s načelom proporcionalnosti.	Mjere ponašanja i strukturne mjere Član 70 Rješenjem o utvrđivanju povrede konkurencije Agencija može da naloži mjere za otklanjanje utvrđene povrede konkurencije, odnosno sprječavanje njenog nastanka ili slične povrede i preduzimanje određene radnje ili zabranu preduzimanja određene radnje (mjere ponašanja). Mjere iz stava 1 ovog člana moraju biti srazmjerne težini utvrđene povrede konkurencije, neophodne za njeno efikasno otklanjanje i u neposrednoj vezi sa aktima ili radnjama koje su izazvale povredu. Ako se utvrdi postojanje povrede konkurencije i značajne opasnosti od ponavljanja iste ili slične povrede kao neposredne posljedice strukture učesnika na tržištu, Agencija može da odredi mjeru koja ima za cilj promjenu u strukturi učesnika na tržištu radi otklanjanja te opasnosti	Potpuno usklađeno		

	(strukturne mjere), odnosno vraćanja na strukturu koja je postojala prije nastupanja utvrđene povrede. Strukturna mjera se određuje samo ako nema mogućnosti za određivanje jednako ili približno efikasne mjere ponašanja ili ako bi određivanje mjere ponašanja predstavljalo veći teret za učesnika na tržištu nego konkretna strukturna mjera, odnosno ako ranije izrečena mjera ponašanja povodom iste povrede konkurencije nije sprovedena u cjelini. Strukturne mjere iz stava 3 ovog člana mogu biti mjere: prodaje (prenosa ili otuđenja) postojećeg privrednog društva, njegovog dijela ili grupe društava drugim licima koja nijesu povezana sa učesnikom na tržištu na koga se ove mjere odnose; raskid ugovora o zajedničkom ulaganju i osnivanju privrednog društva; ukidanje personalne povezanosti (upravni organi i organi odlučivanja u društvu), kao i druge mjere u skladu sa zakonom.			
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju ovlasti utvrditi da je u prošlosti počinjeno kršenje članka 101. ili 102. UFEU-a.	Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka Član 92 Postupak za utvrđivanje povrede konkurencije iz čl. 90 i 91 ovog zakona ne može se pokrenuti, ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj izvršen. Zastarjelost gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	
U slučajevima kada, nakon što su obavijestili Komisiju u skladu s članom 11(3) Uredbe (EZ) br. 1/2003, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije odluče da nema osnova za nastavak postupka provođenja zakona i kao rezultat toga zatvore taj postupak, države članice osiguravaju da ta nacionalna tijela za zaštitu konkurencije o tome obavijeste Komisiju.	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 ... Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa	Potpuno usklađeno		

	članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju.			
Član 11 Privremene mjere Države članice će osigurati da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije budu ovlaštena djelovati na vlastitu inicijativu kako bi odlukom naredila uvođenje privremenih mjera preduzećima i udruženjima preduzeća, barem u slučajevima kada postoji hitnost zbog rizika od ozbiljne i nepopravljive štete za konkurenciju, na osnovu prima facie nalaza kršenja člana 101 ili člana 102 UFEU.	Privremene mjere Član 58 Ako od radnji ili akata koji su predmet postupka postoji opasnost od nastupanja nenadoknadive štete za lica na koja se te radnje i akti neposredno odnose, Agencija može da naloži privremenu mjeru prestanka vršenja tih radnji ili primjene akata, odnosno obavezu preduzimanja radnji ili uzdržavanja od preduzimanja radnji kojima se sprječavaju ili otklanjaju njihove štetne posljedice. Privremenu mjeru iz stava 1 ovog člana direktor Agencije nalaže rješenjem. Rješenjem iz stava 2 ovog člana utvrđuje se trajanje privremene mjere iz stava 1 ovog člana, pri čemu ista mjera može trajati najduže do donošenja odluke Agencije u tom postupku. Agencija može produžiti trajanje privremene mjere u mjeri u kojoj je to neophodno i opravdano, a najduže do okončanja postupka.	Potpuno usklađeno		
Takva odluka mora biti proporcionalna i primjenjivat će se ili u određenom vremenskom periodu, koji se može obnoviti u mjeri u kojoj je to potrebno i prikladno, ili do donošenja konačne odluke.	Privremene mjere Član 58 ... Rješenjem iz stava 2 ovog člana utvrđuje se trajanje privremene mjere iz stava 1 ovog člana, pri čemu ista mjera može trajati najduže do donošenja odluke Agencije u tom postupku. Agencija može produžiti trajanje privremene mjere u mjeri u kojoj je to neophodno i opravdano, a najduže do okončanja postupka.		Materija je regulisana članom članom 6 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	

Nacionalna tijela za zaštitu konkurencije obavješćuju Evropsku mrežu za zaštitu konkurencije o uvođenju tih privremenih mjera.	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku. Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku. Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju.	Potpuno usklađeno		

	Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije. Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku.			
Član 12 Obaveze Države članice osiguravaju da, u postupcima provedbe pokrenutim s ciljem donošenja odluke kojom se zahtijeva okončanje kršenja člana 101. ili člana 102. UFEU-a, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu, nakon što formalno ili neformalno zatraže mišljenja učesnika na tržištu, odlukom proglasiti obaveze koje ponude preduzeća ili udruženja preduzeća obavezujućim, kada te obaveze zadovoljavaju	Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 Nakon pokretanja ispitnog postupka u smislu ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o utvrđenim činjenicama okolnostima i zaključcima u postupku, stranka u postupku može Agenciji predložiti mjere, uslove i rokove kojima će otkloniti negativne efekte njenog postupanja ili propuštanja postupanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može u izuzetnim okolnostima da prihvati predlog mjera, uslova i	poptuno usklađeno		

zabrinutosti koje su izrazila nacionalna tijela za zaštitu konkurencije.	rokova i nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, a prije donošenja odluke. Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 ... Agencija će na svojoj internet stranici objaviti obavještenje o podnošenju predloga stranke iz stava 1 ovog člana, koje sadrži sažeti opis predloga i bitne elemente predmeta, uz poziv svim zainteresovanim licima da u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obavještenja dostave pisane komentare i mišljenja.			
Takva odluka može se donijeti na određeni period i mora zaključiti da više ne postoje razlozi za djelovanje dotičnog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije .	Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 ... Ako Agencija utvrdi da su predložene mjere, uslovi i rokovi iz stava 1 ovog člana dovoljni za ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti sprovođenje predloženih mjera, kao i uslove i rokove za njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak.	Potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju efektivna ovlaštenja za praćenje provedbe obaveza iz stava 1.	Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 Nakon pokretanja ispitnog postupka u smislu ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o utvrđenim činjenicama okolnostima i zaključcima u postupku, stranka u postupku može Agenciji predložiti mjere, uslove i rokove kojima će otkloniti negativne efekte njenog postupanja ili propuštanja postupanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može u izuzetnim okolnostima da prihvati predlog mjera, uslova i rokova i	Potpuno usklađeno		

	nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, a prije donošenja odluke. Agencija će na svojoj internet stranici objaviti obavještenje o podnošenju predloga stranke iz stava 1 ovog člana, koje sadrži sažeti opis predloga i bitne elemente predmeta, uz poziv svim zainteresovanim licima da u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obavještenja dostave pisane komentare i mišljenja. Ako Agencija utvrdi da su predložene mjere, uslovi i rokovi iz stava 1 ovog člana dovoljni za ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti sprovođenje predloženih mjera, kao i uslove i rokove za njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak. Rješenjem iz stava 4 ovog člana Agencija će odrediti i rok u kojem je stranka dužna da dostavi dokaze da su naložene mjere i uslovi sprovedeni u rokovima utvrđenim rješenjem. Mjere, uslove i rokove iz stava 1 ovoga člana Agencija može prihvatiti pod uslovom da: 1) je povreda konkurencije trajala kratko vrijeme; 2) stranka u postupku u potpunosti sarađuje sa Agencijom i 3) se obezbeđuje ekonomičnost postupka. Agencija može da ponovo pokrene postupak utvrđivanja povrede, ako kontrolom utvrdi da se mjere iz st. 4 i 5 ovog člana ne sprovode na način i u roku koji je utvrđen rješenjem iz stava 4 ovog člana ili ako je došlo do znatne izmjene okolnosti na osnovu kojih je donijeto rješenje, odnosno ako je rješenje donijeto na osnovu netačnih, nepotpunih ili neistinitih podataka.			
--	--	--	--	--

Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu ponovo otvoriti postupke provođenja zakona ako je došlo do bitnih promjena bilo koje činjenice na kojoj je zasnovana odluka iz stava 1, ako preduzeća ili udruženja preduzeća djeluju suprotno svojim obavezama ili ako je odluka iz stava 1 zasnovana na nepotpunim, netačnim ili obmanjujućim informacijama koje su dostavile stranke.	Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 Nakon pokretanja ispitnog postupka u smislu ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o utvrđenim činjenicama okolnostima i zaključcima u postupku, stranka u postupku može Agenciji predložiti mjere, uslove i rokove kojima će otkloniti negativne efekte njenog postupanja ili propuštanja postupanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može u izuzetnim okolnostima da prihvati predlog mjera, uslova i rokova i nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, a prije donošenja odluke. Agencija će na svojoj internet stranici objaviti obavještenje o podnošenju predloga stranke iz stava 1 ovog člana, koje sadrži sažeti opis predloga i bitne elemente predmeta, uz poziv svim zainteresovanim licima da u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obavještenja dostave pisane komentare i mišljenja. Ako Agencija utvrdi da su predložene mjere, uslovi i rokovi iz stava 1 ovog člana dovoljni za ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti sprovođenje predloženih mjera, kao i uslove i rokove za njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak. Rješenjem iz stava 4 ovog člana Agencija će odrediti i rok u kojem je stranka dužna da dostavi dokaze da su naložene mjere i uslovi sprovedeni u rokovima utvrđenim rješenjem. Mjere, uslove i rokove iz stava 1 ovoga člana Agencija može prihvatiti pod uslovom da:	Potpuno usklađeno		

	1) je povreda konkurencije trajala kratko vrijeme; 2) stranka u postupku u potpunosti sarađuje sa Agencijom i 3) se obezbeđuje ekonomičnost postupka. Agencija može da ponovo pokrene postupak utvrđivanja povrede, ako kontrolom utvrdi da se mjere iz st. 4 i 5 ovog člana ne sprovode na način i u roku koji je utvrđen rješenjem iz stava 4 ovog člana ili ako je došlo do znatne izmjene okolnosti na osnovu kojih je donijeto rješenje, odnosno ako je rješenje donijeto na osnovu netačnih, nepotpunih ili neistinitih podataka.			
POGLAVLJE V KAZNE I PERIODIČNE KAZNE Član 13 Kazne za preduzeća i udruženja preduzeća Države članice osiguravaju da nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije mogu ili izreći odlukom u vlastitim postupcima provođenja zakona ili zatražiti u nekrivičnim sudskim postupcima izricanje učinkovitih, proporcionalnih i odvrćajućih novčanih kazni poduzećima i udruženjima poduzeća kada, namjerno ili nemarno, prekrše član 101. ili 102. UFEU-a.	Prekršaji Član 90 Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1); 2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15); 3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18); 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70). Član 91 Novčanom kaznom u visini u visini do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 12 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	

	zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45); 2) zloupotrijebi privilegovanu komunikaciju (član 48); 3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75); 4) u zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ne dostavi tačne i istinite podatke i činjenice (član 67 stav 2); 5) ne prekine sprovođenje koncentracije do donošenja rješenja Agencije kojim se namjeravana koncentracija odobrava (član 67 stav 4). Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... 9)podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;			
Države članice će osigurati barem da nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije mogu ili izreći odluku u vlastitim postupcima provođenja zakona ili, u postupcima koji nisu krivični, zatražiti izricanje učinkovitih, proporcionalnih i odvrćajućih novčanih kazni preduzećima i udruženjima preduzeća.	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: ... 9)podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 27.1 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	

	i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; Periodične novčane kazne Član 71 ... Agencija će donijeti rješenje iz stava 2 ovog člana kada ocijeni da je periodična novčana kazna srazmjerna težini i trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, posljedicama za druge učesnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, pa je stoga donošenje rješenja iz stava 2 ovog člana cjelishodno i ima odvrćajući efekat. Prilikom određivanja iznosa periodične novčane kazne u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana. člana.			
Takve kazne će se odrediti srazmjerno njihovom ukupnom svjetskom prometu, u slučaju kada namjerno ili nemarno:	Prekršaji Član 90 Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1); 2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15); 3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18); 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70). Član 91	Potpuno usklađeno		

	Novčanom kaznom u visini u visini do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45); 2) zloupotrijebi privilegovanu komunikaciju (član 48); 3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75); 4) u zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ne dostavi tačne i istinite podatke i činjenice (član 67 stav 2); 5) ne prekine sprovođenje koncentracije do donošenja rješenja Agencije kojim se namjeravana koncentracija odobrava (član 67 stav 4).			
a)ne postupaju u skladu sa inspekcijom iz člana 6(2);	Član 91 ... 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45);	Potpuno usklađeno		
b)pečati koje su postavili službenici ili druge prateće osobe ovlaštene ili imenovane od strane nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije, kako je navedeno u tački (d) člana 6(1) su oštećeni	Član 91 ... 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45);	Potpuno usklađeno		
c))kao odgovor na pitanje iz tačke (e) člana 6(1), daju netačan, obmanjujući odgovor, ne daju ili odbijaju dati potpun odgovor	Član 91 ...	Potpuno usklađeno		

	1) ovlaštena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlaštena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45);			
d)dostavljaju netačne, nepotpune ili obmanjujuće informacije kao odgovor na zahtjev iz člana 8. ili ne dostavljaju informacije u određenom roku;	Član 91 ... 3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75);	Potpuno usklađeno		
e)ako se ne pojave na razgovoru iz člana 9;	Član 91 ... 3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75);	Potpuno usklađeno		
f)ne postupaju u skladu s odlukom iz članova 10, 11 i 12	Periodične novčane kazne Član 71 ... 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona.	Potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da postupci iz stavova 1 i 2 omogućavaju izricanje učinkovitih, proporcionalnih i odvrćajućih novčanih kazni.	Prekršaji Član 90 Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1);	Potpuno usklađeno		

	2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15); 3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18); 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70). Član 91 Novčanom kaznom u visini u visini do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45); 2) zloupotrijebi privilegovanu komunikaciju (član 48); 3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75); 4) u zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ne dostavi tačne i istinite podatke i činjenice (član 67 stav 2); 5) ne prekine sprovođenje koncentracije do donošenja rješenja Agencije kojim se namjeravana koncentracija odobrava (član 67 stav 4). Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze:			
--	--	--	--	--

	- na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom.			
Ovaj članak ne dovodi u pitanje nacionalne zakone koji omogućavaju izricanje sankcija u krivičnim postupcima, pod uslovom da primjena takvih zakona ne utiče na efikasnu i ujednačenu primjenu članova 101 i 102 UFEU.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 270 Krivičnog zakonika "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 44/17, 49/18, 3/20, 144/21, 145/21, 110/23, 123/24 i 121/25) i članovima 5 i 6.1 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. <u>2/07</u>, <u>13/27</u>, <u>30/12</u> i <u>39/16</u>.	
Države članice će osigurati da se, u svrhu izricanja kazni matičnim kompanijama i pravnim i ekonomskim sljednicima preduzeća, primjenjuje pojam preduzeća.	Povezani učesnici Član 4 Ovaj zakon primjenjuje se na povezane učesnike na tržištu. Povezanim učesnicima na tržištu, u smislu ovog zakona, smatraju se dva ili više učesnika koji su povezani na način da jedan učesnik kontroliše drugog ili više učesnika.	Potpuno usklađeno		

	Kontrola iz stava 2 ovog člana postoji u slučaju kada jedan učesnik na tržištu u drugom učesniku na tržištu ima: 1) više od polovine akcija ili udjela, ili 2) više od polovine glasačkih prava, ili 3) pravo na izbor većine članova organa upravljanja ili lica koja su ovlašćena za zastupanje u skladu sa zakonom, ili 4) odlučujući uticaj na upravljanje i vođenje poslova privrednog društva. Povezani učesnici na tržištu, u smislu ovog zakona, smatraju se jednim učesnikom na tržištu.			
Član 14 Obračun kazni Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije prilikom određivanja iznosa novčane kazne koja se izriče za kršenje člana 101. ili 102. UFEU-a uzmu u obzir i težinu i trajanje kršenja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6.2 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17) i članom 27 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu uzeti u obzir odštetu isplaćenu kao rezultat sporazumnog poravnjanja prilikom određivanja iznosa novčane kazne koja se izriče za kršenje člana 101. ili 102. UFEU-a, u skladu s članom 18. stavom 3. Direktive 2014/104/EU.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6.2 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17) i članom 27, 177 i 178 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne	

	podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice.		Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	
Države članice osiguravaju da, u slučaju kada se udruženju preduzeća izrekne novčana kazna za kršenje člana 101. ili 102. UFEU, uzimajući u obzir promet njegovih članova, a udruženje nije solventno, udruženje je obavezno da zatraži doprinose od svojih članova za pokrivanje iznosa kazne.	Prekršaji Član 90 Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1); 2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15); 3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18); 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70). Kada se prekršaj iz stava 1 ovog člana kojeg učini udruženje učesnika na tržištu odnosi na aktivnosti njegovih članova, maksimalni iznos novčane kazne izrečene udruženju ne može biti manji od 10% zbira ukupnog svjetskog prihoda svakog člana koji je aktivan na tržištu na koje utiče povreda koju je učinilo to udruženje. Finansijska odgovornost svakog učesnika na tržištu iz stava 2 ovog člana ne smije da prelazi maksimalni iznos novčane kazne utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana. Ako se novčana kazna za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana izrekne udruženju učesnika na tržištu u skladu sa stavom 2 ovog člana, a udruženje učesnika na tržištu nije solventno, isto je dužno da od učesnika na tržištu koji su članovi udruženja učesnika na tržištu zatraži njihove doprinose radi plaćanja novčane kazne.	Potpuno usklađeno		

	Ako doprinosi iz stava 4 ovog člana nijesu u potpunosti uplaćeni udruženju učesnika na tržištu u roku koji je odredio nadležni sud koji je izrekao novčanu kaznu, nadležni sud može naložiti plaćanje novčane kazne neposredno od bilo kojeg učesnika na tržištu koji je član udruženja učesnika na tržištu, a čiji su predstavnici bili članovi organa nadležnih za donošenje odluka tog udruženja učesnika na tržištu. Ako je to potrebno kako bi se osiguralo plaćanje novčane kazne u punom iznosu, nakon što nadležni sud tim učesnicima na tržištu naloži plaćanje novčane kazne, nadležni sud može takođe naložiti plaćanje preostalog iznosa novčane kazne od svakog od članova udruženja učesnika na tržištu, koji su djelovali na tržištu na kojem je došlo do prekršaja. Međutim, plaćanje na osnovu ovog stava ne zahtijeva se od učesnika na tržištu koji dokažu da nijesu sproveli odluku udruženja učesnika na tržištu koja predstavlja prekršaj i koji nijesu bili u saznanju da takva odluka postoji ili su se od takve odluke aktivno ogradili prije pokretanja prekršajnog postupka.			
Države članice će osigurati da, u slučaju da doprinosi iz stava 3 nisu u potpunosti uplaćeni udruženju preduzeća u roku koji su odredila nacionalna tijela za zaštitu konkurencije, nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu zahtijevati plaćanje kazne direktno od bilo kojeg od preduzeća čiji su predstavnici bili članovi tijela za donošenje odluka tog udruženja. Kada je to potrebno da se osigura potpuna naplata kazne, nakon što nacionalna tijela za zaštitu konkurencije zatraže naplatu od takvih preduzeća, mogu također zahtijevati naplatu preostalog iznosa kazne od bilo kojeg člana udruženja koji je bio aktivan na tržištu na kojem je došlo do povrede.	Prekršaji Član 90 Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1); 2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15); 3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18); 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70).	Potpuno usklađeno		

	Kada se prekršaj iz stava 1 ovog člana kojeg učini udruženje učesnika na tržištu odnosi na aktivnosti njegovih članova, maksimalni iznos novčane kazne izrečene udruženju ne može biti manji od 10% zbira ukupnog svjetskog prihoda svakog člana koji je aktivan na tržištu na koje utiče povreda koju je učinilo to udruženje. Finansijska odgovornost svakog učesnika na tržištu iz stava 2 ovog člana ne smije da prelazi maksimalni iznos novčane kazne utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana. Ako se novčana kazna za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana izrekne udruženju učesnika na tržištu u skladu sa stavom 2 ovog člana, a udruženje učesnika na tržištu nije solventno, isto je dužno da od učesnika na tržištu koji su članovi udruženja učesnika na tržištu zatraži njihove doprinose radi plaćanja novčane kazne. Ako doprinosi iz stava 4 ovog člana nijesu u potpunosti uplaćeni udruženju učesnika na tržištu u roku koji je odredio nadležni sud koji je izrekao novčanu kaznu, nadležni sud može naložiti plaćanje novčane kazne neposredno od bilo kojeg učesnika na tržištu koji je član udruženja učesnika na tržištu, a čiji su predstavnici bili članovi organa nadležnih za donošenje odluka tog udruženja učesnika na tržištu. Ako je to potrebno kako bi se osiguralo plaćanje novčane kazne u punom iznosu, nakon što nadležni sud tim učesnicima na tržištu naloži plaćanje novčane kazne, nadležni sud može takođe naložiti plaćanje preostalog iznosa novčane kazne od svakog od članova udruženja učesnika na tržištu, koji su djelovali na tržištu na kojem je došlo do prekršaja. Međutim, plaćanje na osnovu ovog stava ne zahtijeva se od učesnika na tržištu koji dokažu da nijesu sproveli odluku udruženja učesnika na tržištu koja predstavlja prekršaj i koji nijesu bili u saznanju da takva odluka postoji ili su se od takve odluke aktivno ogradili prije pokretanja prekršajnog postupka.			
Član 15 Maksimalni iznos kazne Države članice osiguravaju da maksimalni iznos kazne koju nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu	Prekršaji Član 90 Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24.8 Zakona o prekršajima ("Službeni	

izreći svakom poduzeću ili udruženju poduzeća koje sudjeluje u kršenju članka 101. ili 102. UFEU-a ne bude manji od 10% ukupnog svjetskog prometa poduzeća ili udruženja poduzeća u poslovnoj godini koja prethodi odluci iz članka 13. stavka 1.	ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: Član 91 Novčanom kaznom u visini u visini do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako:		list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	
Kada se povreda od strane udruženja preduzeća odnosi na aktivnosti njegovih članova, maksimalni iznos kazne ne smije biti manji od 10% ukupnog svjetskog prometa svakog člana aktivnog na tržištu pogođenom povredom udruženja.	Prekršaji Član 90 ... Kada se prekršaj iz stava 1 ovog člana kojeg učini udruženje učesnika na tržištu odnosi na aktivnosti njegovih članova, maksimalni iznos novčane kazne izrečene udruženju ne može biti manji od 10% zbira ukupnog svjetskog prihoda svakog člana koji je aktivan na tržištu na koje utiče povreda koju je učinilo to udruženje.	potpuno usklađeno		
Međutim, finansijska odgovornost svakog preduzeća u pogledu plaćanja kazne ne smije prelaziti maksimalni iznos utvrđen u skladu sa stavom 1.	Prekršaji Član 90 ... Finansijska odgovornost svakog učesnika na tržištu iz stava 2 ovog člana ne smije da prelazi maksimalni iznos novčane kazne utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana.	Potpuno usklađeno		
Član 16 Periodične kaznene kazne Države članice osiguravaju da nacionalna upravna tijela za zaštitu konkurencije mogu odlukom nametnuti efikasne, proporcionalne i odvraćajuće periodične novčane kazne preduzećima i udruženjima preduzeća.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 152.1, 2 i 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	
Takve periodične novčane kazne određuju se proporcionalno prosječnom dnevnom ukupnom	5. Procesne novčane kazne	Potpuno usklađeno		

svjetskom prometu takvih preduzeća ili udruženja preduzeća u prethodnoj poslovnoj godini po danu i računaju se od datuma određenog tom odlukom kako bi se ta preduzeća ili udruženja preduzeća prisilila na najmanje:	Periodične novčane kazne Član 71 Agencija može učesnika na tržištu koji nije ispunio obaveze naložene rješenjem kazniti periodičnom novčanom kaznom za svaki dan neispunjenja naložene obaveze, ako: 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona; 2) označi kao privilegovanu komunikaciju podatke ili dokumentaciju suprotno članu 48 ovog zakona; 3) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 45 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije; 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona. Visinu periodične novčane kazne i rok za plaćanje Agencija određuje rješenjem. Agencija rješenjem iz stava 2 ovog člana periodičnu novčanu kaznu određuje tako da se ukupni prihod učesnika na tržištu koji je ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji podijeli sa brojem dana u finansijskoj godini (prosječni dnevni prihod u prethodnoj finansijskoj godini), pa se procenat tako dobijenog iznosa za jedan dan pomnoži sa brojem dana, računajući od dana neispunjavanja obaveze naložene rješenjem Agencije do dana kada je učesnik na tržištu u cijelosti postupio po istom rješenju. Najviša periodična novčana kazna ne može biti viša od 5% vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj finansijskoj godini, za svaki dan neispunjavanja naloženih			
--	---	--	--	--

	obaveza iz stava 1 ovog člana, izračunatog od dana navedenog u tom rješenju. Agencija će donijeti rješenje iz stava 2 ovog člana kada ocijeni da je periodična novčana kazna srazmjerna težini i trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, posljedicama za druge učesnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, pa je stoga donošenje rješenja iz stava 2 ovog člana cjelishodno i ima odvrćajući efekat. Prilikom određivanja iznosa periodične novčane kazne u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana. U slučaju donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, a u vezi sa stavom 1 ovog člana, smatra se da periodična novčana kazna zamjenjuje novčanu kaznu za prekršaj iz člana 90 stav 1 tačka 4 ovog zakona i člana 91 stav 1 tač. 1 do 3, Agencija u tom slučaju neće podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odnosno neće izdati prekršajni nalog za isti prekršaj.			
a)da dostavi potpune i tačne informacije kao odgovor na zahtjev iz člana 8,	Periodične novčane kazne Član 71 ... 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona;	Potpuno usklađeno		
b)da se pojavi na razgovoru iz člana 9.	Periodične novčane kazne Član 71 ... 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne	Potpuno usklađeno		

	odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona; Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije Član 53 Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u razumnom roku, koji odredi Agencija, dostave podatke i dokumentaciju i/ili, na poziv Agencije, daju usmene izjave od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom. Periodične novčane kazne Član 71 ... 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona;			
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu odlukom nametnuti efikasne, proporcionalne i odvraćajuće periodične novčane kazne preduzećima i udruženjima preduzeća.				
Takve periodične novčane kazne određuju se proporcionalno prosječnom dnevnom ukupnom svjetskom prometu takvih preduzeća ili udruženja preduzeća u prethodnoj poslovnoj godini po danu i računaju se od datuma određenog tom odlukom kako bi se oni primorali najmanje na:	5. Procesne novčane kazne Periodične novčane kazne Član 71 Agencija može učesnika na tržištu koji nije ispunio obaveze naložene rješenjem kazniti periodičnom novčanom kaznom za svaki dan neispunjenja naložene obaveze, ako: 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne	Potpuno usklađeno		

	odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona; 2) označi kao privilegovanu komunikaciju podatke ili dokumentaciju suprotno članu 48 ovog zakona; 3) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 45 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije; 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona. Visinu periodične novčane kazne i rok za plaćanje Agencija određuje rješenjem. Agencija rješenjem iz stava 2 ovog člana periodičnu novčanu kaznu određuje tako da se ukupni prihod učesnika na tržištu koji je ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji podijeli sa brojem dana u finansijskoj godini (prosječni dnevni prihod u prethodnoj finansijskoj godini), pa se procenat tako dobijenog iznosa za jedan dan pomnoži sa brojem dana, računajući od dana neispunjavanja obaveze naložene rješenjem Agencije do dana kada je učesnik na tržištu u cijelosti postupio po istom rješenju. Najviša periodična novčana kazna ne može biti viša od 5% vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj finansijskoj godini, za svaki dan neispunjavanja naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana, izračunatog od dana navedenog u tom rješenju. Agencija će donijeti rješenje iz stava 2 ovog člana kada ocijeni da je periodična novčana kazna srazmjerna težini i trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, posljedicama za druge učesnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, pa je stoga donošenje rješenja iz stava 2 ovog člana cjelishodno i ima odvrćajući efekat.			
--	--	--	--	--

	Prilikom određivanja iznosa periodične novčane kazne u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana. U slučaju donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, a u vezi sa stavom 1 ovog člana, smatra se da periodična novčana kazna zamjenjuje novčanu kaznu za prekršaj iz člana 90 stav 1 tačka 4 ovog zakona i člana 91 stav 1 tač. 1 do 3, Agencija u tom slučaju neće podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odnosno neće izdati prekršajni nalog za isti prekršaj.			
a)podvrgnuti se inspekciji kako je navedeno u članu 6(2);	Periodične novčane kazne Član 71 ... 3) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 45 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije;	Potpuno usklađeno		
b) da se pridržava odluke iz članova 10, 11 i 12.	Periodične novčane kazne Član 71 ... 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona.	Potpuno usklađeno		
PROGRAMI POMANJŠAVANJA KAZNE ZA TAJNE KARTELE Član 17 Imunitet od novčanih kazni Države članice će osigurati da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju programe oslobađanja od kazni koji im omogućavaju da odobre imunitet od kazni preduzećima zbog otkrivanja njihovog učešća u tajnim kartelima.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod	Potpuno usklađeno		

	uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne takođe primilo zahtjev za			
--	--	--	--	--

	oslobođenje od novčane kazne ili za umanjene novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne.			
Ovo ne dovodi u pitanje mogućnost da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju programe oslobađanja od kazne za prekršaje koji nisu tajni karteli ili programe oslobađanja od kazne koji im omogućavaju da fizičkim osobama daju imunitet od kazni.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona; 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu; - koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom.	Potpuno usklađeno		

	Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu. Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne takođe primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za			
--	---	--	--	--

	oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice. Ako Agencija ocijeni da su ispunjeni uslovi za oslobađanje od novčane kazne, podnosi predlog nadležnom sudu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne.			
Države članice osiguravaju da se imunitet od novčanih kazni odobrava samo ako podnosilac zahtjeva: a) ispunjava uslove utvrđene u članu 19;	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 Učesnik u horizontalnom zabranjenom sporazumu može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ako: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona;	djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi za izuzeće od plaćanja	tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona
b) otkriva svoje učešće u tajnom kartelu; i	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... 1) ispunjava opšte uslove utvrđene u članu 79 ovog zakona;	potpuno usklađeno		
c) je prvi koji podnosi dokaze koji:	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 2) otkrije svoje učešće u sporazumu; i ... 3) prvi podnese dokaze: - na osnovu kojih Agencija, u trenutku prijema zahtjeva, može da sprovede ispitni postupak povezan sa utvrđivanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma, pod uslovom da Agencija još ne raspolaže dovoljnim dokazima za sprovođenje takve istrage ili još nije sprovela takvu istragu;	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi za izuzeće od plaćanja	tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona

i. u trenutku kada nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije primi zahtjev, omogućava nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije da provede ciljanu inspekciju u vezi s tajnim kartelom, pod uslovom da nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije još nije posjedovalo dovoljno dokaza za provođenje takve inspekcije ili je već nije provelo; ili ii. po mišljenju nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije, dovoljno je da se utvrdi kršenje obuhvaćeno programom oslobađanja od kazne, pod uslovom da tijelo još nije imalo u svom posjedu dovoljno dokaza da utvrdi takvo kršenje i da nijedno drugo preduzeće prethodno nije ispunjavalo uslove za imunitet od kazni prema tački (i) u vezi s tim tajnim kartelom.	- koji su, prema ocjeni Agencije, dovoljni za utvrđivanje povrede konkurencije iz člana 8 ovog zakona, pod uslovom da Agencija još nije raspolagala dovoljnim dokazima za utvrđivanje takve povrede i da nijedan drugi učesnik na tržištu nije prethodno ispunio uslove za oslobađanje od novčane kazne u vezi sa tim zabranjenim sporazumom. Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu.			
Države članice osiguravaju da sva preduzeća imaju pravo na imunitet od kazni, s izuzetkom preduzeća koja su poduzela korake kako bi prisilila druga preduzeća da se pridruže tajnom kartelu ili da ostanu u njemu.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Oslobađanje od novčanih kazni ne može biti odobreno učesniku na tržištu, koji je prisilio druge učesnike na tržištu da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu ili da u njemu ostanu.	Potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije obavijeste podnosioca zahtjeva o tome je li mu odobren uvjetni imunitet od kazni.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 27 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	

	se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. ... Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice.			
Podnosilac zahtjeva može zatražiti da ga nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije pismeno obavijesti o rezultatu njegovog zahtjeva.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobodjenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobodjenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. ... Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice.	Potpuno usklađeno		
U slučajevima kada nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije odbije zahtjev za imunitet od kazni, dotični podnosilac zahtjeva može zatražiti od tog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije da njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje kazni.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobodjenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobodjenje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne.	Potpuno usklađeno		

	... Agencija može i shodnom primjenom zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, ukoliko se prihvati zahtjev za oslobađanje od novčane kazne, odnosno zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne, pisanim putem predložiti podnosiocu zahtjeva zaključivanje sporazuma o priznavanju krivice.			
Član 18 Smanjenje kazni Države članice će osigurati da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju programe oslobađanja od kazni koji im omogućavaju da odobre smanjenje kazni preduzećima koja ne ispunjavaju uslove za imunitet od kazni.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja novčane kazne, može da zatraži da se njegov zahtjev razmotri kao zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne. Umanjenje novčane kazne Član 78 Učesniku na tržištu, koji ne ispunjava uslove za oslobađanje od novčane kazne, može se odobriti umanjeње novčane kazne. Odredba stava 1 ovog člana, ne utiče na mogućnost da se umanjeње novčane kazne odobri učesniku na tržištu za povrede konkurencije koje nijesu u vezi sa zabranjenim horizontalnim sporazumom ili učesniku na tržištu koji je fizičko lice. Umanjenje novčane kazne odobrava se samo ako podnosilac zahtjeva: 1) ispunjava opšte uslove utvrđene članom 79 ovog zakona; 2) otkriva svoje učešće u horizontalnom zabranjenom sporazumu; i 3) dostavi dokaze o navodnom zabranjenom sporazumu koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost u cilju dokazivanja relevantnog kršenja, u odnosu na dokaze sa kojima je Agencija već raspolagala u trenutku podnošenja zahtjeva.	potpuno usklađeno		

	Ako podnosilac zahtjeva za umanjenje novčane kazne dostavi uvjerljive dokaze koji mogu da se iskoriste za utvrđivanje dodatnih činjenica koje dovode do povećanja kazni koje bi bile izrečene učesnicima horizontalnog zabranjenog sporazuma, te dodatne činjenice se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja kazne koja se izriče podnosiocu zahtjeva koji je dostavio te dokaze.			
Ovo ne dovodi u pitanje mogućnost da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju programe oslobađanja od kazne za prekršaje koji nisu tajni karteli ili programe oslobađanja od kazne koji im omogućavaju da odobre smanjenje kazni fizičkim osobama.	Nema odgovarajuće odredbe	Dato kao opcija		
Države članice osiguravaju da se smanjenje novčanih kazni odobri samo ako podnosilac zahtjeva: a)ispunjava uslove utvrđene u članu 19;	Umanjenje novčane kazne Član 78 ... 1) ispunjava opšte uslove utvrđene članom 79 ovog zakona;	potpuno usklađeno		
b)otkriva svoje učešće u tajnom kartelu; i	Umanjenje novčane kazne Član 78 ... 2) otkriva svoje učešće u horizontalnom zabranjenom sporazumu; i	Potpuno usklađeno		
dostavi dokaze o navodnom tajnom kartelu koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost u svrhu dokazivanja kršenja obuhvaćenog programom oslobađanja od odgovornosti, u odnosu na dokaze koje je nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije već posjedovalo u vrijeme podnošenja zahtjeva.	Umanjenje novčane kazne Član 78 ... 3) dostavi dokaze o navodnom zabranjenom sporazumu koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost u cilju dokazivanja relevantnog kršenja, u odnosu na dokaze sa kojima je Agencija već raspolagala u trenutku podnošenja zahtjeva.	Potpuno usklađeno		
Države članice će osigurati da, ako podnosilac zahtjeva dostavi uvjerljive dokaze koje nacionalno	Umanjenje novčane kazne Član 78	potpuno usklađeno		

tijelo za zaštitu konkurencije koristi za dokazivanje dodatnih činjenica koje dovode do povećanja kazni u poređenju s kaznama koje bi inače bile izrečene učesnicima tajnog kartela, nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije neće uzeti u obzir takve dodatne činjenice prilikom određivanja bilo kakve kazne koja će se izreći podnosiocu zahtjeva za smanjenje kazni koji je dostavio te dokaze.	... Ako podnositelj zahtjeva za umanjenje novčane kazne dostavi uvjerljive dokaze koji mogu da se iskoriste za utvrđivanje dodatnih činjenica koje dovode do povećanja kazni koje bi bile izrečene učesnicima horizontalnog zabranjenog sporazuma, te dodatne činjenice se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja kazne koja se izriče podnosiocu zahtjeva koji je dostavio te dokaze.			
Član 19 Opšti uslovi za pomilovanje Države članice će osigurati da, kako bi se kvalifikovao za pomilovanje zbog učešća u tajnim kartelima, podnositelj zahtjeva mora ispuniti sljedeće uslove:	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 Učesnik na tržištu koji je učesnik horizontalnog sporazuma može se osloboditi od plaćanja novčane kazne ili mu se ta kazna može umanjiti ako:	Potpuno usklađeno		
a)prekinuo je svoje učešće u navodnom tajnom kartelu najkasnije odmah nakon podnošenja zahtjeva za pomilovanje, osim u slučaju onoga što bi, po mišljenju nadležnog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije, bilo razumno neophodno za očuvanje integriteta njegove istrage;	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 1) najkasnije odmah po podnošenju zahtjeva za oslobođenje od plaćanja kazne okončao svoje učešće u navedenom zabranjenom sporazumu, osim radnji koje su, prema ocjeni Agencije, razumno neophodne za potrebe očuvanja integriteta ispitnog postupka;	potpuno usklađeno		
b)iskreno, u potpunosti, kontinuirano i brzo sarađuje s nacionalnim tijelom za zaštitu konkurencije od trenutka podnošenja zahtjeva dok tijelo ne zaključi postupak provođenja zakona protiv svih stranaka pod istragom donošenjem odluke ili na drugi način ne prekine postupak provođenja zakona; takva saradnja uključuje:	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 2) da od trenutka podnošenja zahtjeva pa sve do okončanja postupka pred Agencijom, istinski, u potpunosti, kontinuirano i bez odlaganja sarađuje sa Agencijom, sve dok Agencija ne okonča postupak protiv svih učesnika obuhvaćenih ispitnim postupkom donošenjem odluke ili na drugi način ne obustavi postupak, pri čemu ta saradnja obuhvata:	potpuno usklađeno		

i. dostavljanje nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije u najkraćem roku svih relevantnih informacija i dokaza koji se odnose na navodni tajni kartel, a koji dođu u posjed podnosioca zahtjeva ili su mu dostupni, a posebno:	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 2) da od trenutka podnošenja zahtjeva pa sve do okončanja postupka pred Agencijom, istinski, u potpunosti, kontinuirano i bez odlaganja sarađuje sa Agencijom, sve dok Agencija ne okonča postupak protiv svih učesnika obuhvaćenih ispitnim postupkom donošenjem odluke ili na drugi način ne obustavi postupak, pri čemu ta saradnja obuhvata:	djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona
ime i adresa podnosioca zahtjeva,	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... - ime i prezime učesnika na tržištu;	potpuno usklađeno		
imena svih ostalih preduzeća koja učestvuju ili su učestvovala u navodnom tajnom kartelu,	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... - imena svih privrednih subjekata koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom horizontalnom zabranjenom sporazumu;	potpuno usklađeno		
detaljan opis navodnog tajnog kartela, uključujući pogođene proizvode, pogođene teritorije, trajanje i prirodu navodnog ponašanja tajnog kartela,	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... - proizvode na koje se sporazum odnosi, obuhvaćena tržišta, trajanje i priroda ponašanja;	djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona
informacije o svim prošlim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od kazne podnesenim bilo kojim drugim tijelima za zaštitu konkurencije ili	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79	potpuno usklađeno		

tijelima za zaštitu konkurencije trećih zemalja u vezi s navodnim tajnim kartelom;	... - informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i organe trećih država, u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom;			
ii. ostaje na raspolaganju nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije kako bi odgovorilo na svaki zahtjev koji može doprinijeti utvrđivanju činjenica;	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 3) je na raspolaganju Agenciji kako bi bez odlaganja odgovorio na svaki zahtjev koji može doprinijeti utvrđivanju relevantnih činjenica;	potpuno usklađeno		
iii. omogućavanje direktora, menadžera i drugih članova osoblja za intervju s nacionalnim tijelom za zaštitu konkurencije i ulaganje razumnih napora da se bivši direktori, menadžeri i drugi članovi osoblja omoguće za intervju s nacionalnim tijelom za zaštitu konkurencije;	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 4) obezbijedi, odnosno ulaže razumne napore za dostupnost direktora, drugih ovlašćenih lica i zaposlenih za intervju sa Agencijom;	potpuno usklađeno		
iv. ne uništavanje, falsifikovanje ili prikrivanje relevantnih informacija ili dokaza; i	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ...	potpuno usklađeno		

	5) se uzdržava od uništavanja, falsifikovanja ili skrivanja relevantnih informacija ili dokaza, uključujući uzdržavanje od otkrivanja činjenice da je podnio zahtjev za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni uključujući i sadržinu tog zahtjeva prije odlučivanja po zahtjevu, osim ako nije drugačije dogovoreno sa Agencijom;			
v. neotkrivanje činjenice o podnošenju zahtjeva za pomilovanje ili bilo kojeg dijela njegovog sadržaja prije nego što nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije uloži prigovore u postupku provođenja zakona pred njim, osim ako nije drugačije dogovoreno; i	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji.	potpuno usklađeno		
c) tokom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobađanje od kazne nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije, ne smije imati:	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobođenje ili umanjenje novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji.	potpuno usklađeno		

i. uništio, falsificirao ili prikrio dokaze o navodnom tajnom kartelu; ili	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobođenje ili umanjeње novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji.	potpuno usklađeno		
ii. otkrio činjenicu ili bilo koji dio sadržaja svoje planirane prijave, osim bilo kojim drugim tijelima za zaštitu konkurencije ili tijelima za zaštitu konkurencije trećih zemalja.	Opšti uslovi za oslobađanje od plaćanja i smanjenje iznosa novčane kazne Član 79 ... 6) prilikom razmatranja podnošenja zahtjeva za oslobođenje ili umanjeње novčane kazne ne smije da uništi, krivotvori ili prikrije dokaze o navodnom tajnom zabranjenom sporazumu ni da otkrije činjenicu da namjerava da podnese zahtjev, uključujući i njegovu sadržinu, osim Agenciji.	potpuno usklađeno		
Član 20 Obrazac izjave o pomilovanju Države članice će osigurati da podnosioci zahtjeva mogu podnijeti izjave o oslobađanju od kazne, u vezi s potpunim ili sažetim zahtjevima, u pisanom obliku, te će osigurati da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije također imaju uspostavljen sistem koji im	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. ...	Potpuno usklađeno		

omogućava da prihvate takve izjave bilo u usmenom obliku ili na drugi način koji dozvoljava podnosiocima zahtjeva da ne preuzmu posjed, čuvanje ili kontrolu nad takvim podnesenim izjavama.	Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.			
Na zahtjev podnosioca zahtjeva, nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije pismeno potvrđuje prijem potpune ili sažete prijave, navodeći datum i vrijeme prijema.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Učesnik na tržištu se obavještava da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja novčane kazne, a ako to zatraži u pisanoj formi. ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.	Potpuno usklađeno		
Podnosioci zahtjeva moći će podnijeti izjave o oslobađanju od kazne u vezi s potpunim ili sažetim zahtjevima na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice dotičnog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije ili na drugom službenom jeziku Unije bilateralno dogovorenom između nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije i podnosioca zahtjeva.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjeve i izjave iz ovog člana i čl. 78 do 81 ovog zakona na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, ili na drugom zvaničnom jeziku Evropske unije koji je bilateralno dogovoren između Agencije i podnosioca zahtjeva. ...	Potpuno usklađeno		
Član 21 Markeri za zahtjeve za imunitet od novčanih kazni Države članice će osigurati da se preduzećima koja žele da podnesu zahtev za imunitet od kazni može prvobitno odobriti mesto u redu za pomilovanje, kada to zatraže, u periodu koji određuje nacionalno telo za zaštitu konkurencije u svakom pojedinačnom slučaju, kako bi podnosilac zahteva prikupio potrebne informacije i dokaze kako bi ispunio relevantni prag dokazivanja za imunitet od kazni.	Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 Učesniku na tržištu koji namjerava da podnese zahtjev za oslobađanje od ili umanjenje novčanih kazni, može se odobriti mjesto u redu za podnošenje zahtjeva na period koji određuje Agencija prema sopstvenoj procjeni za svaki pojedinačni slučaj, kako bi se omogućilo tom podnosiocu zahtjeva pribavljanje informacija i dokaza neophodnih za ispunjavanje uslova za oslobađanje od novčanih kazni.	Potpuno usklađeno		

Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije imaju diskreciono pravo da odobre zahtjev u skladu sa stavom 1. ili ne.	Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 Učesniku na tržištu koji namjerava da podnese zahtjev za oslobađanje od ili umanjenje novčanih kazni, može se odobriti mjesto u redu za podnošenje zahtjeva na period koji određuje Agencija prema sopstvenoj procjeni za svaki pojedinačni slučaj, kako bi se omogućilo tom podnosiocu zahtjeva pribavljanje informacija i dokaza neophodnih za ispunjavanje uslova za oslobađanje od novčanih kazni. Učesnik na tržištu uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja sljedeće informacije: a) ime i adresu podnosioca zahtjeva; b) razloge za zabrinutost koji su doveli do podnošenja zahtjeva; c) imena svih drugih učesnika na tržištu koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom zabranjenom sporazumu; d) zahvaćene proizvode i teritorije; e) trajanje i vrstu navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma; f) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobođenje ili umanjenje kazni podnijetim drugim tijelima nadležnim za konkurenciju, uključujući i tijela trećih država, u vezi sa istim navodnim zabranjenim horizontalnim sporazumom. Sve informacije i dokaze koje podnosilac zahtjeva prikupi tokom perioda za koji mu je dodijeljeno mjesto u redu,	potpuno usklađeno		
--	---	--	--	--

	smatraju se podnesenim u trenutku kada je podniet zahtjev za odredjivanje tog mjesta u redu.			
Preduzeće koje podnosi takav zahtjev dužno je da nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije dostavi informacije, gdje su dostupne, kao što su:	Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 ... a) ime i adresu podnosioca zahtjeva;	potpuno usklađeno		
a) ime i adresa podnosioca zahtjeva;	Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 ... b) razloge za zabrinutost koji su doveli do podnošenja zahtjeva;	potpuno usklađeno		
b) osnova za zabrinutost koja je dovela do zahtjeva; c) imena svih ostalih preduzeća koja učestvuju ili su učestvovala u navodnom tajnom kartelu; d) pogođeni proizvodi i teritorije;	Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 ... c) imena svih drugih učesnika na tržištu koji učestvuju ili su učestvovali u navodnom zabranjenom sporazumu; d) zahvaćene proizvode i teritorije;	potpuno usklađeno		
f) trajanje i priroda navodnog tajnog kartelskog ponašanja;	Odobrenje mjesta u redu za zahtjev Član 80 ... e) trajanje i vrstu navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma; f) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobođenje ili	potpuno usklađeno		
Član 22 Sažetak zahtjeva Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije prihvate sažete zahtjeve od podnosilaca zahtjeva koji su podnijeli zahtjev Komisiji za pomilovanje, bilo podnošenjem zahtjeva za označavanje ili podnošenjem potpunog zahtjeva u vezi s	Skraćeni zahtjev Član 81 Skraćeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni podnosioca zahtjeva koji je podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje novčanih kazni Evropskoj komisiji ili podnošenjem zahtjeva za određivanje mjesta u redu ili podnošenjem zahtjeva u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, može	potpuno usklađeno		

istim navodnim tajnim kartelom, pod uvjetom da ti zahtjevi pokrivaju više od tri države članice kao pogođene teritorije.	se prihvatiti pod uslovom da se takav zahtjev odnosi na ponašanje koje utiče na više od tri države članice.			
Sažeti zahtjevi trebaju sadržavati kratak opis svakog od sljedećeg:	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Skraćeni zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:	potpuno usklađeno		
a) ime i adresa podnosioca zahtjeva;	Skraćeni zahtjev Član 81 ... 1) ime i adresu podnosioca zahtjeva;	Potpuno usklađeno		
b) imena drugih učesnika u navodnom tajnom kartelu;	Skraćeni zahtjev Član 81 ... 2) imena drugih učesnika u navodnom horizontalnom zabranjenom sporazumu;	potpuno usklađeno		
c) pogođeni proizvodi i teritorije;	Skraćeni zahtjev Član 81 ... 3) proizvode i teritorije na koje se sporazum odnosi;	potpuno usklađeno		
d) trajanje i priroda navodnog tajnog kartelskog ponašanja;	Skraćeni zahtjev Član 81 ... 4) trajanje i prirodu navodnog horizontalnog zabranjenog sporazuma;	potpuno usklađeno		
e) država članica(e) u kojoj se vjerovatno nalaze dokazi o navodnom tajnom kartelu; i	Skraćeni zahtjev Član 81 ... 5) državu članicu ili države članice u kojima se vjerovatno nalaze dokazi u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom; i	potpuno usklađeno		

f) informacije o svim prošlim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od kazne podnesenim bilo kojim drugim tijelima za zaštitu konkurencije ili tijelima za zaštitu konkurencije trećih zemalja u vezi s navodnim tajnim kartelom.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... 6) informacije o svim prethodnim ili mogućim budućim zahtjevima za oslobađanje od ili smanjenje novčanih kazni podnijetim drugim organima za konkurenciju, uključujući i organe trećih država, u vezi sa navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom.	potpuno usklađeno		
U slučaju da Komisija primi potpuni zahtjev, a nacionalna tijela za zaštitu konkurencije prime sažete zahtjeve u vezi s istim navodnim kartelom, Komisija će biti glavni sagovornik podnosioca zahtjeva, u periodu prije nego što se razjasni da li Komisija namjerava da nastavi sa slučajem u cijelosti ili djelimično, posebno u davanju uputstava podnosiocu zahtjeva o provođenju bilo kakvih daljnjih internih istraga.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... U slučaju iz stava 1 ovog člana, Evropska komisija ostvaruje komunikaciju sa podnosiocem zahtjeva dok ne utvrdi da li namjerava da vodi slučaj u cjelosti ili djelimično, uključujući i u svrhu davanja uputstava u vezi sa bilo kojim daljim internim istragama.	potpuno usklađeno		
U tom periodu, Komisija će na zahtjev obavijestiti nadležne nacionalne organe za zaštitu konkurencije o trenutnom stanju.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Prije zahtijevanja podnošenja potpunog zahtjeva, Agencija može od podnosioca zahtjeva tražiti samo pojašnjenja koja se odnose na informacije iz stava 2 ovog člana.	potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije mogu zatražiti od podnosioca zahtjeva da dostavi konkretna pojašnjenja samo u vezi s stavkama navedenim u stavu 2. prije nego što zatraže podnošenje potpunog zahtjeva u skladu sa stavom 5.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Tokom perioda iz stava 3 ovog člana, Agencija može tražiti informacije od Evropske komisije u vezi sa stanjem postupka.	potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije koja primaju	Skraćeni zahtjev Član 81	potpuno usklađeno		

sažete zahtjeve provjere jesu li u trenutku prijema takvih zahtjeva već primila sažeti ili potpuni zahtjev od drugog podnosioca zahtjeva u vezi s istim navodnim tajnim kartelom.	... Po prijemu skraćenog zahtjeva, Agencija će provjeriti da li je već primila zahtjev od drugog podnosioca u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, i ako utvrdi da takav zahtjev nije primljen, Agencija će obavijestiti podnosioca zahtjeva ako njegov zahtjev ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.			
Ako nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije nije primilo takav zahtjev od drugog podnosioca zahtjeva i smatra da sažeti zahtjev ispunjava zahtjeve iz stava 2, o tome će obavijestiti podnosioca zahtjeva.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Po prijemu skraćenog zahtjeva, Agencija će provjeriti da li je već primila zahtjev od drugog podnosioca u vezi sa istim navodnim horizontalnim zabranjenim sporazumom, i ako utvrdi da takav zahtjev nije primljen, Agencija će obavijestiti podnosioca zahtjeva ako njegov zahtjev ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.	potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da, nakon što Komisija obavijesti nadležna nacionalna tijela za zaštitu konkurencije da ne namjerava nastaviti postupak u cijelosti ili djelomično, podnosioci zahtjeva dobiju priliku da podnesu potpune zahtjeve nadležna nacionalna tijela za zaštitu konkurencije.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Ako Evropska komisija obavijesti Agenciju da ne namjerava da vodi slučaj, u cijelosti ili djelimično, podnosiocu zahtjeva će biti pružena mogućnost da podnese puni zahtjev Agenciji.	potpuno usklađeno		
Samo u izuzetnim okolnostima, kada je to apsolutno neophodno za razgraničenje ili dodjelu predmeta, nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije može zatražiti od podnosioca zahtjeva da podnese potpuni zahtjev prije nego što Komisija obavijesti nadležna nacionalna tijela za zaštitu konkurencije da ne namjerava nastaviti postupak u cijelosti ili djelimično. Nacionalna tijela za zaštitu	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Samo u izuzetnim okolnostima, kada je to potrebno radi razgraničenja ili dodjele predmeta, Agencija može od podnosioca zahtjeva da zatraži da podnese puni zahtjev prije obavještenja Evropske komisije iz stava 7 ovog člana, u kom slučaju Agencija određuje razuman rok podnosiocu	potpuno usklađeno		

konkurencije imaju ovlaštenje da odrede razuman rok u kojem podnosilac zahtjeva treba da podnese potpunu prijavu zajedno sa odgovarajućim dokazima i informacijama. Ovo ne dovodi u pitanje pravo podnosioca zahtjeva da dobrovoljno podnese potpunu prijavu u ranijoj fazi.	zahtjeva za podnošenje potpunog zahtjeva sa odgovarajućim dokazima i informacijama, čime se ne dovodi u pitanje njegovo pravo da i ranije dobrovoljno podnese potpuni zahtjev.			
Države članice će osigurati da, ako podnosilac zahtjeva podnese potpuni zahtjev u skladu sa stavom 5, u roku koji odredi nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije, potpuni zahtjev se smatra podnesenim u vrijeme sažetog zahtjeva, pod uvjetom da sažeti zahtjev pokriva isti pogođeni proizvod(e) i teritoriju(a), kao i isto trajanje navodnog tajnog kartela, kao i zahtjev za oslobađanje od kazne podnesen Komisiji, koji je možda ažuriran.	Skraćeni zahtjev Član 81 ... Ako podnosilac zahtjeva podnese potpuni zahtjev u skladu sa stavom 8 ovog člana u roku koji odredi Agencija, smatraće se da je taj zahtjev podnjet u trenutku podnošenja skraćenog zahtjeva, pod uslovom da se odnosi na iste proizvode i oblasti i jednako trajanje navodnog zabranjenog horizontalnog sporazuma, kao i zahtjev koji je podnjet Komisiji, koji je eventualno ažuriran.	potpuno usklađeno		
Član 23 Međuzavisnost između zahtjeva za imunitet od novčanih kazni i sankcija protiv fizičkih osoba Države članice osiguravaju da sadašnji i bivši direktori, menadžeri i drugi članovi osoblja podnosilaca zahtjeva za imunitet od novčanih kazni tijelima za zaštitu konkurencije budu u potpunosti zaštićeni od sankcija izrečenih u upravnim i nekrivičnim sudskim postupcima, u vezi s njihovim učešćem u tajnom kartelu obuhvaćenom zahtjevom za imunitet od novčanih kazni, za kršenja nacionalnih zakona koji pretežno teže istim ciljevima kao i oni iz članka 101. UFEU-a, ako:	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobađanje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta u roku od 3 mjeseca od dana stupanja zakona na snagu	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
a) zahtjev za imunitet od kazni preduzeća podnesen tijelu za zaštitu konkurencije koje vodi slučaj ispunjava uslove utvrđene u tačkama (b) i (c) člana 17(2);	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o

	Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...		kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	zaštiti konkurencije
b)ti sadašnji i bivši direktori, menadžeri i drugi članovi osoblja aktivno sarađuju u tom pogledu s tijelom za zaštitu konkurencije koje vodi slučaj; i	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
c)Zahtjev za imunitet od kazni preduzeća podnesen je prije vremena kada su ti sadašnji ili bivši direktori, menadžeri i drugi dotični članovi osoblja bili obaviješteni od strane nadležnih organa država članica o postupku koji je doveo do izricanja sankcija iz ovog stava.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
Države članice osiguravaju da sadašnji i bivši direktori, menadžeri i drugi članovi osoblja podnosioca zahtjeva za imunitet od novčanih kazni tijelima za zaštitu konkurencije budu zaštićeni od sankcija izrečenih u krivičnom postupku, u vezi s njihovim učešćem u tajnom kartelu obuhvaćenom zahtjevom za imunitet od novčanih kazni, za kršenja nacionalnih zakona koji pretežno teže istim ciljevima kao i oni iz člana 101. UFEU-a, ako ispunjavaju uslove utvrđene u stavu 1. i aktivno sarađuju s nadležnim organom za krivično gonjenje.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
Ako uslov saradnje sa nadležnim organom gonjenja nije ispunjen, taj nadležni organ gonjenja može nastaviti istragu.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o

	Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...		podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	zaštiti konkurencije
Kako bi se osigurala usklađenost s postojećim osnovnim načelima svog pravnog sistema, odstupajući od stava 2, države članice mogu propisati da nadležni organi ne mogu izreći sankciju ili samo ublažiti sankciju koja će se izreći u krivičnom postupku u mjeri u kojoj doprinos pojedinaca, iz stava 2, otkrivanju i istrazi tajnog kartela nadmašuje interes za krivično gonjenje i/ili sankcionisanje tih pojedinaca.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
Kako bi se omogućilo da zaštita iz stavova 1, 2 i 3 funkcionise u situacijama kada je uključeno više od jedne jurisdikcije, države članice će osigurati da u slučajevima kada se nadležno tijelo za sankcionisanje ili krivično gonjenje nalazi u drugoj jurisdikciji od jurisdikcije tijela za zaštitu konkurencije koje vodi slučaj, potrebne kontakte između njih osigurava nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije jurisdikcije nadležnog tijela za sankcionisanje ili krivično gonjenje.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo žrtava koje su pretrpjele štetu uzrokovanu kršenjem prava konkurencije da traže punu odštetu za tu štetu, u skladu s Direktivom 2014/104/EU.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada. ...	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kriterijumi od izuzeća za plaćanje	tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o zaštiti konkurencije
POGLAVLJE VII MEĐUSOBNA POMOĆ Član 24	Međusobna pomoć Član 84 ...	Potpuno usklađeno		

Saradnja između nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije Države članice će osigurati da, kada nacionalna administrativna tijela za zaštitu konkurencije provode inspekciju ili intervju u ime i za račun drugih nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije u skladu s članom 22. Uredbe (EZ) br. 1/2003, službenicima i drugim pratećim osobama koje je ovlastilo ili imenovalo nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije koje je podnijelo zahtjev, bude dozvoljeno da prisustvuju i aktivno pomažu zamoljenom nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije, pod nadzorom službenika zamoljenog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije, u inspekciji ili intervjuu kada zamoljeno nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije koristi ovlaštenja iz članova 6, 7 i 9 ove Direktive.	Kada Agencija obavlja istražne radnje u ime i za račun drugog nadležnog organa za zaštitu konkurencije države članice u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1/2003, omogućit će službenim licima tog nadležnog organa, da učestvuju i aktivno pomažu ovlaštenim licima Agencije u sprovođenju ispitnih postupaka, posebno prilikom neposrednog uvida, davanja usmenih izjava ili prikupljanja informacija, pod nadzorom ovlaštenih službenika Agencije i u skladu sa ovlaštenjima koja Agencija koristi u skladu sa ovim zakonom.			
Države članice će osigurati da nacionalna administrativna tijela za zaštitu konkurencije budu ovlaštena na svojoj teritoriji da vrše ovlaštenja iz članova 6. do 9. ove Direktive, u skladu sa svojim nacionalnim pravom u ime i za račun drugih nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije, kako bi utvrdile da li je došlo do propusta preduzeća ili udruženja preduzeća da se pridržavaju istražnih mjera i odluka nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije koje je podnijelo zahtjev, kako je navedeno u članovima 6. i 8. do 12. ove Direktive.	Međusobna pomoć Član 84 Ovlašćena lica Agencije mogu, bez donošenja rješenja o pokretanju postupka od strane Agencije, da: 1) sprovode ispitne postupke, dostavljaju zahtjeve za informacijama, uzimaju usmene izjave i prikupljaju informacije na osnovu zahtjeva Evropske komisije ili organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice u skladu sa ovim zakonom, 2) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlaštenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 20 Regulative (EU) br. 1/2003, u obimu određenom stavom 2 tog člana, 3) na osnovu zahtjeva nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, utvrđuju da li se učesnici na tržištu pridržavaju istražnih radnji i odluka tog organa koje se odnose na ispitni postupak, zahtjev za dostavljanje podataka, prikupljanje informacija, prekid povrede konkurencije, privremene mjere ili utvrđene obaveze,	Potpuno usklađeno		

	4) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlaštenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 13 Regulative (EU) br. 139/2004, u obimu određenom stavom 2 tog člana.			
Nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije koje je podnijelo zahtjev i nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije koje je primilo zahtjev imaju ovlaštenje razmjenjivati i koristiti informacije kao dokaze u tu svrhu, podložno zaštitnim mjerama utvrđenim u članu 12. Uredbe (EZ) br. 1/2003.	Međusobna pomoć Član 84 ... Agencija i Evropska komisija, odnosno organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice, koji je zatražio pomoć Agencije, mogu razmjenjivati informacije i koristiti ih kao dokazno sredstvo, u skladu sa ograničenjima iz člana 12 Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003.	Potpuno usklađeno		
Član 25 Zahtjevi za obavještenje o preliminarnim prigovorima i drugim dokumentima Bez obzira na bilo koji drugi oblik obavještenja koji podnosi podnosilac zahtjeva u skladu s važećim pravilima u njegovoj državi članici, države članice osiguravaju da na zahtjev podnosioca zahtjeva, primalac zahtjeva u ime podnosioca zahtjeva obavijesti primaoca o:	Međusobna pomoć Član 84 ... Prilikom sprovođenja radnji u skladu sa odredbama st. 1, 2, 3 i 5 do 8 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije dužan je da pruži pomoć ovlaštenim licima Agencije i drugim ovlaštenim licima.	Potpuno usklađeno		
a) sve prethodne prigovore na navodno kršenje člana 101. ili 102. UFEU-a i sve odluke kojima se primjenjuju ti članovi;	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za obavješćavanje o prigovorima i drugim dokumentima Član 88 ... 1) svakoj izjavi o primjedbama u vezi sa navodnim povredama konkurencije i svakoj odluci kojom se primjenjuju pravila konkurencije;	Potpuno usklađeno		
b) bilo koji drugi proceduralni akt usvojen u kontekstu postupka izvršenja koji treba biti prijavljen u skladu s nacionalnim pravom; i	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za obavješćavanje o prigovorima i drugim dokumentima	Potpuno usklađeno		

	Član 88 ... 2) svakom drugom aktu usvojenom u postupku izvršenja koji, prema važećem zakonu koji primjenjuje organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice koji podnosi zahtjev, mora biti dostavljen adresatu; i			
c) svi ostali relevantni dokumenti koji se odnose na primjenu člana 101. ili 102. UFEU-a, uključujući dokumente koji se odnose na izvršenje odluka kojima se izriču novčane kazne ili periodične penale.	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za obavješćavanje o prigovorima i drugim dokumentima Član 88 ... 3) svim drugim relevantnim dokumentima koji se odnose na primjenu pravila konkurencije, uključujući dokumenta koja se odnose na izvršenje odluka kojima se izriču novčane kazne ili periodične kazne.	Potpuno usklađeno		
Član 26 Zahtjevi za izvršenje odluka kojima se izriču novčane kazne ili periodične penale Države članice osiguravaju da na zahtjev podnosioca zahtjeva, zamoljeni organ izvrši odluke kojima se izriču novčane kazne ili periodične penale, a koje je podnosilac zahtjeva donio u skladu s članovima 13. i 16. Ovo se primjenjuje samo u mjeri u kojoj je, nakon što je uložio razumne napore na svojoj teritoriji, podnosilac zahtjeva utvrdio da preduzeće ili udruženje preduzeća protiv kojeg se novčana kazna ili periodična kazna može izvršiti nema dovoljno imovine u državi članici podnosioca zahtjeva da bi se omogućila naplata takve novčane kazne ili periodične kazne.	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 Agencija će na zahtjev nadležnog organa druge države članice za izvršenje pravosnažne odluke kojom je utvrđena novčana kazna ili periodična novčana kazna, postupiti u skladu sa članom 86 stav 2 ovog zakona, samo ako je taj organ razumnim naporima utvrdio da učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema dovoljno imovine u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva za naplatu novčane kazne. Agencija može postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i kada učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema poslovno sjedište u državi članici Evropske unije nadležnog organa koji je podnio zahtjev za izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne. Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana.	Potpuno usklađeno		

Za slučajeve koji nisu obuhvaćeni stavom 1. ovog člana, a posebno u slučajevima kada preduzeće ili udruženje preduzeća protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nije osnovano u državi članici podnosioca zahtjeva, države članice će osigurati da zamoljeni organ može izvršiti odluke o izricanju novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni koje je u skladu s članovima 13. i 16. donio podnosilac zahtjeva, ako podnosilac zahtjeva to zatraži.	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 ... Agencija može postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i kada učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema poslovno sjedište u državi članici Evropske unije nadležnog organa koji je podnio zahtjev za izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne.	Potpuno usklađeno		
Tačka (d) člana 27(3) se ne primjenjuje u svrhu ovog stava.	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana.	Potpuno usklađeno		
Podnosilac zahtjeva može tražiti samo izvršenje konačne odluke.	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana.	Potpuno usklađeno		
Pitanja u vezi sa rokovima zastare za naplatu novčanih kazni ili periodičnih penala uređuju se nacionalnim pravom države članice podnosioca zahtjeva.	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 ... Nadležni organ iz stava 1 ovog člana može da zahtijeva isključivo izvršenje pravosnažne odluke.	Potpuno usklađeno		
Član 27 Opći principi saradnju	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne ... Na rokove zastare za izvršenje novčanih kazni primjenjuje se pravo države članice Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva.	Potpuno usklađeno		

Zahtjevi iz članova 25. i 26. izvršavaju se bez nepotrebnog odlaganja putem jedinstvenog instrumenta kojem se prilaže kopija akta koji treba dostaviti ili izvršiti.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... Zahtjevi iz člana 85 ovog zakona izvršavaju se bez odlaganja putem obrasca „Jedinstveni instrument“, uz koji se prilaže kopija odluke koja je predmet izvršenja.	Potpuno usklađeno		
Takav jedinstveni instrument treba da sadrži:	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... Jedinstveni instrument iz stava 2 ovog člana sadrži sljedeće podatke:	Potpuno usklađeno		
a)ime, poznata adresa primaoca i sve druge relevantne informacije za identifikaciju primaoca;	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... 1) ime i prezime, odnosno naziv i adresu učesnika na tržištu ili druge podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet učesnika na tržištu,	Potpuno usklađeno		
b)sažetak relevantnih činjenica i okolnosti;	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... 2) sažet prikaz relevantnih činjenica i okolnosti,	Potpuno usklađeno		
c)sažetak priložene kopije akta koji treba biti dostavljen ili izvršen;	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... 3) rezime priložene kopije odluke koja je predmet izvršenja ili obavještanja,	Potpuno usklađeno		

d) naziv, adresa i ostali kontakt podaci zamoljenog organa; i	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 4) naziv, adresu i druge kontakt podatke Agencije,	Potpuno usklađeno		
e) rok u kojem treba izvršiti obavještenje ili izvršenje, kao što su zakonski rokovi ili rokovi zastare.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 5) rok za sprovođenje izvršenja (zakonski rokovi, rokovi zastare i slično),	Potpuno usklađeno		
Za zahtjeve iz člana 26, pored uslova utvrđenih u stavu 2 ovog člana, jedinstveni instrument mora da sadrži sljedeće:	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Jedinstveni instrument iz stava 2 ovog člana sadrži sljedeće podatke:	Potpuno usklađeno		
a) informacije o odluci kojom se dozvoljava izvršenje u državi članici podnosioca zahtjeva;	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... 6) podatke o odluci kojom se omogućava izvršenje u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva,	Potpuno usklađeno		
b) datum kada je odluka postala pravosnažna;	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... 7) datum pravosnažnosti odluke,	Potpuno usklađeno		
c) iznos novčane kazne ili periodične penale; i	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... 8) iznos novčane kazne,	Potpuno usklađeno		

d) informacije koje pokazuju razumne napore koje je podnosilac zahtjeva uložio da izvrši odluku na svojoj teritoriji.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... 9) informacije koje potvrđuju da je nadležni organ druge države članice podnosilac zahtjeva preduzeo razumne napore za izvršenje svoje pravosnažne odluke na svom području.	Potpuno usklađeno		
Jedinstveni instrument kojim se dozvoljava izvršenje od strane zamoljenog organa predstavlja jedinu osnovu za mjere izvršenja koje preduzima zamoljeni organ, u skladu sa zahtjevima iz stava 2.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Jedinstveni instrument dostavlja se na crnogorskom jeziku, osim ako Agencija, nadležni organ druge države članice i podnosilac zahtjeva ne dogovore drugačije.	Potpuno usklađeno		
Ne podliježe nikakvom aktu priznavanja, dopunjavanja ili zamjene u državi članici zamoljenog organa.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Jedinstveni instrument predstavlja osnov za izvršenje, ako sadrži podatke iz stava 3 ovog člana, i ne podliježe priznavanju, dopuni ili zamjeni u Crnoj Gori.	Potpuno usklađeno		
Zamoljeni organ će preduzeti sve potrebne mjere za izvršenje ovog zahtjeva, osim ako se zamoljeni organ ne pozove na stav 6.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Agencija preduzima sve potrebne mjere radi postupanja po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona, osim ako:	Potpuno usklađeno		
Podnosilac zahtjeva osigurava da se jedinstveni instrument pošalje zamoljenom organu na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice zamoljenog organa, osim ako se zamoljeni organ i	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ...	Potpuno usklađeno		

podnosilac zahtjeva bilateralno ne dogovore, u svakom pojedinačnom slučaju, da se jedinstveni instrument može poslati na drugom jeziku.	Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva.			
Kada je to potrebno prema nacionalnom zakonodavstvu države članice zamoljenog organa, organ koji podnosi zahtjev dužan je dostaviti prijevod akta koji treba dostaviti ili odluke kojom se dozvoljava naplata novčane kazne ili periodične kazne na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika države članice zamoljenog organa.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva.	Potpuno usklađeno		
Ovo neće uticati na pravo organa koji prima zahtjev i organa koji podnosi zahtjev da se bilateralno dogovore, od slučaja do slučaja, da se takav prijevod može obezbijediti na drugom jeziku.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva.	Potpuno usklađeno		
Zamoljeni organ nije obavezan da izvrši zahtjev iz člana 25. ili 26. ako:	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... Agencija preduzima sve potrebne mjere radi postupanja po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona, osim ako:	Potpuno usklađeno		
a) zahtjev nije u skladu sa zahtjevima ovog člana; ili	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinstvenog instrumenta Član 86 ... 1) zahtjev nije u skladu sa uslovima iz ovog člana, ili	Potpuno usklađeno		

b) zamoljeni organ može dokazati razumne razloge koji pokazuju kako bi izvršenje zahtjeva bilo očigledno suprotno javnom poretku u državi članici u kojoj se traži izvršenje	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... 2) se utvrdi postojanje opravdanih razloga iz kojih bi izvršenje zahtjeva bilo u suprotnosti sa pravnim poretkom Crne Gore.	Potpuno usklađeno		
Ako organ koji prima zahtjev namjerava odbiti zahtjev za pomoć iz člana 25. ili 26. ili ako su mu potrebne dodatne informacije, kontaktirat će organ koji je podnio zahtjev.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva.	Potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da, kada to zatraži organ koji prima zahtjev, organ koji podnosi zahtjev snosi sve razumne dodatne troškove u potpunosti, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove, u vezi s poduzetim radnjama iz člana 24. ili 25.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Na zahtjev Agencije, nadležni organ koji je podnio zahtjev snosiće u cjelosti sve razumno nastale dodatne troškove, uključujući troškove prevođenja, rada i administracije, u vezi sa radnjama iz čl. 84 i 85 ovog zakona.	Potpuno usklađeno		
Zamoljeni organ može nadoknaditi pune troškove nastale u vezi s poduzetim radnjama iz člana 26. od novčanih kazni ili periodičnih penala koje je naplatio u ime podnosioca zahtjeva, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove. Ako organ od kojeg se traži da ne uspije naplatiti novčane kazne ili periodične penale, može zatražiti od organa koji podnosi zahtjev da snosi nastale troškove.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Agencija može da naplati cjelokupne troškove nastale u vezi sa radnjama iz člana 85 ovog zakona iz izrečenih novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni koje je prikupila u ime nadležnog organa koji je podnio zahtjev, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove.	Potpuno usklađeno		

	Ako izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne ne bude realizovano, Agencija može naknadu navedenih troškova nastalih u vezi sa preduzetim mjerama u smislu člana 85 ovog zakona da zatraži od nadležnog organa države članice podnosioca zahtjeva.			
Države članice mogu slobodno predvidjeti da organ od kojeg se traži naknada može naplatiti i troškove nastale u vezi s izvršenjem takvih odluka od preduzeća protiv kojeg se novčana kazna ili periodični penal može izvršiti.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Troškovi iz stava 10 ovog člana mogu se naplatiti od učesnika na tržištu protiv kog se novčana kazna izvršava.	Potpuno usklađeno		
Zamoljeni organ naplaćuje dospjele iznose u valuti svoje države članice, u skladu sa zakonima, propisima i administrativnim postupcima ili praksama u toj državi članici.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 65d ... Agencija će, ukoliko je to potrebno, novčane kazne ili periodične kazne koje nijesu izražene u eurima, izvršiti njihovu konverziju u eure po kursu koji važi na dan kada su novčane kazne ili periodične kazne izrečene.	Potpuno usklađeno		
Zamoljeni organ će, ako je potrebno, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i praksom, konvertovati novčane kazne ili periodične penale u valutu države članice zamoljenog organa po kursu koji se primjenjuje na dan kada su novčane kazne ili periodične penale izrečene.	Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinostvenog instrumenta Član 86 ... Agencija će, ukoliko je to potrebno, novčane kazne ili periodične kazne koje nijesu izražene u eurima, izvršiti njihovu konverziju u eure po kursu koji važi na dan kada su novčane kazne ili periodične kazne izrečene.	potpuno usklađeno		
Član 28 Sporovi u vezi sa zahtjevima za obavještenje ili izvršenje odluka kojima se izriču novčane kazne ili periodične penale	Mjerodavno pravo Član 87 U slučaju spora koji se odnosi na nezakonitost odluke koja se dostavlja ili koja se izvršava, kao i zahtjeva za	Potpuno usklađeno		

Sporovi spadaju u nadležnost nadležnih tijela države članice podnosioca zahtjeva i regulišu se pravom te države članice, ako se odnose na: a) zakonitost akta koji treba biti obaviješten u skladu s članom 25. ili odluke koja treba biti izvršena u skladu s članom 26.; i	dostavljanje ili izvršenje primjenjuje se pravo države članice u kojoj je sjedište nadležnog organa podnosioca zahtjeva.			
b) zakonitost jedinstvenog instrumenta koji dozvoljava izvršenje u državi članici zamoljenog organa.	Mjerodavno pravo Član 87 ... U slučaju spora koji se odnosi na mjere izvršenja koje je donio nadležni organ države članice u kojoj se izvršava zahtjev ili spora u vezi sa valjanošću radnje koju je izvršio taj organ, nadležan je organ te države članice.	Potpuno usklađeno		
Sporovi u vezi s mjerama izvršenja poduzetim u državi članici zamoljenog tijela ili u vezi s valjanošću obavještenja koje je dalo zamoljeno tijelo spadaju u nadležnost nadležnih tijela države članice zamoljenog tijela i uređuju se pravom te države članice.	Mjerodavno pravo Član 87 ... U slučaju spora koji se odnosi na mjere izvršenja koje je donio nadležni organ države članice u kojoj se izvršava zahtjev ili spora u vezi sa valjanošću radnje koju je izvršio taj organ, nadležan je organ te države članice.	Potpuno usklađeno		
POGLAVLJE VIII ROKOVİ ZASTARJELOSTI Član 29 Pravila o rokovima zastare za izricanje novčanih kazni i periodičnih penala Države članice osiguravaju da se rokovi zastare za izricanje novčanih kazni ili periodičnih penala od strane nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije u skladu s članovima 13. i 16. suspendiraju ili prekidaju za vrijeme trajanja postupaka provođenja zakona pred nacionalnim tijelima za zaštitu konkurencije drugih država članica ili Komisijom u vezi s kršenjem istog sporazuma,	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 ... Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne.	potpuno usklađeno		

odluke udruženja, usklađene prakse ili drugog ponašanja zabranjenog članom 101. ili 102. UFEU-a.				
Obustava roka zastare počinje, odnosno prekid roka zastare nastupa od obavještenja o prvoj formalnoj istražnoj mjeri najmanje jednom preduzeću koje je predmet postupka izvršenja.	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 ... Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.	potpuno usklađeno		
Primjenjuje se na sva preduzeća ili udruženja preduzeća koja su učestvovala u kršenju.	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne, odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona. U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano. Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom. Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče. Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda.	potpuno usklađeno		

	Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne. Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.			
Suspenzija ili prekid prestaju na dan kada nadležno tijelo za zaštitu konkurencije zaključi svoj postupak provođenja zakona donošenjem odluke iz člana 10, 12 ili 13 ove Direktive ili u skladu s članom 7, 9 ili 10 Uredbe (EZ) br. 1/2003, ili kada zaključi da ne postoje osnove za daljnje djelovanje s njegove strane.	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne, odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona. U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano. Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom. Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče. Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne. Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.		potpuno usklađeno	

Trajanje takve suspenzije ili prekida ne dovodi u pitanje apsolutne rokove zastare predviđene nacionalnim zakonodavstvom.	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne, odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona. U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano. Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom. Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče. Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne. Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.	potpuno usklađeno		
Zastara za izricanje novčanih kazni ili periodičnih penala od strane nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije bit će suspendirana ili prekinuta sve dok je odluka tog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne,	potpuno usklađeno		

predmet postupka koji je u toku pred sudom za reviziju.	odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona. U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano. Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom. Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče. Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne. Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.			
Komisija osigurava da obavještenje o prvoj formalnoj istražnoj mjeri primljeno od nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije u skladu s članom 11(3) Uredbe (EZ) br. 1/2003 bude dostupno drugim nacionalnim tijelima za zaštitu konkurencije unutar Evropske mreže za zaštitu konkurencije.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
POGLAVLJE IX OPĆE ODREDBE Član 30	Status i nadležnosti Agencije Član 19 ...	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 11 Zakona o upravnom sporu	

Uloga nacionalnih upravnih tijela za zaštitu konkurencije pred nacionalnim sudovima Države članice koje odrede i nacionalno administrativno tijelo za zaštitu konkurencije i nacionalno sudsko tijelo za zaštitu konkurencije kao odgovorne za primjenu članova 101 i 102 UFEU-a, osiguravaju da se postupci pred nacionalnim sudskim tijelom za zaštitu konkurencije mogu direktno podnijeti od strane nacionalnog administrativnog tijela za zaštitu konkurencije.	9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;		("Službeni list CG", br. 54/16 i 53/25.) i članom 111.1-2 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	
Nacionalno upravno tijelo za zaštitu konkurencije ima ista prava kao što je utvrđeno u stavu 2. da se žali na: a) odluke nacionalnih sudova kojima se izjašnjavaju o odlukama koje su donijela nacionalna tijela za zaštitu konkurencije, kako je navedeno u Poglavlju IV i članovima 13. i 16. ove Direktive, u vezi s primjenom člana 101. ili 102. UFEU-a, uključujući naplatu novčanih kazni i periodičnih penala izrečenih u tom pogledu; i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 41 Zakona o upravnom sporu ("Službeni list CG", br. 54/16 i 53/25.) i članom 200.1 Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/17, i 51/17)	
b) odbijanje nacionalnog sudskog organa da izda prethodno odobrenje za inspekciju iz članova 6. i 7. ove Direktive, u mjeri u kojoj je takvo odobrenje potrebno.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 31 Pristup stranaka spisima i ograničenja korištenja informacija Države članice mogu propisati da kada nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije zahtijeva od fizičke osobe da dostavi informacije na osnovu mjera iz tačke (e) člana 6(1), člana 8 ili člana 9, te informacije se ne smiju koristiti kao dokaz za izricanje sankcija toj fizičkoj osobi ili njenim bliskim srođnicima.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

Države članice osiguravaju da nacionalna tijela za zaštitu konkurencije, njihovi službenici, osoblje i druge osobe koje rade pod nadzorom tih tijela ne otkrivaju informacije koje su pribavljene na osnovu ovlaštenja iz ove Direktive i koje su takve vrste da su obuhvaćene obavezom profesionalne tajne, osim kada je takvo otkrivanje dozvoljeno nacionalnim pravom.	Tajnost podataka i zaštita povjerljivih informacija Član 39 Predsjednik Savjeta, član Savjeta, direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije, zaposleni u Agenciji, kao i lica koja sarađuju sa Agencijom u obavljanju poslova iz ovog zakona dužni su da sa tajnim podacima, podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i podacima o ličnosti za koje saznaju u vršenju funkcija, odnosno poslova postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita poslovne tajne i zaštita podataka o ličnosti. Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon prestanka funkcije, odnosno radnog odnosa i drugog oblika angažovanja na osnovu kojeg lice sarađuje sa Agencijom u obavljanju poslova iz ovog zakona.			
Države članice osiguravaju da se pristup izjavama o oslobođanju od kazne ili podnescima za nagodbu odobrava samo strankama koje su predmet relevantnog postupka i samo u svrhu ostvarivanja njihovih prava na odbranu.	Zaštićeni podaci Član 52 ... Pristup podacima koji se odnose na zahtjeve za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne u skladu sa odredbama ovog zakona može biti omogućen isključivo strankama obuhvaćenim odgovarajućim ispitnim postupkom i isključivo u svrhu ostvarivanja njihovog prava na odbranu. Stranka u postupku pred Agencijom koja je dobila uvid u spise predmeta može upotrebljavati informacije iz izjava učesnika na tržištu koji se odnose na zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne samo ako je to potrebno za ostvarivanje njenih prava na odbranu u sudskim postupcima koji su direktno povezani s postupkom za koji je pristup odobren, i to samo ako se ti postupci odnose na: 1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili 2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona. Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u	Potpuno usklađeno		

	sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke: 1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica; 2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i 3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana.			
Države članice osiguravaju da stranka koja je dobila pristup spisu postupaka provođenja zakona pred nacionalnim tijelima za zaštitu konkurencije može koristiti informacije preuzete iz izjava o pomilovanju i zahtjeva za nagodbu samo kada je to potrebno za ostvarivanje svojih prava na odbranu u postupcima pred nacionalnim sudovima u slučajevima koji su direktno povezani sa slučajem za koji je odobren pristup, i samo kada se takvi postupci odnose na:	Zaštićeni podaci Član 52 ... Pristup podacima koji se odnose na zahtjeve za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne u skladu sa odredbama ovog zakona može biti omogućen isključivo strankama obuhvaćenim odgovarajućim ispitnim postupkom i isključivo u svrhu ostvarivanja njihovog prava na odbranu. Stranka u postupku pred Agencijom koja je dobila uvid u spise predmeta može upotrebljavati informacije iz izjava učesnika na tržištu koji se odnose na zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne samo ako je to potrebno za ostvarivanje njenih prava na odbranu u sudskim postupcima koji su direktno povezani s postupkom za koji je pristup odobren, i to samo ako se ti postupci odnose na: 1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili 2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona. Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke: 1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica; 2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i 3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana.	Potpuno usklađeno		

a) raspodjelu kazne koju im je solidarno izreklo nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije između učesnika kartela; ili	Zaštićeni podaci Član 52 ... 1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili	potpuno usklađeno		
i. preispitivanje odluke kojom je nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije utvrdilo kršenje člana 101. ili 102. UFEU-a ili odredbi nacionalnog prava konkurencije.	Zaštićeni podaci Član 52 ... 2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona.	potpuno usklađeno		
Države članice osiguravaju da sljedeće kategorije informacija koje stranka dobije tokom postupka provođenja zakona pred nacionalnim tijelom za zaštitu konkurencije ne koristi u postupcima pred nacionalnim sudovima prije nego što nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije zaključi svoj postupak provođenja zakona u odnosu na sve stranke pod istragom donošenjem odluke iz člana 10. ili člana 12. ili na drugi način prekine svoj postupak:	Zaštićeni podaci Član 52 ... Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke:	potpuno usklađeno		
a) informacije koje su pripremila druga fizička ili pravna lica posebno za postupak sprovođenja zakona pred nacionalnim tijelom za zaštitu konkurencije;	Zaštićeni podaci Član 52 ... 1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica;	potpuno usklađeno		
b) informacije koje je nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije sastavilo i poslalo strankama tokom postupka sprovođenja zakona; i	Zaštićeni podaci Član 52 ... 2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i	potpuno usklađeno		
c) podnesci za nagodbu koji su povučeni.	Zaštićeni podaci Član 52 ... 3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana.	potpuno usklađeno		

Države članice osiguravaju da se izjave o oslobađanju od kazne razmjenjuju samo između nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije u skladu s članom 12. Uredbe (EZ) br. 1/2003: a) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili b) kada je nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije koje prima izjavu o oslobađanju od odgovornosti također primilo zahtjev za oslobađanje od odgovornosti u vezi s istim kršenjem od istog podnosioca zahtjeva kao i nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije koje dostavlja izjavu o oslobađanju od odgovornosti, pod uslovom da, u trenutku kada se izjava o oslobađanju od odgovornosti dostavlja, podnosilac zahtjeva nema mogućnost da povuče informacije koje je dostavio nacionalnom tijelu za zaštitu konkurencije koje prima izjavu o oslobađanju od odgovornosti.	Oslobađanje od plaćanja iznosa novčane kazne Član 77 ... Učesnik na tržištu može da podnosi izjave pisanim putem, pri čemu je Agencija dužna da obezbijedi i podnošenje izjava usmenim putem ili na drugi način kojim se učesniku na tržištu ne omogućava posjed, čuvanje ili nadzor podnesenih izjava. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu konkurencije u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ) br. 1/2003 samo: 1) uz saglasnost podnosioca zahtjeva; ili 2) ako je tijelo za zaštitu konkurencije kojem se dostavlja zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne takođe primilo zahtjev za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u vezi sa istom povredom od istog podnosioca zahtjeva, pod uslovom da podnosilac zahtjeva nema pravo da povuče informacije koje je dostavio tijelu koji je zahtjev primio. Bliže kriterijume za oslobođenje od plaćanja ili smanjenje iznosa novčane kazne, propisuje Vlada.	potpuno usklađeno		
Obrazac u kojem se podnose izjave o oslobađanju od kazne u skladu s članom 20. neće utjecati na primjenu stavova 3. do 6. ovog člana.	Zaštićeni podaci Član 52 ... Pristup podacima koji se odnose na zahtjeve za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne u skladu sa odredbama ovog zakona može biti omogućen isključivo strankama obuhvaćenim odgovarajućim ispitnim postupkom i isključivo u svrhu ostvarivanja njihovog prava na odbranu. Stranka u postupku pred Agencijom koja je dobila uvid u spise predmeta može upotrebljavati informacije iz izjava učesnika na tržištu koji se odnose na zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjenje novčane kazne samo ako je to potrebno za ostvarivanje njenih prava na	potpuno usklađeno		

	odbranu u sudskim postupcima koji su direktno povezani s postupkom za koji je pristup odobren, i to samo ako se ti postupci odnose na: 1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili 2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona. Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke: 1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica; 2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i 3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana.			
Član 32 Prihvatljivost dokaza pred nacionalnim tijelima za zaštitu konkurencije	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 107.1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/114, 20/15, 40/16 i 37/17)	
Član 33 Rad Evropske mreže za konkurenciju Troškovi koje Komisija ima u vezi s održavanjem i razvojem centralnog informacionog sistema Evropske mreže za konkurenciju (Sistem Evropske mreže za konkurenciju) i u vezi sa saradnjom unutar Evropske mreže za konkurenciju snose se iz opšteg budžeta Unije u okviru raspoloživih sredstava. Evropska mreža za konkurenciju moći će razvijati i, gdje je to primjereno, objavljivati najbolje prakse i preporuke o pitanjima kao što su nezavisnost, resursi, ovlaštenja, kazne i uzajamna pomoć.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
POGLAVLJE X ZAVRŠNE ODREDBE	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

Član 34 Transpozicija Države članice će donijeti zakone, propise i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 4. februara 2021. godine. O tome će odmah obavijestiti Komisiju. Kada države članice usvoje te mjere, one će sadržavati referencu na ovu Direktivu ili će biti popraćene takvom referencom prilikom njihovog službenog objavljivanja. Načine takvog referenciranja utvrdit će države članice. Države članice će dostaviti Komisiji tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donose u području koje pokriva ova Direktiva.				
Član 35 Recenzija Do 12. decembra 2024. godine, Komisija će podnijeti izvještaj Evropskom parlamentu i Vijeću o transpoziciji i primjeni ove Direktive. Kada je to primjereno, Komisija može preispitati ovu Direktivu i, ako je potrebno, podnijeti zakonodavni prijedlog.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 36 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 37 Adresati Ova Direktiva je upućena državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Regulativa (EU) 1/2003				
Član 1. Primjena članova 81. i 82. Ugovora 1. Sporazumi, odluke i usklađena djelovanja iz člana 81. stava 1. Ugovora, koji ne ispunjavaju uslove iz člana 81. stava 3. Ugovora, zabranjeni su, o čemu nije potrebno donositi prethodnu odluku.	članovi 7, 8, 9, 12 i 15	Potpuno usklađeno		

2. Sporazumi, odluke i usklađena djelovanja iz člana 81. stava 1. Ugovora, koji ispunjavaju uslove iz člana 81. stava 3. Ugovora, nisu zabranjeni, o čemu nije potrebno donositi prethodnu odluku. 3. Zabranjena je zloupotreba vladajućeg položaja iz člana 82. Ugovora, o čemu nije potrebno donositi prethodnu odluku.				
Član 2. Teret dokazivanja U svakom postupku na nacionalnom nivou države članice ili onom na nivou Zajednice koji se odnosi na primjenu članova 81. i 82. Ugovora, teret dokazivanja za povredu članova 81. stava 1. ili člana 82. Ugovora je na stranci ili tijelu koje prijavljuje povredu. Preduzetnik ili udruženje preduzetnika koji na osnovu članova 81. stava 3. Ugovora žele ostvariti pravo na izuzeće, sami snose teret dokazivanja o ispunjavanju uslova iz predmetnog stava.	članovi 7, 8, 9, 12 i 15	Potpuno usklađeno		
Član 3. Odnos članova 81. i 82. Ugovora i nacionalnih propisa o tržišnom nadmetanju 1. Kada tijela država članica za tržišno nadmetanje ili nacionalni sudovi primjenjuju nacionalne propise o zaštiti tržišnog nadmetanja na sporazume, odluke udruženja preduzetnika ili usklađena djelovanja u smislu člana 81. stava 1. Ugovora, koji mogu uticati na trgovinu između država članica u smislu te odredbe, istovremeno će primjenjivati i član 81. Ugovora na takve sporazume, odluke ili usklađena djelovanja. Kada tijela država članica za tržišno nadmetanje ili nacionalni sudovi primjenjuju	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima. Akti ili radnje Član 7 ... Pravni akti Evropske unije koji nijesu prenijeti u ovaj zakon niti u podzakonske akte donesene za njegovo	potpuno usklađeno		

nacionalno pravo tržišnog nadmetanja na zlouporabe koje su zabranjene članom 82. Ugovora, takođe će primjenjivati član 82. Ugovora. 2. Primjena nacionalnog prava tržišnog nadmetanje ne smije imati za posljedicu zabranu sporazuma, odluka udruženja preduzetnika ili usklađenih djelovanja, koje bi mogle uticati na trgovinu između država članica, ali koje ne ograničavaju tržišno nadmetanje u smislu člana 81. stava 1. Ugovora, ili ispunjavaju uslove iz člana 81. stava 3. Ugovora, ili koje su obuhvaćene Uredbom o primjeni člana 81. stava 3. Ugovora. U smislu Uredbe, države članice neće se sprečavati da na svojim državnim područjima donose i primjenjuju strožije nacionalne propise kojima se zabranjuju ili kažnjavaju jednostrana postupanja preduzetnika. 3. Ne dovodeći u pitanje opšta načela i druge propise prava Zajednice, stavovi 1. i 2. ne primjenjuju se kada tijela nadležna za tržišno nadmetanje i sudovi država članica primjenjuju nacionalne propise koji se odnose na kontrolu koncentracija preduzetnika. Na isti način oni ne isključuju primjenu propisa nacionalnog zakonodavstva koji u svojoj osnovi imaju drugačiji cilj od onog koji je sadržan u članovima 81. i 82. Ugovora.	sporovođenje (odluke, mišljenja, smjernice, obavještenja, komunikacije, preporuke i dr.) primjenjuju se kao bliži kriterijumi i metodološki okvir za tumačenje i primjenu odredaba ovog zakona u postupcima utvrđivanja povrede konkurencije. Lista pravnih akata iz stava 2 ovog člana utvrđuje se propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), pri čemu prevedni tekst tih akata na crnogorski jezik čini sastavni dio propisa Vlade.			
Član 4. Ovlašćenja Komisije Za potrebe primjene članova 81. i 82. Ugovora, Komisija ima ovlašćenja utvrđena na osnovu ove Uredbe.	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: 19) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora; 20) utvrđuje metode istraživanja konkurencije; 21) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom; 22) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili	Potpuno usklađeno		

	preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače; 23) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 24) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći; 25) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade; 26) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima; 27) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona; 12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije; 13) donosi godišnji program rada; 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu; 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama; 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć. Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona.			
--	--	--	--	--

	Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.			
Član 5. Ovlašćenja tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje Tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje imaju ovlašćenja primjenjivati članove 81. i 82. Ugovora u pojedinačnim slučajevima. U tu svrhu, ona mogu, po službenoj dužnosti ili postupajući po žalbi, donositi odluke u kojima će: — zahtijevati da se povreda zakona otkloni, — odrediti privremene mjere, — prihvatiti obaveze, — izricati kazne, dnevne ili druge kazne predviđene nacionalnim propisima. Ako na osnovu informacija koje posjeduju nisu ispunjeni uslovi za izricanje zabrane, nacionalna tijela za tržišno	2. Akti Agencije Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma Član 56 Kada Agencija utvrdi da se sporazumom sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu, u smislu člana 8 ovog zakona, rješenjem može da zabrani sprovođenje tog sporazuma. Rješenjem iz stava 1 ovog člana Agencija će naložiti strankama u postupku ispunjenje određenih uslova ili preduzimanje određenih mjera iz člana 70 ovog zakona, koje su srazmjerne učinjenoj povredi i neophodne da se povreda efikasno otkloni, radi otklanja štetnih posljedica i uspostavljanja efikasne konkurencije na tržištu, kao i rokove za njihovo izvršenje. Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma Član 56 Kada Agencija utvrdi da se sporazumom sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu, u smislu člana 8 ovog zakona, rješenjem može da zabrani sprovođenje tog sporazuma. Rješenjem iz stava 1 ovog člana Agencija će naložiti strankama u postupku ispunjenje određenih uslova ili preduzimanje određenih mjera iz člana 70 ovog zakona, koje su srazmjerne učinjenoj povredi i neophodne da se povreda efikasno otkloni, radi otklanja štetnih posljedica i	Potpuno usklađeno		

nadmetanje mogu takođe odlučiti da ne postoji osnov za pokretanje postupka.	uspostavljanja efikasne konkurencije na tržištu, kao i rokove za njihovo izvršenje. Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona ili kada utvrdi da sporazum ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak. Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 Nakon pokretanja ispitnog postupka u smislu ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o utvrđenim činjenicama okolnostima i zaključcima u postupku, stranka u postupku može Agenciji predložiti mjere, uslove i rokove kojima će otkloniti negativne efekte njenog postupanja ili propuštanja postupanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može u izuzetnim okolnostima da prihvati predlog mjera, uslova i rokova i nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, a prije donošenja odluke. Agencija će na svojoj internet stranici objaviti obavještenje o podnošenju predloga stranke iz stava 1 ovog člana, koje sadrži sažeti opis predloga i bitne elemente predmeta, uz poziv svim zainteresovanim licima da u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obavještenja dostave pisane komentare i mišljenja. Ako Agencija utvrdi da su predložene mjere, uslovi i rokovi iz stava 1 ovog člana dovoljni za ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti sprovođenje predloženih mjera, kao i uslove i rokove za njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak. Rješenjem iz stava 4 ovog člana Agencija će odrediti i rok u kojem je stranka dužna da dostavi dokaze da su naložene mjere i uslovi sprovedeni u rokovima utvrđenim rješenjem. Mjere, uslove i rokove iz stava 1 ovoga člana Agencija može prihvatiti pod uslovom da:			
--	--	--	--	--

	1) je povreda konkurencije trajala kratko vrijeme; 2) stranka u postupku u potpunosti sarađuje sa Agencijom i 3) se obezbjeđuje ekonomičnost postupka. Agencija može da ponovo pokrene postupak utvrđivanja povrede, ako kontrolom utvrdi da se mjere iz st. 4 i 5 ovog člana ne sprovode na način i u roku koji je utvrđen rješenjem iz stava 4 ovog člana ili ako je došlo do znatne izmjene okolnosti na osnovu kojih je donijeto rješenje, odnosno ako je rješenje donijeto na osnovu netačnih, nepotpunih ili neistinitih podataka.			
Član 6. Ovlašćenja nacionalnih sudova Nacionalni sudovi nadležni su za primjenu članova 81. i 82. Ugovora.	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: 28) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora; 29) utvrđuje metode istraživanja konkurencije; 30) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom; 31) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače; 32) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 33) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći; 34) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade; 35) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima;	Potpuno usklađeno		

	36) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona; 12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije; 13) donosi godišnji program rada; 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu; 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama; 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć. Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.			
Član 7.	Rješenje u slučaju zabranjenih sporazuma Član 56 Kada Agencija utvrdi da se sporazumom sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom	Potpuno usklađeno		

Utvrđivanje i otklanjanje povrede odredaba Ugovora 1. Kada Komisija, postupajući po tužbi ili po službenoj dužnosti, utvrdi da postoji povreda člana 81. ili člana 82. Ugovora, može odlukom zahtijevati od preduzetnika i udruženja preduzetnika da takvu povredu otklone. U tu svrhu, Komisija im može odrediti mjere i uslove – mjere praćenja poslovanja ili strukturne mjere koje su proporcionalne učinjenoj povredi propisa i koje su neophodne kako bi se povreda uspješno otklonila. Strukturne mjere mogu se odrediti samo u slučaju kada nema jednako djelotvornih mjera praćenja poslovanja ili u slučaju kada bi bilo koja druga jednako djelotvorna mjera praćenja poslovanja značila veće opterećenje za predmetnog preduzetnika nego strukturna mjera. U slučaju postojanja opravdanog interesa, Komisija može utvrditi i povredu propisa koja se dogodila u prošlosti. 2. Tužbu iz stava 1. ima pravo podnijeti svako fizičko ili pravno lice koje može dokazati opravdani interes te države članice.	tržištu, u smislu člana 8 ovog zakona, rješenjem može da zabrani sprovođenje tog sporazuma. Rješenjem iz stava 1 ovog člana Agencija će naložiti strankama u postupku ispunjenje određenih uslova ili preduzimanje određenih mjera iz člana 70 ovog zakona, koje su srazmjerne učinjenoj povredi i neophodne da se povreda efikasno otkloni, radi otklanja štetnih posljedica i uspostavljanja efikasne konkurencije na tržištu, kao i rokove za njihovo izvršenje. Kada Agencija utvrdi da nema zakonskih pretpostavki za dalje vođenje ispitnog postupka utvrđivanja sporazuma u smislu člana 8 ovog zakona ili kada utvrdi da sporazum ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona, rješenjem može obustaviti ispitni postupak.			
Član 8. Privremene mjere 1. U hitnim slučajevima kada postoji rizik nanošenja znatne i nepopravljive štete za tržišno nadmetanje, Komisija može, postupajući po službenoj dužnosti, odlukom koja se zasniva na dostatnim naznakama povrede Ugovora (prima facie), naložiti privremene mjere.	Privremene mjere Član 58 Ako od radnji ili akata koji su predmet postupka postoji opasnost od nastupanja nenadoknadive štete za lica na koja se te radnje i akti neposredno odnose, Agencija može da naloži privremenu mjeru prestanka vršenja tih radnji ili primjene akata, odnosno obavezu preduzimanja radnji ili uzdržavanja od preduzimanja radnji kojima se sprječavaju ili otklanjaju njihove štetne posljedice. Privremenu mjeru iz stava 1 ovog člana direktor Agencije nalaže rješenjem. Rješenjem iz stava 2 ovog člana utvrđuje se trajanje privremene mjere iz stava 1 ovog člana, pri čemu ista mjera može trajati najduže do donošenja odluke Agencije u tom postupku.	Potpuno usklađeno		

2. Odluka u smislu stava 1. primjenjuje se kroz određeni vremenski period i može se produžavati ukoliko je to neophodno i primjereno.	Agencija može produžiti trajanje privremene mjere u mjeri u kojoj je to neophodno i opravdano, a najduže do okončanja postupka.			
Član 9. Obaveze 1. Kada Komisija namjerava donijeti odluku s ciljem otklanjanja povrede odredaba Ugovora, a preduzetnici koji su uključeni u povredu ponude obaveze kojima se obavezuju otkloniti negativne učinke u skladu s preliminarnom ocjenom koju im je dostavila Komisija, Komisija će odlukom obavezati preduzetnika na preuzimanje tih obaveza. Takva se odluka može donijeti za određeni vremenski period i zaključno će izrekom sadržati da više nema osnove za vođenje postupka od strane Komisije. 2. Komisija može, postupajući po zahtjevu ili po službenoj dužnosti, ponovo pokrenuti postupak: (a) ako je došlo do bitne promjene činjeničnog stanja na kojem se zasnivala odluka; (b) ako predmetni preduzetnici postupe suprotno svojim obavezama; ili (c) ako se odluka zasnivala na nepotpunim, netačnim ili zavaravajućim informacijama koje su dostavile stranke	Prihvatanje ispunjenja obaveza Član 59 Nakon pokretanja ispitnog postupka u smislu ovog zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o utvrđenim činjenicama okolnostima i zaključcima u postupku, stranka u postupku može Agenciji predložiti mjere, uslove i rokove kojima će otkloniti negativne efekte njenog postupanja ili propuštanja postupanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može u izuzetnim okolnostima da prihvati predlog mjera, uslova i rokova i nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, a prije donošenja odluke. Agencija će na svojoj internet stranici objaviti obavještenje o podnošenju predloga stranke iz stava 1 ovog člana, koje sadrži sažeti opis predloga i bitne elemente predmeta, uz poziv svim zainteresovanim licima da u roku od 15 dana od dana objavljivanja tog obavještenja dostave pisane komentare i mišljenja. Ako Agencija utvrdi da su predložene mjere, uslovi i rokovi iz stava 1 ovog člana dovoljni za ponovno uspostavljanje efikasne konkurencije na tržištu, može rješenjem naložiti sprovođenje predloženih mjera, kao i uslove i rokove za njihovo sprovođenje i obustaviti ispitni postupak. Rješenjem iz stava 4 ovog člana Agencija će odrediti i rok u kojem je stranka dužna da dostavi dokaze da su naložene mjere i uslovi sprovedeni u rokovima utvrđenim rješenjem. Mjere, uslove i rokove iz stava 1 ovoga člana Agencija može prihvatiti pod uslovom da: 1) je povreda konkurencije trajala kratko vrijeme; 2) stranka u postupku u potpunosti sarađuje sa Agencijom i	Potpuno usklađeno		

Član 10. Utvrdjivanje neprimjenjivosti Kada u vezi primjene člana 81. i 82. Ugovora to zahtijeva javni interes Zajednice, Komisija može, postupajući po službenoj dužnosti, odlukom utvrditi da se član 81. Ugovora ne primjenjuje na sporazum, odluku udruženja preduzetnika ili usklađeno djelovanje, bilo iz razloga što nisu ispunjeni uslovi iz člana 81. stava 1. Ugovora, ili zato što su ispunjeni uslovi iz člana 81. stava 3. Ugovora. Komisija na isti način može donijeti takvu odluku pozivajući se na član 82. Ugovora.	3) se obezbjeđuje ekonomičnost postupka. Agencija može da ponovo pokrene postupak utvrđivanja povrede, ako kontrolom utvrdi da se mjere iz st. 4 i 5 ovog člana ne sprovode na način i u roku koji je utvrđen rješenjem iz stava 4 ovog člana ili ako je došlo do znatne izmjene okolnosti na osnovu kojih je donijeto rješenje, odnosno ako je rješenje donijeto na osnovu netačnih, nepotpunih ili neistinitih podataka.			
SARADNJA Član 11. Saradnja između Komisije i tijela država članica nadležnih za tržišno nadmetanje 1. Komisija i tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje usko sarađuju u primjeni propisa o tržišnom nadmetanju. 2. Komisija dostavlja tijelima država članica nadležnim za tržišno nadmetanje primjerke najvažnijih dokumenata koje je prikupila u svrhu primjene članova 7., 8., 9., 10. i člana 29. stava 1. Na zahtjev tijela države članice nadležnog za tržišno nadmetanje, Komisija mu dostavlja primjerke drugih postojećih dokumenata neophodnih za donošenje ocjene u predmetu.	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku. Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku. Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu	Potpuno usklađeno		

3. Tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje, postupajući u skladu s članom 81. ili članom 82. Ugovora, obavještavaju pismeno Komisiju prije, ili bez odlaganja, nakon prve službene istražne radnje u postupku. Ova informacija može se takođe dostaviti tijelima drugih država članica nadležnim za tržišno nadmetanje. 4. Ne duže od 30 dana prije donošenja odluke kojom se traži prestanak povrede propisa, kojom se prihvataju obaveze ili kojom se ukida pogodnost Uredbe o grupnom izuzeću, tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje će o tome izvijestiti Komisiju. U tu svrhu Komisiji dostavljaju kratak sadržaj predmeta, planiranu odluku, ili, u slučaju da isti ne postoje, bilo koji drugi akt kojim se ukazuje na predloženi tok postupka. Takva informacija može se dostaviti i tijelima ostalih država članica nadležnim za tržišno nadmetanje. Postupajući po zahtjevu Komisije mjerodavno tijelo nadležno za tržišno nadmetanje Komisiji će na raspolaganje staviti i ostalu dokumentaciju koju posjeduje i koja se smatra potrebnom za ocjenu predmeta. Informacije dostavljene Komisiji mogu se dostaviti i tijelima ostalih država članica nadležnim za tržišno nadmetanje. Nacionalna tijela nadležna za tržišno nadmetanje mogu takođe međusobno razmjenjivati informacije potrebne za ocjenu u predmetu koju provode na osnovu člana 81. ili člana 82. Ugovora. 5. Tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje mogu se konsultovati s Komisijom o svim slučajevima primjene prava Zajednice. 6. Ako Komisija pokrene postupak za donošenje odluke skladno Poglavlju III., tim tijelima država članica nadležnim za tržišno nadmetanje prestaje nadležnost za primjenu članova 81. i 82. Ugovora. Ako je tijelo države	podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju. Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije. Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku.			
--	---	--	--	--

članice nadležno za tržišno nadmetanje već pokrenulo postupak i radi na predmetu, Komisija će pokrenuti postupak samo nakon što se o tome konsultuje s nacionalnim tijelom nadležnim za tržišno nadmetanje.				
Član 12. Razmjena informacija 1. U svrhu primjene članova 81. i 82. Ugovora, Komisija i tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje ovlašćeni su razmjenjivati, odnosno upotrijebiti kao dokaz tako dobijeno činjenično stanje ili materijalno pravo, uključujući i povjerljive informacije. 2. Međusobno razmijenjene informacije koristiti će se kao dokaz samo u svrhu primjene člana 81. ili člana 82. Ugovora u vezi predmetnog slučaja za koji je nabavljen od strane nadležnog tijela koje prenosi informacije. Međutim, kada se u istom slučaju primjenjuje nacionalno pravo tržišnog nadmetanja uporedo s pravom tržišnog nadmetanja Zajednice, pod uslovom da to ne vodi do različitih rješenja, informacije koje se razmjenjuju shodno ovom članu takođe se mogu koristiti u primjeni nacionalnog prava tržišnog nadmetanja. 3. Informacije razmijenjene shodno stavu 1. mogu se koristiti samo u svrhu dokaza na osnovu koeg se izriču kazne fizičkim licima kada: — propisi nadležnog tijela koje prenosi informacije predviđaju slične kazne u odnosu na povredu člana 81. ili člana 82. Ugovora, ili ako to nije slučaj, kada su — informacije prikupljene na način koji poštuje isti stepen zaštite prava na obranu fizičkih lica kao što je to određeno nacionalnim propisima nadležnog tijela koje informacije prima. Međutim, u ovom slučaju, nadležno tijelo koje prima informacije ne može koristiti razmijenjene informacije u svrhu propisivanja kazne zatvora.	Međusobna pomoć Član 84 Ovlašćena lica Agencije mogu, bez donošenja rješenja o pokretanju postupka od strane Agencije, da: 1) sprovode ispitne postupke, dostavljaju zahtjeve za informacijama, uzimaju usmene izjave i prikupljaju informacije na osnovu zahtjeva Evropske komisije ili organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice u skladu sa ovim zakonom, 2) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 20 Regulative (EU) br. 1/2003, u obimu određenom stavom 2 tog člana, 3) na osnovu zahtjeva nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, utvrđuju da li se učesnici na tržištu pridržavaju istražnih radnji i odluka tog organa koje se odnose na ispitni postupak, zahtjev za dostavljanje podataka, prikupljanje informacija, prekid povrede konkurencije, privremene mjere ili utvrđene obaveze, 4) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 13 Regulative (EU) br. 139/2004, u obimu određenom stavom 2 tog člana. Kada Agencija obavlja istražne radnje u ime i za račun drugog nadležnog organa za zaštitu konkurencije države članice u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1/2003, omogućiće službenim licima tog nadležnog organa, da učestvuju i aktivno pomažu ovlašćenim licima Agencije u sprovođenju ispitnih postupaka, posebno prilikom neposrednog uvida, davanja usmenih izjava ili prikupljanja informacija, pod nadzorom ovlaštenih službenika Agencije i u skladu sa ovlaštenjima koja Agencija koristi u skladu sa ovim zakonom.	Potpuno usklađeno		

	Agencija i Evropska komisija, odnosno organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice, koji je zatražio pomoć Agencije, mogu razmjenjivati informacije i koristiti ih kao dokazno sredstvo, u skladu sa ograničenjima iz člana 12 Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003. Prilikom sprovođenja radnji u skladu sa odredbama st. 1, 2, 3 i 5 do 8 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije dužan je da pruži pomoć ovlašćenim licima Agencije i drugim ovlašćenim licima. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji da dostavi izjavu podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne, bez obzira na formu tog zahtjeva, i to: 1) na osnovu saglasnosti podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne; ili 2) kada je isto lice za istu povredu konkurencije podnijelo zahtjev za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne Agenciji i organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice kome se izjava dostavlja ili Evropskoj komisiji, i u trenutku njenog dostavljanja, podnosilac zahtjeva ne može da povuče informacije iz zahtjeva koje je dostavio organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji. Agencija dostavlja izjavu i zahtjev iz stava 5 ovog člana i nadležnom sudu radi odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, ako je to primjenjivo. Agencija dostavlja organima nadležnim za zaštitu konkurencije drugih država članica podatke neophodne za sprovođenje ovog zakona. Odredbe st. 1 do 7 ovog člana primjenjuju se na <i>mutatis mutandis</i> na saradnju i koordinaciju Agencije sa Evropskom komisijom u postupcima koji se vode u skladu sa Uredbom 2022/1925/EU i na međusobnu pomoć sa nadležnim organima drugih država, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru.			
--	---	--	--	--

	Postupanje Agencije po zahtjevu nadležnog organa države članice za izvršenje novčane kazne Član 85 Agencija će na zahtjev nadležnog organa druge države članice za izvršenje pravosnažne odluke kojom je utvrđena novčana kazna ili periodična novčana kazna, postupiti u skladu sa članom 86 stav 2 ovog zakona, samo ako je taj organ razumnim naporima utvrdio da učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema dovoljno imovine u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva za naplatu novčane kazne. Agencija može postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana i kada učesnik na tržištu protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili periodična novčana kazna nema poslovno sjedište u državi članici Evropske unije nadležnog organa koji je podnio zahtjev za izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne. Odredba člana 86 stav 3 tačka 9 ovog zakona ne primjenjuje se u svrhe ovog stava 2 ovog člana. Nadležni organ iz stava 1 ovog člana može da zahtjeva isključivo izvršenje pravosnažne odluke. Na rokove zastare za izvršenje novčanih kazni primjenjuje se pravo države članice Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva. Postupak izvršenja novčanih kazni putem Jedinственог instrumenta Član 86 Agencija postupa po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona u skladu sa zakonom. Zahtjevi iz člana 85 ovog zakona izvršavaju se bez odlaganja putem obrasca „Jedinствени instrument“, uz koji se prilaže kopija odluke koja je predmet izvršenja. Jedinствени instrument iz stava 2 ovog člana sadrži sljedeće podatke:			
--	---	--	--	--

	1) ime i prezime, odnosno naziv i adresu učesnika na tržištu ili druge podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet učesnika na tržištu, 2) sažet prikaz relevantnih činjenica i okolnosti, 3) rezime priložene kopije odluke koja je predmet izvršenja ili obavještanja, 4) naziv, adresu i druge kontakt podatke Agencije, 5) rok za sprovođenje izvršenja (zakonski rokovi, rokovi zastare i slično), 6) podatke o odluci kojom se omogućava izvršenje u državi članici Evropske unije nadležnog organa podnosioca zahtjeva, 7) datum pravosnažnosti odluke, 8) iznos novčane kazne, i 9) informacije koje potvrđuju da je nadležni organ druge države članice podnosilac zahtjeva preduzeo razumne napore za izvršenje svoje pravosnažne odluke na svom području. Jedinstveni instrument dostavlja se na crnogorskom jeziku, osim ako Agencija, nadležni organ druge države članice i podnosilac zahtjeva ne dogovore drugačije. Jedinstveni instrument predstavlja osnov za izvršenje, ako sadrži podatke iz stava 3 ovog člana, i ne podliježe priznavanju, dopuni ili zamjeni u Crnoj Gori. Agencija preduzima sve potrebne mjere radi postupanja po zahtjevu iz člana 85 ovog zakona, osim ako: 1) zahtjev nije u skladu sa uslovima iz ovog člana, ili 2) se utvrdi postojanje opravdanih razloga iz kojih bi izvršenje zahtjeva bilo u suprotnosti sa pravnim poretom Crne Gore. Ako Agencija namjerava da odbije zahtjev iz člana 85 ovog zakona ili da traži dodatne informacije, ostvariće komunikaciju sa nadležnim organom druge države članice podnosiocem zahtjeva. Na zahtjev Agencije, nadležni organ koji je podnio zahtjev snosiće u cjelosti sve razumno nastale dodatne troškove, uključujući troškove prevođenja, rada i administracije, u vezi sa radnjama iz čl. 84 i 85 ovog zakona.			
--	---	--	--	--

	Agencija može da naplati cjelokupne troškove nastale u vezi sa radnjama iz člana 85 ovog zakona iz izrečenih novčanih kazni ili periodičnih novčanih kazni koje je prikupila u ime nadležnog organa koji je podnio zahtjev, uključujući troškove prevođenja, rada i administrativne troškove. Ako izvršenje novčane kazne ili periodične novčane kazne ne bude realizovano, Agencija može naknadu navedenih troškova nastalih u vezi sa preduzetim mjerama u smislu člana 85 ovog zakona da zatraži od nadležnog organa države članice podnosioca zahtjeva. Troškovi iz stava 10 ovog člana mogu se naplatiti od učesnika na tržištu protiv kog se novčana kazna izvršava. Mjerodavno pravo Član 87 U slučaju spora koji se odnosi na nazakonitost odluke koja se dostavlja ili koja se izvršava, kao i zahtjeva za dostavljanje ili izvršenje primjenjuje se pravo države članice u kojoj je sjedište nadležnog organa podnosioca zahtjeva. U slučaju spora koji se odnosi na mjere izvršenja koje je donio nadležni organ države članice u kojoj se izvršava zahtjev ili spora u vezi sa valjanošću radnje koju je izvršio taj organ, nadležan je organ te države članice.			
Član 13. Obustava ili prekid postupka 1. U slučaju da tijela dvije ili više država članica nadležna za tržišno nadmetanje zaprime pritužbu stranke ili postupaju po službenoj dužnosti skladno članu 81. ili članu 82. Ugovora protiv istog sporazuma, odluke udruženja preduzetnika ili postupanja, činjenica da se jedno tijelo bavi predmetom dovoljan je razlog za druge	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog	Potpuno usklađeno		

da obustave svoje postupke ili odbace pritužbu. Na isti način Komisija može odbaciti pritužbu stranke s obrazloženjem da se tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje bavi tim predmetom. 2. Ako tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje ili Komisija zaprime pritužbu protiv nekog sporazuma, odluke udruženja preduzetnika ili postupanja, po kojem je već postupalo neko drugo tijelo nadležno za tržišno nadmetanje, mogu ga odbaciti.	pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku. Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku. Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju. Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa			
--	--	--	--	--

	postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije. Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku.			
Član 14. Savjetodavni odbor 1. Komisija će se za pomoć obratiti Savjetodavnom odboru za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja prije donošenja bilo koje odluke iz članova 7., 8., 9., 10., 23., te člana 24. stava 2. i člana 29. stava 1. 2. U svrhu rješavanja pojedinačnih predmeta Savjetodavni odbor sastojati će se od predstavnika tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje. Za sastanke na kojima se raspravlja o drugim pitanjima, a ne o pojedinačnim predmetima, može se imenovati dodatni predstavnik odnosno tijelo države članice koje je nadležno za pitanja tržišnog nadmetanja. Predstavnike koji ne mogu prisustvovati mogu zamijeniti drugi predstavnici 3. Konsultacije se mogu održati na sastanku koji saziva i kojim predsjedava Komisija, a koji se može održati najranije 14 dana nakon slanja poziva za taj sastanak, uz koji mora biti priložen kratak sadržaj predmetnog slučaja, te upućivanje na najvažnije dokumente i preliminarne nacrt odluke. U vezi odluka koje se donose skladno članu 8. sastanak se može održati sedam dana nakon slanja operativnog dijela nacrta odluke. Ako Komisija šalje obavještenje o sazivanju sastanka u roku kraćem od gore navedenih, sastanak se može održati	Nema odgovarajuće odredbe	neusklađeno	Potpuno usklađenost će se postići izmjenama I dopunama Zakona o zaštiti Konkurencije, prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	

predloženog dana ako se nijedna država članica tome ne protivi. Savjetodavni odbor sastavlja pismeno mišljenje o preliminarnom nacrtu odluke Komisije. Može izdati mišljenje čak i ako su neki članovi odsutni, ili ako ih nitko ne predstavlja. Na zahtjev jednog ili nekoliko članova, stavovi navedeni u mišljenju moraju biti obrazloženi. 4. Konsultacije se mogu obaviti i pismenim putem. Međutim, na zahtjev bilo koje države članice, Komisija će sazvati sastanak. U slučaju pismenog postupka, Komisija će odrediti rok u trajanju od najmanje 14 dana, unutar kog države članice moraju dati svoje primjedbe na uvid svim drugim državama članicama. U slučaju da treba donijeti odluke skladno članu 8., rok od 14 dana zamijeniti će se rokom od sedam dana. U slučaju da Komisija odredi rok za pismeni postupak koji je kraći od gore navedenih, predloženi rok će se primjenjivati ako mu se ni jedna država članica ne protivi. 5. Komisija mora u potpunosti uzeti u obzir mišljenje koje izrazi Savjetodavni odbor. Komisija će Savjetodavni odbor obavijestiti o načinu na koji je uzela u obzir njegovo mišljenje. 6. Ako Savjetodavni odbor pošalje pismeno mišljenje, ono će biti dodano nacrtu odluke. Ako Savjetodavni odbor preporuči objavljivanje mišljenja, Komisija sprovodi objavu, uzimajući u obzir pravno priznati interes preduzetnika u zaštiti poslovnih tajni. 7. Na zahtjev tijela države članice nadležnog za tržišno nadmetanje, Komisija će na dnevni red Savjetodavnog odbora uvrstiti predmete po kojima postupa tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje skladno članu 81. ili članu 82. Ugovora. Komisija može tako postupiti i po službenoj dužnosti. U oba slučaja Komisija obavještava tijelo nadležno za tržišno nadmetanje koje je zahtjev uputilo. Tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje zahtjev posebno može podnijeti u vezi s predmetom u kome Komisija namjerava pokrenuti postupak u smislu				
---	--	--	--	--

člana 11. stava 6. Savjetodavni odbor neće izdavati mišljenja o predmetima po kojima postupaju tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje. Savjetodavni odbor može takođe raspravljati o opštim pitanjima vezanim uz pravo tržišnog nadmetanja Zajednice.				
Član 15. Saradnja s nacionalnim sudovima 1. U postupcima koji se odnose na primjenu člana 81. i člana 82. Ugovora, sudovi država članica mogu zatražiti od Komisije da im dostavi informacije koje se nalaze u njenom posjedu ili njeno mišljenje o pitanjima primjene propisa o tržišnom nadmetanju Zajednice. 2. Države članice dostavljaju Komisiji primjerak svake pisane presude nacionalnih sudova kojom se odlučuje o primjeni člana 81. ili član 82. Ugovora. Takav primjerak dostavlja se bez odlaganja nakon što je potpuna pisana presuda dostavljena strankama. 3. Tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje, kada postupaju po službenoj dužnosti, mogu podnijeti pismena očitovanja nacionalnim sudovima svojih država članica o pitanjima koja se odnose na primjenu članaka 81. ili članka 82. Ugovora. Uz dopuštenje predmetnog nadležnog suda mogu također podnijeti usmene izjave nacionalnim sudovima svojih država članica. Ako dosljedna primjena člana 81. ili člana 82. Ugovora to zahtijeva, Komisija, postupajući po službenoj dužnosti, može podnijeti pismene izjave sudovima država članica.	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku. Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku. Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju.	Potpuno usklađeno		

Uz dopuštenje predmetnog nadležnog suda, može takođe dati i usmene izjave. Isključivo u svrhu pripreme svojih izjava, nadležna tijela za tržišno nadmetanje država članica i Komisija mogu zatražiti od nadležnog suda države članice da im dostavi ili osigura dostavu svakog potrebnog dokumenta za donošenje ocjene u predmetu. 4. Ovaj član ne dovodi u pitanje šira ovlašćenja za davanje izjava sudovima koje su na osnovu svog nacionalnog zakonodavstva države članice povjerile tijelima država članica nadležnim za tržišno nadmetanje.	Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije. Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku.			
Član 16. Jedinstvena primjena prava tržišnog nadmetanja Zajednice 1. Kada nacionalni sudovi odlučuju o sporazumima, odlukama ili postupanjima iz člana 81. ili člana 82. Ugovora koji su već bili predmetom odluke Komisije, nacionalni sudovi ne mogu donositi odluke suprotne odluci koju je donijela Komisija. Takođe, nacionalni sudovi moraju izbjegavati donošenje odluka koje bi bile u	Saradnja Agencije, pravosudnih organa i Evropske komisije Član 83 U skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, sud nadležan za rješavanje privrednih sporova bez odlaganja obavještava Agenciju o svim sudskim postupcima koje vodi na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU. Kada Evropska komisija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana podnese pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja Agenciji i strankama u postupku.	Potpuno usklađeno		

suprotnosti s odlukom koju razmatra Komisija u postupku koji je pokrenula. U tu svrhu, nacionalni sud može procijeniti je li svrsishodno nastaviti s postupkom pred nacionalnim sudom. Ova obaveza ne dovodi u pitanje prava i obaveze iz člana 234. Ugovora. 2. Kada tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje donose odluke o sporazumima, odlukama ili postupanjima iz člana 81. ili člana 82. Ugovora, a koje su već bile predmetom odluke Komisije, ne mogu donijeti odluku koja bi bila suprotna donesenoj odluci Komisije.	Kada Agencija u skladu sa Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003 dostavi nadležnom sudu iz stava 1 ovog člana pisana izjašnjenja ili mišljenja o primjeni člana 101 ili člana 102 UFEU, taj sud bez odlaganja dostavlja kopiju tog pisanog izjašnjenja ili mišljenja strankama u postupku. Agencija i Evropska komisija mogu pisana izjašnjenja ili mišljenja iz st. 2 i 3 ovog člana, koja za sud nisu obavezujuća, podnositi u bilo kom trenutku sve do donošenja konačne odluke nadležnog suda iz stava 1 ovog člana, a mogu podnositi i usmena izjašnjenja uz prethodno odobrenje suda. Kada, nakon što je u skladu sa članom 11 stav 3 Uredbe (EZ) br. 1/2003 obavijestila Evropsku komisiju, Agencija ocijeni da ne postoje razlozi za dalje vođenje postupka sprovođenja i, shodno tome, obustavi postupak u skladu sa članom 56 stav 3 ili 57 stav 2 ovog zakona, Agencija će o tome obavijestiti Evropsku komisiju. Agencija će obavijestiti Evropsku mrežu za konkurenciju o izricanju privremenih mjera iz člana 58 zakona u slučajevima narušavanja konkurencije u smislu članova 101 i/ili 102 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Kada nadležni sud iz stava 1 ovog člana, u smislu Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003 zatraži mišljenje od Evropske komisije, sud o tome bez odlaganja obavještava stranke, a po prijemu, kopiju mišljenja dostavlja Agenciji i strankama u postupku. Radi obezbjeđenja jedinstvene primjene prava konkurencije Evropske unije utvrđene Regulativom Savjeta (EU) br. 1/2003, odluke sudova iz stava 1 ovog člana o sporazumima ili postupanjima učesnika na tržištu u smislu člana 101 ili člana 102 UFEU, ne mogu biti u suprotnosti sa prethodnim odlukama Evropske komisije o istom pitanju. Ako je pred Evropskom komisijom u toku postupak utvrđivanja povrede člana 101 ili člana 102 UFEU, nadležni sud može odlučiti da li će postupak nastaviti ili će zastati sa postupkom do donošenja konačne odluke Evropske komisije.			
--	---	--	--	--

	Sud iz stava 1 ovog člana dostavlja Agenciji kopiju svake odluke donijete na osnovu člana 101 ili člana 102 UFEU istovremeno sa njenim dostavljanjem strankama u postupku.			
Član 17. Istraživanje gospodarskih sektora i kategorija sporazuma 1. Ako se u trgovinskim odnosima između država članica ili na zajedničkom tržištu, zbog krutosti cijena ili kroz druge indicije, može posumnjati da bi tržišno nadmetanje moglo biti ograničeno ili narušeno, Komisija može sprovesti istraživanje pojedinog sektora privrede ili posebne kategorije sporazuma prisutne u različitim sektorima. U toku navedenog ispitivanja tržišta, Komisija može od predmetnih preduzetnika ili udruženja preduzetnika zatražiti da pruže potrebne informacije u smislu primjene članova 81. i 82. Ugovora te u tom smislu sprovesti sve potrebne pretrage. Komisija može posebno zatražiti od preduzetnika ili udruženja preduzetnika dostavu svih sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja. Komisija može objaviti izvještaj o rezultatima istraživanja određenih sektora privrede ili određenih vrsta sporazuma u različitim sektorima, te zainteresovanim stranama uputiti poziv za iskaz mišljenja. 2. Članovi 14., 18., 19., 20., 22., 23. i 24. primjenjuju se na odgovarajući način.	Sektorske analize Član 54 Agencija može izvršiti analizu stanja konkurencije u određenoj grani privrede ili analizirati određene kategorije sporazuma u različitim granama privrede (u daljem tekstu: sektorske analize), u slučaju kada kretanje cijena ili druge okolnosti ukazuju na mogućnost sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije. U cilju sprovođenja sektorskih analiza iz stava 1 ovog člana Agencija može zahtijevati od učesnika na tržištu da dostave sve neophodne podatke i/ili dokumenta i može sprovoditi sva neophodna istraživanja. Agencija može da zahtijeva od učesnika na tržištu da dostave sve sporazume, odluke, obavještenja ili podatke u cilju utvrđivanja postojanja usaglašene prakse. Zahtjev iz st. 2 i 3 ovog člana, naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije. Tokom sektorske analize koju sprovodi u skladu sa ovim zakonom, Agencija može da vrši neposredne uvide u skladu sa članom 45 ovog zakona. Izveštaj o sprovedenim sektorskim analizama Agencija može objaviti na svojoj internet stranici.	Potpuno usklađeno		

Član 18.

Zahtjevi za pružanje informacija

1. Kako bi izvršila zadatke koje su joj povjerene ovom Uredbom, Komisija može, jednostavnim zahtjevom ili odlukom, zahtijevati od preduzetnika i udruženja preduzetnika da joj dostave sve potrebne informacije.

2. Pri slanju jednostavnog zahtjeva za pružanje informacija preduzetniku ili udruženju preduzetnika, Komisija mora navesti pravni osnov i svrhu zahtjeva, navesti koje informacije traži i odrediti rok unutar kojeg se predmetne informacije trebaju dostaviti te navesti kazne predviđene shodno članu 23. u slučaju dostavljanja netačnih ili zavaravajućih informacija.

3. Kada Komisija donosi odluku kojom od preduzetnika ili udruženja preduzetnika traži dostavljanje informacija, mora navesti pravni osnov i svrhu zahtjeva, navesti koje informacije traži, i odrediti rok unutar kog se predmetne informacije trebaju dostaviti. Takođe će naznačiti kazne propisane člankom 23. i navesti ili izreći kazne propisane članom 24. Osim toga, uputiti će na pravo preispitivanja odluke od strane Suda.

4. U slučaju pravnih lica i trgovačkih društava, vlasnici preduzetnika ili njihovi zakonski zastupnici, odnosno u slučaju udruženja preduzetnika bez pravnih lica, njihovi zakonski zastupnici, dužni su ustupiti tražene informacije u ime navedenih preduzetnika ili udruženja preduzetnika. Takođe punomoćnici mogu u okviru svoje nadležnosti davati informacije u ime svojih stranaka. Poslednji u potpunosti odgovaraju za potpunost, tačnost i istinitost informacija.

Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije

Član 53

Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u razumnom roku, koji odredi Agencija, dostave podatke i dokumentaciju i/ili, na poziv Agencije, daju usmene izjave od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: pravni osnov i svrhu zahtjeva, podatke i dokumentaciju koje je potrebno dostaviti, rok za njihovo dostavljanje, kao i upozorenje na posljedice nedostavljanja traženih podataka i dokumentacije.

Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži obavještenje da će se o davanju izjave sačiniti zapisnik.

Lice kome je podniet zahtjev nema pravo da se poziva na poslovnu tajnu radi odbijanja saopštavanja određenog podatka ili davanja dokumentacije.

Potpuno
usklađeno

5. Komisija bez odlaganja dostavlja primjerak jednostavnog zahtjeva ili odluke tijelu države članice nadležnom za tržišno nadmetanje na čijem se državnom području nalazi sjedište preduzetnika ili udruženja preduzetnika, kao i tijelu države članice nadležnom za tržišno nadmetanje na čijem državnom području predmetna povreda ima efekte. 6. Na zahtjev Komisije, vlade i tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje Komisiji dostavljaju sve potrebne informacije za izvršavanje obaveza kojoj su joj povjerene ovom Uredbom. Član 19. Ovlašćenja za uzimanje izjava 1. S ciljem izvršenja obaveza koje su joj povjerene ovom Uredbom, Komisija može uzeti izjavu od svakog fizičkog ili pravnog lica koje pristane na davanje izjave u svrhu prikupljanja informacija koje se odnose na predmet ispitivanja. 2. Kada se ispitivanje skladno stavu 1. sprovodi u prostorijama preduzetnika, Komisija o tome obavještava tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje na čijem se državnom području izjava uzima. Ako tako nalaže tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje, njeni službenici mogu pružati pomoć službenicima i drugom pratećem osoblju ovlaštenom od Komisije za sprovođenje ispitivanja.				
Član 20.	Prikupljanje podataka neposrednim uvidom Član 45 Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne	Potpuno usklađeno		

Ovlašćenja Komisije u sprovođenju pretraga 1. Kako bi izvršila obaveze koje su joj povjerene ovom Uredbom, Komisija može sprovesti sve neophodne pretrage preduzetnika i udruženja preduzetnika. 2. Službena lica i drugo prateće osoblje ovlašćeno od Komisije da sprovedu pretrage imaju pravo: (a) ulaska u sve službene prostorije, zemljište ili prevozna sredstva preduzetnika ili udruženja preduzetnika; (b) izvršiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju, bez obzira na medij u kojem su smještene; (c) uzeti ili zahtijevati u bilo kom obliku primjerke ili izvode iz navedenih poslovnih knjiga ili poslovne dokumentacije; (d) zatvoriti svaki poslovni prostor, poslovne knjige ili poslovnu dokumentaciju za vrijeme trajanja i u obimu koji je potreban za sprovođenje pretrage; (e) zatražiti od bilo kojeg predstavnika ili zaposlenika preduzetnika ili udruženja preduzetnika objašnjenja u vezi s činjenicama ili dokumentacijom koja se odnosi na predmet i svrhu pretrage te zabilježiti njihove odgovore.	prostorije, na zemljištu ili vozilima učesnika na tržištu i udruženju učesnika na tržištu, direktor Agencije će donijeti rješenje o vršenju neposrednog uvida. U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da: 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona; 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta, bez obzira na medijum na kojem su sačuvani (kao što su računari, serveri ili drugi); 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje i ako je primjenjivo, nastaviti sa pregledom, kopiranjem ili skeniranjem poslovne dokumentacije u prostorijama Agencije u prisustvu zakonskog zastupnika učesnika na tržištu; 4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje; 5) uzme od zastupnika učesnika na tržištu ili zaposlenih kod učesnika na tržištu izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena; 6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja. Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku. Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u			
--	--	--	--	--

3. Službena lica i drugo prateće osoblje ovlašteno od Komisije za sprovođenje pretrage izvršava obaveze iz svoje nadležnosti na osnovu prikazanog pisanog naloga u kom se navodi predmet i svrha pretrage kao i kazne predviđene članom 23. ako je iznošenje traženih poslovnih knjiga ili druge poslovne dokumentacije nepotpuno ili ako su odgovori na pitanja postavljena skladno stavu 2. ovog člana netačni ili zavaravajući. Komisija prije sprovođenja pretrage u razumnom roku o tome obavještava tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje na čijem se državnom području pretraga sprovodi. 4. Preduzetnici i udruženja preduzetnika obavezuju se dopustiti sprovođenje pretraga koje je odlukom naredila Komisija. U odluci se navodi predmet i svrha pretrage, određuje datum početka pretrage i navode kazne propisane članom 23. i 24., te pravo na postupak preispitivanja od strane Suda. Komisija donosi predmetne odluke nakon izvršenih konsultacija s tijelom države članice nadležnim za tržišno nadmetanje na čijem se državnom području treba sprovesti pretraga. 5. Službena lica kao i osobe opunomoćene ili imenovane od strane tijela države članice nadležnim za tržišno nadmetanje na čijem se državnom području treba izvršiti pretraga, dužne su, postupajući po zahtjevu tog tijela ili Komisije, aktivno pomagati službenim licima i ostalom pratećem osoblju koje je ovlastila Komisija. U navedenu svrhu imaju ovlaštenja navedena u stavu 2. 6. Ako službena lica i drugo prateće osoblje koje je ovlastila Komisija ustanove da se preduzetnik opire pretrazi koja je naložena skladno ovom članu, predmetna država članica dužna im je pružiti potrebnu pomoć, tražeći pri tom ako je to potrebno, i pomoć	skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlaštenja i postupanje policije.			
--	---	--	--	--

policije ili drugog odgovarajućeg tijela, kako bi im se osiguralo nesmetano sprovođenje pretrage. 7. Ako je za pomoć propisanu stavom 6. u smislu nacionalnih propisa potrebno odobrenje suda, takvo će se odobrenje zatražiti. Takav sudski nalog može se takođe tražiti kao preventivna mjera. 8. Ako se zatraži sudski nalog iz stava 7., nacionalno sudsko tijelo provjerava vjerodostojnost odluke Komisije te mjere prisile koje ne smiju biti ni proizvoljne niti pretjerane s obzirom na predmet pretrage. Nadzirujući proporcionalnost prisilnih mjera, nacionalno sudsko tijelo može zatražiti direktno od Komisije ili posredovanjem tijela države članice nadležnog za tržišno nadmetanje, da pruži detaljna objašnjenja, posebno o razlozima na osnovu kojih Komisija sumnja na povredu člana 81. i 82. Ugovora, kao i o ozbiljnosti moguće povrede te načinu na koji je određen preduzetnik u istu uključen. Međutim, nacionalno sudsko tijelo ne smije dovoditi u pitanje nužnost sprovođenja pretrage niti tražiti dostavljanje informacija iz akata Komisije. Zakonitost odluke Komisije podliježe postupku preispitivanja isključivo od strane Suda.				
Član 21. Pretraga ostalih prostorija 1. Ako je razumno za pretpostaviti da se poslovne knjige ili druga dokumentacija koji su predmetom pretrage, a koji mogu biti bitan dokaz ozbiljne povrede člana 81. ili člana 82. Ugovora, čuvaju u nekim drugim prostorijama, na zemljištu i u prevoznim sredstvima, uključujući domove direktora, članova uprave i drugih zaposlenih preduzetnika i udruženja preduzetnika koji su	Uvid u poslovne knjige i zapise van službenih prostorija Član 46 Ako postoji osnovana sumnja da se knjige ili druga dokumentacija vezana za poslovanje i predmet postupka, koji mogu biti relevantni za utvrđivanje povrede iz čl. 8 i 15 ovog zakona, čuvaju u prostorijama, na zemljištu ili u sredstvima prevoza ili u poslovnim prostorijama koje nijesu poslovne prostorije učesnika na tržištu ili udruženja učesnika na tržištu, uključujući i privatne objekte, sredstva prevoza ili zemljište direktora, članova organa upravljanja i zaposlenih, Agencija može izvršiti neposredni uvid u takve prostorije, zemljišta i sredstva prevoza.	Potpuno usklađeno		

predmetom ispitnog postupka, Komisija može odlukom naložiti sprovođenje pretrage tih ostalih prostorija, zemljišta i prevoznih sredstava. 2. Odlukom se utvrđuje predmet i svrha pretrage, datum kada će se s pretragom započeti te navodi pravo na preispitivanje odluke od strane Suda. Odlukom će se posebno navesti razlozi zbog kojih Komisija smatra da postoji sumnja u smislu stava 1. Komisija će takve odluke donijeti nakon konsultacije s tijelom države članice nadležnim za tržišno nadmetanje na čijem se državnom području pretraga treba izvršiti. 3. Odluka koja se donosi u skladu sa stavom 1. ne može biti izvršena bez prethodnog odobrenja nacionalnog sudskog tijela predmetne države članice. Zadatak je nacionalnog sudskog tijela da provjeri vjerodostojnost odluke Komisije i mjere prisile koje ne smiju biti ni proizvoljne niti pretjerane, posebno uzimajući u obzir ozbiljnost navodne povrede propisa, važnost dokaza koji se traže, uključenost pojedinog preduzetnika te razumnu vjerovatnost da se poslovne knjige i ostala dokumentacija koji se odnose na predmet pretrage nalaze u prostorijama i prostorima za čiju je pretragu zatraženo odobrenje. Nacionalno sudsko tijelo može direktno zatražiti od Komisije, ili posredovanjem tijela države članice nadležnog za tržišno nadmetanje, detaljna objašnjenja o onim dijelovima koji su joj potrebni za nadzor proporcionalnosti predviđenih mjera prisile. Međutim, nacionalno sudsko tijelo ne smije dovoditi u pitanje nužnost sprovođenja pretrage niti tražiti dostavljanje informacija iz akata Komisije. Zakonitost odluke Komisije podliježe postupku preispitivanja isključivo od strane Suda. 4. Službena i ostala lica s njima u pratnji koje je Komisija odredila za sprovođenje pretraga koje su naložene u	Neposredni uvid iz stava 1 ovog člana može se vršiti samo na osnovu prethodnog rješenja Upravnog suda Crne Gore, donijetog na zahtjev Agencije.			
---	--	--	--	--

smislu stava 1.ovog člana imati će ovlašćenja navedena u članu 20. stavu 2. tačkama (a), (b) i (c). Član 20. stavovi 5. i 6. primjenjuju se na odgovarajući način.				
Član 22. Istraga koju sprovode tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje 1. Tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje može, u ime i za račun tijela druge države članice nadležnog za tržišno nadmetanje, na svom državnom području sprovesti bilo kakvu pretragu ili druge mjere u svrhu prikupljanja činjenica skladno svojim nacionalnim propisima, kako bi se utvrdilo je li riječ o povredi člana 81. ili člana 82. Ugovora. Svaka razmjena i svako korišćenje prikupljenih informacija vršiti će se u skladu s članom 12. 2. Na zahtjev Komisije, tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje sprovode pretrage za koje Komisija smatra da su potrebne skladno članu 20. stavu 1. ili koje je naložila odlukom skladno članu 20. stavu 4. Službena lica tijela država članica nadležnih za tržišno nadmetanje koje su nadležne za sprovođenje pretraga kao i lica koja su one ovlastile ili imenovala, izvršavati će radnje iz svog ovlašćenja u skladu sa svojim nacionalnim propisima. Ako Komisija ili tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje na čijem će se državnom području sprovesti pretraga to zatraže, službena lica i osobe u njihovoj pratnji koje je odredila Komisija, mogu pomoći službenim licima predmetnog nadležnog tijela.	Međusobna pomoć Član 84 Ovlašćena lica Agencije mogu, bez donošenja rješenja o pokretanju postupka od strane Agencije, da: 1) sprovode ispitne postupke, dostavljaju zahtjeve za informacijama, uzimaju usmene izjave i prikupljaju informacije na osnovu zahtjeva Evropske komisije ili organa nadležnog za zaštitu konkurencije druge države članice u skladu sa ovim zakonom, 2) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 20 Regulative (EU) br. 1/2003, u obimu određenom stavom 2 tog člana, 3) na osnovu zahtjeva nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, utvrđuju da li se učesnici na tržištu pridržavaju istražnih radnji i odluka tog organa koje se odnose na ispitni postupak, zahtjev za dostavljanje podataka, prikupljanje informacija, prekid povrede konkurencije, privremene mjere ili utvrđene obaveze, 4) aktivno pomažu službenim i drugim licima ovlašćenim od Evropske komisije u sprovođenju ispitnih postupaka u skladu sa članom 13 Regulative (EU) br. 139/2004, u obimu određenom stavom 2 tog člana. Kada Agencija obavlja istražne radnje u ime i za račun drugog nadležnog organa za zaštitu konkurencije države članice u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1/2003, omogućiti će službenim licima tog nadležnog organa, da učestvuju i aktivno pomažu ovlašćenim licima Agencije u sprovođenju ispitnih postupaka, posebno prilikom neposrednog uvida, davanja usmenih izjava ili prikupljanja informacija, pod nadzorom ovlašćenih službenika Agencije i u skladu sa ovlašćenjima koja Agencija koristi u skladu sa ovim zakonom. Agencija i Evropska komisija, odnosno organ nadležan za zaštitu konkurencije druge države članice, koji je zatražio	Potpuno usklađeno		

	pomoć Agencije, mogu razmjenjivati informacije i koristiti ih kao dokazno sredstvo, u skladu sa ograničenjima iz člana 12 Regulative Savjeta (EU) br. 1/2003. Prilikom sprovođenja radnji u skladu sa odredbama st. 1, 2, 3 i 5 do 8 ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije dužan je da pruži pomoć ovlaštenim licima Agencije i drugim ovlaštenim licima. Izuzetno od stava 1 ovog člana, Agencija može organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji da dostavi izjavu podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne, bez obzira na formu tog zahtjeva, i to: 1) na osnovu saglasnosti podnosioca zahtjeva za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne; ili 2) kada je isto lice za istu povredu konkurencije podnijelo zahtjev za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne Agenciji i organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice kome se izjava dostavlja ili Evropskoj komisiji, i u trenutku njenog dostavljanja, podnosilac zahtjeva ne može da povuče informacije iz zahtjeva koje je dostavio organu nadležnom za zaštitu konkurencije druge države članice ili Evropskoj komisiji. Agencija dostavlja izjavu i zahtjev iz stava 5 ovog člana i nadležnom sudu radi odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, ako je to primjenjivo. Agencija dostavlja organima nadležnim za zaštitu konkurencije drugih država članica podatke neophodne za sprovođenje ovog zakona. Odredbe st. 1 do 7 ovog člana primjenjuju se na <i>mutatis mutandis</i> na saradnju i koordinaciju Agencije sa Evropskom komisijom u postupcima koji se vode u skladu sa Uredbom 2022/1925/EU i na međusobnu pomoć sa nadležnim organima drugih država, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru.			
Član 23. Novčane kazne	Prekršaji Član 90			

1. Komisija može odlukom preduzetnicima i udruženjima preduzetnika propisati novčane kazne koje ne prelaze 1 % ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini kada namjerno ili nepažnjom: (a) preduzetnici ili udruženja preduzetnika kao odgovor na zahtjev iz člana 17. ili člana 18. stava 2. dostave netačne ili zavaravajuće podatke; (b) preduzetnici ili udruženja preduzetnika kao odgovor na zahtjev na osnovu odluke koja se donosi skladno članu 17. ili članu 18. stavu 3. dostave netačne, nepotpune ili zavaravajuće podatke ili uopšte ne dostave podatke unutar propisanog roka; (c) tokom pretraga iz člana 20. predoče nepotpune poslovne knjige ili drugu poslovnu dokumentaciju ili ih odbiju predati na ispitivanje koje je naloženo na osnovu odluke koja se donosi u skladu s članom 20. stavom 4.; (d) odgovarajući na pitanje postavljeno u skladu s članom 20. stavom 2. tačkom (e): — daju netačan ili zavaravajući odgovor, — ne isprave unutar zadatog roka koji određuje Komisija netačan, nepotpun ili zavaravajući odgovor koji je dao zaposleni, ili — ne daju ili odbiju dati potpun odgovor o činjenicama koje se tiču predmeta i svrhe pretrage koja je naložena odlukom koja se donosi u skladu s članom 20. stavom 4.; (e) u slučaju kada je pečat koji su skladno članu 20. stavu 2. tački (d) stavile službene ili druge osobe u pratnji koje je ovlastila Komisija oštećen. 2. Komisija može preduzetnicima i udruženjima preduzetnika odlukom propisati novčane kazne ako bilo namjerno ili nepažnjom: (a) krše odredbe člana 81. ili člana 82. Ugovora; ili (b) postupaju suprotno odluci	Novčanom kaznom u visini u visini do 10% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) dogovara zaključenje, zaključi ili izvrši sporazum kojim se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija (član 8 stav 1); 2) izvrši radnju zloupotrebe dominantnog položaja (član 15); 3) sprovede zabranjenu koncentraciju (član 18); 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova (čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70). Kada se prekršaj iz stava 1 ovog člana kojeg učini udruženje učesnika na tržištu odnosi na aktivnosti njegovih članova, maksimalni iznos novčane kazne izrečene udruženju ne može biti manji od 10% zbira ukupnog svjetskog prihoda svakog člana koji je aktivan na tržištu na koje utiče povreda koju je učinilo to udruženje. Finansijska odgovornost svakog učesnika na tržištu iz stava 2 ovog člana ne smije da prelazi maksimalni iznos novčane kazne utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana. Član 91 Novčanom kaznom u visini u visini do 1% ukupnog svjetskog godišnjeg prihoda koji je učesnik na tržištu ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji, a koja prethodi godini u kojoj je donijeta odluka o kažnjavanju, kazniće se učesnik na tržištu, ako: 1) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u vršenju neposrednog uvida (član 45); 2) zloupotrijebi privilegovanu komunikaciju (član 48);	Potpuno usklađeno		
---	--	--------------------------	--	--

kojom se određuju privremene mjere sukladno članu 8. ili (c) propuste uskladiti se s obavezom koja je obavezujuća skladno odluci iz člana 9. Za svakog preduzetnika i svako udruženje preduzetnika koje učestvuje u povredi propisa, novčana kazna ne smije prelaziti 10 % njegovog ukupnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini. Kada se povreda propisa koja nastupa od strane udruženja preduzetnika odnosi na aktivnosti njegovih članova, novčana kazna ne smije prelaziti 10 % zbira ukupnih prihoda svih članova koji su djelovali na tržištu na kojem je nastupila povreda propisa od strane udruženja preduzetnika. 3. Pri određivanju iznosa novčane kazne uzet će se u obzir težina i trajanje povrede. 4. Kada se novčana kazna izriče udruženju preduzetnika uzimajući u obzir prihod njegovih članova, a udruženje ne može podmirivati svoje obaveze, ono je dužno od svojih članova zatražiti njihove doprinose u podmirenju novčane kazne. Ako se navedeni doprinosi za podmirenje kazne ne ustupe udruženju unutar roka koji je Komisija odredila, Komisija može zatražiti plaćanje novčane kazne direktno od bilo kog preduzetnika čiji su predstavnici bili članovi u tijelima udruženja nadležnim za donošenje odluka. Nakon što Komisija uputi zahtjev za plaćanje kazne skladno drugom podstavu, ako je to potrebno kako bi se osiguralo plaćanje kazne u punom iznosu, Komisija može zatražiti naplatu razlike iznosa od svakog od članova udruženja koji djelovao na tržištu na kojem je nastupila povreda propisa. Međutim, Komisija neće naložiti plaćanje kazne u smislu drugog ili trećeg podstava od preduzetnika koji dokažu da nisu sproveli odluku udruženja koja je u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog nadmetanja, ili kada nisu znali da takva odluka postoji, ili u slučaju kada su se nedvosmisleno od takve odluke ogradili prije nego što je Komisija započela istragu u predmetu. Finansijska obaveza svakog	3) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave (čl. 53, 54 i 75); 4) u zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ne dostavi tačne i istinite podatke i činjenice (član 67 stav 2); 5) ne prekine sprovođenje koncentracije do donošenja rješenja Agencije kojim se namjeravana koncentracija odobrava (član 67 stav 4).			
---	--	--	--	--

preduzetnika koja se odnosi na plaćanje novčane kazne ne smije prelaziti 10 % njegovog ukupnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini. 5. Odluke donesene u skladu sa stavovima 1. i 2. nemaju kaznenopravni karakter.				
Član 24. Periodični penali 1. Komisija može odlukom propisati preduzetnicima ili udruženjima preduzetnika periodične penale u iznosu do najviše 5 % vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini za svaki dan nepostupanja po odluci Komisije izračunatog od dana navedenog u odluci, kako bi preduzetnika ili udruženje prisilila: (a) da prekine dalje postupanje koje predstavlja povredu člana 81. ili člana 82. Ugovora, skladno odluci donesenoj na osnovu člana 7.; (b) da postupi u skladu s odlukom kojom se određuju privremene mjere na osnovu člana 8.; (c) da se uskladi s obavezom koja je obavezujuća u skladu s članom 9.; (d) da dostavi potpune i tačne informacije koje je odlukom zatražila Komisija u skladu s članom 17. ili članom 18. stavom 3.; (e) da se podvrgne pretrazi koju je Komisija naredila shodno odluci donesenoj na osnovu člana 20. stava 4. 2. Kada preduzetnici ili udruženja preduzetnika ispune	Periodične novčane kazne Član 71 Agencija može učesnika na tržištu koji nije ispunio obaveze naložene rješenjem kazniti periodičnom novčanom kaznom za svaki dan neispunjenja naložene obaveze, ako: 1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke i/ili, na poziv Agencije, odbije dati usmenu izjavu i/ili se neopravdano ne odazove pozivu Agencije za davanje izjave iz čl. 53, 54 i 75 ovog zakona; 2) označi kao privilegovanu komunikaciju podatke ili dokumentaciju suprotno članu 48 ovog zakona; 3) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 45 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije; 4) ne pridržava se u cjelosti ili djelimično rješenjem utvrđenih mjera, uslova i rokova iz čl. 56, 57, 58, 59, 68, 69 i 70 ovog zakona. Visinu periodične novčane kazne i rok za plaćanje Agencija određuje rješenjem. Agencija rješenjem iz stava 2 ovog člana periodičnu novčanu kaznu određuje tako da se ukupni prihod učesnika na tržištu koji je ostvario u posljednjoj finansijskoj godini u kojoj postoje zaključeni finansijski izvještaji podijeli sa brojem dana u finansijskoj godini (prosječni dnevni prihod u prethodnoj finansijskoj godini), pa se procenat tako dobijenog iznosa za jedan dan pomnoži sa brojem dana, računajući od dana neispunjavanja obaveze naložene	Potpuno usklađeno		

obavezu čije je neizvršavanje predstavljalo temelj za plaćanje periodičnog penala, Komisija može odrediti konačan iznos periodičnog penala koji može biti niži od iznosa koji je prvobitno bio utvrđen u odluci Komisije. Član 23. stav 4. primjenjuje se na odgovarajući način.	rješenjem Agencije do dana kada je učesnik na tržištu u cijelosti postupio po istom rješenju. Najviša periodična novčana kazna ne može biti viša od 5% vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj finansijskoj godini, za svaki dan neispunjavanja naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana, izračunatog od dana navedenog u tom rješenju. Agencija će donijeti rješenje iz stava 2 ovog člana kada ocijeni da je periodična novčana kazna srazmjerna težini i trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, posljedicama za druge učesnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza, pa je stoga donošenje rješenja iz stava 2 ovog člana cjelishodno i ima odvrćajući efekat. Prilikom određivanja iznosa periodične novčane kazne u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje radnje, odnosno neispunjavanje naloženih obaveza iz stava 1 ovog člana. U slučaju donošenja rješenja iz stava 2 ovog člana, a u vezi sa stavom 1 ovog člana, smatra se da periodična novčana kazna zamjenjuje novčanu kaznu za prekršaj iz člana 90 stav 1 tačka 4 ovog zakona i člana 91 stav 1 tač. 1 do 3, Agencija u tom slučaju neće podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odnosno neće izdati prekršajni nalog za isti prekršaj.			
Član 25. Zastara za izricanje kazni 1. Za ovlašćenja dodijeljena Komisiji skladno članovima 23. i 24. vrijede sljedeći rokovi zastare: (a) tri godine u slučaju povrede odredbi koje se odnose na zahtjev za dostavljanjem informacija ili na sprovođenje pretraga;	Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka Član 92 Postupak za utvrđivanje povrede konkurencije iz čl. 90 i 91 ovog zakona ne može se pokrenuti, ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj izvršen. Zastarjelost gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen.	Potpuno usklađeno		

(b) pet godina u slučaju svih ostalih povreda propisa. 2. Zastara počinje teći od dana počinjene povrede propisa. No, u slučaju kontinuirane ili ponavljane povrede vrijeme zastare računa se od dana kada je prestala povreda propisa. 3. Svaka radnja koju preduzme Komisija ili tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje s ciljem istrage ili vođenja postupaka u vezi povrede propisa, prekida vrijeme zastare za izricanje kazni ili periodičnih penala. Prekid zastare nastupa danom kada je najmanje jednom preduzetniku ili udruženju preduzetnika koje je učestvovalo u povredi propisa dostavljen podnesak. Radnje kojima se prekida zastara posebno uključuju: (a) pisane zahtjeve za dostavu informacija koje Komisija ili tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje dostavlja preduzetniku ili udruženju preduzetnika; (b) pisane naloge za pretrage koje Komisija ili tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje izdaje svojim službenicima; (c) pokretanje postupka od strane Komisije ili tijela države članice nadležnog za tržišno nadmetanje; (d) dostava obavještenja o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku koju izdaje Komisija ili tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje. 4. Prekid zastare primjenjuje se na sve preduzetnike ili udruženja preduzetnika koji su učestvovali u povredi propisa. 5. Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći, ali se postupak ni u kom slučaju ne može voditi protekom dvostrukog vremena zastare u kojem Komisija nije propisala novčanu kaznu ili dnevnu kaznu. Taj rok se produžava za vrijeme prekida zastare u skladu sa stavom 6.	Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne, odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona. U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano. Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom. Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče. Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne. Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.			
--	---	--	--	--

6. Zastara za propisivanje novčanih kazni ili periodičnih penala smatra se prekinutom sve dok je odluka Komisije predmet postupka koji se vodi pred Sudom.				
Član 26. Zastara za izvršenje kazni 1. Ovlašćenje Komisije na izvršenje odluka donesenih shodno članovima 23. i 24. podliježe roku zastare od pet godina. 2. Zastara počinje teći od dana konačnosti odluke. 3. Zastara za izvršenje kazni prekida se: (a) zaprimanjem odluke kojom se mijenja prvobitno utvrđen iznos novčane kazne ili periodičnog penala ili odbijanjem zahtjeva za promjenom iznosa istih; (b) svakom radnjom Komisije ili države članice po zahtjevu Komisije, koja ima za cilj izvršenje plaćanja novčane kazne ili periodičnog penala. 4. Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći. 5. Zastara za izvršenje kazni smatrati će se obustavljenom: (a) sve dok teče odobreno vrijeme isplate; (b) sve dok je izvršenje kazne odnosno plaćanje obustavlja shodno odluci Suda.	Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka Član 92 Postupak za utvrđivanje povrede konkurencije iz čl. 90 i 91 ovog zakona ne može se pokrenuti, ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj izvršen. Zastarjelost gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen. Član 46 Poslije člana 60 dodaje se novi član koji glasi: Zastarjelost izricanja i izvršenja periodičnih novčanih kazni Član 72 Rješenje o periodičnoj novčanoj kazni ne može se donijeti, ako protekne tri godine od dana kada je izvršena radnja koja predstavlja osnov za izricanje periodične kazne, odnosno propuštanje obaveze naložene rješenjem Agencije iz člana 71 stav 1 ovog zakona. U slučaju kontinuiranih ili ponovljenih radnji, odnosno propuštanja izvršenja obaveza iz člana 71 stav 1 ovog zakona, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje teći od dana kada je takvo postupanje, odnosno propuštanje okončano. Rok zastare iz stava 1 ovog člana prekida se sve dok je rješenje o periodičnoj novčanoj kazni Agencije predmet upravnog spora koji se vodi pred nadležnim sudom. Svakim prekidom u smislu stava 3 ovog člana, rok zastare iz stava 1 ovog člana počinje ponovo da teče. Periodične novčane kazne ne mogu se izvršiti ako protekne rok od tri godine od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili pravosnažnosti odluke nadležnog suda.	Potpuno usklađeno		

	Zastara iz stava 5 ovog člana počinje da teče od dana pravosnažnosti rješenja o periodičnoj novčanoj kazni ili od dana kada je učesniku na tržištu dostavljena pravosnažna odluka nadležnog suda. Zastara iz stava 5 ovog člana prekida se svakom radnjom Agencije ili drugog nadležnog organa preduzetom radi izvršenja periodične novčane kazne. Svakim prekidom u smislu stava 7 ovog člana, rok zastare iz stava 5 ovog člana počinje ponovo da teče.			
Član 27. Saslušanje stranaka, podnosilaca zahtjeva i ostalih 1. Prije donošenja odluke shodno članovima 7., 8., i 23. te članu 24. stavu 2., Komisija preduzetnicima ili udruženjima protiv kojih vodi postupak, pruža priliku da budu saslušani u vezi preliminarno utvrđenih činjenica u postupku Komisije. Komisija svoje odluke zasniva samo na činjenicama za koje je strankama omogućeno da se izjasne. Podnosioci zahtjeva moraju biti uključeni u postupak koji vodi Komisija. 2. U postupcima se u potpunosti mora poštovati pravo stranaka na obranu. Strankama u postupku mora biti omogućen uvid u spis Komisije, shodno pravnom interesu preduzetnika i podložno zaštiti njihovih poslovnih tajni. Pravo na uvid u spis neće se odnositi na povjerljive podatke i interne dokumente Komisije ili tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje. Pravo na uvid u spis posebno se ne odnosi na korespondenciju između Komisije i tijela država članica nadležnih za tržišno nadmetanje, ili između poslednjih, uključujući i dokumente iz članova 11. i 14. Odredbe ovog stava ni na koji način ne sprečavaju Komisiju da otkrije i koristi informacije koje su neophodne kako bi dokazala povredu propisa.	Usmena rasprava Član 50 Agencija odlučuje bez održavanja usmene rasprave, osim ako učesnik na tržištu koji je stranka u postupku zatraži usmenu raspravu ili po sopstvenoj procjeni u toku postupka utvrdi da je potrebno da se usmena rasprava održi. Ukoliko je potrebno za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica i okolnosti u postupku, Agencija može pozvati bilo koje drugo lice da se pisanim putem izjasni i da prisustvuje usmenoj raspravi. U postupcima pred Agencijom u kojima se održava usmena rasprava, radi zaštite službene i poslovne tajne, isključena je javnost. Pod poslovnom tajnom smatraju se naročito poslovne informacije koje imaju stvarnu ili potencijalnu tržišnu vrijednost, a čije bi otkrivanje ili upotreba mogla rezultirati ekonomskom prednošću za druge učesnike na tržištu.	Potpuno usklađeno		

3. Ako Komisija to smatra potrebnim, može saslušati druga fizička ili pravna lica. Zahtjev za saslušanje takvih lica odobrava se ako navedena lica dokažu postojanje opravdanog interesa. Tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje mogu također zatražiti od Komisije da sasluša druga fizička ili pravna lica. 4. Kada Komisija namjerava donijeti odluku u skladu s članom 9. ili članom 10., objavljuje kratak sadržaj predmeta i osnovni sadržaj obaveza ili predloženog daljeg toka postupka. Zainteresovane treće strane mogu dostaviti svoje primjedbe u roku koji odredi Komisija u svom javnom pozivu, a koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Javni poziv uzeti će u obzir pravni interes preduzetnika u zaštiti njihovih poslovnih tajni.				
Član 28. Poslovna tajna 1. Ne dovodeći u pitanje članove 12. i 15., informacije sakupljene na osnovu članova 17. do 22., smiju se koristiti samo u svrhu zbog koje su prikupljene. 2. Ne dovodeći u pitanje razmjenu i korišćenje informacija iz članova 11., 12., 14., 15. i 27., Komisija i tijela država članica nadležna za tržišno nadmetanje, njihova službena lica, zaposleni i ostala lica koja rade pod nadzorom navedenih tijela kao i službena lica i zaposleni drugih tijela država članica ne smiju otkriti informacije koje su pribavili ili razmijenili u skladu s ovom Uredbom te onom koja uređuje obavezu čuvanja poslovne tajne. Ova obaveza se također odnosi na sve predstavnike i stručnjake država članica koji prisustvuju sastancima Savjetodavnog odbora u skladu s članom 14.	Zaštićeni podaci Član 52 ... Pristup podacima koji se odnose na zahtjeve za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne u skladu sa odredbama ovog zakona može biti omogućen isključivo strankama obuhvaćenim odgovarajućim ispitnim postupkom i isključivo u svrhu ostvarivanja njihovog prava na odbranu. Stranka u postupku pred Agencijom koja je dobila uvid u spise predmeta može upotrebljavati informacije iz izjava učesnika na tržištu koji se odnose na zahtjev za oslobođenje od plaćanja novčane kazne ili umanjeње novčane kazne samo ako je to potrebno za ostvarivanje njenih prava na odbranu u sudskim postupcima koji su direktno povezani s postupkom za koji je pristup odobren, i to samo ako se ti postupci odnose na: 1) raspodjelu novčane kazne između učesnika u horizontalnom sporazumu koja im je solidarno izrečena, ili 2) preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga zakona.	Potpuno usklađeno		

	Sljedeće informacije koje je stranka dobila tokom postupka pred Agencijom, ta stranka ne smije upotrijebiti u sudskom postupku prije nego što Agencija okonča predmetni postupak u odnosu na sve stranke: 1) informacije koje su posebno za postupak pred Agencijom pripremila druga fizička ili pravna lica; 2) informacije koje je Agencija sačinila i poslala strankama tokom postupka; i 3) informacije iz povučenih zahtjeva iz stava 6 ovog člana. Tajnost podataka i zaštita povjerljivih informacija Član 39 Predsjednik Savjeta, član Savjeta, direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije, zaposleni u Agenciji, kao i lica koja sarađuju sa Agencijom u obavljanju poslova iz ovog zakona dužni su da sa tajnim podacima, podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i podacima o ličnosti za koje saznaju u vršenju funkcija, odnosno poslova postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita poslovne tajne i zaštita podataka o ličnosti. Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon prestanka funkcije, odnosno radnog odnosa i drugog oblika angažovanja na osnovu kojeg lice sarađuje sa Agencijom u obavljanju poslova iz ovog zakona.			
Član 29. Izuzimanje u pojedinačnim slučajevima 1. Kada Komisija, ovlašćena nekom Uredbom Vijeća, kao što su to Uredba 19/65/EEZ-a, (EEZ) br. 2821/71, (EEZ) br. 3976/87, (EEZ) br. 1534/91 ili (EEZ) br. 479/92, primjenjujući član 81. stav 3. Ugovora, proglasi član 81. stav 1. Ugovora neprimjenjivim na određene kategorije sporazuma, odluke udruženja preduzetnika ili usklađeno djelovanje, može postupajući po službenoj dužnosti ili po pritužbi stranke, ukinuti pogodnost iz Uredbe o izuzeću, ako u bilo kom pojedinačnom slučaju ustanovi da sporazum, odluka ili usklađeno djelovanje, na koje se	Procjena grupnog izuzeća Član 60 Agencija može pokrenuti postupak za procjenu pojedinačnog sporazuma koji ispunjava uslove za izuzeće iz člana 11 ovog zakona kada efekti tog sporazuma, pojedinačno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na relevantnom tržištu, ne ispunjavaju uslove utvrđene u članu 9 ovog zakona. Ako se u postupku procjene pojedinačnog sporazuma utvrdi da sporazum ima efekte koji su suprotni uslovima utvrđenim u članu 9 ovog zakona, Agencija će rješenjem ukinuti grupno izuzeće za taj sporazum.	Potpuno usklađeno		

Uredba o izuzeću primjenjuje, ima određene učinke koji su u suprotnosti s članom 81. stavom 3. Ugovora. 2. Kada u bilo kojem pojedinačnom slučaju, sporazumi, odluke udruženja preduzetnika ili usklađeno djelovanje na koje se primjenjuje Uredba Komisije iz stava 1. proizvode učinke koji su u suprotnosti s članom 81. stavom 3. Ugovora na državnom području države članice ili nekom njegovom dijelu koji ima sva obilježja izdvojenog tržišta u geografskom smislu, tijelo države članice nadležno za tržišno nadmetanje može ukinuti pogodnost iz predmetne Uredbe vezano za to državno područje.				
--	--	--	--	--

Član 30.

Objavljivanje odluka

1. Komisija objavljuje odluke koje je donijela na osnovu članova 7. do 10., te članova 23. i 24.
2. Objave će sadržati imena stranaka u postupku, bitne elemente iz sadržaja odluke te kazne ako su izrečene. Pri tome se uzima u obzir pravni interes preduzetnika na zaštitu tajnosti podataka koji se smatraju poslovnom tajnom.

Objavljivanje rješenja Agencije

Član 73

Rješenja iz čl. 56 i 57, člana 67 stav 1 tačka 5 i člana 69 ovog zakona objavljuju se na internet stranici Agencije, a dispozitiv tih rješenja u „Službenom listu Crne Gore“.

Prije objavljivanja rješenja iz stava 1 ovog člana stranke i zainteresovana lica u postupcima pred Agencijom dužni su da po prijemu rješenja, bez odlaganja, obavijeste Agenciju koji podaci iz rješenja treba da budu obuhvaćeni obavezom čuvanja poslovne tajne.

Potpuno
usklađeno

Član 31. Sudski nadzor Suda Sud ima neograničenu nadležnost u nadzoru odluka Komisije kojima ista izriče novčane kazne ili periodične penale. Sud može takve odluke ukinuti, ili smanjiti ili povećati iznos novčane kazne ili periodičnog penala.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 32. Izuzeci Ova Uredba se ne primjenjuje na: (a) usluge međunarodne slobodne plovidbe kako su uređene članom 1. stavom 3. tačkom (a) Uredbe (EEZ) br. 4056/86; (b) uslugu pomorskog saobraćaja koja se odvija isključivo između luka u jednoj istoj državi članici kako je to predviđeno članom 1.stavom 2. Uredbe (EEZ) br. 4056/86; (c) zračni promet između zračnih luka Zajednice i trećih zemalja.	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima. Akti ili radnje ... Pravni akti Evropske unije koji nijesu prenijeti u ovaj zakon niti u podzakonske akte donesene za njegovo sprovođenje (odluke, mišljenja, smjernice, obavještenja, komunikacije, preporuke i dr.) primjenjuju se kao bliži kriterijumi i metodološki okvir za tumačenje i primjenu odredaba ovog zakona u postupcima utvrđivanja povrede konkurencije. Lista pravnih akata iz stava 2 ovog člana utvrđuje se propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), pri čemu prevedni tekst tih akata na crnogorski jezik čini sastavni dio propisa Vlade.	Potpuno usklađeno		
Član 33. Izvršne odredbe	Nema odgovarajuće odredbe			

1. Komisija je ovlaštena donijeti sve potrebne izvršne propise uz ovu Uredbu. Ti izvršni propisi mogu se između ostalog odnositi na: (a) oblik, sadržaj i ostala pitanja vezana uz podnošenje pritužbe na osnovu člana 7. i postupak odbacivanja pritužbe; (b) sprovođenje razmjene informacija i konsultacija u praksi shodno članu 11.; (c) sprovođenje saslušanja u praksi shodno članu 27. 2. Prije usvajanja mjera iz stava 1. Komisija objavljuje nacrt prijedloga konkretnog propisa i pozvati sve zainteresovane strane da se o njemu izjasne unutar utvrđenog roka koji sama odredi, a koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Prije objavljivanja nacrta prijedloga mjera i njihovog usvajanja, Komisija se konsultuje sa Savjetodavnim odborom za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja.		neprenosivo		
Član 34. Prelazne odredbe 1. Zahtjevi podneseni Komisiji shodno članu 2. Uredbe br. 17., prijave podnesene shodno članovima 4. i 5. iste Uredbe, kao i odgovarajući zahtjevi i prijave podnesene shodno Uredbama (EEZ) br. 1017/68, (EEZ) br. 4056/86 i (EEZ) br. 3975/87 prestaju važiti danom početka primjene ove Uredbe. 2. Postupajuće radnje izvršene shodno Uredbi br. 17. i Uredbama (EEZ) br. 1017/68, (EEZ) br. 4056/86 i (EEZ) br. 3975/87 primjenjuju se i dalje za potrebe primjene ove Uredbe.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 35. Određivanje tijela država članica nadležnih za tržišno nadmetanje	Status i nadležnosti Agencije Član 19 Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice, koji obavlja sljedeće poslove: 37) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora;	Potpuno usklađeno		

1. Države članice obavezne su odrediti tijelo ili tijela nadležna za tržišno nadmetanje za primjenu člana 81. i 82. Ugovora na način koji će osigurati djelotvornu usklađenost s odredbama iz ove uredbe. Mjere koje su potrebne da bi se navedena tijela ovlastila za primjenu navedenih članova bit će preduzete prije 1. maja 2004. Imenovana tijela mogu uključivati i sudove. 2. Kada je sprovođenje propisa o tržišnom nadmetanju Zajednice povjerena nacionalnim upravnim i sudskim tijelima, države članice mogu im dodijeliti različita ovlašćenja i zadatke, bilo da je riječ o upravnim ili sudskim tijelima. 3. Član 11. stav 6. primjenjuje se na tijela koje su odredile države članice uključujući sudove koji izvršavaju zadatke koji se odnose na pripremu i donošenje odluka koje su predviđene članom 5. Primjena člana 11. stava 6. ne odnosi se na sudove ako su nadležni za postupak preispitivanja, a postupaju u vezi s vrstama odluka iz člana 5. 4. Ne dovodeći u pitanje stav 3., u državama članicama u kojima su za donošenje određenih vrsta odluka predviđenih članom 5. tijelo koje pokreće postupak pred sudskim tijelom odvojeni i različiti od tijela tužiteljstva te pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz ovog stava, primjena člana 11. stava 6. ograničava se na tijelo koje je pokrenulo zahtjev, te će u takvom slučaju oni povući svoj zahtjev pred sudom kada Komisija pokrene postupak. Takvim povlačenjem zahtjeva postupak pred nacionalnim sudom smatrat će se okončanim.	38) utvrđuje metode istraživanja konkurencije; 39) odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima u skladu sa ovim zakonom; 40) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače; 41) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije; 42) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći; 43) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade; 44) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima; 45) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu sa predlogom za izricanje novčane kazne i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji; 10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju; 11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona; 12) sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti zaštite konkurencije; 13) donosi godišnji program rada; 14) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu; 15) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu; 16) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama; 17) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem; 18) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć.			
--	--	--	--	--

	Agencija je nadležna da određuje prioritete u svom radu radi obavljanja poslova u vezi sa primjenom čl. 8 i 15 ovog zakona i da na osnovu tih prioriteta odlučuje o pokretanju ispitnog postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje kontrola državne pomoći.			
Član 36. Izmjene Uredbe (EEZ) br. 1017/68 Uredba (EEZ) br. 1017/68 mijenja se kako slijedi: 1. Član 2. stavlja se izvan snage; 2. U članu 3. stavu 1. riječi „Zabrana određena u članu 2.” zamjenjuju se riječima „Zabrana iz člana 81. stava 1. Ugovora”; 3. Član 4. mijenja se kako slijedi: (a) U stavu 1. riječi „Sporazumi, odluke i usklađena djelovanja iz člana 2.” zamjenjuju se riječima „Sporazumi, odluke i usklađena djelovanja iz člana 81. stava 1. Ugovora”; (b) Stav 2. zamjenjuje se sljedećim: „2. Ako sprovođenje nekog sporazuma, odluke ili usklađenog djelovanja iz stava 1. proizvodi u određenom slučaju posljedice koje nisu u skladu s uslovima iz člana 81. stava 3. Ugovora, preduzetnicima ili udruženjima preduzetnika može se narediti da prestanu s takvim postupanjem.” 4. Članovi 5. do 29. stavljaju se van snage uz izuzeće člana 13. stava 3. koji se nastavlja primjenjivati na odluke donesene u skladu s članom	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

5. Uredbe (EEZ) br. 1017/68 prije datuma primjene ove Uredbe sve do prestanka važenja tih odluka; 5. Stavovi 2., 3. i 4. člana 30. brišu se.				
Član 37. Izmjene Uredbe (EEZ) br. 2988/74 U Uredbu (EEZ) br. 2988/74 umeće se sljedeći član: „Član 7.a Izuzimanje Ova Uredba ne primjenjuje se na mjere donesene skladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. decembra 2002. o sprovođenju pravila o tržišnom nadmetanju utvrđenim u članovima 81. i 82. Ugovora (*).	Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije. U postupcima koji se vode po ovom zakonu, primjenjuju se opšta načela prava Evropske unije i Povelja Evropske unije o osnovnim pravima. Akti ili radnje ... Pravni akti Evropske unije koji nijesu prenijeti u ovaj zakon niti u podzakonske akte donesene za njegovo sprovođenje (odluke, mišljenja, smjernice, obavještenja, komunikacije, preporuke i dr.) primjenjuju se kao bliži kriterijumi i metodološki okvir za tumačenje i primjenu odredaba ovog zakona u postupcima utvrđivanja povrede konkurencije. Lista pravnih akata iz stava 2 ovog člana utvrđuje se propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), pri čemu prevedni tekst tih akata na crnogorski jezik čini sastavni dio propisa Vlade.	Potpuno usklađeno		
Član 38. Izmjene Uredbe (EEZ) br. 4056/86 Uredba (EEZ) br. 4056/86 mijenja se kako slijedi: 1. Član 7. mijenja se kako slijedi: (a) Stav 1. Zamjenjuje se sljedećim: „1. Nepoštovanje obaveze Ako predmetni učesnici ne postupe skladno obavezi koja skladno članu 5. predstavlja uslov za izuzeće koje je predviđeno članom 3., Komisija može, s ciljem otklanjanja povrede u vezi	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		

ispunjenja obveze i skladno uslovima koji su navedeni u Uredbi vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. decembra 2002. o sprovođenju pravila o tržišnom nadmetanju koja su propisana članom 81. i 82. Ugovora (*), donijeti odluku kojom se ili zabranjuje učesnicima nastavak takvog postupanja ili nalažu određene mjere i uslovi ili ukida pogodnost grupnog izuzeća koju su uživali. _____ (*) SL L 1, 4.1.2003., str. 1.” (b) Stav 2. mijenja se kako slijedi: (i.) U tački (a) riječi „pod uslovima navedenim u dijelu II.” zamjenjuju se riječima „pod uslovima navedenim u Uredbi (EZ) br. 1/2003”; (ii.) Druga rečenica drugog podstava tačke (c) (i.) zamjenjuje se sljedećim: „Istovremeno Komisija odlučuje o prihvatanju obaveza koje su ponudili preduzetnici skladno članu 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003, između ostalog, s ciljem otvaranja pristupa tržištu linijskim prevozniciima koji nisu članovi udruženja brodara.”. 2. Član 8. mijenja se kako slijedi: (a) Stav 1. briše se. (b) U stavu 2. riječi „na osnovu člana 10.” zamjenjuju se sljedećim riječima „na osnovu Uredbe (EZ) br. 1/2003”. (c) Stav 3. briše se. 3. Član 9. mijenja se kako slijedi: (a) U stavu 1. riječi „Savjetodavni odbor iz člana 15.” zamjenjuju se sljedećim riječima „Savjetodavni odbor iz člana 14. Uredbe (EZ) br. 1/2003”; (b) U stavu 2. riječi „Savjetodavni odbor iz člana 15.” zamjenjuju se sljedećim riječima „Savjetodavni odbor iz člana 14. Uredbe (EZ) br. 1/2003”. 4. Članovi 10. do 25. stavljaju se van snage, osim člana 13. stava 3. koji se nastavlja primjenjivati na odluke koje se donose na osnovu člana 81. stava 3. Ugovora prije datuma primjene ove Uredbe pa sve do datuma prestanka važenja tih odluka. 5. U članu 26. riječi „oblik, sadržaj i ostali detalji pritužbe koji se podnose u skladu s članom 10., zahtjevi na osnovu člana 12. i usmene rasprave određene članom 23. stavom 1. i 2.” brišu se.				
Član 39. Izmjena Uredbe (EEZ) br. 3975/87	Nema odgovarajuće odredbe			

Članovi 3. do 19. Uredbe (EEZ) br. 3975/87 stavljaju se van snage s izuzećem člana 6. stava 3. koji se nastavlja primjenjivati na odluke koje se donose na osnovu člana 81. stava 3. Ugovora prije datuma primjene ove Uredbe pa sve do datuma prestanka važenja tih odluka.		neprenosivo		
Član 40. Izmjena Uredbi br. 19/65/EEZ, (EEZ) br. 2821/71 i (EEZ) br. 1534/91 Član 7. Uredbe br. 19/65/EEZ, član 7. Uredbe (EEZ) br. 2821/71 i član 7. Uredbe (EEZ) br. 1534/91 stavljaju se van snage.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 41. Izmjena Uredbe (EEZ) br. 3976/87 Uredba (EEZ) br. 3976/87 mijenja se kako slijedi: 1. Član 6. zamjenjuje se sljedećim: „Član 6. Prije objavljivanja nacrtu Uredbe i prije njenog donošenja, Komisija se savjetuje sa Savjetodavnim odborom iz člana 14. Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. decembar 2002. u vezi sprovođenja pravila o tržišnom nadmetanju iz članova 81. i 82. Ugovora (*). _____ (*) SL L 1, 4.1.2003., str. 1.” 2. Član 7. stavlja se van snage.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 42. Izmjene Uredbe (EEZ) br. 479/92 Uredba (EEZ) br. 479/92 mijenja se kako slijedi: 1. Član 5. zamjenjuje se sljedećim: „Član 5. Prije objavljivanja nacrtu uredbe i prije njenog donošenja, Komisija se savjetuje sa Savjetodavnim odborom iz člana 14. Uredbe vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. decembra 2002. u vezi sprovođenja pravila o tržišnom nadmetanju iz članova 81. i 82. Ugovora (*). _____ (*) SL L 1, 4.1.2003., str. 1.” 2. Član 6. stavlja se izvan snage.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 43. Stavljanje van snage uredbi br. 17 i br. 141				

1. Uredba br. 17 stavlja se van snage, osim članova 8. stava 3. koji se nastavlja primjenjivati na odluke koje se donose na osnovu člana 81. stava 3. Ugovora prije datuma primjene ove Uredbe pa sve do datuma prestanka važenja tih odluka. 2. Uredba br. 141 stavlja se van snage. 3. Pozivanja na uredbe stavljene van snage biti će tumačena kao pozivanja na ovu Uredbu.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 44. Izveštaj o primjeni ove Uredbe Pet godina od datuma primjene ove Uredbe, Komisija izvještava Evropski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe, posebno o primjeni članka 11. stavka 6. i članka 17. Na temelju ovog izvještaja, Komisija procjenjuje je li prikladno Vijeću predložiti reviziju ove Uredbe.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
Član 45. Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropskih zajednica. Primjenjuje se od 1. maja 2004. Ova je Uredba u potpunosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 16. decembra 2002.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		